

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU

Примљено из руке _____ преко поште _____

дан 1.09.2003 _____
Препоручено дана _____

препоручено дан _____
Број: _____ Број: _____
Form 5 DOO CRPS

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA [X]
PROMJENA PODATAKA []


1. Naziv društva	Društvo za obozbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" D.O.O.		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donošenja osnivačkog akta: <u>01.09.2003.</u> Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donošenja Statuta: <u>01.09.2003.</u>	Datum promjena statuta:	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima: 1) lično ime / naziv 2) adresa/sjedište 3) prethodno ime (u slučaju da je došlo do promjene) 4) matični broj ili broj pasoša 5) datum i mjesto rođenja člana odbora direktora 6) državljanstvo člana odbora direktora 7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8) mjesto registracije tih društava 9) pristanak na imenovanje	OSNIVAČ [X] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv <u>Darko Perović</u> 2. Adresa/sjedište 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: 6. Državljanstvo člana odbora direktora: 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv 2. Adresa/sjedište 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: 6. Državljanstvo člana odbora direktora: 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv 2. Adresa/sjedište 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: 6. Državljanstvo člana odbora direktora: 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

Српски: 1.9.03
[Signature]

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)
	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv
	2. Adresa/sjedište	2. Adresa/sjedište	2. Adresa/sjedište
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Matični broj ili broj pasoša:	4. Matični broj ili broj pasoša:	4. Matični broj ili broj pasoša:
	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:
	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)
	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjedište društva	Budva, PC Pokošljun bb		
6. Adresa za prijem službene pošte	Bar, Jovana Tomaševića 23		
7. Šifra djelatnosti	74600		
8. Rok na koji je društvo osnovano	neodređeno		
9. Lično ime i MB izvršnog direktora	Darko Perović, JMBG 2707971260010		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Imena osoba ovlašćenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašćen da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno) je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [<input checked="" type="checkbox"/>] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
 je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
	Direktori su ovlašćeni da djeluje POJEDINAČNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Darko Perović, 
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj.
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a će dostaviti Službenom listu RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Broj 11347

Podgorica, 20.11. 2011 god.

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
PORESKE UPRAVE - PODGORICA**

20.11.2013.g.

PREDMET: Zahtjev za uvid u spise

Na osnovu čl. 83. st. 1 tč. 6 i 7 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, Sl. list CG br. 17/07, 80/08) tražim da mi odobrite uvid u spise - fotokopiranje spisa preduzeća

- **SECURITAS MONTENEGRO DOO Nikšić** (do sredine 2010. pod nazivom **GUARDIAN DOO BUDVA**) – matični br. 02387620.

5-0186713

U prilogu: dokaz o uplati u korist CRPS-Poreska uprava po osnovu troškova postupka.

Zoran 25. XI 2013. e. uplatio u
kompani Ji. o uplatio u godu 18. II 2013 e,
Ogledu su ob. abijent 2010. e, og 9. okt. 2010. e.
(X2), APOSTILLE og 30. jun
2010. e., Cij. uplatio og
23. jun 2010. e, Ji. o uplatio
godu og 9. abijent 2010. e.

Vladimir Jovanović
novinar

Podgorica

Branimir Jovanović
Novinar - Podgorica

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 28778
Datum: 01.09.2003

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 01.09.2003, pod registarskim brojem 5-0186713/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. BUDVA, PC PODKOŠLJUN B.B. BUDVA. Adresa za prijem pošte JOVANA TOMAŠEVIĆA 23 BAR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 01.09.2003 a datum usvajanja Statuta je 01.09.2003. Lica u društvu su: PEROVIĆ DARKO Osnivač, Izvršni direktor, Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

64) 02.09.03

[Handwritten signature]


Registrator
[Handwritten signature]
ŠČEPANOVIĆ BRANKO

PUNOMOĆJE

OVIM JA, DARKO PEROVIĆ IZ NIKŠIĆA, VLAŠĆUJEM
ADVOKATA VLADIMIRA B. MILOŠEVIĆA IZ BARA DA U MOJE IME I ZA MOJ
RAČUN MOŽE PREDUZETI SVE RADNJE U POSTUPKU REGISTRACIJE
PREDUZEĆA »GUARDIAN« TE DA MOŽE PREDUZETI SVE RADNJE U
POSTUPKU REGISTROVANJA PRED CENTRALNIM REGISTROM PRIVREDNOG
SUDA U PODGORICI.

U BARU 30. 08. 2003 GODINE

VLASTODAVAC,



DARKO PEROVIĆ

Darko Perović iz Nikšića, JMBG 2707971260010, saglasno Zakonom o privrednim društvima (Sl. List RCG 06/02 od 31. 01. 2002 godine), donijeo je dana 01. 09. 2003 godine sljedeću

ODLUKU
O OSNIVANJU DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA
“GUARDIAN”
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

OSNIVANJE DRUŠTVA

Čl. 1

Osnivač iz uvoda ove odluke, osniva društvo za obezbjeđenje imovine i lica “GUARDIAN” društvo s ograničenom odgovornošću, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. List RCG 06/02 od 31. 01. 2002 godine) i drugim pratećim propisima.

Čl. 2

Osnivač će preduzeti sve neophodne radnje za registraciju društva za obezbjeđenje imovine i lica “GUARDIAN”, kao društva s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu Društvo), u skladu sa važećim zakonima.

Navedeno podrazumijeva:

- podnošenje ove odluke te drugih dokumenata koji mogu biti traženi zakonom ili drugim propisima, Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici,
- podnošenje zahtjeva nadležnom organu za odobrenje prava preduzeća da se bavi djelatnostima predviđenim ovom odlukom.

TRAJANJE DRUŠTVA

Čl. 3

Društvo se osniva da traje na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl. 4

Društvo će poslovati pod firmom: društvo za obezbjeđenje imovine i lica “GUARDIAN” društvo s ograničenom odgovornošću.

Skraćeni naziv firme je: “GUARDIAN”, d. o. o.

Sjedište Društva je u Budvi, PC Podkošljun bb.

Čl. 5

Firmu i sjedište Društva osnivač može mijenjati sopstvenom odlukom koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Čl. 6

Društvo ima svoj pečat koji je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom po obodu: **društvo za obezbjeđenje imovine i lica**. Po sredini pečata piše ime društva **“GUARDIAN” d. o. o.** Budva. Pečat je pisan latinicom.

Čl. 7

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika sa tekstom po gornjoj ivici **“GUARDIAN”, d. o. o.** U sredini je oznaka **“Broj”**, a pri dnu je oznaka **“Budva, dana”**. Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl. 8

Društvo se osniva radi obavljanja sljedećih djelatnosti:

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

- 15110 proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa;
- 15120 proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje živinskog i zečjeg mesa;
- 15130 prerada životinjskog i živinskog mesa;
- 15320 proizvodnja sokova od voća i povrća;
- 15330 prerada i konzervisanje voća i povrća na drugom mjestu nepomenuta;
- 15520 proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa;
- 15811 proizvodnja hleba i peciva;
- 15850 proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna;
- 15860 prerada čaja i kafe;
- 15870 proizvodnja začina i drugih dodataka hrani;
- 24630 proizvodnja eteričnih ulja;

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, OPRAVKA MOTORNIH VOZILA, MOTORCIKALA I PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I DOMAĆINSTVO

- 50100 prodaja motornih vozila;
- 50200 održavanje i opravka motornih vozila;
- 50300 prodaja dijelova i pribora za motorna vozila;
- 50401 prodaja motocikala, njihovih dijelova i pribora;
- 50500 trgovina na malo motronim gorivima
- 51110 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda;
- 51120 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija;
- 51130 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala;
- 51140 posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
- 51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvoždarske robe;
- 51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože;
- 51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
- 51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
- 51210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje;
- 51230 trgovina na veliko živim životinjama;
- 51240 trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 51250 trgovina na veliko sirovim duvanom;
- 51310 trgovina na veliko voćem i povrćem;

51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;
51330 trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima;
51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima;
51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera;
51370 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima;
51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;
51390 trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce;
51410 trgovina na veliko tekstilom;
51420 trgovina na veliko odjećom i obućom;
51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima;
51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje;
51450 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima;
51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo;
51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom;
51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom;
51700 ostala trgovina na veliko;
52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana;
52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe;
52210 trgovina na malo voćem i povrćem;
52220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa;
52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima;
52240 trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima;
52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima;
52260 trgovina na malo proizvodima od duvana;
52270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama;
52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima;
52410 trgovina na malo tekstilom;
52420 trgovina na malo odjećom;
52430 trgovina na malo obućom i predmetima od kože;
52440 trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje;
52450 trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima;
52470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom;
52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama;
52620 trgovina na malo na tezgama i pijacama;
52630 ostala trgovina na malo izvan prodavnica;
HOTELI I RESTORANI
55110 hoteli i moteli s restoranom;
55120 hoteli i moteli bez restorana;
55220 kampovi;
55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti;
55233 ostali smještaj za kraći boravak;
55300 restorani;
55400 barovi;
55520 katering;
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE
60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju;

63120 skladišta i stovarišta;
63211 održavanje i nega kola;
63214 usluge u drumskom saobraćaju;
63221 usluge u pomorskom saobraćaju;
63222 usluge u rječnom i jezerskom saobraćaju;
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta;
63400 aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju;

**AKTIVNOSTI U VEZI SA NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE
AKTIVNOSTI**

71100 iznajmljivanje automobila;
71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima;
70310 agencije za nekretnine;
70320 upravljanje nekretninama za tuđ račun;
71100 iznajmljivanje automobila;
71210 iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava;
71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima;
71340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto;
71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenuto;
73202 istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama;
74140 konsalting i menadžment poslovi;
74820 usluge pakovanja;
74840 ostale poslovne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute;

74600 delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite;

OSTALE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE AKTIVNOSTI

92330 vašaarske aktivnosti i zabavni parkovi (uključujući i organizovanje igara na sreću u igračnicama i automat klubovima);
93040 tretmani za poboljšanje fizičkog stanja;
92621 djelatnost marina;
92720 ostale rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute;
93050 ostale uslužne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute.

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i **spoljnotrgovinskim prometom** i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu i pružanjem sljedećih usluga:

- 1) izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji,
- 2) usluge međunarodnog transporta roba i usluga,
- 3) istraživačko-razvojne i usluge pružanja informacija i znanja u privredi i nauci,
- 4) ostalih usluga za koje je Društvo registrovano.

Čl. 9

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Čl. 10

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva i zaključivanja ugovora u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu vrši izvršni direktor Društva Darko Perović iz Nikšića, JMBG 2707971260010, sa neograničenom odgovornošću.

Izvršni direktor Društva istupa u ime i za račun Društva.

Čl. 11

Izvršni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

Čl. 12

Izvršni direktor Društva, može određenom licu specijalizovanom za određene poslove dati prokuru za čiji obim vrstu i sadržinu mora imati saglasnost osnivača.

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl. 13

Osnivač obezbjeđuje za osnivanje i početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1 EURO.

Čl. 14

Ako osnivač odluči, da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redoslijedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijede preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl. 15

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl. 16

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl. 17

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- 1) ako zloupotrijebi Društvo da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- 2) ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;

- 3) ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova lična imovina;
- 4) ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znali su ili su morali znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl. 18

Osnivač Društva ima pravo ili obavezu da:

- 1) upravlja ili učestvuje u upravljanju Društvom;
- 2) učestvuje u raspodjeli dobiti;
- 3) učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

PRENOS UDJELA TREĆIM LICIMA

Čl. 19

Ulozi koje osnivač unese u Društvo, kao i kapital koji bude stečen poslovanjem, predstavlja svojinu osnivača i podliježe zakonskom i testamentalnom nasljeđivanju iza njega.

U slučaju da osnivač želi da prenese Društvo na neko drugo lice, to može uraditi nakon donošenja odluke i potpisivanja Ugovora o prenosu na to lice, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

STICANJE SOPSTVENOG UDJELA

Čl. 20

Ovo Društvo ne može sticati sopstveni udio, niti ga može povlačiti, osim u slučaju predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl. 21

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društava (podjela) ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl. 22

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl. 23

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač. Ova odluka se podnosi Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

TROŠKOVI POSLOVANJA, UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl. 24

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, koja se podudara sa kalendarskom godinom, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završni račun (bilans).

UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI

Čl. 25

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima koji regulišu ovu oblast.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 01. februara za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit, koja pripada osnivaču.

Osnivač može odlučiti, da dio dobiti za raspodjelu, na koju ima pravo, reinvestiraju u razvoj Društva.

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl. 26

Osnivač snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je investirao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, osnivač može odlučiti da putem dopuske uplate, pokrije gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Gubitci u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

FONDOVI DRUŠTVA

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl. 27

Društvo ima obavezni i rezervni fond.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl. 28

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Čl. 29

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema zakonima Republike Crne Gore i saveznim propisima u vezi sa svakim poslom.

UPIS U KNJIGU ODLUKA

Čl. 30

Odluke koje se donose u vršenju funkcija upravljanja Društvom upisuju se u knjigu odluka Društva. Odluke koje nijesu upisane na taj način ne proizvode pravno dejstvo.

Vođenje knjige odluka mora biti uredno i u njoj se podaci ne smiju mijenjati ili brisati.

U knjigu odluka se upisuju sljedeće odluke:

- 1) odluke o usvajanju godišnjih računovodstvenih iskaza i izvještaja u poslovanju,
- 2) odluke o rasporedu dobiti i pokrivanju gubitaka,
- 3) odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- 4) investicione odluke,
- 5) odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva s ograničenom odgovornošću,
- 6) druge odluke značajne za vršenje funkcije upravljanjem Društvom.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Čl. 31

Unutrašnja organizacija uspostavlja se aktom osnivača.

Društvo može kao svoje dijelove, uspostaviti pogone, sektore, profitne centre i predstavništva.

Pojedini dijelovi Društva, prema odluci osnivača, mogu imati ovlaštenja da u okviru poslovanja koje obavljaju, zaključuju ugovore u pravnom prometu, kao i da se za njih vodi poseban obračun poslovanja i poseban podračun.

ORGANI DRUŠTVA

OSNIVAČ DRUŠTVA

Čl. 32

Poslove upravljanja Društvom, vrši osnivač društva.

Čl. 33

Djelokrug osnivača je da:

- 1) donosi statut i druga normativna akta,
- 2) utvrđuje poslovnu politiku,
- 3) usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- 4) odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- 5) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- 6) odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva,
- 7) odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- 8) donosi investicione odluke,

- 9) odlučuje o osivanju novih društava,
- 10) obavlja druge poslove određene zakonom.

IZVRSNI DIREKTOR DRUŠTVA

Čl. 34

Izvršni direktor Društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je:

- 1) organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva,
- 2) raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
- 3) podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja, po periodičnom ili godišnjem obračunu,
- 4) zastupa Društvo,
- 5) potpisuje finansijska dokumenta,
- 6) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva,
- 7) obavlja druge poslove koje mu povjeri osnivač.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji zakonom, ovom odlukom ili Statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa Društva.

Čl. 35

Izvršni direktor Društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl. 36

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa republičkim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Čl. 37

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I OPŠTIH AKATA

Čl. 38

Statut je osnovni opšti akt Društva koji donosi osnivač.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O OSNIVANJU

Čl. 39

Izmjene i dopune ove odluke, mogu se vršiti u obliku nove odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju, koja mora biti punovažno potpisani pred nadležnim organom.

Čl. 40

Druge opšte akte donosi takođe osnivač kao i akta o sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose.

Svi opšti akti moraju biti u skladu sa ovom odlukom i Statutom.

TRAJANJE DRUŠTVA

Čl. 41

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl. 42

U slučaju prestanka rada Društva, osnivač ima pravo na povraćaj sredstava koja je uložio u Društvo, odnosno na srazmjernan dio imovine, koja se nađe u Društvu u momentu prestanka rada, ulogu koji je imao u toku rada Društva.

Čl. 43

Ova odluka je sačinjena u pet primjeraka na srpskom jeziku.

Čl. 44


Tumačenje odredaba ove Odluke može davati samo osnivač.

NADLEŽNO PRAVO

Čl. 45

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje ove odluke, primjenjivaće se zakoni Republike Crne Gore.

U Baru 01. 09. 2003 godine


Za osnivača,
adv. Vladimir B. Milošević

ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
J. Tomaševića 23. tel: 085/12-742 ~ BAR

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG 06/02 od 31. 01. 2002 godine), kao i na osnovu čl. 38 Odluke o osnivanju, osnivač društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d. o. o. donio je dana 01. 09. 2003 godine

S T A T U T
DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA
"GUARDIAN"
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl. 1

Društvo će poslovati pod firmom: društvo za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" društvo s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu Društvo).

Skraćeni naziv firme je "GUARDIAN" d. o. o.

Sjedište društva je u Budvi, PC Podkošljun bb.

Čl. 2

Firmu i sjedište Društva može mijenjati osnivač. Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Čl. 3

Društvo ima svoj pečat koji je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom po obodu: **društvo za obezbjeđenje imovine i lica.**

Po sredini pečata piše ime društva "GUARDIAN" d. o. o. Pečat je pisan latinicom.

Čl. 4

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika sa tekstom po gornjoj ivici "GUARDIAN", d. o. o. U sredini je oznaka "Broj", a pri dnu je oznaka "Budva, dana". Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl. 5

Društvo se osniva radi obavljanja sljedećih djelatnosti:

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

15110 proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa;

15120 proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje živinskog i zečjeg mesa;

15130 prerada životinjskog i živinskog mesa;

15320 proizvodnja sokova od voća i povrća;

15330 prerada i konzervisanje voća i povrća na drugom mjestu nepomenuta;

15520 proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa;

15811 proizvodnja hleba i peciva;

15850 proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna;

15860 prerada čaja i kafe;

15870 proizvodnja začina i drugih dodataka hrani;
24630 proizvodnja eteričnih ulja;
TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, OPRAVKA MOTORNIH VOZILA, MOTORCIKALA I PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I DOMAĆINSTVO
50100 prodaja motornih vozila;
50200 održavanje i opravka motornih vozila;
50300 prodaja dijelova i pribora za motorna vozila;
50401 prodaja motocikala, njihovih dijelova i pribora;
50500 trgovina na malo motornim gorivima
51110 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda;
51120 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija;
51130 posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala;
51140 posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvoždarske robe;
51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože;
51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
51210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje;
51230 trgovina na veliko živim životinjama;
51240 trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51250 trgovina na veliko sirovim duvanom;
51310 trgovina na veliko voćem i povrćem;
51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;
51330 trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima;
51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima;
51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera;
51370 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinicima;
51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;
51390 trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce;
51410 trgovina na veliko tekstilom;
51420 trgovina na veliko odjećom i obućom;
51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima;
51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje;
51450 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima;
51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo;
51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom;
51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom;
51700 ostala trgovina na veliko;
52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana;
52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe;
52210 trgovina na malo voćem i povrćem;
52220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa;
52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima;
52240 trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima;
52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima;

52260 trgovina na malo proizvodima od duvana;
52270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama;
52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima;
52410 trgovina na malo tekstilom;
52420 trgovina na malo odjećom;
52430 trgovina na malo obućom i predmetima od kože;
52440 trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje;
52450 trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima;
52470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom;
52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama;
52620 trgovina na malo na tezgama i pijacama;
52630 ostala trgovina na malo izvan prodavnica;

HOTELI I RESTORANI

55110 hoteli i moteli s restoranom;
55120 hoteli i moteli bez restorana;
55220 kampovi;
55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti;
55233 ostali smještaj za kraći boravak;
55300 restorani;
55400 barovi;
55520 ketering;

SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE

60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju;
63120 skladišta i stovarišta;
63211 održavanje i nega kola;
63214 usluge u drumskom saobraćaju;
63221 usluge u pomorskom saobraćaju;
63222 usluge u rječnom i jezerskom saobraćaju;
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta;
63400 aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju;

AKTIVNOSTI U VEZI SA NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE AKTIVNOSTI

71100 iznajmljivanje automobila;
71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima;
70310 agencije za nekretnine;
70320 upravljanje nekretninama za tuđ račun;
71100 iznajmljivanje automobila;
71210 iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava;
71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima;
71340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto;
71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenuto;
73202 istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama;
74140 konsalting i menadžment poslovi;
74820 usluge pakovanja;
74840 ostale poslovne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute;

74600 delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite;

OSTALE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE AKTIVNOSTI

92330 vašarske aktivnosti i zabavni parkovi (uključujući i organizovanje igara na sreću u

igračnicama i automat klubovima);
93040 tretmani za poboljšanje fizičkog stanja;
92621 djelatnost marina;
92720 ostale rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute;
93050 ostale uslužne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute.

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i **spoljnotrgovinskim prometom** i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu i pružanjem sljedećih usluga:

- 1) izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji,
- 2) usluge međunarodnog transporta roba i usluga,
- 3) istraživačko-razvojne i usluge pružanja informacija i znanja u privredi i nauci,
- 4) ostalih usluga za koje je Društvo registrovano.

Čl. 6

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl. 7

Osnivač obezbjeđuje za osnivanje i početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1 EURO.

Čl. 8

Ako osnivač odluči, da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijede preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima.

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA

UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI

Čl. 9

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 01. februara za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit.

Osnivač može odlučiti, da dio dobiti za raspodjelu, na koju imaju pravo, reinvestiraju u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl. 10

Osnivač društva ima pravo ili obavezu da:

- upravlja ili učestvuje u upravljanju društva;
- učestvuje u raspodjeli dobiti;
- učestvuje u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Čl. 11

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima.

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja društva povjeriti nekoj od priznatih firmi za izradu bilansa, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl. 12

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, koja se podudara sa kalendarskom godinom, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završni račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl. 13

Osnivač je saglasan da snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je dao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, Osnivač može odlučiti da se uvedu dopusne uplate, ako se tim uplatama može pokriti gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje Osnivač.

U slučaju smanjenja osnovnog kapitala Društva, u smislu prethodnog stava, osnivaču se smanjuje osnovni kapital Društva.

Gubitci u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl. 14

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl. 15

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl. 16

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- ako zloupotrijebi Društvo da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova imovina;
- ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

OSNIVAČ

Čl. 17

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

Čl. 18

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje to neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Čl. 19

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Čl. 20

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl. 21

Djelokrug Osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,
- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,

- odlučuje o osivanju novih društva,
- odlučuje o zastupanju Društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene Zakonom.

Čl. 22

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, Osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl. 23

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se, na zahtjev osnivača, unose i drugi podaci.

Čl. 24

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice Osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Čl. 25

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- 1) organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva,
- 2) raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
- 3) podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja, po periodičnom ili godišnjem obračunu,
- 4) zastupa Društvo,
- 5) potpisuje finansijska dokumenta,
- 6) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva,
- 7) obavlja druge poslove koje mu povjere Osnivač.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji zakonom, Odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa Društva.

Čl. 26

Izvršni direktor Društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, stim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Čl. 27

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva i zaključivanja ugovora u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu vrši izvršni direktor Društva Darko Perović iz Nikšića, JMBG 2707971260010, sa neograničenom odgovornošću.

Čl. 28

Izvršni direktor Društva istupa u ime i za račun Društva.

Čl. 29

Uslovi koje moraju da ispunjavaju lica za vršenje spoljnotrgovinskog prometa su:

- da imaju uredno punomoćje ili prokuru potpisanu od izvršni direktora,
- da poznaju strani jezik na kojem će spoljnotrgovinski ugovor biti zaključen.

ČI. 30

Izvršni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugome pismenuo punomoćje za zastupanje Društva.

ČI. 31

Izvršni direktor Društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu specijalizovanom za određene poslove dati prokuru, čiji obim vrstu i sadržinu utvrđuju svojom odlukom.

REZERVE DRUŠTVA

ČI. 32

Društvo, na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

ČI. 33

Društvo ima obavezni i rezervni fond.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

ČI. 34

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

ČI. 35

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala) mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

ČI. 36

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

ČI. 37

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društava (podjela) ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČIN PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl. 38

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl. 39

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl. 40

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Čl. 41

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- odlukom osnivača,
- ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u registar,
- ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- stečajem ili likvidacijom društva,
- spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl. 42

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

Čl. 43

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbijeduju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl. 44

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane Osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 45

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d.o.o. kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Čl. 46


Tumačenje odredaba ovog Statuta, može davati samo Osnivač.

NADLEŽNO PRAVO

Čl. 47

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredaba ovog Statuta, primjenjivaće se zakoni Republike Crne Gore.

U Baru 01. 09. 2003 godine

Za osnivača,

adv. Vladimir B. Milošević

ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ



5-0186713/00 274

ПРИРЕДИНА СУД У ПЛО
ЛИКЕТИПЛАТИНИ ФЕДЕРАЦИ
Исправљено на сџе
28.06.09
Испр. Јан. БП

164/15
02387620

55710-601-2-44678

Забрани да
29 2003

Matični broj | 02387620 | Sifra djelatnosti |
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA | GVAROIAN |
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA | BLOVA

Bilans novčanih tokova-BNT(PD)



za periodu od 01. 01 do 31. 12 2003 god.

Pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od kupaca		8.245	
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(7.881)	
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		364	
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate			
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit			
Gotovinski tok prije vanredne pozicije			
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		364	
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
Prilivi od prodaje investicija			
Prilivi od primljene kamate			
Prilivi od primljenih dividendi			
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme			
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja			
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala			
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja			
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava			
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi			
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja			
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		364	
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda			
Efekti kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		364	

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavaње materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Bcednu
dana 31.03.2004 g.

Kice odgovorno
za sastavljanje bilansa



Rukovodilac privrdnog društva



Pečat CRPS-Privrdni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj 02387620 Godinašnjost 2003
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA GUARDIAN
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Buolva

BILANS USPJEHA-BU(PD)
 u periodu od 01.11 do 31.12.2003 god.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		8.225	
2	Ostali poslovni dobiti			
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)			
6	Troškovi zaposlenih		(1.970)	
7	Amortizacija			
8	Ostali poslovni rashodi		(306)	
	Profit od poslovnih aktivnosti		(51)	
9	Neto finansijski trošak			
10	Dobitak od pridruženih preduzeća			
11	Porez na dobitak			
	Profit poslije oporezivanja		(51)	
12	Manjinski interesi			
	Neto profit od poslovnih aktivnosti			
13	Vanredne stavke			
	Neto profit/gubitak za obračunski period		(51)	

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.7S/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavaње materijalno značajnih bilansnih pozicija

u Buolvi
 dana 31.03.2004 g.

Lik odgovorno za sastavljanje bilansa

 Rukovodilac privrednog društva



Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj 1012387620 Šifra djelatnosti
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA GUARDIAN
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA BEOGRADA

BILANS STANJA - BS(PD)
 NA DAN 31.12 2003 GOD.



Red.br.	Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA				
	Stalna imovina			
1	Neuplaćeni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina			
3	Materijalna imovina			
4	Dugoročna potraživanja			
5	Dugoročni finansijski plasmani			
6	Odloženi porezi			
	Obrtna imovina		3.64	
7	Zalihe			
8	Potraživanja od kupaca			
9	Kratkoročni finansijski plasmani			
10	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		364	
11	Unaprijed plaćeni troškovi			
12	Obračunati a nenaplaćeni prihodi			
13	Ostala obrtna imovina			
	Ukupna aktiva		364	
PASIVA				
	Kapital i rezerve		(51)	
14	Upisani kapital			
15	Emisiona premija			
16	Revalorizaciona rezerva			
17	Ostale rezerve			
18	Neraspoređeni dobitak/gubitak		(51)	
	Dugoročne obaveze			
19	Dugoročne obaveze			
20	Odloženi porezi			
21	Ostale dugoročne obaveze			
22	Odloženi prihodi			
	Kratkoročne obaveze		415	
23	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		415	
24	Kratkočne finansijske obaveze			
25	Obaveze za poreze			
26	Obračunate obaveze			
	Ukupna pasiva		364	

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)


*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U BEOINI
dana 21.03.2004g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa



Rukovodilac privrednog društva.



Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj 02387620Šifra djelatnosti NAZIV BANKE ILI INSTITUCIJE GUARDIAN
SJEDIŠTE BANKE ILI INSTITUCIJE Osijek**Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) -IPK(PD)**za godinu završenu 31. decembra 2001

R br	Naziv pozicije	Akcijski kapital	Akcijska premija	Revaloriz. rezerva	Rezerva iz kursnih razlika	Kumul. nerasp. dobitak	Ukupno
	Saldo 31. decembar 200 <u>0</u>						
	Promjene u računovodstv. politici						
	Ponovo iskazani saldo 200 <u>0</u>						
	Višak na revalorizaciji nekretnina, postrojenja i opreme						
	Manjak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						
	Neto dobiti ili gubici nepriz u bil. uspjeha						
	Neto dobit za period						
	Dividende						
	Emisija akcijsk. kapit.						
	Saldo 31. decembar 200 <u>1</u>						
	Manjak na revalorizaciji nekretnina						
	Višak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						

	Neto dobiti i gubici nepriz. u bil.uspjeha						
	Dividende						
	Neto dobitak za period						
	Emisija akcijs. kapitala						
	Saldo 31.decembar 200__					(59)	(59)

Obrazac urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i MRS-1, parag. 86

U Bcedri
dana 31.03.2004g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

Rukovodilac privrednog društva,



Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. _____

2. _____

Pečat DJP - Podgorica





Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0186713 / 002**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. BUDVA

produžilo registraciju dana 01.09.2004 u 07:36 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan 29.07.2004

12. 8. 2004
UllmannovcbeT

M.P.

REGISTRATOR

Lj. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

ПРИВАТНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ПРИВАТНИ РЕГИСТАР
Презентација на суду /
28.07.09 Презентација на суду /
Исподписано /
15 /
Суд. Така ЕВ /

**PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

**Form 9 PROD
DRUŠTVA**

Naziv društva "GUARDIAN" DOO Buđva	5-0186713/001
--	---------------

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime	Ime	Ime
Darko Perović MB <div style="border: 1px solid red; height: 40px; width: 100%;"></div>	MB Adresa	MB Adresa
Dužnost Osnivač i durektor	Dužnost	Dužnost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Lopko Percebut

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave: Datum registracije:
---	--

Uputstvo


1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro

ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
Bregovića 23. tel:085/12-742 ~ BAR

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

OVIM JA, ADVOKAT VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ IZ BARA OVLAŠĆUJEM STALNO ZAPOSLENOG SARADNIKA MOJE KANCELARIJE MILANKU MILOŠEVIĆ, DA MOŽE PREUZETI OD CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI RJEŠENJE O PRODUŽENJU REGISTRACIJE ZA FIRMU "GUARDIAN".

U BARU 4. 08. 2004.

VLASTODAVAC,

ADV. VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ

ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ



Priglasenje na sudenje
2004.08.04. 10:11

PUNOMOĆJE

OVIM JA, DARKO PEROVIĆ, DIREKTOR PREDUZEĆA "GUARDIAN"
D.O.O. OVLAŠĆUJEM ADVOKATA VLADIMIRA B. MILOŠEVIĆA IZ BARA
DA U MOJE IME I ZA MOJ RAČUN MOŽE PREDUZETI SVE RADNJE U
POSTUPKU PRODUŽENJA REGISTRACIJE PREDUZEĆA "GUARDIAN"
D.O.O. PRED CENTRALNIM REGISTROM KOD PRIVREDNOG SUDA U
PODGORICI.

U BARU 20. 07. 2004 GODINE



VLASTORUKOPIS


DARKO PEROVIĆ

**PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU**

28. 07. 2017. 16.

**Form 9 PROD
DRUŠTVA**

Naziv društva "GUARDIAN" DOO Družvo	5-0186713/001
---	---------------

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime Darko Perović MB [Redacted] 3 Dužnost Osnivač i direktor	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije:

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Registarski broj

5 - 0186713 / 003

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O.
BUDVA**

registrovalo promjenu podataka danæ12.08.2004 u 12:50 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), ka DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 12.08.2004 .

12. 08. 2004

M. Miroslavić



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0186713 / 003**

Datum registracije: 12.08.2004
Sjedište društva: PC PODKOŠLJUN B.B. BUDVA
Adresa za prijem služ. pošte: JOVANA TOMAŠEVIĆA 23 BAR

Šifra djelatnosti: 80420 Ostalo obrazovanje, na dr. mestu nepom.

Datum donošenja osnivačkog akta: 01.09.2003
Datum promjena akta: 10.08.2004
Datum donošenja Statuta: 01.09.2003
Datum promjena Statuta: 10.08.2004

Lica u društvu:

Svojstvo: Osnivač
Ime i prezime: DARKO PEROVIĆ
Adresa: <input type="text"/>
JMBG: <input type="text"/>

Svojstvo: Izvršni direktor
Ime i prezime: DARKO PEROVIĆ
Adresa: <input type="text"/>
JMBG: <input type="text"/>

Svojstvo: Ovlašćeni zastupnik
Ovlašćenje: POJEDINAČNO
Ime i prezime: DARKO PEROVIĆ
Adresa: <input type="text"/>
JMBG: <input type="text"/>

M.P.

REGISTRATOR
Lj. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom RCG, u roku od 30 dan od dana prijema potvrde.

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU**

12.08.07

Презенто на пошту

Form 5 DOO CRPS

POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [X]


5-0186713/002

1. Naziv društva	"GUARDIAN" DOO		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donošenja osnivačkog akta: Datum promjena akta: 10.08.2004.		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donošenja Statuta:	Datum promjena statuta:	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv 2. Adresa/sjedište 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: 6. Državljanstvo člana odbora direktora: 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv 2. Adresa/sjedište 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: 6. Državljanstvo člana odbora direktora: 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv 2. Adresa/sjedište 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: 6. Državljanstvo člana odbora direktora: 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)
	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv
	2. Adresa/sjedište	2. Adresa/sjedište	2. Adresa/sjedište
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Matični broj ili broj pasoša:	4. Matični broj ili broj pasoša:	4. Matični broj ili broj pasoša:
	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:
	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)
	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjedište društva			
6. Adresa za prijem službene pošte			
7. Šifra djelatnosti			
8. Rok na koji je društvo osnovano			
9. Lično ime i MB izvršnog direktora			

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Imena osoba ovlašćenih da zastupaju organizaciju (naznačiti da li je zastupnik ovlašćen da zastupa organizaciju pojedinačno ili kolektivno) je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
 je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
	Članovi upravnog odborasu ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
11. Ime i potpis ovlašćenog lica i MB	Danko Perović 
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena organizaciji odmah ili na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju nevladine organizacije koja obavlja privrednu djelatnost ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest osnivača ili članova organa, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, promjena se mora dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a će dostaviti Službenom listu RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:


- osnivački akt
- statut
- potvrda o upisu u registar nadležnog organa
- potvrda o uplati takse

ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
J. Tomaševića 23. tel: 085/12-742 ~ BAR

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

OVIM JA, ADVOKAT VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ IZ BARA OVLAŠĆUJEM STALNO ZAPOSLENOG SARADNIKA MOJE KANCELARIJE MILANKU MILOŠEVIĆ, DA MOŽE PREUZETI OD CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI RJEŠENJE O REGISTRACIJE ZA FIRMU "GUARDIAN" DOO IZ BUDVE.

U BARU 16. 08. 2004.

VLASTODAVAC

ADV. VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ

ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
J. Tomaševića 23. tel: 085/12-742 ~ BAR

PUNOMOĆJE

OVIM JA, DARKO PEROVIĆ, DIREKTOR PREDUZEĆA "GUARDIAN"
D.O.O. OVLAŠĆUJEM ADVOKATA VLADIMIRA B. MILOŠEVIĆA IZ BARA
DA U MOJE IME I ZA MOJ RAČUN MOŽE PREDUZETI SVE RADNJE U
POSTUPKU IZMJENE I DOPUNE PODATAKA PREDUZEĆA "GUARDIAN"
D.O.O. PRED CENTRALNIM REGISTROM KOD PRIVREDNOG SUDA U
PODGORICI.

U BARU 10. 08. 2004 GODINE


VLASTODAVAC,

DARKO PEROVIĆ

Na osnovu člana 33 Odluke o osnivanju i člana 21 Statuta o radu, osnivač društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d. o. o. iz Budve, DARKO PEROVIĆ, donio je dana 10. 8. 2004 godine

ODLUKU

1) Društvo proširuje djelatnosti, pored već predviđenih i na obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto koje je označeno šifrom 80420.

2) U skladu sa Zakonom o oružju - član 17 stav 1 tačka 7 i članom 20, društvo će obavljati djelatnosti predviđene pod šifrom 80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto - OBUČAVANJE u rukovanju oružjem i upoznavanje sa propisima koji se odnose na držanje i nošenje oružja.

3) Instruktori koji će biti angažovani za obučavanje u rukovanju oružjem i upoznavanje sa propisima koji se odnose na držanje i nošenje oružja, predviđeno Zakonom o oružju, će biti:

- **SLAVKO JAČIMOVIĆ**, policijski starješina, obavljao poslove komandira stanice policije, glavnog inspektora policije u upravnim poslovima Crne Gore, načelnika Centra Bezbijednosti u Nikšiću, Zamjenika načelnika uprave policije, Rukovodioca gađanja MUP Crne Gore, predavač škole policije u Danilovgradu, glavnog inspektora policije na poslovima obezbjeđenja imovine i ličnosti u Crnoj Gori, sa završenim fakultet bezbijednosti u Skoplju i

- **MILAN MINIĆ**, diplomirani pravnik, nosilac sportskog zvanja "MAJSTOR STRELAC" dobijeno za zasluge u streljaštvu, višestruki prvak Crne Gore u gađanju pištoljem raznih kalibara - međunarodni i serijski program, višestruki prvak Crne Gore u gađanju vojničkom puškom, PAP i AP, obavljao upucavanje snajpera za potrebe MUP-a i Vojske Jugoslavije, penzionisani radnik MUP-a sa položaja načelnika odjeljenja za suzbijanje kriminaliteta CB u Baru.

4) Nakon završene obuke u rukovanju oružjem i upoznavanje sa propisima koji se odnose na držanje i nošenje oružja po programu koji će biti usaglašen sa programom MUP RCG, polaznicima koji uspješno završe obuku, društvo će izdavati sertifikate o završenoj obuci, koji će biti validni za ispunjavanje uslova predviđenih članom 17 stav 1 tačka 7 i članom 20 Zakona o oružju.

5) Odluka stupa na snagu danom donošenja, nakon čega ima biti dopunjena Odluka o osnivanju i Statut o radu, što će sve biti prijavljeno Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

U Baru, 10. 8. 2004 godine

Osnivač i direktor
GUARDIAN
DOO
Perovic Darko

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 12.08.2004

OGLAS

Dana 12.08.2004, pod registarskim brojem 5-0186713/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. BUDVA. ODLUKOM od 10.08.2004. god Društvo proširuje djelatnosti, šifrom 80420. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u43147

Registrator

J. Šoškić

ŠOŠKIĆ LJILJANA

isp. 17.08.04.

DL

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG 06/02 od 31. 01. 2002 godine), kao i na osnovu čl. 38 Odluke o osnivanju, osnivač društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d. o. o. donio je dana 10. 08. 2004 godine

S T A T U T
DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA
"GUARDIAN"
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl. 1

Društvo će poslovati pod firmom: društvo za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" društvo s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu Društvo).

Skraćeni naziv firme je "GUARDIAN" d. o. o.

Sjedište društva je u Budvi, PC Podkošljun bb.

Čl. 2

Firmu i sjedište Društva može mijenjati osnivač. Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Čl. 3

Društvo ima svoj pečat koji je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom po obodu: **društvo za obezbjeđenje imovine i lica.**

Po sredini pečata piše ime društva "GUARDIAN" d. o. o. Pečat je pisan latinicom.

Čl. 4

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika sa tekstom po gornjoj ivici "GUARDIAN", d. o. o. U sredini je oznaka "Broj", a pri dnu je oznaka "Budva, dana". Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl. 5

Društvo se osniva radi obavljanja sljedećih djelatnosti:

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

15110 proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa;

15120 proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje živinskog i zečjeg mesa;

15130 prerada životinjskog i živinskog mesa;

15320 proizvodnja sokova od voća i povrća;

15330 prerada i konzervisanje voća i povrća na drugom mjestu nepomenuta;

15520 proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa;

15811 proizvodnja hleba i peciva;

15850 proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna;

15860 prerada čaja i kafe;

15870 proizvodnja začina i drugih dodataka hrani;
24630 proizvodnja eteričnih ulja;
TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, OPRAVKA MOTORNIH VOZILA, MOTORCIKALA I PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I DOMAĆINSTVO
50100 prodaja motornih vozila;
50200 održavanje i opravka motornih vozila;
50300 prodaja dijelova i pribora za motorna vozila;
50401 prodaja motocikala, njihovih dijelova i pribora;
50500 trgovina na malo motronim gorivima
51110 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda;
51120 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija;
51130 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala;
51140 posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvoždarske robe;
51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože;
51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
51210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje;
51230 trgovina na veliko živim životinjama;
51240 trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51250 trgovina na veliko sirovim duvanom;
51310 trgovina na veliko voćem i povrćem;
51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;
51330 trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima;
51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima;
51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera;
51370 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinicima;
51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;
51390 trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce;
51410 trgovina na veliko tekstilom;
51420 trgovina na veliko odjećom i obućom;
51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima;
51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje;
51450 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima;
51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo;
51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom;
51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom;
51700 ostala trgovina na veliko;
52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana;
52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe;
52210 trgovina na malo voćem i povrćem;
52220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa;
52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima;
52240 trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima;
52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima;

52260 trgovina na malo proizvodima od duvana;
52270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama;
52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima;
52410 trgovina na malo tekstilom;
52420 trgovina na malo odjećom;
52430 trgovina na malo obućom i predmetima od kože;
52440 trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje;
52450 trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima;
52470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom;
52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama;
52620 trgovina na malo na tezgama i pijacama;
52630 ostala trgovina na malo izvan prodavnica;

HOTELI I RESTORANI

55110 hoteli i moteli s restoranom;
55120 hoteli i moteli bez restorana;
55220 kampovi;
55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti;
55233 ostali smještaj za kraći boravak;
55300 restorani;
55400 barovi;
55520 ketering;

SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE

60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju;
63120 skladišta i stovarišta;
63211 održavanje i nega kola;
63214 usluge u drumskom saobraćaju;
63221 usluge u pomorskom saobraćaju;
63222 usluge u rječnom i jezerskom saobraćaju;
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta;
63400 aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju;

AKTIVNOSTI U VEZI SA NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE AKTIVNOSTI

71100 iznajmljivanje automobila;
71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima;
70310 agencije za nekretnine;
70320 upravljanje nekretninama za tuđ račun;
71100 iznajmljivanje automobila;
71210 iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava;
71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima;
71340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto;
71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenuto;
73202 istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama;
74140 konsalting i menadžment poslovi;
74820 usluge pakovanja;
74840 ostale poslovne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute;
74600 delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite;
80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto;
OSTALE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE AKTIVNOSTI

92330 vašaarske aktivnosti i zabavni parkovi (uključujući i organizovanje igara na sreću u igračnicama i automat klubovima);
93040 tretmani za poboljšanje fizičkog stanja;
92621 djelatnost marina;
92720 ostale rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute;
93050 ostale uslužne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute.

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i **spoljnotrgovinskim prometom** i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu i pružanjem sljedećih usluga:

- 1) izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji,
- 2) usluge međunarodnog transporta roba i usluga,
- 3) istraživačko-razvojne i usluge pružanja informacija i znanja u privredi i nauci,
- 4) ostalih usluga za koje je Društvo registrovano.

U skladu sa Zakonom o oružju - član 17 stav 1 tačka 7 i članom 20, osnivač predviđa obavljanje pod šifrom djelatnosti **80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto - OBUČAVANJE u rukovanju oružjem i upoznavanje sa propisima koji se odnose na držanje i nošenje oružja.**

Čl. 6

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl. 7

Osnivač obezbjeđuje za osnivanje i početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1 EURO.

Čl. 8

Ako osnivač odluči, da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijeđena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijede preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima.

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA

UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI

Čl. 9

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 01. februara za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit.

Osnivač može odlučiti, da dio dobiti za raspodjelu, na koju imaju pravo, reinvestiraju u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl. 10

Osnivač društva ima pravo ili obavezu da:

- upravlja ili učestvuje u upravljanju društva;
- učestvuje u raspodjeli dobiti;
- učestvuje u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Čl. 11

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima.

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja društva povjeriti nekoj od priznatih firmi za izradu bilansa, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl. 12

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, koja se podudara sa kalendarskom godinom, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završni račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl. 13

Osnivač je saglasan da snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je dao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, Osnivač može odlučiti da se uvedu dopuske uplate, ako se tim uplatama može pokriti gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje Osnivač.

U slučaju smanjenja osnovnog kapitala Društva, u smislu prethodnog stava, osnivaču se smanjuje osnovni kapital Društva.

Gubitci u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl. 14

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl. 15

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl. 16

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- ako zloupotrijebi Društvo da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjericu;
- ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova imovina;
- ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

OSNIVAČ

Čl. 17

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

Čl. 18

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje to neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Čl. 19

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Čl. 20

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl. 21

Djelokrug Osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,

- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,
- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osivanju novih društva,
- odlučuje o zastupanju Društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene Zakonom.

Čl. 22

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, Osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl. 23

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se, na zahtjev osnivača, unose i drugi podaci.

Čl. 24

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice Osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Čl. 25

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- 1) organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva,
- 2) raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
- 3) podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja, po periodičnom ili godišnjem obračunu,
- 4) zastupa Društvo,
- 5) potpisuje finansijska dokumenta,
- 6) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva,
- 7) obavlja druge poslove koje mu povjere Osnivač.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji zakonom, Odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa Društva.

Čl. 26

Izvršni direktor Društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, stim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Čl. 27

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva i zaključivanja ugovora u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu vrši izvršni direktor Društva Darko Perović iz Nikšića, JMBG 2707971260010, sa neograničenom odgovornošću.

Čl. 28

Izvršni direktor Društva istupa u ime i za račun Društva.

Čl. 29

Uslovi koje moraju da ispunjavaju lica za vršenje spoljnotrgovinskog prometa su:

- da imaju uredno punomoćje ili prokuru potpisanu od izvršni direktora,
- da poznaju strani jezik na kojem će spoljnotrgovinski ugovor biti zaključen.

Čl. 30

Izvršni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugome pismenuo punomoćje za zastupanje Društva.

Čl. 31

Izvršni direktor Društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu specijalizovanom za određene poslove dati prokuru, čiji obim vrstu i sadržinu utvrđuju svojom odlukom.

REZERVE DRUŠTVA

Čl. 32

Društvo, na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl. 33

Društvo ima obavezni i rezervni fond.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl. 34

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl. 35

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl. 36

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društava (podjela) ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČIN PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl. 37

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl. 38

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Čl. 39

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- odlukom osnivača,
- ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u registar,
- ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- stečajem ili likvidacijom društva,
- spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ČI. 40

Druge opšte akte donosi takođe osnivač kao i akta o sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose.

Svi opšti akti moraju biti u skladu sa ovom odlukom i Statutom.

TRAJANJE DRUŠTVA

ČI. 41

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima zakonom propisanim.

Društvo prestaje:

- 1) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- 2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- 3) odlukom osnivača,
- 4) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u registar,
- 5) ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- 6) stečajem ili likvidacijom društva,
- 7) spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- 8) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

PRESTANAK DRUŠTVA

ČI. 42

U slučaju prestanka rada Društva, osnivač ima pravo na povraćaj sredstava koja je uložio u Društvo, odnosno na srazmjeran dio imovine, koja se nađe u Društvu u momentu prestanka rada, ulogu koji je imao u toku rada Društva.

ČI. 43

Ova odluka je sačinjena u pet primjeraka na srpskom jeziku.

ČI. 44

Tumačenje odredaba ove Odluke može davati samo osnivač.

NADLEŽNO PRAVO

ČI. 45

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje ove odluke, primjenjivaće se zakoni Republike Crne Gore.

U Baru 10. 08. 2004 godine





Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0186713 / 004**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. BUDVA

produžilo registraciju dana 01.09.2005 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 01.09.2006 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan 21.09.2005

M.P.

REGISTRATOR

Lj. Šoškin'
LJILJANA ŠOŠKIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Primita:

Kener Vesna

dana 26. 09. 2005.

18. 10. 2005

[Signature]



PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Примљено изруку _____ преко поште _____
дана 21.09.2025. Предато на пошту дана 21.09.2025.
препоручено дана, _____
рој: _____ Број пријерака _____



Naziv društva "GUARDIAN" DOO BUDVA	5-0186713/
--	------------

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime	Ime	Ime
DARKO PEROVIĆ		
		MB
		Adresa
		Dužnost
		MB
		Adresa
		Dužnost
		MB
		Adresa
		Dužnost


CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Trpobut



Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj prijave:
	Datum registracije:

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro

PUNOMOĆJE

OVIM JA, DARKO PEROVIĆ IZ
OVLAŠĆUJEM ADVOKATA VLADIMIRA B. MILOSEVICA IZ BARA DA U
MOJE IME I ZA MOJ RAČUN, MOŽE PREDUZETI SVE RADNJE U POSTUPKU
PRODUŽENJA REGISTRACIJE PREDUZEĆA « GUARDIAN » DOO IZ BUDVE,
PRED CENTRALNIM REGISTROM PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI.

U BARU 19. 09. 2005. GODINE

VLASTODAVAC

DARKO PEROVIĆ




Ov. Br. 104/2005

Potvrđujem da je Darko Perović iz Nikšića, JMBG 2707971260010
svojeručno potpisao ovu ispravu – priznao svoj potpis na ovoj ispravi.
Istovjetnost imenovanog utvrđena je na osnovu lične karte broj 30241.

Dana 19.09.2005. godine

Svojeručni potpis ovjerivača



ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
J. Tomaševića 23. tel: 085/12-742 ~ BRP



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj : 5 - 0186713 / 005

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O.
NIKŠIĆ**

registrovalo promjenu podataka dana 16.02.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

*Primita potvrdu:
Renée Vesna
21. 03. 2006.*

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0186713 / 005**

Datum registracije promjene: **16.02.2006**
Sjedište uprave društva: **ALEKSE BACKOVIĆ 105 NIKŠIĆ**
Adresa za prijem službene pošte: **ALEKSE BACKOVIĆ 105 NIKŠIĆ**
Šifra djelatnosti: **80420 Ostalo obrazovanje, na dr. mestu nepom.**
Datum donošenja osnivačkog akta: **01.09.2003** Datum promjena akta: **10.08.2004**
Datum donošenja Statuta: **01.09.2003** Datum promjena Statuta: **10.08.2004**

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i> Osnivač <i>Ime i prezime:</i> DARKO PEROVIĆ <i>Adresa:</i> <input type="text"/> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/>
<i>Svojstvo:</i> Izvršni direktor <i>Ime i prezime:</i> DARKO PEROVIĆ <i>Adresa:</i> <input type="text"/> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/>
<i>Svojstvo:</i> Ovlašćeni zastupnik <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> <i>Ime i prezime:</i> DARKO PEROVIĆ <i>Adresa:</i> <input type="text"/> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/>

M.P.

REGISTRATOR
Lj. Soškic
LJILJANA ŠOSKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOSĆU

Примљено из руке _____ преко поште _____

дана 16. 03. 2006. Предао на пошту дана _____

препоручено дана _____

Број: _____ Број пр _____





ПОЧЕТНА REGISTRACIJA []
ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА [X]


1. Naziv društva	DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA " GUARDIAN " DOO		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donošenja osnivačkog akta: 01. 09. 2003. Datum promjena akta: 15. 03. 2006.		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donošenja Statuta: 01. 09. 2003.	Datum promjena statuta: 15. 03. 2006.	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAČ [X] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv DARKO PEROVIĆ 2. Adresa/sjedište	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv 2. Adresa/sjedište	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv 2. Adresa/sjedište
1) lično ime /naziv 2) adresa/sjedište 3) prethodno ime (u slučaju da je došlo do promjene) 4) matični broj ili broj pasoša 5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora 6) državljanstvo člana odbora direktora 7) članstvo u drugim odborima direktora, 8) članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 9) mjesto registracije tih društava 9) pristanak na imenovanje	3) prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša: 5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora: 6) državljanstvo člana odbora direktora: 7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8) Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	3) prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša: 5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora: 6) državljanstvo člana odbora direktora: 7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8) Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	3) prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša: 5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora: 6) državljanstvo člana odbora direktora: 7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8) Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)
	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv
	2. Adresa/sjedište	2. Adresa/sjedište	2. Adresa/sjedište
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Matični broj ili broj pasoša:	4. Matični broj ili broj pasoša:	4. Matični broj ili broj pasoša:
	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:
	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)
	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjedište društva	ALEKSE BACKOVIĆA 105, NIKŠIĆ		
6. Adresa za prijem službene pošte	ALEKSE BACKOVIĆA 105, NIKŠIĆ		
7. Šifra djelatnosti	74600 DJELATNOST TRAZENJA LICA I ZAŠTITE		
8. Rok na koji je društvo osnovano	NEODREĐENO		
9. Lično ime i MB izvršnog direktora	PEROVIĆ DARKO 		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Imena osoba ovlaštenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	PEROVIĆ DARKO je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input checked="" type="checkbox"/> KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> sa (naznačiti odgovarajuće)
 je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> sa (naznačiti odgovarajuće)
	Direktorisu ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> sa (naznačiti odgovarajuće)
11. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica	PEROVIĆ DARKO  
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"



Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a će dostaviti Službenom listu RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 66253
Datum: 16.02.2006

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 16.02.2006, pod registarskim brojem 5-0186713/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. Budva. Odlukom od 15.03.2006 .godine upisuje se promjena sjedišta iz Budve u Nikšić, Alekse Backovića 105 Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

6/11. 21.03.06.

L-L

Registrator
L. Šoskić

ŠOSKIĆ LJILJANA

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

OVIM JA, ADVOKAT VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ IZ BARA OVLAŠĆUJEM STALNO ZAPOSLENOG SARADNIKA MOJE KANCELARIJE RENER VESNU IZ BARA, DA MOŽE PREUZETI SVE RADNJE KOD CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI U POSTUPKU PROMJENE SJEDIŠTA DRUŠTVA »GUARDIAN« DOO, KAO I DA MOŽE PREUZETI RJEŠENJE O PROMJENI PODATAKA.

U BARU 21. 03. 2006.

VLASTODAVAC,



ADV. VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ

ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
J. Tomaševića 23. tel: 085/12-742 ~ BRR

PUNOMOĆJE

OVIM JA, PEROVIĆ DARKO IZ NIKŠIĆA,
OVLAŠĆUJEM ADVOKATA VLADIMIRA B. MILOŠEVIĆA IZ BARA DA U MOJE
IME I ZA MOJ RAČUN MOŽE PREDUZETI SVE RADNJE U POSTUPKU
PROMJENE SJEDIŠTA PREDUZEĆA »GUARDIAN« DOO, PRED CENTRALNIM
REGISTROM PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI.

U BARU 15.03.2006 GODINE



Ov. Br. 36/2006

Ovim ja, advokat Vladimir B. Milošević iz Bara, potvrđujem da je Perović Darko iz Nikšića, JMBG 2707971260010, svojeručno potpisao ovu ispravu- priznao svoj potpis
Identitet imenovanog utvrđen na osnovu lične karte broj 30241.

Dana 16. 03. 2006 godine

Svojeručni potpis ovjerivača

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line, representing the notary's signature.



Društvo za obezbjeđenje imovine i lica
"GUARDIAN" D. O. O.
Bar, 15. 03. 2006 godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, kao i na osnovu Odluke o osnivanju preduzeća, osnivači su dana 15. 03. 2006 godine donijeli sljedeću

ODLUKU

Uslijed novih aktivnosti društva, sjedište Društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" D. O. O. se mijenja, pa će umjesto dosadašnjeg sjedišta koje se nalazilo u Budvi, PC Potkošljun bb, novo sjedište društva biti u Nikšiću, Alekse Backovića br. 105.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Baru, 15. 03. 2006 godine

Osnivač,

DARKO PEROVIĆ





Ov. Br. 35/2006

Ovim ja, advokat Vladimir B. Milošević iz Bara, potvrđujem da je Perović Darko iz Nikšića, JMBG 2707971260010, svojeručno potpisao ovu ispravu- priznao svoj potpis Identitet imenovanog utvrđen na osnovu lične karte broj 30241.

Dana 16. 03. 2006 godine

Svojeručni potpis ovjerivača



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____

дана 16. 09. 06 Предато на пошту дана 17

препоручено дана _____

Број: _____ Број пријерака _____ прилога. Такса ЕУР _____

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG 06/02 od 31. 01. 2002 godine), kao i na osnovu čl. 38 Odluke o osnivanju, osnivač društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d. o. o. donio je dana 15. 03. 2006 godine

S T A T U T
DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA
"GUARDIAN"
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl. 1

Društvo će poslovati pod firmom: društvo za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" društvo s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu Društvo).

Skraćeni naziv firme je "GUARDIAN" d. o. o.

Sjedište društva je u Nikšiću, Ul. Alekse Backovića 105.

Čl. 2

Firmu i sjedište Društva može mijenjati osnivač. Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Čl. 3

Društvo ima svoj pečat koji je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom po obodu: **društvo za obezbjeđenje imovine i lica.**

Po sredini pečata piše ime društva "GUARDIAN" d. o. o. Pečat je pisan latinicom.

Čl. 4

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika sa tekstom po gornjoj ivici "GUARDIAN", d. o. o. U sredini je oznaka "Broj", a pri dnu je oznaka "Nikšić, dana". Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl. 5

Društvo se osniva radi obavljanja sljedećih djelatnosti:

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

15110 proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa;

15120 proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje živinskog i zečjeg mesa;

15130 prerada životinjskog i živinskog mesa;

15320 proizvodnja sokova od voća i povrća;

15330 prerada i konzervisanje voća i povrća na drugom mjestu nepomenuta;

15520 proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa;

15811 proizvodnja hleba i peciva;

15850 proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna;

15860 prerada čaja i kafe;

15870 proizvodnja začina i drugih dodataka hrani;
24630 proizvodnja eteričnih ulja;
TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, OPRAVKA MOTORNIH VOZILA, MOTORCIKALA I PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I DOMAĆINSTVO
50100 prodaja motornih vozila;
50200 održavanje i opravka motornih vozila;
50300 prodaja dijelova i pribora za motorna vozila;
50401 prodaja motocikala, njihovih dijelova i pribora;
50500 trgovina na malo motornim gorivima
51110 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda;
51120 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija;
51130 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala;
51140 posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvoždarske robe;
51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože;
51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
51210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje;
51230 trgovina na veliko živim životinjama;
51240 trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom;
51250 trgovina na veliko sirovim duvanom;
51310 trgovina na veliko voćem i povrćem;
51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;
51330 trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima;
51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima;
51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera;
51370 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začинима;
51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;
51390 trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce;
51410 trgovina na veliko tekstilom;
51420 trgovina na veliko odjećom i obućom;
51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima;
51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje;
51450 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima;
51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo;
51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom;
51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom;
51700 ostala trgovina na veliko;
52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana;
52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe;
52210 trgovina na malo voćem i povrćem;
52220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa;
52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima;
52240 trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima;
52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima;

52260 trgovina na malo proizvodima od duvana;
52270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama;
52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima;
52410 trgovina na malo tekstilom;
52420 trgovina na malo odjećom;
52430 trgovina na malo obućom i predmetima od kože;
52440 trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje;
52450 trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima;
52470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom;
52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama;
52620 trgovina na malo na tezgama i pijacama;
52630 ostala trgovina na malo izvan prodavnica;

HOTELI I RESTORANI

55110 hoteli i moteli s restoranom;
55120 hoteli i moteli bez restorana;
55220 kampovi;
55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti;
55233 ostali smještaj za kraći boravak;
55300 restorani;
55400 barovi;
55520 katering;

SAOBRAČAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE

60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju;
63120 skladišta i stovarišta;
63211 održavanje i nega kola;
63214 usluge u drumskom saobraćaju;
63221 usluge u pomorskom saobraćaju;
63222 usluge u rječnom i jezerskom saobraćaju;
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta;
63400 aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju;

AKTIVNOSTI U VEZI SA NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE AKTIVNOSTI

71100 iznajmljivanje automobila;
71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima;
70310 agencije za nekretnine;
70320 upravljanje nekretninama za tuđ račun;
71100 iznajmljivanje automobila;
71210 iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava;
71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima;
71340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto;
71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenuto;
73202 istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama;
74140 konsalting i menadžment poslovi;
74820 usluge pakovanja;
74840 ostale poslovne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute;
74600 delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite;
80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto;

OSTALE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE AKTIVNOSTI

92330 vašaarske aktivnosti i zabavni parkovi (uključujući i organizovanje igara na sreću u igračnicama i automat klubovima);

93040 tretmani za poboljšanje fizičkog stanja;

92621 djelatnost marina;

92720 ostale rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute;

93050 ostale uslužne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute.

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i **spoljnotrgovinskim prometom** i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu i pružanjem sljedećih usluga:

- 1) izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji,
- 2) usluge međunarodnog transporta roba i usluga,
- 3) istraživačko-razvojne i usluge pružanja informacija i znanja u privredi i nauci,
- 4) ostalih usluga za koje je Društvo registrovano.

U skladu sa Zakonom o oružju - član 17 stav 1 tačka 7 i članom 20, osnivač predviđa obavljanje pod šifrom djelatnosti **80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto - OBUČAVANJE u rukovanju oružjem i upoznavanje sa propisima koji se odnose na držanje i nošenje oružja.**

Čl. 6

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl. 7

Osnivač obezbjeđuje za osnivanje i početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1 EURO.

Čl. 8

Ako osnivač odluči, da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijeđena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijede preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima.

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA

UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI

Čl. 9

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 01. februara za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit.

Osnivač može odlučiti, da dio dobiti za raspodjelu, na koju imaju pravo, reinvestiraju u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl. 10

Osnivač društva ima pravo ili obavezu da:

- upravlja ili učestvuje u upravljanju društva;
- učestvuje u raspodjeli dobiti;
- učestvuje u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Čl. 11

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima.

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja društva povjeriti nekoj od priznatih firmi za izradu bilansa, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl. 12

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, koja se podudara sa kalendarskom godinom, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završni račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl. 13

Osnivač je saglasan da snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je dao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, Osnivač može odlučiti da se uvedu dopuske uplate, ako se tim uplatama može pokriti gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje Osnivač.

U slučaju smanjenja osnovnog kapitala Društva, u smislu prethodnog stava, osnivaču se smanjuje osnovni kapital Društva.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl. 14

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl. 15

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl. 16

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- ako zloupotrijebi Društvo da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova imovina;
- ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

OSNIVAČ

Čl. 17

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

Čl. 18

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje to neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Čl. 19

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Čl. 20

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl. 21

Djelokrug Osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,

- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,
- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osivanju novih društva,
- odlučuje o zastupanju Društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene Zakonom.

Čl. 22

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, Osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl. 23

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se, na zahtjev osnivača, unose i drugi podaci.

Čl. 24

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice Osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Čl. 25

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- 1) organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva,
- 2) raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
- 3) podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja, po periodičnom ili godišnjem obračunu,
- 4) zastupa Društvo,
- 5) potpisuje finansijska dokumenta,
- 6) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva,
- 7) obavlja druge poslove koje mu povjere Osnivač.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji zakonom, Odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa Društva.

Čl. 26

Izvršni direktor Društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, stim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Čl. 27

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva i zaključivanja ugovora u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu vrši izvršni direktor Društva Darko Perović iz Nikšića, JMBG 2707971260010, sa neograničenom odgovornošću.

Čl. 28

Izvršni direktor Društva istupa u ime i za račun Društva.

Čl. 29

Uslovi koje moraju da ispunjavaju lica za vršenje spoljnotrgovinskog prometa su:

- da imaju uredno punomoćje ili prokuru potpisanu od izvršni direktora,
- da poznaju strani jezik na kojem će spoljnotrgovinski ugovor biti zaključen.

Čl. 30

Izvršni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugome pišmenuo punomoćje za zastupanje Društva.

Čl. 31

Izvršni direktor Društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu specijalizovanom za određene poslove dati prokuru, čiji obim vrstu i sadržinu utvrđuju svojom odlukom.

REZERVE DRUŠTVA

Čl. 32

Društvo, na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl. 33

Društvo ima obavezni i rezervni fond.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl. 34

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl. 35

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala) mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl. 36

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl. 37

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društava (podjela) ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČIN PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl. 38

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl. 39

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl. 40

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Čl. 41

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- odlukom osnivača,
- ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u registar,
- ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- stečajem ili likvidacijom društva,
- spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl. 42

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

Čl. 43

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbjeđuju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl. 44

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane Osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 45

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d.o.o. kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Čl. 46

Tumačenje odredaba ovog Statuta, može davati samo Osnivač.

NADLEŽNO PRAVO

Čl. 47

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredaba ovog Statuta, primjenjivaće se zakoni Republike Crne Gore.

U Baru 15. 03. 2006 godine

Osnivač


PEROVIĆ DARKO



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР


Примљено из руке _____ преко поште _____
дата 16. 03. 06 Предато на пошту дана 12
препоручено дана, _____
Број: _____ Број пријорика _____ прилога. Такса ЕУР _____

Ов. Бр. 34/2006

Ovim ia, advokat Vladimir B. Milošević iz Bara, potvrđujem da je Perović Darko iz Nikšića, svojeručno potpisao ovu ispravu- priznao svoj potpis
Identitet imenovanog utvrđen na osnovu lične karte broj 30241.

Dana 16. 03. 2006 godine

Svojeručni potpis ovjerivača





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj 5 - 0186713 / 006

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O.
NIKŠIĆ**

registrovalo promjenu podataka dana 12.07.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Primala:

*Renar Vujan
dana 20.7.2006*

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0186713 / 006**

Datum registracije promjene: 12.07.2006
Sjedište uprave društva: ALEKSE BACKOVIĆ 105 NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: ALEKSE BACKOVIĆ 105 NIKŠIĆ
Šifra djelatnosti: 80420 Ostalo obrazovanje, na dr. mestu nepom.
Datum donošenja osnivačkog akta: 01.09.2003 Datum promjena akta: 10.08.2004
Datum donošenja Statuta: 01.09.2003 Datum promjena Statuta: 10.08.2004

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i> Osnivač
Ime i prezime: <u>DARKO PEROVIĆ</u>
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

<i>Svojstvo:</i> Izvršni direktor
Ime i prezime: <u>DARKO PEROVIĆ</u>
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

<i>Svojstvo:</i> Ovlašćeni zastupnik
<i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i>
Ime i prezime: <u>DARKO PEROVIĆ</u>
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Trgovački naziv: POSLOVNA JEDINICA "GUARDIAN" NIKŠIĆ
Adresa i sjedište: ALEKSE BACKOVIĆA 105, NIKŠIĆ
Šifra i naziv djelatnosti: 74600 Delatnost traženja lica i zaštite
Ovlašćeni zastupnik: DARKO PEROVIĆ JMBG:2707971260010, ŽARKA ZRENJANINA 3 NIKŠIĆ

M.P.

REGISTRATOR


LJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 12.07.2006 Предато на пошту дана 27

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
TRGOVAČKOG NAZIVA AD, DOO, KD, OD
I DIJELA STRANOG DRUŠTVA**

препоручено _____
Број: Form 14 CRPS
од подносиоца _____ преко Тргов. Тима ЕУТ 1012

Naziv AD, DOO, KD, OD ili dijela stranog društva	DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA " GUARDIAN "				
Vrsta privrednog društva	A.D. <input type="checkbox"/>	D.O.O. <input checked="" type="checkbox"/>	K.D <input type="checkbox"/>	O.D. <input type="checkbox"/>	dio stranog društva <input type="checkbox"/>
Registarski broj društva	5 - 0186713 / 005				
Datum registracije	16.02.2006.				
Trgovački naziv AD, DOO, KD, OD ili dijela stranog društva	1. GUARDIAN	5.	2. ALEKSE BACROVIĆA 105	6. 74600	7. 74600
	3. NIKŠIĆ	8.			
Ime, potpis i MB ovlašćenog lica :	PEROVIĆ DARKO 				
Samo za službnu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj:				
	Datum registracije:				



Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj, te vraćena odmah ili na adresu društva za prijem službene pošte.
3. Kao prilog ovom formularu obavezno dostaviti kopiju odluke odbora direktora, ovjerenu od strane sekretara društva, kojom se usvaja trgovački naziv.
4. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog lica za posredovanje u registraciji, odnosno adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
5. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:

Osnivač Društva za obezbjeđenje imovine i lica «GUARDIAN» D.O.O. donio je dana 06. 07. 2006 godine sljedeću

**ODLUKU
O OSNIVANJU POSLOVNE JEDINICE**

Čl.1

Osniva se Poslovna jedinica «GUARDIAN» Nikšić, Ul. Alekse Backović br. 105. Poslovna jedinica obavlja djelatnost: 74600- djelatnost traženja lica i zaštite.

Čl.2

U pravnom prometu Poslovna jedinica istupa u ime i za račun Društva. Za obaveze Poslovne jedinice odgovara Društvo.

Čl.3

Perović Darko, rukovodilac Poslovne jedinice ovlašten je za zastupanje i predstavljanje Poslovne jedinice bez ograničenja.

Čl.4

Ova Odluka stupa na snagu danom potpisivanja osnivača.

Čl.5

Osnivač se obavezuje da će nastale izmjene ovom Odlukom dostaviti CRPS-u Podgorica u roku od sedam dana od dana donošenja Odluke.

U Baru, 06. 07. 2006 godine

OSNIVAČ



PEROVIĆ DARKO



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
12.07.2006 дана _____ Предато на пошту дана 12
препоручено дана _____
Број _____ Број пријема _____ прилога. Такса ЕУР _____


Ov. Br. 128/06

Potvrđujem da je Perović Darko iz Nikšića svojeručno potpisao ovu ispravu – priznao svoj potpis na ovoj ispravi.

Identitet imenovanog utvrđen je na osnovu l.k. broj 30241 izdata od CB Nikšić.

Dana 12. 07. 2006 godine

Svojeručni potpis ovjerivača _____




ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
J. Tomasevića 23, tel. 085/12-742 - BRIR

PUNOMOĆJE

OVIM JA, PEROVIĆ DARKO IZ NIKŠIĆA,
OVLAŠĆUJEM ADVOKATA VLADIMIRA B. MILOŠEVIĆA IZ BARA DA U MOJE
IME I ZA MOJ RAČUN MOŽE PREDUZETI SVE RADNJE U POSTUPKU
OTVARANJA POSLOVNE JEDINICE PREDUZEĆA »GUARDIAN« DOO U
NIKŠIĆU, UL. ALEKSE BACKOVIĆ BR. 105, PRED CENTRALNIM REGISTROM
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI.

U BARU, 15. 03. 2006 GODINE

VLASTODAYAC,

PEROVIĆ DARKO



Ov. Br. 129/06

Potvrđujem da je Perović Darko iz Nikšića svojeručno potpisao ovu
ispravu – priznao svoj potpis na ovoj ispravi.

Identitet imenovanog utvrđen je na osnovu l.k. broj 30241 izdata od CB
Nikšić.

Dana 12. 07. 2006 godine

Svojeručni potpis ovjerivača



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР


Примљено из руке _____ преко поште _____
дане 20. 2006 _____, Предато на пошту дана 5. 2
препоручено дане _____
Број _____ Број пријемника _____ Грмача, Тиса БУР _____

ТАЈОВНИ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРОТЕКЦИЈУ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СОБНОСТИ
У ПОДГОРИЦИ
Београд, 11. Октобар 2006. г.

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

OVIM JA, ADVOKAT VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ IZ BARA OVLAŠĆUJEM STALNO ZAPOSLENOG SARADNIKA MOJE KANCELARIJE RENER VESNU IZ BARA, BR. L. K. 25815 IZDATE OD CB BA DA MOŽE PREDUZETI SVE RADNJE KOD CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI U POSTUPKU OTVARANJA POSLOVNE JEDINICE DRUŠTVA »GUARDIAN« DOO, KAO I DA MOŽE PREUZETI RJEŠENJE.

U BARU 12. 07. 2006 GODINE


VLASTODAVAC,
ADV. VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ

ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
J. Tomaševića 23. tel: 085/12-742 - BRR

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Прихваљено из руке _____ преко поште _____
12.07.2006 дана _____ Предато на пошту дана 5.7.
препоручено дана _____
Број _____ Број пријаве _____ пријата Тел. Еур _____

[Faint, illegible text]



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj 5 - 0186713 / 007

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O.
BUDVA**

registrovalo promjenu podataka dana 12.07.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

*Primila:
Rade Vesu
dana 20. 7. 2006.*

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0186713 / 007**

Datum registracije promjene: 12.07.2006
Sjedište uprave društva: JADRANSKI PUT BB, PC "BSP" LOKAL BR. 12 BUDVA
Adresa za prijem službene pošte: JADRANSKI PUT BB, PC "BSP" LOKAL BR. 12 BUDVA
Šifra djelatnosti: 80420 Ostalo obrazovanje, na dr. mestu nepom.
Datum donošenja osnivačkog akta: 01.09.2003 Datum promjena akta: 10.08.2004
Datum donošenja Statuta: 01.09.2003 Datum promjena Statuta: 06.07.2006

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i> Osnivač
Ime i prezime: <u>DARKO PEROVIĆ</u>
Adresa: <input type="text"/>
Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>

<i>Svojstvo:</i> Izvršni direktor
Ime i prezime: <u>DARKO PEROVIĆ</u>
Adresa: <input type="text"/>
Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>

<i>Svojstvo:</i> Ovlašćeni zastupnik
<i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i>
Ime i prezime: <u>DARKO PEROVIĆ</u>
Adresa: <input type="text"/>
Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>

Trgovački naziv: POSLOVNA JEDINICA "GUARDIAN" NIKŠIĆ
Adresa i sjedište: ALEKSE BACKOBIĆA 105, NIKŠIĆ
Šifra i naziv djelatnosti: 74600 Delatnost traženja lica i zaštite
Ovlašćeni zastupnik: DARKO PEROVIĆ JMBG:2707971260010, ŽARKA ZRENJANINA 3 NIKŠIĆ

M.P.

REGISTRATOR

LJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOSTI

Примљено из руке _____ прикмо поште _____
20. 7. 2006 _____
Датум _____ Предато на пошту дана _____

препоручено дана _____
Број _____ Број пријаве _____
Form 5 DDOG CIRS
1999. 10. 01. 01.



POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [X]


1. Naziv društva	DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O.		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donošenja osnivačkog akta: 01. 09. 2003. Datum promjena akta: 06. 07. 2006.		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donošenja Statuta: 01. 09. 2003.	Datum promjena statuta: 06. 07. 2006.	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAČ [X] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv PEROVIĆ DARKO	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv
1) lično ime /naziv	2) Adresa/sjedište	2. Adresa/sjedište	2. Adresa/sjedište
2) adresa/sjedište			
3) prethodno ime (u slučaju da je došlo do promjene)		3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
4) matični broj ili broj pasoša		4. Matični broj ili broj pasoša:	4. Matični broj ili broj pasoša:
5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora		5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
6) državljanstvo člana odbora direktora		6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:
7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
8) mjesto registracije tih društava	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)
9) pristanak na imenovanje	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis) <i>[Potpis]</i>	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)	OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće)
	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv
	2. Adresa/sjedište	2. Adresa/sjedište	2. Adresa/sjedište
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Matični broj ili broj pasoša:	4. Matični broj ili broj pasoša:	4. Matični broj ili broj pasoša:
	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:
	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)
	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjedište društva	JADRANSKI PUT BB, PC "BSP", LOKAL BR. 12 BUDVA		
6. Adresa za prijem službene pošte	JADRANSKI PUT BB, PC "BSP", LOKAL BR. 12, BUDVA		
7. Šifra djelatnosti	74600 - DJELATNOST TRAZENJA LICA I ZASTITA		
8. Rok na koji je društvo osnovano	NEODREĐENO		
9. Lično ime i MB izvršnog direktora	PEROVIĆ DARKO		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Imena osoba ovlaštenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	PEROVIĆ ĐARKO je ovlašten da djeluje <input checked="" type="checkbox"/> POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> sa (naznačiti odgovarajuće)
 je ovlašten da djeluje <input type="checkbox"/> POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> sa (naznačiti odgovarajuće)
	Direktorisu ovlašteni da djeluju <input type="checkbox"/> POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> sa (naznačiti odgovarajuće)
11. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica	PEROVIĆ ĐARKO  
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj:
	Datum registracije:
	Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"



Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a će dostaviti Službenom listu RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:


- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 71655
Datum: 12.07.2006

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 12.07.2006, pod registarskim brojem 5-0186713/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. NIKŠIĆ Odlukom od 06.07.2006 godine upisuje se sjedište iz Nikšića u BUDVI , JADRANSKI PUT B.B. PC", Lokal 12 BSP" . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

exp.
20.07.06
lll

Registrator

ŠOSKIĆ LJILJANA


PUNOMOĆJE

OVIM JA, PEROVIĆ DARKO IZ NIKŠIĆA,
OVLAŠĆUJEM ADVOKATA VLADIMIRA B. MILOŠEVIĆA IZ BARA DA U MOJE
IME I ZA MOJ RAČUN MOŽE PREDUZETI SVE RADNJE U POSTUPKU
PROMJENE SJEDIŠTA PREDUZEĆA »GUARDIAN« DOO, PRED CENTRALNIM
REGISTROM PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI.

U BARU 06 .07. 2006 GODINE

VLASTODAVAC,

PEROVIĆ DARKO




Ov. Br. 126/06

Potvrđujem da je Perović Darko iz Nikšića svojeručno potpisao ovu
ispravu – priznao svoj potpis na ovoj ispravi.

Identitet imenovanog utvrđen je na osnovu l.k. broj 30241 izdata od CB
Nikšić.


Dana 12. 07. 2006 godine

Svojeručni potpis ovjerivača



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР


Примљено из руке _____ преко поште _____
17.07.2006 дана _____, Предато на пошту дана 17.07.
препоручено дана _____
Број _____ Број пријерака _____ прилога. Такса ЕУР _____



ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

OVIM JA, ADVOKAT VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ IZ BARA OVLAŠĆUJEM STALNO ZAPOSLENOG SARADNIKA MOJE KANCELARIJE RENER VESNU IZ BARA, BR. L. K. 25815 IZDATE OD CB BAR, DA MOŽE PREDUZETI SVE RADNJE KOD CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI U POSTUPKU PROMJENE SJEDIŠTA DRUŠTVA »GUARDIAN« DOO, KAO I DA MOŽE PREUZETI RJEŠENJE.

U BARU 12. 07. 2006 GODINE



VLAŠTOĐAVAC,
ADV. VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ

ADVOKAT
MILOŠEVIĆ



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 12.07.2009, Предато на пошту дана 27
препоручено дана _____
Број _____ Број сертификата _____ прилога. Такса ЕУР _____



Društvo za obezbjeđenje imovine i lica
"GUARDIAN" D. O. O.
Bar, 06. 07. 2006 godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, kao i na osnovu Odluke o osnivanju preduzeća, osnivač je dana 06. 07. 2006 godine donio sljedeću

ODLUKU

Uslijed novih aktivnosti društva, sjedište Društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" D. O. O. se mijenja, pa će umjesto dosadašnjeg sjedišta koje se nalazilo u Nikšiću, Alekse Backovića br. 105, novo sjedište društva biti u Budvi, Jadranski put bb, PC «BSP» lokal br. 12.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Baru, 06. 07. 2006 godine

Osnivač,


DARKO PEROVIĆ




Ov. Br. 127/06

Potvrđujem da je Perović Darko iz Nikšića svojeručno potpisao ovu ispravu – priznao svoj potpis na ovoj ispravi.

Identitet imenovanog utvrđen je na osnovu l.k. broj 30241 izdata od CB Nikšić.

Dana 12. 07. 2006 godine

Svojeručni potpis ovjerivača



ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
J. Tomaševića 23. tel:085/12-742 ~ 83

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
17.07.2006 _____
дана _____, Предато на пошту дана _____ 57
препоручено дана _____
Бр. _____ прилога. Такса ЕУР _____



Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG 06/02 od 31. 01. 2002 godine), kao i na osnovu čl. 38 Odluke o osnivanju, osnivač društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d. o. o. donio je dana 06. 07. 2006 godine

S T A T U T
DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA
"GUARDIAN"
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl. 1

Društvo će poslovati pod firmom: društvo za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" društvo s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu Društvo).

Skraćeni naziv firme je "GUARDIAN" d. o. o.

Sjedište društva je u Budvi, Jadranski put bb, PC «BSP» lokal br.12.

Čl. 2

Firmu i sjedište Društva može mijenjati osnivač. Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Čl. 3

Društvo ima svoj pečat koji je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom po obodu: **društvo za obezbjeđenje imovine i lica.**

Po sredini pečata piše ime društva "GUARDIAN" d. o. o. Pečat je pisan latinicom.

Čl. 4

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika sa tekstom po gornjoj ivici "GUARDIAN", d. o. o. U sredini je oznaka "Broj", a pri dnu je oznaka "Budva, dana". Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl. 5

Društvo se osniva radi obavljanja sljedećih djelatnosti:

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

- 15110 proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa;
- 15120 proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje živinskog i zečjeg mesa;
- 15130 prerada životinjskog i živinskog mesa;
- 15320 proizvodnja sokova od voća i povrća;
- 15330 prerada i konzervisanje voća i povrća na drugom mjestu nepomenuta;
- 15520 proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa;
- 15811 proizvodnja hleba i peciva;
- 15850 proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna;
- 15860 prerada čaja i kafe;

15870 proizvodnja začina i drugih dodataka hrani;
24630 proizvodnja eteričnih ulja;
**TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, OPRAVKA MOTORNH
VOZILA, MOTORCIKALA I PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I DOMAĆINSTVO**
50100 prodaja motornih vozila;
50200 održavanje i opravka motornih vozila;
50300 prodaja dijelova i pribora za motorna vozila;
50401 prodaja motocikala, njihovih dijelova i pribora;
50500 trgovina na malo motornim gorivima
51110 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda;
51120 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija;
51130 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala;
51140 posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvoždarske robe;
51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože;
51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
51210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje;
51230 trgovina na veliko živim životinjama;
51240 trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51250 trgovina na veliko sirovim duvanom;
51310 trgovina na veliko voćem i povrćem;
51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;
51330 trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima;
51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima;
51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera;
51370 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima;
51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;
51390 trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce;
51410 trgovina na veliko tekstilom;
51420 trgovina na veliko odjećom i obućom;
51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima;
51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje;
51450 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima;
51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo;
51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom;
51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom;
51700 ostala trgovina na veliko;
52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana;
52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe;
52210 trgovina na malo voćem i povrćem;
52220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa;
52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima;
52240 trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima;
52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima;

52260 trgovina na malo proizvodima od duvana;
52270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama;
52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima;
52410 trgovina na malo tekstilom;
52420 trgovina na malo odjećom;
52430 trgovina na malo obućom i predmetima od kože;
52440 trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje;
52450 trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima;
52470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom;
52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama;
52620 trgovina na malo na tezgama i pijacama;
52630 ostala trgovina na malo izvan prodavnica;

HOTELI I RESTORANI

55110 hoteli i moteli s restoranom;
55120 hoteli i moteli bez restorana;
55220 kampovi;
55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti;
55233 ostali smještaj za kraći boravak;
55300 restorani;
55400 barovi;
55520 katering;

SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE

60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju;
63120 skladišta i stovarišta;
63211 održavanje i nega kola;
63214 usluge u drumskom saobraćaju;
63221 usluge u pomorskom saobraćaju;
63222 usluge u rječnom i jezerskom saobraćaju;
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta;
63400 aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju;

AKTIVNOSTI U VEZI SA NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE AKTIVNOSTI

71100 iznajmljivanje automobila;
71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima;
70310 agencije za nekretnine;
70320 upravljanje nekretninama za tuđ račun;
71100 iznajmljivanje automobila;
71210 iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava;
71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima;
71340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto;
71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenuto;
73202 istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama;
74140 konsalting i menadžment poslovi;
74820 usluge pakovanja;
74840 ostale poslovne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute;
74600 delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite;
80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto;

OSTALE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE AKTIVNOSTI

92330 vašarske aktivnosti i zabavni parkovi (uključujući i organizovanje igara na sreću u igračnicama i automat klubovima);

93040 tretmani za poboljšanje fizičkog stanja;

92621 djelatnost marina;

92720 ostale rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute;

93050 ostale uslužne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute.

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i **spoljnotrgovinskim prometom** i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu i pružanjem sljedećih usluga:

- 1) izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji,
- 2) usluge međunarodnog transporta roba i usluga,
- 3) istraživačko-razvojne i usluge pružanja informacija i znanja u privredi i nauci,
- 4) ostalih usluga za koje je Društvo registrovano.

U skladu sa Zakonom o oružju - član 17 stav 1 tačka 7 i članom 20, osnivač predviđa obavljanje pod šifrom djelatnosti **80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto - OBUČAVANJE u rukovanju oružjem i upoznavanje sa propisima koji se odnose na držanje i nošenje oružja.**

Čl. 6

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl. 7

Osnivač obezbjeđuje za osnivanje i početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1,00 EURO.

Čl. 8

Ako osnivač odluči, da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijede preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima.

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA

UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI

Čl. 9

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 01. februara za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit.

Osnivač može odlučiti, da dio dobiti za raspodjelu, na koju imaju pravo, reinvestiraju u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl. 10

Osnivač društva ima pravo ili obavezu da:

- upravlja ili učestvuje u upravljanju društva;
- učestvuje u raspodjeli dobiti;
- učestvuje u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Čl. 11

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima.

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja društva povjeriti nekoj od priznatih firmi za izradu bilansa, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl. 12

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, koja se podudara sa kalendarskom godinom, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završni račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl. 13

Osnivač je saglasan da snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je dao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, Osnivač može odlučiti da se uvedu dopuske uplate, ako se tim uplatama može pokriti gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje Osnivač.

U slučaju smanjenja osnovnog kapitala Društva, u smislu prethodnog stava, osnivaču se smanjuje osnovni kapital Društva.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl. 14

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl. 15

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl. 16

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- ako zloupotrijebi Društvo da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjericu;
- ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova imovina;
- ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

OSNIVAČ

Čl. 17

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

Čl. 18

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje to neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Čl. 19

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Čl. 20

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl. 21

Djelokrug Osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,

- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,
- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osivanju novih društva,
- odlučuje o zastupanju Društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene Zakonom.

Čl. 22

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, Osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl. 23

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se, na zahtjev osnivača, unose i drugi podaci.

Čl. 24

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice Osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Čl. 25

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- 1) organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva,
- 2) raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
- 3) podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja, po periodičnom ili godišnjem obračunu,
- 4) zastupa Društvo,
- 5) potpisuje finansijska dokumenta,
- 6) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva,
- 7) obavlja druge poslove koje mu povjere Osnivač.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji zakonom, Odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa Društva.

Čl. 26

Izvršni direktor Društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, stim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Čl. 27

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva i zaključivanja ugovora u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu vrši izvršni direktor Društva Darko Perović iz Nikšića, JMBG neograničenom odgovornošću.

Čl. 28

Izvršni direktor Društva istupa u ime i za račun Društva.

Čl. 29

Uslovi koje moraju da ispunjavaju lica za vršenje spoljnotrgovinskog prometa su:

- da imaju uredno punomoćje ili prokuru potpisanu od izvršni direktora,
- da poznaju strani jezik na kojem će spoljnotrgovinski ugovor biti zaključen.

Čl. 30

Izvršni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugome pismenuo punomoćje za zastupanje Društva.

Čl. 31

Izvršni direktor Društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu specijalizovanom za određene poslove dati prokuru, čiji obim vrstu i sadržinu utvrđuju svojom odlukom.

REZERVE DRUŠTVA

Čl. 32

Društvo, na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl. 33

Društvo ima obavezni i rezervni fond.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl. 34

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl. 35

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala) mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl. 36

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl. 37

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društava (podjela) ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČIN PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl. 38

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl. 39

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl. 40

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Čl. 41

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- odlukom osnivača,
- ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u registar,
- ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- stečajem ili likvidacijom društva,
- spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl. 42

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

Čl. 43

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbjeđuju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl. 44

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane Osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 45

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d.o.o. kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Čl. 46

Tumačenje odredaba ovog Statuta, može davati samo Osnivač.

NADLEŽNO PRAVO

Čl. 47

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredaba ovog Statuta, primjenjivaće se zakoni Republike Crne Gore.

U Baru 06. 07. 2006 godine

Osnivač,

D. Perović

PEROVIĆ DARKO



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 12.07.2006, Предато на пошту дана 12
препоручено дана, _____
Број _____ Број пријема _____ прилог. Такса ЕУР _____


Ov. Br. 125/06

Potvrđujem da je Perović Darko iz Nikšića svojeručno potpisao ovu ispravu – priznao svoj potpis na ovoj ispravi.

Identitet imenovanog utvrđen je na osnovu l.k. broj 80241 izdata od CB Nikšić.

Dana 12. 07. 2006 godine

Svojeručni potpis ovjerivača



ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
Miloševića 23, tel. 085/12-742 - BARR



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj

5 - 0186713 / 008

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. BUDVA

produžilo registraciju dana 01.09.2006 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 01.09.2007 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

M.P.

REGISTRATOR

LJILJANA ŠOŠKIĆ

Primala:
Klara Vesna
05.9.2006.

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке MB преко поште _____

дана 31/08/06 _____


препоручено дана: _____

Број: _____ Број пријаве: _____



Naziv drustva "GUARDIAN" d.o.o. Budva	5- 0186713/007
---	----------------

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara


Ime PEROVIĆ DARKO MB	Ime MB	Ime MB
	a	Adresa
Duznost Osnivač Izvršni direktor	ost	Duznost
Ime MB	Ime MB	Ime MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

Ovim podnosim prijavu za produzenje registracije akcionarskog drustva - drustva sa ogranicenom odgovornoscu (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim drustvima.

POTPIS OVLAŠCENOG LICA





Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :

PUNOMOĆJE

OVIM JA, PEROVIĆ DARKO IZ NIKŠIĆA,
OVLAŠĆUJEM ADVOKATA VLADIMIRA B. MILOŠEVIĆA IZ BARA DA U MOJE
IME I ZA MOJ RAČUN MOŽE PREDUZETI SVE RADNJE U POSTUPKU
PRODUŽENJA REGISTRACIJE DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I
LICA »GUARDIAN« DOO BUDVA, PRED CENTRALNIM REGISTROM
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI.

U BARU 28. 08. 2006 GODINE

VLASTODAVAC,

PEROVIĆ DARKO




Ov. Br. 163/06

Potvrđujem da je Perović Darko iz Nikšića svojeručno potpisao ovu
ispravu – priznao svoj potpis na ovoj ispravi.

Identitet imenovanog utvrđen je na osnovu l.k.broj 30241 izdate od CB
Nikšić.

Dana 28. 08. 2006 godine

Svojeručni potpis ovjerivača




ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
J. Tomaševića 23. tel: 085/12-742

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

OVIM JA, ADVOKAT VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ IZ BARA OVLAŠĆUJEM STALNO ZAPOSLENOG SARADNIKA MOJE KANCELARIJE RENER VESNU IZ BARA, BR. L. K. 25815 IZDATE OD CB BAR [REDACTED] DA MOŽE PREUZETI SVE RADNJE KOD CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI U POSTUPKU PRODUŽENJA REGISTRACIJE DRUŠTVA »GUARDIAN« DOO, KAO I DA MOŽE PREUZETI RJEŠENJE O PRODUŽENJU REGISTRACIJE.

U BARU 28. 08. 2006 GODINE


VLASTODAVAC,
ADV. VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
J. Tomaševića 23. tel: 085/12-742



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0186713 / 009**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. BUDVA

produžilo registraciju dana 01.09.2007 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 31.08.2008 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

Rokica Vuković
11. 9. 2007.

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

**PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU**

Примљено у рочице _____ преко поште
Датум _____ радног дана на пошту дана: 6-09-2007

Примљено дана _____

Број _____

**Form 9 PROD
DRUSTVA**

Naziv društva "GUARDIAN" d.o.o. BUDVA	5-0186713/008
---	---------------

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime PEROVIĆ ĐARKO MB <div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>	Ime MB a	Ime MB Adresa Duznost
Adresa Duznost OSNIVAČ IZVRŠNI DIREKTOR	Duznost	Duznost
Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

Ovim podnosim prijavu za produzenje registracije akcionarskog drustva - drustva sa ogranicenom odgovornoscu (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim drustvima.

POTPIS OVLAŠCENOG LICA

✓

[Handwritten signature]




Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :

PUNOMOĆJE

OVIM JA, PEROVIĆ DARKO IZ NIKŠIĆA,
OVLAŠĆUJEM ADVOKATA VLADIMIRA B. MILOŠEVICA IZ BARA DA U MOJE
IME I ZA MOJ RAČUN MOŽE PREDUZETI SVE RADNJE U POSTUPKU
PRODUŽENJA REGISTRACIJE **DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I
LICA »GUARDIAN« DOO**, PRED CENTRALNIM REGISTROM PRIVREDNOG
SUDA U PODGORICI.

U BARU 28. 08. 2007 GODINE

VLASTODAVAC,



PEROVIĆ DARKO



ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

OVIM JA, ADVOKAT VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ IZ BARA OVLAŠĆUJEM STALNO ZAPOSLENOG SARADNIKA MOJE KANCELARIJE RENER VESNU IZ BAR, [REDAKCIJA] DA MOŽE [REDAKCIJA] NOG REGISTRA PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI U POSTUPKU PRODUŽENJA REGISTRACIJE DRUŠTVA »GUARDIAN« DOO, KAO I DA MOŽE PREUZETI RJEŠENJE.

U BARU 05. 09. 2007 GODINE

VLASTODAVAC

ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
J. Tomaševića 23. tel: 085/12-742 ~ B.i.R.



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj

5 - 0186713 / 010

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. BUDVA

produžilo registraciju dana 01.09.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 01.09.2009 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

*Prof. dr. sc. Miroslav
Bijelić*

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Пријављена из руке _____ преко поште
дана 25-08-2009, преда (о) за пошту дана _____
препоручено дана, _____
Број: _____ Број пријаве: _____

Form 9 PROD
DRUSTVA

Naziv drustva <u>"GUARDIAN" d.o.o. Budva</u>	<u>5-0186713/009</u>
---	----------------------

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime <u>PEROVIĆ DARKO</u> MB <div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>	Ime MB Adresa Duznost <u>izv. dir.</u>	Ime MB Adresa Duznost
Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

Ovim podnosim prijavu za produzenje registracije akcionarskog drustva - drustva sa ogranicenom odgovornoscu (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim drustvima.

POTPIS OVLASCENOG LICA



Attepobut

Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :



'GUARDIAN' D.o.o Budva
Poslovna jedinica Nikšić
Br 74108
Nikšić, 28.08.2008. god.

GUARDIAN d.o.o.

BUDVA

žiro račun: 525-785-17

Atlasmont banka: 505-00000000-82140-31

PIB: 02387620; PDV: 81/31-00830-8

Budva _____ 200 __ god.

PUNOMOĆJE

Ja, Perović Dragutina Darko, [redacted] svojstvu izvršnog direktora i odgovornog lica, ovlašćujem Vujović Slobodana Marka-direktora pravnog sektora, [redacted] u moje ime i za račun „GUARDIAN“ D.O.O. BUDVA, može preuzeti OBAVJESTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, registarski broj 5-0186713/10, kod CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNOG SUDA.

MJESTO I DATUM

Nikšić, 28.08.2008. godine



DAVALAC PUNOMOĆJA
Perović Darko

PUNOMOĆJE

OVIM JA, PEROVIĆ DARKO IZ NIKŠIĆA,
OVLAŠĆUJEM ADVOKATA VLADIMIRA B. MILOŠEVIĆA IZ BARA DA U MOJE
IME I ZA MOJ RAČUN MOŽE PREDUZETI SVE RADNJE U POSTUPKU
PRODUŽENJA REGISTRACIJE DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I
LICA »GUARDIAN« DOO, PRED CENTRALNIM REGISTROM PRIVREDNOG
SUDA U PODGORICI.

U BARU 22. 08. 2008 GODINE



VLASTODAVAC,

PEROVIĆ DARKO

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

OVIM JA, ADVOKAT VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ IZ BARA OVLAŠĆUJEM STALNO ZAPOSLENOG SARADNIKA MOJE KANCELARIJE DENVER VESNU IZ BARA, BR. L. K. 25815 IZDATE OD CB BAR, JMBG [REDACTED] DA MOŽE PREUZETI SVE RADNJE KOD CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI U POSTUPKU PRODUŽENJA REGISTRACIJE DRUŠTVA "GUARDIAN" DOO, KAO I DA MOŽE PREUZETI RJEŠENJE.

U BARU 25. 08. 2008 GODINE

VLASTODAVAC

ADV. VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
ADVOKAT
VLADIMIR B. MILOŠEVIĆ
J. Tomaševića 23. tel: 085/12-742



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj 5 - 0186713 / 011


Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O.
BUDVA**

registrovalo promjenu podataka dana 10.02.2009 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 10.02.2009


16-11 2009

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: 5 - 0186713 / 011

Datum registracije promjene:	<u>10.02.2009</u>	Matični broj:	<u>02387620</u>
Sjedište uprave društva	<u>JADRANSKI PUT BB, PC "BSP" LOKAL BR. 12 BUDVA</u>		
Adresa za prijem službene pošte:	<u>JADRANSKI PUT BB, PC "BSP" LOKAL BR. 12 BUDVA</u>		
Šifra djelatnosti:	<u>80420 Ostalo obrazovanje, na dr. mestu nepom.</u>		
Datum donošenja osnivačkog akta:	<u>01.09.2003</u>	Datum promjena akta:	<u>10.08.2004</u>
Datum donošenja Statuta:	<u>01.09.2003</u>	Datum promjena Statuta:	<u>05.02.2009</u>

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i> Osnivač <i>Ime i prezime:</i> <u>DARKO PEROVIĆ</u> <i>Adresa:</i> <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>
<i>Svojstvo:</i> Ovlašćeni zastupnik <i>Ovlašćenje:</i> pojedinačno <i>Ime i prezime:</i> <u>DARKO PEROVIĆ</u> <i>Adresa:</i> <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>
<i>Svojstvo:</i> Izvršni direktor <i>Ime i prezime:</i> <u>RATKO POPOVIĆ</u> <i>Adresa:</i> <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>
<i>Svojstvo:</i> Ovlašćeni zastupnik <i>Ovlašćenje:</i> pojedinačno <i>Ime i prezime:</i> <u>RATKO POPOVIĆ</u> <i>Adresa:</i> <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>

Trgovački naziv: POSLOVNA JEDINICA "GUARDIAN" NIKŠIĆ
Adresa i sjedište: ALEKSE BACKOBIĆA 105, NIKŠIĆ
Šifra i naziv djelatnosti: 74600 Delatnost traženja lica i zaštite
Ovlašćeni zastupnik: DARKO PEROVIĆ J

M.P.



REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

REGISTRAR U PODGORICI
 Prijava za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA | |
 PROMJENA PODATAKA | X |

Примљено из руке дана 10.02.2009. Предато на пошту дана

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD AD
 NVO Ustanova

ЗДОО АД
 Задруга ОД
 Остали

104/109

PUNI NAZIV:	Društvo za obezbjeđenje imovine i lica „GUARDIAN“ d.o.o. Budva	
Skraćeni naziv:	„GUARDIAN“ d.o.o. Budva	
Rok na koji se društvo osniva:	Neodređeno	
Registarski broj:	5-0186713/010	
*popunjava se kad je registracija promjene podataka		
Podaci o Statutu:	Datum donošenja: 01.09.2003.	Datum izmjena: 05.02.2009
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 01.09.2003.	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto

Sjedište: Budva

Ulica i broj: Jadranski put bb, Poslovni centar „BSP“, lokal broj 12.

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto

Ulica i broj:

*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv

Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:

*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca


Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Rener Vesna	Mjesto	Država
Jedinstveni matični broj:		Adresa:	

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: *Rener Vesna*



Potvrda registratora: _____
 *potpis i pečat registratora

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Pretežna djelatnost:

8 0 4 2 0

Ostalo obrazovanje na dr. mjestu nepomenuto

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

1,00 Euro

novčani+nenovčani

novčani

iznos:

1,00 Euro

nenovčani

iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje

Novčani

Iznos

Smanjenje

Nenovčani

Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon:

Fax:

Elektronska adresa E

Adresa internet stran

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten Signature]

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: Sjedište/Adresa:
Matični broj/
jedinstveni
matični broj:
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %
*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: Sjedište/Adresa:
Matični broj/
jedinstveni
matični broj:
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %
*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
* upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: Sjedište/Adresa:
Matični broj/
jedinstveni
matični broj:
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %
*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka. *[Signature]*
Potpis podnosioca: _____
* pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora: _____ M.P. 3
*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka



Potvrda registratora:

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor
 Ime i prezime: **Popović Ratko**

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

Saglasnost sa imenovanjem: *Popović Ratko* *potpis

Ovlašćenja u prometu:
 neograničena ograničena _____
 *unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:
 Pojedinačno Kolektivno
 sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno
 Predsjednikom organa upravljanja
 Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva

 *upisati ako je drugačije od ponudnog

Sekretar društva*
 Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:
 neograničena ograničena _____
 *unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:
 Pojedinačno Kolektivno
 sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno
 Predsjednikom organa upravljanja
 Članovima organa upravljanja
 Direktorom društva

 *upisati ako je drugačije od ponudnog

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka. *Renar Vary*
 Potpis podnosioca: _____ *pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



* Popunjava se samo za Akcionarska društva
 Potvrda registratora: _____ M.P. 5
 *potpis i pečat registratora

Revizor društva †

Poslovno ime /
Ime i prezime:

Matični broj
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten Signature]

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

[Handwritten Signature]



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

7

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca: _____

[Handwritten Signature]



*pečat je obavezan kod prijave državnih podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zstupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____



*pečat je obavezan kod prijave promjenjivih podataka



Potvrda registratora: _____

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:	Poslovna jedinica „GUARDIAN“ Nikšić		
Sjedište:	Mjesto		
	Ulica	Alekse Backovića	broj 105

Pretežna djelatnost:

7	4	6	0	0	Djelatnost traženja lica i zaštite
---	---	---	---	---	------------------------------------

Zastupnik:

Ime i prezime:	PEROVIĆ DARKO
Jedinstveni matični broj:	

Ime dijela društva:			
Sjedište:	Mjesto		
	Ulica		broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--

Zastupnik:


Ime i prezime:	
Jedinstveni matični broj:	

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

10


*potpis i pečat registratora

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 129694
Datum: 10.02.2009

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 10.02.2009, pod registarskim brojem 5-0186713/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. BUDVA. Statutom i Odlukom od 05.02.2009 god. razrjepava se dužnosti Izvršnog direktora Perović Darko a imenuje Popović Ratko . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

16.02.09
MW


Registrator
Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

PUNOMOĆJE

Ovim ja, Perović Darko iz [redacted] [redacted] ovlašćujem advokata Vladimira B. Miloševića iz Bara, i stalnog saradnika advokatske kancelarije Rener Vesnu [redacted] a u moje ime i za moj račun mogu predavati i podizati dokumenta kao i preduzeti sve ostale neohodne pravne radnje u postupku promjene izvršnog direktora privrednog društva »GUARDIAN« DOO Budva, koji se vodi kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici..

U Budvi, 5. 02. 2009 GODINE

Vlastodavac
[redacted]
„GUARDIAN“ DOO
Osnivač
Perović Darko



Društvo za obezbjeđenje imovine i lica
"GUARDIAN" D. O. O.
Budva, 05. 02. 2009 godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, kao i na osnovu Odluke o osnivanju preduzeća, osnivač je dana 05. 02. 2009 godine donio sljedeću

ODLUKU

Za izvršnog direktora Društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" D. O. O. imenuje se **POPOVIĆ RATKO** iz [REDACTED]
Dosadašnji direktor **Perović Darko** [REDACTED]
razrješava se dužnosti izvršnog direktora.

Dužnost direktora imenovani će primiti od 05. 02. 2009 godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Budvi, 05. 02. 2009 godine

Osnivač

DARKO PEROVIĆ



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено уз ручку _____ преко поште _____
дана 10.07.2009 Предато на пошту дана _____
препоручено дана _____
Број _____ Број полимера _____ поштом. Такса ЕУР _____

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG 06/02 od 31. 01. 2002 godine), kao i na osnovu čl. 38 Odluke o osnivanju, osnivač društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d. o. o. donio je dana 05. 02. 2009 godine

S T A T U T
DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA
"GUARDIAN"
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl. 1

Društvo će poslovati pod firmom: društvo za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" društvo s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu Društvo).

Skraćeni naziv firme je "GUARDIAN" d. o. o.

Sjedište društva je u Budvi, Jadranski put bb, PC «BSP» lokal br.12.

Čl. 2

Firmu i sjedište Društva može mijenjati osnivač. Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Čl. 3

Društvo ima svoj pečat koji je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom po obodu: **društvo za obezbjeđenje imovine i lica.**

Po sredini pečata piše ime društva "GUARDIAN" d. o. o. Pečat je pisan latinicom.

Čl. 4

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika sa tekstom po gornjoj ivici "GUARDIAN", d. o. o. U sredini je oznaka "Broj", a pri dnu je oznaka "Budva, dana". Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl. 5

Društvo se osniva radi obavljanja sljedećih djelatnosti:

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

15110 proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa;

15120 proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje živinskog i zečjeg mesa;

15130 prerada životinjskog i živinskog mesa;

15320 proizvodnja sokova od voća i povrća;

15330 prerada i konzervisanje voća i povrća na drugom mjestu nepomenuta;

15520 proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa;

15811 proizvodnja hleba i peciva;

15850 proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna;

15860 prerada čaja i kafe;

15870 proizvodnja začina i drugih dodataka hrani;
24630 proizvodnja eteričnih ulja;
**TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, OPRAVKA MOTORNIH
VOZILA, MOTORCIKALA I PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I DOMAĆINSTVO**
50100 prodaja motornih vozila;
50200 održavanje i opravka motornih vozila;
50300 prodaja dijelova i pribora za motorna vozila;
50401 prodaja motocikala, njihovih dijelova i pribora;
50500 trgovina na malo motronim gorivima
51110 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i
poluproizvoda;
51120 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija;
51130 posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala;
51140 posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvoždarske robe;
51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože;
51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
51210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje;
51230 trgovina na veliko živim životinjama;
51240 trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51250 trgovina na veliko sirovim duvanom;
51310 trgovina na veliko voćem i povrćem;
51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;
51330 trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima;
51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima;
51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera;
51370 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima;
51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;
51390 trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce;
51410 trgovina na veliko tekstilom;
51420 trgovina na veliko odjećom i obućom;
51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima;
51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i
sredstvima za čišćenje;
51450 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima;
51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo;
51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom;
51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom;
51700 ostala trgovina na veliko;
52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana;
52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe;
52210 trgovina na malo voćem i povrćem;
52220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa;
52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima;
52240 trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima;
52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima;

52260 trgovina na malo proizvodima od duvana;
52270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama;
52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima;
52410 trgovina na malo tekstilom;
52420 trgovina na malo odjećom;
52430 trgovina na malo obućom i predmetima od kože;
52440 trgovina na malo namještajem i opremom za osvjtljavanje;
52450 trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima;
52470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom;
52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama;
52620 trgovina na malo na tezgama i pijacama;
52630 ostala trgovina na malo izvan prodavnica;

HOTELI I RESTORANI

55110 hoteli i moteli s restoranom;
55120 hoteli i moteli bez restorana;
55220 kampovi;
55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti;
55233 ostali smještaj za kraći boravak;
55300 restorani;
55400 barovi;
55520 ketering;

SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE

60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju;
63120 skladišta i stovarišta;
63211 održavanje i nega kola;
63214 usluge u drumskom saobraćaju;
63221 usluge u pomorskom saobraćaju;
63222 usluge u rječnom i jezerskom saobraćaju;
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta;
63400 aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju;

AKTIVNOSTI U VEZI SA NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE AKTIVNOSTI

71100 iznajmljivanje automobila;
71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima;
70310 agencije za nekretnine;
70320 upravljanje nekretninama za tuđ račun;
71100 iznajmljivanje automobila;
71210 iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava;
71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima;
71340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto;
71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenuto;
73202 istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama;
74140 konsalting i menadžment poslovi;
74820 usluge pakovanja;
74840 ostale poslovne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute;
74600 delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite;
80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto;

OSTALE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE AKTIVNOSTI

92330 vašaarske aktivnosti i zabavni parkovi (uključujući i organizovanje igara na sreću u igračnicama i automat klubovima);

93040 tretmani za poboljšanje fizičkog stanja;

92621 djelatnost marina;

92720 ostale rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute;

93050 ostale uslužne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute.

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i **spoljnotrgovinskim prometom** i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu i pružanjem sljedećih usluga:

- 1) izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji,
- 2) usluge međunarodnog transporta roba i usluga,
- 3) istraživačko-razvojne i usluge pružanja informacija i znanja u privredi i nauci,
- 4) ostalih usluga za koje je Društvo registrovano.

U skladu sa Zakonom o oružju - član 17 stav 1 tačka 7 i članom 20, osnivač predviđa obavljanje pod šifrom djelatnosti **80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto - OBUČAVANJE u rukovanju oružjem i upoznavanje sa propisima koji se odnose na držanje i nošenje oružja.**

Čl. 6

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl. 7

Osnivač obezbjeđuje za osnivanje i početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1,00 Euro.

Čl. 8

Ako osnivač odluči, da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijede preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima.

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA

UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI

Čl. 9

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 01. februara za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit.

Osnivač može odlučiti, da dio dobiti za raspodjelu, na koju imaju pravo, reinvestiraju u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

ČI. 10

Osnivač društva ima pravo ili obavezu da:

- upravlja ili učestvuje u upravljanju društva;
- učestvuje u raspodjeli dobiti;
- učestvuje u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

ČI. 11

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlaštenim licima.

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja društva povjeriti nekoj od priznatih firmi za izradu bilansa, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

ČI. 12

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, koja se podudara sa kalendarskom godinom, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završni račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

ČI. 13

Osnivač je saglasan da snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je dao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, Osnivač može odlučiti da se uvedu dopusne uplate, ako se tim uplatama može pokriti gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje Osnivač.

U slučaju smanjenja osnovnog kapitala Društva, u smislu prethodnog stava, osnivaču se smanjuje osnovni kapital Društva.

Gubici u poslovanju se mogu pokrivati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl. 14

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl. 15

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl. 16

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- ako zloupotrijebi Društvo da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- ako Društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce;
- ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova imovina;
- ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

OSNIVAČ

Čl. 17

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

Čl. 18

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje to neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Čl. 19

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Čl. 20

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl. 21

Djelokrug Osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,

- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,
- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osivanju novih društva,
- odlučuje o zastupanju Društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene Zakonom.

Čl. 22

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, Osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl. 23

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se, na zahtjev osnivača, unose i drugi podaci.

Čl. 24

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice Osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Čl. 25

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- 1) organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva,
- 2) raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
- 3) podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja, po periodičnom ili godišnjem obračunu,
- 4) zastupa Društvo,
- 5) potpisuje finansijska dokumenta,
- 6) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva,
- 7) obavlja druge poslove koje mu povjere Osnivač.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji zakonom, Odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa Društva.

Čl. 26

Izvršni direktor Društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, stim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Čl. 27

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva i zaključivanja ugovora u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu vrši izvršni direktor Društva Ratko Popović iz Nikšića, JMBG 0910977260015, sa neograničenom odgovornošću.

Čl. 28

Izvršni direktor Društva istupa u ime i za račun Društva.

Čl. 29

Uslovi koje moraju da ispunjavaju lica za vršenje spoljnotrgovinskog prometa su:

- da imaju uredno punomoćje ili prokuru potpisanu od izvršni direktora,
- da poznaju strani jezik na kojem će spoljnotrgovinski ugovor biti zaključen.

Čl. 30

Izvršni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugome pismenuo punomoćje za zastupanje Društva.

Čl. 31

Izvršni direktor Društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu specijalizovanom za određene poslove dati prokuru, čiji obim vrstu i sadržinu utvrđuju svojom odlukom.

REZERVE DRUŠTVA

Čl. 32

Društvo, na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl. 33

Društvo ima obavezni i rezervni fond.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl. 34

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl. 35

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala) mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl. 36

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl. 37

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društava (podjela) ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČIN PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl. 38

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl. 39

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl. 40

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Čl. 41

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- odlukom osnivača,
- ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u registar,
- ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- stečajem ili likvidacijom društva,
- spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl. 42

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

Čl. 43

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbjeđuju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da sprječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl. 44

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane Osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 45

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d.o.o. kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Čl. 46



Tumačenje odredaba ovog Statuta, može davati samo Osnivač.

NADLEŽNO PRAVO

Čl. 47

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredaba ovog Statuta, primjenjivaće se zakoni Republike Crne Gore.

U Budvi, 05. 02. 2009 godine

Osnivač,

PEROVIĆ DARIO


ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

уживљено из јула 10-02-2009 премо пошта

дана _____, Предато на пошту дана _____

препоручено дана _____

Број: _____ Број привредног _____ година. Такса ЕУР _____



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj

5 - 0186713 / 012

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O.
BUDVA**

registrovalo promjenu podataka dana 09.03.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 10.03.2009

17.3.2009 god.

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0186713 / 012**

Datum registracije promjene: **09.03.2009** Matični broj: **02387620**
Sjedište uprave društva **JADRANSKI PUT BB, PC "BSP" LOKAL BR. 12 BUDVA**
Adresa za prijem službene pošte: **JADRANSKI PUT BB, PC "BSP" LOKAL BR. 12 BUDVA**
Šifra djelatnosti: **80420 Ostalo obrazovanje, na dr. mestu nepom.**
Datum donošenja osnivačkog akta: **01.09.2003** Datum promjena akta: **10.08.2004**
Datum donošenja Statuta: **01.09.2003** Datum promjena Statuta: **05.02.2009**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**

Ime i prezime: **DARKO PEROVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DARKO PEROVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ime i prezime: **RATKO POPOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **RATKO POPOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Trgovački naziv: POSLOVNA JEDINICA "GUARDIAN" BUDVA
Adresa i sjedište: JADRANSKI PUT BB, PC"BSP" LOKAL BROJ 12, BUDVA
Šifra i naziv djelatnosti: 74600 Delatnost traženja lica i zaštite
Ovlašćeni zastupnik: DARKO PEROVIĆ

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA | X |

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD AD

NVO Ustanova

DOO

Zadruga

OD Tokca EYP

Ostali

PUNI NAZIV:	Društvo za obezbjeđenje imovine i lica „GUARDIAN“ d.o.o. Nikšić	
Skraćeni naziv:	„GUARDIAN“ d.o.o. Nikšić	
Rok na koji se društvo osniva:	Neodređeno	
Registarski broj:	5-0186713/010	
*popunjava se kad je registracija promjene podataka		
Podaci o Statutu:	Datum donošenja: 01.09.2003.	Datum izmjena: 09.03.2009
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 01.09.2003.	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE	Mjesto
Sjedište:	Nikšić
Ulica i broj:	Ulica Alekse Backovića broj 105

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto
	Ulica i broj
*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave	

Rezervisani naziv	
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:	
*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija	

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika


Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca


Elektronska prijava	
---------------------	--

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Rener Vesna	Adres:	
Jedinstveni matični broj:			
*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavača			

IZJAVA:	
Garantujem za tačnost unijetih podataka.	
Potpis podnosioca:	
*pečat je obavezan kod prijave, promjene podataka	



Potvrda regulatora:

*potpis i pečat regulatora

M.P.

1

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:	Poslovna jedinica „GUARDIAN“ Budva		
Sjedište:	Mjesto	Budva	
	Ulica		broj

Pretežna djelatnost:

7 4 6 0 0

Djelatnost traženja lica i zaštite

Zastupnik:

Ime i prezime:

PEROVIĆ DARKO

Jedinstveni
matični broj:

2707971260010

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:			
Sjedište:	Mjesto		
	Ulica		broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:


Jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

Društvo za obezbjeđenje imovine i lica
"GUARDIAN" D. O. O. Nikšić
Poslovna jedinica „GUARDIAN“
Budva, 09. 03. 2009 godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, kao i na osnovu Odluke o osnivanju, osnivač je dana 09. 03. 2009 godine donio sljedeću



ODLUKU

Usljed novih aktivnosti, sjedište Poslovne jedinice "GUARDIAN" se mijenja, pa će umjesto dosadašnjeg sjedišta koje se nalazilo u Nikšiću, Ulica Alekse Backovića 105, **ново sjedište Poslovne jedinice »GUARDIAN« biti u Budvi, Jadranski put bb, PC «BSP» lokal br. 12.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Budvi, 09. 03. 2009 godine

Osnivač Društva
i rukovodilac Poslovne jedinice,



DARKO PEROVIĆ

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Пр. бр. _____ од _____ прегледа поште
дан: 9.03.2009 _____

предузетног имена _____

Број _____ Број одобравања _____ година. Такса ЕУР _____


[Faint handwritten text]

PUNOMOĆJE

Ovim ja, Perović Darko iz [redacted] [redacted] vlašćujem advokata Vladimira B. Miloševića iz Bara, i stalnog saradnika advokatske kancelarije Rener Vesnu iz Bara, [redacted] da u moje ime i za moj račun mogu predavati i podizati dokumenta kao i preduzeti sve ostale neohodne pravne radnje u postupku promjene sjedišta Poslovne jedinice »GUARDIAN« Budva, koji se vodi kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

U Nikšiću, 9. 03. 2009 Godine

Vlastodavac
[Signature]
Osnivač
Perović Darko





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0186713 / 013**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O.
NIKŠIĆ**

registrovalo promjenu podataka dana 09.03.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 10.03.2009

17.3.2009

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0186713 / 013**

Datum registracije promjene: 09.03.2009 Matični broj: 02387620
Sjedište uprave društva UL.ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105 NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: UL.ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105 NIKŠIĆ
Šifra djelatnosti: 80420 Ostalo obrazovanje, na dr. mestu nepom.
Datum donošenja osnivačkog akta: 01.09.2003
Datum donošenja Statuta: 01.09.2003 Datum promjena Statuta: 09.03.2009

Lica u društvu:

<p><i>Svojstvo:</i> Osnivač</p> <p>Ime i prezime: <u>DARKO PEROVIĆ</u></p> <p>Adresa: [Redacted]</p> <p>Matični broj ili br. pasoša: [Redacted]</p>
<p><i>Svojstvo:</i> Ovlašćeni zastupnik</p> <p><i>Ovlašćenje:</i> pojedinačno</p> <p>Ime i prezime: <u>DARKO PEROVIĆ</u></p> <p>Adresa: [Redacted]</p> <p>Matični broj ili br. pasoša: [Redacted]</p>
<p><i>Svojstvo:</i> Izvršni direktor</p> <p>Ime i prezime: <u>RATKO POPOVIĆ</u></p> <p>Adresa: [Redacted]</p> <p>Matični broj ili br. pasoša: [Redacted]</p>
<p><i>Svojstvo:</i> Ovlašćeni zastupnik</p> <p><i>Ovlašćenje:</i> pojedinačno</p> <p>Ime i prezime: <u>RATKO POPOVIĆ</u></p> <p>Adresa: [Redacted]</p> <p>Matični broj ili br. pasoša: [Redacted]</p>

Trgovački naziv: POSLOVNA JEDINICA "GUARDIAN" BUDVA
Adresa i sjedište: JADRANSKI PUT BB, PC"BSP" LOKAL BROJ 12, BUDVA
Šifra i naziv djelatnosti: 74600 Delatnost traženja lica i zaštite
Ovlašćeni zastupnik: DARKO PEROVIĆ [REDACTED]

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Broj 131412

Datum: 09.03.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 09.03.2009, pod registarskim brojem 5-0186713/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. BUDVA. Odlukom od 09.03.2009. godine upisuje se promjena sjedišta tako da je sada sjedište NIKŠIĆ, Ul.Alekse Backovića 105 i vrši se promjena Statuta od 09.03.2009. godine usljed promjene sjedišta . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

EXP

17.03.2009

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
 Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA |]
 PROMJENA PODATAKA | X |

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD AD

NVO Ustanova

DOOŠ OD

Zadruga Ostali

PUNI NAZIV:	Društvo za obezbjeđenje imovine i lica „GUARDIAN“ d.o.o. Nikšić	
Skraćeni naziv:	„GUARDIAN“ d.o.o. Nikšić	
Rok na koji se društvo osniva:	Neodređeno	
Registarski broj:	5-0186713/010	
*popunjava se kad je registracija promjene podataka		
Podaci o Statutu:	Datum donošenja: 01.09.2003.	Datum izmjena: 09.03.2009
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 01.09.2003.	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE	Mjesto
Sjedište:	Nikšić
Ulica i broj:	Ulica Alekse Backovića broj 105

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto
	Ulica i broj
*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave	

Rezervisani naziv	
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:	
*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija	


Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Rener Vesna	Adresa:	
Jedinstveni matični broj:	15		
IZJAVA:	Garantujem za tačnost podataka		
Potpis podnosioca:			

*pečat je obavezan kod prijave promjenjivih podataka

Potvrda regulatora:

M.P.

1

*potpis i pečat regulatora

Društvo za obezbjeđenje imovine i lica
"GUARDIAN" D. O. O.
Nikšić, 09. 03. 2009 godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, kao i na osnovu Odluke o osnivanju preduzeća, osnivač je dana 09. 03. 2009 godine donio sljedeću

ODLUKU

Usljedom novih aktivnosti društva, sjedište Društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" D. O. O. se mijenja, pa će umjesto dosadašnjeg sjedišta koje se nalazilo u Budvi, Jadranski put bb, PC «BSP» lokal br. 12, **ново sjedište Društva biti u Nikšiću, Ulica Alekse Backovića br. 105.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Nikšiću, 09. 03. 2009 godine

Osnivač

DARKO PEROVIĆ


ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРЈИ
Центar


Протокол 11
Број 9-03-2009
Година 2009
Београд, Београдска пoлoжа, Београд

PUNOMOĆJE

Ovim ja, Perović Darko iz Nikšića, J [redacted] ovlašćujem advokata Vladimira B. Miloševića iz Bara, i stalnog saradnika advokatske kancelarije Rener Vesnu iz Bara, J [redacted] la u moje ime i za moj račun mogu predavati i podizati dokumenta kao i preduzeti sve ostale neohodne pravne radnje u postupku promjene sjedišta privrednog društva »GUARDIAN« DOO, koji se vodi kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici..

U Nikšiću, 9. 03. 2009 GODINE

Vlastodavac,
Milošević
„GUARDIAN“ d.o.o.
Osnivač
Nikšić
Perović Darko
BUU



Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG 06/02 od 31. 01. 2002 godine), kao i na osnovu čl. 38 Odluke o osnivanju, osnivač Društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d. o. o. donio je danā 09. 03. 2009 godine

S T A T U T
DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA
"GUARDIAN"
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Čl. 1

Društvo će poslovati pod firmom: društvo za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" društvo s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu Društvo).

Skraćeni naziv firme je "GUARDIAN" d. o. o.

Sjedište društva je u Nikšiću, Ulica Alekse Backovića br. 105.

Čl. 2

Firmu i sjedište Društva može mijenjati osnivač. Promjena firme i sjedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

Čl. 3

Društvo ima svoj pečat koji je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom po obodu: **društvo za obezbjeđenje imovine i lica.**

Po sredini pečata piše ime društva "GUARDIAN" d. o. o. Nikšić. Pečat je pisan latinicom.

Čl. 4

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika sa tekstom po gornjoj ivici "GUARDIAN", d. o. o. U sredini je oznaka "Broj", a pri dnu je oznaka "Nikšić, dana". Štambilj je pisan latinicom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl. 5

Društvo se osniva radi obavljanja sljedećih djelatnosti:

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

15110 proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa;

15120 proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje živinskog i zečjeg mesa;

15130 prerada životinjskog i živinskog mesa;

15320 proizvodnja sokova od voća i povrća;

15330 prerada i konzervisanje voća i povrća na drugom mjestu nepomenuta;

15520 proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa;

15811 proizvodnja hleba i peciva;

15850 proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna;

15860 prerada čaja i kafe;

15870 proizvodnja začina i drugih dodataka hrani;
24630 proizvodnja eteričnih ulja;
**TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, OPRAVKA MOTORNIH
VOZILA, MOTORCIKALA I PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I DOMAĆINSTVO**
50100 prodaja motornih vozila;
50200 održavanje i opravka motornih vozila;
50300 prodaja dijelova i pribora za motorna vozila;
50401 prodaja motocikala, njihovih dijelova i pribora;
50500 trgovina na malo motronim gorivima
51110 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda;
51120 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija;
51130 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala;
51140 posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvožđarske robe;
51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože;
51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
51210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje;
51230 trgovina na veliko živim životinjama;
51240 trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51250 trgovina na veliko sirovim duvanom;
51310 trgovina na veliko voćem i povrćem;
51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;
51330 trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima;
51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima;
51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera;
51370 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima;
51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;
51390 trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce;
51410 trgovina na veliko tekstilom;
51420 trgovina na veliko odjećom i obućom;
51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima;
51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje;
51450 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima;
51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo;
51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom;
51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom;
51700 ostala trgovina na veliko;
52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana;
52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe;
52210 trgovina na malo voćem i povrćem;
52220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa;
52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima;
52240 trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima;
52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima;

52260 trgovina na malo proizvodima od duvana;
52270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama;
52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima;
52410 trgovina na malo tekstilom;
52420 trgovina na malo odjećom;
52430 trgovina na malo obućom i predmetima od kože;
52440 trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje;
52450 trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima;
52470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom;
52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama;
52620 trgovina na malo na tezgama i pijacama;
52630 ostala trgovina na malo izvan prodavnica;

HOTELI I RESTORANI

55110 hoteli i moteli s restoranom;
55120 hoteli i moteli bez restorana;
55220 kampovi;
55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti;
55233 ostali smještaj za kraći boravak;
55300 restorani;
55400 barovi;
55520 ketering;

SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE

60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju;
63120 skladišta i stovarišta;
63211 održavanje i nega kola;
63214 usluge u drumskom saobraćaju;
63221 usluge u pomorskom saobraćaju;
63222 usluge u rječnom i jezerskom saobraćaju;
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta;
63400 aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju;

AKTIVNOSTI U VEZI SA NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE AKTIVNOSTI

71100 iznajmljivanje automobila;
71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima;
70310 agencije za nekretnine;
70320 upravljanje nekretninama za tuđ račun;
71100 iznajmljivanje automobila;
71210 iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava;
71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima;
71340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto;
71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenuto;
73202 istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama;
74140 konsalting i menadžment poslovi;
74820 usluge pakovanja;
74840 ostale poslovne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute;
74600 delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite;
80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto;

OSTALE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE AKTIVNOSTI

92330 vašaarske aktivnosti i zabavni parkovi (uključujući i organizovanje igara na sreću u igračnicama i automat klubovima);

93040 tretmani za poboljšanje fizičkog stanja;

92621 djelatnost marina;

92720 ostale rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute;

93050 ostale uslužne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute.

Pored aktivnosti navedenih u ovom članu, Društvo će se baviti i **spoljnotrgovinskim prometom** i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu i pružanjem sljedećih usluga:

- 1) izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji,
- 2) usluge međunarodnog transporta roba i usluga,
- 3) istraživačko-razvojne i usluge pružanja informacija i znanja u privredi i nauci,
- 4) ostalih usluga za koje je Društvo registrovano.

U skladu sa Zakonom o oružju - član 17 stav 1 tačka 7 i članom 20, osnivač predviđa obavljanje pod šifrom djelatnosti **80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto - OBUČAVANJE u rukovanju oružjem i upoznavanje sa propisima koji se odnose na držanje i nošenje oružja.**

Čl. 6

Djelatnosti Društva može da promjeni osnivač odlukom koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

OSNIVAČKI KAPITAL, VRSTE I VISINA ULOGA

Čl. 7

Osnivač obezbjeđuje za osnivanje i početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1,00 EURO.

Čl. 8

Ako osnivač odluči, da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- 1) iz neposredne dobiti,
- 2) iz kredita koje osnivač obezbijede preko poslovne banke,
- 3) putem povećanja i uplate kapitala - dopunskom uplatom ili ulogom u stvarima.

DIOBA DOBITI I NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA

UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI

Čl. 9

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima.

Dobit za raspodjelu, Društvo utvrđuje za svaku poslovnu godinu, najkasnije do 01. februara za prethodnu godinu.

Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond i u neraspoređenu dobit.

Osnivač može odlučiti, da dio dobiti za raspodjelu, na koju imaju pravo, reinvestiraju u razvoj Društva.

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Čl. 10

Osnivač društva ima pravo ili obavezu da:

- upravlja ili učestvuje u upravljanju društva;
- učestvuje u raspodjeli dobiti;
- učestvuje u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Čl. 11

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva.

Vođenje finansijske dokumentacije će se vršiti prema važećim zakonima u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupno osnivaču ili od njega ovlašćenim licima.

Osnivač može odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja društva povjeriti nekoj od priznatih firmi za izradu bilansa, po svom izboru.

TROŠKOVI POSLOVANJA

Čl. 12

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, koja se podudara sa kalendarskom godinom, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (Statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završni račun (bilans).

SNOŠENJE RIZIKA I POKRIVANJE GUBITAKA

Čl. 13

Osnivač je saglasan da snosi rizik za poslovanje Društva do visine uloga koji je dao za osnivanje Društva. Ako Društvo ima gubitak u poslovanju, Osnivač može odlučiti da se uvedu dopuske uplate, ako se tim uplatama može pokriti gubitak koji je nastao.

Gubitak u poslovanju može se namiriti i putem smanjenja osnovnog kapitala Društva, o čemu odlučuje Osnivač.

U slučaju smanjenja osnovnog kapitala Društva, u smislu prethodnog stava, osnivaču se smanjuje osnovni kapital Društva.

Gubici u poslovanju se mogu pokrивati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl. 14

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Čl. 15

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik u poslovanju Društva do visine osnivačkog uloga.

Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Čl. 16

Osnivač odgovara za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom:

- ako zloupotrijebi Društvo da bi dostigao cilj koji je za njega zabranjen;
- ako Društvo upotrijebi da bi ošteti povjericu;
- ako suprotno propisima, postupi sa imovinom Društva, kao da je u pitanju njegova imovina;
- ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

OSNIVAČ

Čl. 17

Osnivač, kao vlasnik Društva, na osnovu uloženog kapitala, upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem Društva.

Čl. 18

U slučaju da osnivač odredi da je za poslovanje to neophodno, može formirati odbor direktora ili skupštinu društva.

Čl. 19

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, ne mogu biti lica koja su osuđivana za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

Čl. 20

Članovi skupštine kao i članovi odbora direktora, bira osnivač na neodređeno vrijeme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Čl. 21

Djelokrug Osnivača je da:

- donosi statut i druga normativna akta,
- utvrđuje poslovnu politiku,

- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- postavlja i razrješava izvršnog direktora,
- postavlja i razrješava članove odbora direktora i članove skupštine,
- daje smjernice za rad i poslovanje izvršnog direktora,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osivanju novih društva,
- odlučuje o zastupanju Društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- obavlja druge poslove određene Zakonom.

Čl. 22

Ako donošenje odluke ne trpi odlaganje, Osnivač može donijeti odluku i telefonskim putem, telegrafski ili putem telefaksa.

ZAPISNIK O RADU

Čl. 23

U zapisnik o sjednicama osnivača se unose podaci i materijali koji su bili predmet rasprave na sjednici. Pored ovih podataka, u zapisnik se, na zahtjev osnivača, unose i drugi podaci.

Čl. 24

Zapisnik o radu sa prethodne sjednice Osnivača se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Čl. 25

Izvršni direktor društva je izvršni organ. Djelokrug rada izvršnog direktora je da:

- 1) organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva,
- 2) raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
- 3) podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja, po periodičnom ili godišnjem obračunu,
- 4) zastupa Društvo,
- 5) potpisuje finansijska dokumenta,
- 6) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva,
- 7) obavlja druge poslove koje mu povjere Osnivač.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, izvršni direktor obavlja i druge poslove koji zakonom, Odlukom ili ovim statutom nijesu dati u djelokrug drugih organa Društva.

Čl. 26

Izvršni direktor Društva se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, stim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Čl. 27

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva i zaključivanja ugovora u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu vrši izvršni direktor Društva POPOVIĆ RATKO iz Nikšića, JMBG 0910977260015, sa neograničenom odgovornošću.

Čl. 28

Izvršni direktor Društva istupa u ime i za račun Društva.

Čl. 29

Uslovi koje moraju da ispunjavaju lica za vršenje spoljnotrgovinskog prometa su:

- da imaju uredno punomoćje ili prokuru potpisanu od izvršni direktora,
- da poznaju strani jezik na kojem će spoljnotrgovinski ugovor biti zaključen.

Čl. 30

Izvršni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugome pismenuo punomoćje za zastupanje Društva.

Čl. 31

Izvršni direktor Društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu specijalizovanom za određene poslove dati prokuru, čiji obim vrstu i sadržinu utvrđuju svojom odlukom.

REZERVE DRUŠTVA

Čl. 32

Društvo, na kraju svake poslovne godine, iz neto dobiti izdvaja dio koji utvrđuje osnivač, u obavezni i posebni rezervni fond.

OBAVEZNI I REZERVNI FOND

Čl. 33

Društvo ima obavezni i rezervni fond.

U obavezni rezervni fond, svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Čl. 34

Obavezni rezervni fond, dok se ne dostigne zakonom utvrđen najmanji iznos, upotrebljava se samo za pokrivanje gubitaka.

Čl. 35

Ukoliko se obavezna rezerva Društva smanji ispod minimuma koji je zakonom propisan (10% osnovnog kapitala) mora se dopuniti do propisanog iznosa.

POSEBNI REZERVNI FOND

Čl. 36

Društvo može imati i posebne rezervne fondove, saglasno zakonu, o čemu odlučuje osnivač Društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

STATUSNE PROMJENE

Čl. 37

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanjem), podijeliti na dva ili više društava (podjela) ili promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Spajanje, pripajanje ili podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva.

NAČIN PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Čl. 38

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Čl. 39

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl. 40

Društvo će poslovati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti, a može prestati sa poslovanjem samo na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Čl. 41

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promjeni djelatnost,
- ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- odlukom osnivača,
- ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u registar,
- ako ne produži registraciju saglasno zakonu,
- stečajem ili likvidacijom društva,
- spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Čl. 42

Osnivač, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovedu potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

Čl. 43

Društvo i dijelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbjeđuju potrebne uslove za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove sredine i da spriječavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Čl. 44

Izmjene i dopune statuta mogu se vršiti u postupku i na način kao i za njegovo donošenje, odnosno od strane Osnivača, a u skladu sa Odlukom o osnivanju.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 45

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d.o.o. Nikšić kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Čl. 46


Tumačenje odredaba ovog Statuta, može davati samo Osnivač.

NADLEŽNO PRAVO

Čl. 47

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredaba ovog Statuta, primjenjivaće se zakoni Republike Crne Gore.

U Nikšiću 09. 03. 2009 godine

Osnivač,
Milena Perović
PEROVIĆ DARRKO


ПРИВРЕДНИ СМЈУ ПОДГОТОВНИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Број _____
Датум _____ 03. 2009 _____
предложено дана _____
Број _____ Број _____ Број _____



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj

5 - 0186713 / 014

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. NIKŠIĆ

produžilo registraciju dana 01.09.2009 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 01.09.2010 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

99.2009.

M.P.

REGISTRATOR

DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Примљено из руке _____ 31.08.2009

дана 3.09.2009. Подато на пошту дана _____

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Број _____

PUNI NAZIV:	Društvo za obezb. imovine i lica "GUARDIAN" d.o.o. NIKŠIĆ
Registarski broj:	5-0186713/013

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Elektronska prijava Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca _____
*prijavljuje se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Renek Vesna	Adr	
Jedinstveni matični broj:			

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

Renek Vesna



*pečat je obavezan kod prijave novoprijavljenih podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.


1


*potpis i pečat registratora

PUNOMOĆJE

Ovim ja, Perović Darko iz Nikšića, ovlašćujem advokata Vladimira B. Miloševića iz Bara, i stalnog saradnika advokatske kancelarije Rener Vesnu iz Bara, JMBC da u moje ime i za moj račun mogu predavati i podizati dokumenta kao i preduzeti sve ostale neohodne pravne radnje u postupku produženja registracije privrednog društva »GUARDIAN« DOO Nikšić, koji se vodi kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici..

U Budvi, 28. 08. 2009 godine

Vlastodavnik

„GUARDIAN“ DOO
Osnivač
Perović Darko





CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 18.08.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registarator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. NIKŠIĆ** broj 166090 od 18.08.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Ana Tomić

dana 18.08.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :osnivača, statuta, izvršnog direktora **DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. NIKŠIĆ** - registarski broj 5-0186713/ 015.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (osnivača, statuta, izvršnog direktora) u privrednom društvu **DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. NIKŠIĆ** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Ana Tomić 1.10.2010.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Prilog uz rješenje 5-0186713/ 015 dana 18.08.2010.god.

Registarski broj
Matični broj

5-0186713/ 015
02387620

Datum promjene podataka: 18.08.2010

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: osnivača, statuta, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 01.09.2003

Datum donošenja Statuta: 01.09.2003

Datum izmjene Statuta: 09.08.2010

Adresa obavljanja djelatnosti: UL.ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: UL.ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: 80420 Ostalo obrazovanje, na dr. mestu nepom.

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadržana dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1.00€

(Novčani 1.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

DARKO PEROVIĆ-

Udio: 25%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv

SECURITAS AB, A

Udio: 75%

Uloga: Osnivač

Adresa:

Lica u društvu

Ime i prezime:

Darko Perović -

Ovlašćeni zastupnik - ()

Pojedinačno- ()

Adresa:

Izvršni direktor - ograničeno (Ograničenja ovlašćenja u prometu izvršnog direktora privrednog društva "GUARDIAN" D.O.O. mogu se saznati javnim uvidom u dokumentaciju dostavljenoj Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore)

Pojedinačno- ()

Djelovi društva

Naziv:
POSLOVNA JEDINICA "GUARDIAN" BUDVA


Adresa:

Darko Perović
74600 Delatnost traženja lica i zaštite

Izdato 28.09.2010.god.

REGISTRATOR

Irena Knežević



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Sweden

This public document

2. has been signed by Björn Sandin

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of

Notary Public in Stockholm

Certified

5. at Stockholm


6. the 30.06.2010

7. by Anne-Marie Bonde


Notary Public

8. No 2040

9. Seal/stamp:



10. Signature:



SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Mi, **SECURITAS AB**, akcionarsko društvo organizovano u skladu sa propisima Švedske, registarski broj 556302-7241, sa registrovanim sjedištem na adresi Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stokholm, Kraljevina Švedska, ("**Vlastodavac**") ovlašćujemo

Pawela Rafalskog, iz ul. Szlenkierow 1/99, 01-181 Varšava, Poljska, broj pasoša AK 3655607 izdatog od strane Wojewoda Mazowiecki

(u daljem tekstu "**Zastupnik**") da

1. izradi, pregovara, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaji udela sa članom Društva za obezbjeđenje imovine i lica Guardian d.o.o. Nikšić, osnovanim u skladu sa pravom Crne Gore, sa sedištem u ulici Alekse Backovića 105, Nikšić, upisanim u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 50186713 ("**Guardian**"), koji se odnosi na sticanje 75% udjela u Guardian-u na dan stupanja ugovora o kupoprodaji na snagu ("**Kupoprodajni udeo**");
2. izradi, potpiše i ovjeri predugovor o kupoprodaji udela u Guardian-u;
3. zaključi i potpiše ugovore o otvaranju svih i bilo kojih bankarskih računa kod banke sa sjedištem u Crnoj Gori;
4. preduzme sve pravne i faktičke radnje i da potpiše sva dokumenta i druge akte potrebne radi sticanja Kupoprodajnog udjela od strane Vlastodavca, pod uslovima navedenim u tački 1. ovog punomoćja;
5. preduzme sve pravne i faktičke radnje i da potpiše sva dokumenta u vezi sa

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

We, **SECURITAS AB**, joint stock company organized under laws of Sweden, with corporate ID number 556302-7241, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm), Kingdom of Sweden ("**Principal**"), hereby authorize

Pawel Rafalski, from ul. Szlenkierow 1/99, 01-181 Warsaw, Poland,, passport number AK 3655607, issued by Wojewoda Mazowiecki

(hereinafter referred to as "**Attorney**") to

- 1 draft, negotiate, sign and authenticate a Transfer Deed with the shareholder of a company Društvo za obezbjeđenje imovine i lica Guardian d.o.o. Nikšić, organized under laws of Montenegro, with its seat at Alekse Backovića 105, Nikšić registered in the Central Registry with the Commercial Court in Podgorica under registration number 50186713 ("**Guardian**"), as concerns acquisition of a share of 75% in Guardian at the moment of the Transfer Deed coming into force ("**Sale Share**");
- 2 draft, sign and authenticate a pre-agreement on sale and purchase of shares in Guardian;
- 3 to conclude and sign agreements on opening of all and any bank accounts with a bank seated in Montenegro;
- 4 Perform all legal and factual actions and sign any and all documents and other acts needed for the acquisition of the Sale Share by the Principal, under terms mentioned in point 1 hereof;
- 5 perform all legal and factual acts and to sign: all documents related to points 1-4



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pawel Rafalski".

radnjama iz tačaka 1 – 4. iznad;

above;

6. dalje prenese svako i bilo koje pravo koje mu je ovim ovlašćenjem dato.

6 further assign all and any of the rights granted to them herewith.

Potpisom ovog punomoćja potpisnici potvrđuju da je Vlastodavac pravno lice osnovano i koje validno posluje u skladu sa zakonima Švedske i da su potpisnici ovlašćena lica za zastupanje ovog pravnog lica i da mogu davati izjave i preduzimati druge pravne radnje u ime i za račun ovog pravnog lica.

The undersigned declares in lieu of an oath that Principal is a legal entity duly established and existing under the laws of Sweden and that they are authorized to represent this legal entity by their signature on this very day and to make legally binding declarations on behalf of this legal entity.

Vlastodavac se obavezuje da naknadno odobri bilo šta što Zastupnik učini ili zakonito izdejstvuje da se učini na osnovu ovlašćenja koja su mu data ili koja proizilaze iz ovog punomoćja.

Principal undertakes to ratify whatever the Attorney does or lawfully causes to be done under the authority or purported authority of this power of attorney.


Ovo punomoćje važi za sve instance.

This power of attorney is valid for all instances.

U Stokholmu, Kraljevina Švedska, 29.06.2010.


In Stockholm, Kingdom of Sweden, on 29.06.2010.

SECURITAS AB



Alf Göransson, President and CEO

I, the undersigned, Björn Sandin, Notary Public of the City of Stockholm, Sweden, hereby certify that ALF GÖRANSSON, President and CEO, duly authorized to sign for SECURITAS AB, has issued and signed the foregoing document.
Fee 340:- Stockholm 30.06.2010
Crowns Ex officio:



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Sweden

This public document

2. has been signed by Anna-Karin Östin

3. acting in the capacity of Officer

4. bears the seal/stamp of Bolagsverket,

The Swedish Companies Registration Office

Certified

5. at Stockholm

6. the 30.06.2010

7. by Anne-Marie Bonde

Notary Public

8. No 2026

9. Seal/stamp:

10. Signature:



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anne-Marie Bonde".

Bolagsverket

Swedish Companies Registration Office



Registration number: 556302-7241
 Date of registration: 1987-08-19
 Company name: Securitas AB
 Address:
 Box 12307
 102 28 STOCKHOLM
 Registered office: Stockholm
 Share capital: SEK 365 058 897



The company is registered as a public limited liability company

BOARD MEMBER, MANAGING DIRECTOR

571209-3995 Göransson, Alf Göran, Rosbackestigen 5, 181 46 LIDINGÖ

BOARD MEMBER, CHAIRMAN OF THE BOARD

470515-6638 Schörling, Melker Yngve Georg, Storgatan 57,
 115 23 STOCKHOLM

BOARD MEMBERS

580109-6982 Bergman Israelsson, Susanne E, Sigfrid Edströms gata 36,
 724 66 VÄSTERÅS
 Employee representative
 570429-6259 Cappelen, Ulf Fredrik, Strandvägen 59 5tr, 115 23 STOCKHOLM
 650505-1075 Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A, Rydboholms Gård,
 184 92 ÅKERSBERGA
 550505-6621 Ehrling, Marie Elisabeth, Birger Jarlsgatan 69,
 113 56 STOCKHOLM
 620412-0148 Falkengren, Annika Katarina, Narvavägen 24, 5tr,
 115 22 STOCKHOLM
 460217-4379 Graham, Stuart Edward, 201 Clarkson Lane, Vero Beach,
 FLORIDA 32963, USA
 621114-0303 Hjälms, Åse Elisabet, Tranebergsvägen 50, 167 44 BROMMA
 Employee representative
 460817-3557 Palmstierna, Carl Fredrik Otto, Strandvägen 59,
 115 23 STOCKHOLM
 591210-5037 Prang, Jan Martti, Allhelgonagatan 14, 415 13 GÖTEBORG
 Employee representative
 781207-0329 Schörling Högberg, Kerstin Sofia M, Villagatan 24, 2 tr,
 114 32 STOCKHOLM

CONTD.



Registration number: 556302-7241
Date of registration: 1987-08-19
Company name: Securitas AB

DEPUTY MEMBERS OF THE BOARD

611220-0115 Fanberg, Rolf Thomas, Klippgatan 1 Bv, 856 32 SUNDSVALL
Employee representative

OTHER PERSONS AUTHORIZED TO SIGN ON BEHALF OF THE COMPANY

661003-0154 Lindström, Jan Axel, Boängsvägen 50 N, 741 92 KNIVSTA

AUDITORS

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM
Represented by: 661113-2934

PRINCIPALLY RESPONSIBLE AUDITOR

661113-2934 Nyllinge, Ulf Peter, Valkyriavägen 7 B, 182 67 DJURSHOLM

SIGNATORY POWER

In addition to the board of directors,
any two jointly of

Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A
Göransson, Alf Göran
Lindström, Jan Axel
Schörling, Melker Yngve Georg

are entitled to sign on behalf of the company.

Furthermore, the Managing Director, in his normal business activities,
is also entitled to sign on behalf of the company.

NOTE:

Since 10 members and 0 deputy members have been stipulated for the
board of directors, apart from the employee representatives, the board
is incomplete.


FINANCIAL YEAR

Registered financial year: 0101 - 1231
Latest annual report submitted covers financial
period 20090101-20091231

DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS COMPANY NAMES

1995-06-02 Securitas AB
1988-03-04 Securitas Aktiebolag
1987-08-19 Securitas Holding Aktiebolag

CONTD.



Registration number: 556302-7241
Date of registration: 1987-08-19
Company name: Securitas AB

SUNDSVALL 2010-06-28
Ex officio


Anna-Karin Östin





Registration number: 556302-7241
Date of registration: 19th August 1987
Company name: Securitas AB

Objects of the company:

The company shall – directly or indirectly through subsidiaries – carry on security business, provide services and products within the security line of business, own and administer real and movable estate, as well as carry on business compatible therewith.

Sundsvall, 28th June 2010
Ex officio


Anna-Karin Östin



UGOVOR O PRENOSU UDELA

zaključen između

SECURITAS AB, akcionarskog društva osnovanog u skladu sa zakonima Švedske, registrovanog u Registru privrednih društava pri Trgovinskom sudu pod brojem 556302-7241, sa sedištem u Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Štokholm, Kraljevina Švedska ("**Kupac**") i

gospodina Darka Perovića, [redacted] sa prebivalištem na adresi Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Crna Gora ("**Prodavac**")

u daljem tekstu, Kupac i Prodavac se pojedinačno označavaju kao "**Ugovorna Strana**", a zajedno kao "**Ugovorne Strane**".

1. Preambula

Ugovorne Strane su zaključile ovaj Ugovor o prenosu udela ("**Ugovor**") imajući posebno u vidu sledeće:

- (A) Društvo za obezbeđenje imovine i lica Guardian d.o.o. NIKŠIĆ, registracioni broj 50186713, sa sedištem u Nikšiću, Crna Gora, na adresi Alekse Backovića 105 ("**Društvo**") je privredno društvo osnovano u skladu sa pravom Crne Gore i koje u potpunosti posluje u skladu sa pravom Crne Gore;
- (B) Društvo je u Centralnom Registru Privrednog Suda u Podgorici ("**CRPS**") uredno obnovilo svoju

TRANSFER DEED

by and between

SECURITAS AB, joint stock company organized under laws of Sweden, registered in the Companies' Registry of the Commercial Court under number 556302-7241, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm), Kingdom of Sweden ("**Purchaser**") and

Mr. Darko Perović. Personal Identification Number [redacted] with residence at Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Montenegro ("**Seller**")

hereinafter, Purchaser and the Seller are also individually referred to as a "**Party**" and jointly as the "**Parties**".

1. Preamble

The Parties have entered into this Transfer Deed ("**Transfer Deed**") with special consideration that:

- (A) the Company for Security of Persons and Property Guardian d.o.o. NIKŠIĆ, registration number 50186713, seated in Nikšić, Montenegro at the address Alekse Backovića 105 ("**Company**") is a company incorporated in accordance to Montenegrin law which does business completely in compliance to laws of Montenegro;
- (B) the Company has validly prolonged its registration for 2010 with the Central Registry of the Commercial



registraciju za 2010. godinu;

- (C) Prodavac je vlasnik 100% udela i glasačkih prava u Društvu;
- (D) Ugovorne Strane su dana 15. jula 2010. godine zaključile Okvirni ugovor o kupoprodaji udela overen od strane Osnovnog suda u Nikšiću pod brojem I Ov.br.127/2010 ("**Predugovor**");
- (E) Predugovorom je predviđeno da će Ugovorne Strane pristupiti zaključenju ovog Ugovora pod uslovom da se ispune prethodni uslovi određeni članom 6. Predugovora (u daljem tekstu takvi prethodni uslovi: "**Prethodni Uslovi**");
- (F) Supruga Prodavca je dala svoju saglasnost na zaključenje ovog Ugovora i ta saglasnost se nalazi u Prilogu 1 ovog Ugovora;
- (G) svi Prethodni Uslovi su do dana zaključenja ovog Ugovora ispunjeni, te su se time ostvarili uslovi za zaključenje ovog Ugovora.

Court in Podgorica ("**CRPS**");

- (C) Seller owns 100% of the shares and voting capital in the Company;
- (D) on 15 July 2010 the Parties have entered into a Framework Agreement on Purchase of Shares certified by the Base Court of Nikšić under number I Ov.br. 127/2010 ("**Pre-agreement**");
- (E) it has been determined in the Pre-agreement that the Parties will conclude this transfer deed ("**Transfer Deed**") if all of the conditions precedent determined in Article 6 of the Pre-agreement are fulfilled (hereinafter such conditions precedent: "**Conditions Precedent**");
- (F) Seller's spouse has given her consent to the execution of this Agreement, and such consent is enclosed herewith as Schedule 1 hereof;
- (G) until the day of execution of this Transfer Deed all Conditions Precedent have been fulfilled and hence the conditions for conclusion hereof are met.

2. Predmet Ugovora

Potpisom ovog Ugovora Prodavac prodaje i prenosi Kupcu, a Kupac kupuje, preuzima i prihvata 75% udela u Društvu koji udeo odgovara učešću od 75% u kapitalu i glasačkim pravima u Društvu (u daljem tekstu označen kao: "**Udeo**").

3. Kupoprodajna Cena

- 3.1 Kupoprodajna cena za Udeo iznosi 2.535.750,00 evra ("**Kupoprodajna**

2. Subject of the Agreement

By signing this Transfer Deed the Seller sells and transfers to the Purchaser, and the Purchaser buys, takes over and accepts 75% of shares in the Company which share corresponds to 75% of shares and voting rights in the Company (the "**Share**").

3. Purchase Price

- 3.1 The purchase price for the Share amounts to EUR 2,535,750.00 (the "**Purchase**



Cena").

3.2 U pogledu isplate Kupoprodajne Cene, njenog izračunavanja i upotrebe pojedinih delova Kupoprodajne Cene, kao i njenog eventualnog smanjenja, primenjuju se odredbe Predugovora.

4. Posledice prenosa

4.1 Usled zaključenja ovog Ugovora, menja se struktura kapitala i članova Društva i to tako da nakon potpisivanja ovog Ugovora:

(A) Kupac poseduje udeo koji predstavlja 75% učešća u kapitalu i glasačkih pravima u Društvu;

(B) Prodavac poseduje udeo koji predstavlja 25% učešća u kapitalu i glasačkim pravima u Društvu.

4.2 Istovremeno sa potpisivanjem ovog Ugovora, Ugovorne Strane će, u svojstvu skupštine članova Društva, usvojiti novi Statut Društva, kojim će biti zamenjen Statut Društva na snazi na dan potpisivanja ovog Ugovora.

5. Izjave i Garancije

Prodavac potpisom ovog Ugovora izjavljuje i garantuje Kupcu da je svaka i bilo koja Garancija (kako je definisano u Predugovoru) data Kupcu u skladu sa Predugovorom istinita i tačna na dan potpisivanja ovog Ugovora.

6. Stupanje na snagu

6.1 Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu danom overe potpisa Ugovornih Strana pred nadležnim sudom.

6.2 Pravo svojine na Udelu u odnosima između Ugovornih Strana prelazi na Kupca tre-

Price").

3.2 In respect to the payment of the Purchase Price, its calculation, the use of individual instalments thereof, as well as its possible reduction, the provisions of the Pre-agreement are applicable.

4. Effects of the Transfer

4.1 Due to conclusion hereof, the share and capital structure of the Company is altered so that after conclusion of this Transfer Deed:

(A) The Purchaser shall own a share representing 75% of the capital and voting rights in the Company;

(B) The Seller shall own a share representing 25% of the capital and voting rights in the Company.

4.2 Simultaneously with the conclusion of this Transfer Deed, the Parties shall, as the Shareholders' Meeting of the Company, adopt a new Statute of the Company, thereby replacing the Statute of the Company effective on the date hereof.

5. Representations and Warranties

By signing of this Transfer Deed the Seller represents and warrants to the Purchaser that each and any Warranty (as defined in the Pre-agreement) granted to the Purchaser in accordance with the Pre-agreement is true and accurate on the day of signing hereof.

6. Effective Date

6.1 This Transfer Deed comes to legal effects on the day of certification of the signatures of the Parties in the competent court.

6.2 In relation between the Parties, the ownership on the Share will be transferred to



nutkom potpisa i overe ovog Ugovora, a dejstvo prema trećim licima nastaje registracijom Kupca kao člana Društva i novog Statuta Društva pomenutog u članu 4.2 iznad u CRPS-u.

the Purchaser at the moment of signing and certification of this Transfer Deed, and in relation to third parties – on the day the new Statute of the Company mentioned under 4.2 above and the Purchaser as shareholder of the Company are registered with the CRPS.

7. Završne odredbe

7. Final Provisions

7.1 U pogledu odnosa između Ugovornih Strana u vezi kupoprodaje Udela, za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primenjuju se odredbe Predugovora.

7.1 In respect to the relations between the Parties in connection to the sale and purchase of the Share, for everything not determined in this Transfer Deed, the provisions of the Pre-agreement are applicable.

7.2 Ugovorne Strane se obavezuju da potpišu i dostave sva dokumenta (u bilo kojoj formi koja je zahtevana, u formi overene isprave ili drugoj formi) da daju izjave i izjave volje kao i da preduzmu sve druge radnje potrebne ili korisne kako bi se ostvario prenos Udela u skladu sa ovim Ugovorom i Predugovorom.

7.2 The Parties are hereby obligated to execute and deliver all documents (in any form that may be required, as a deed or otherwise), to give statements and declarations and to perform all other actions which are deemed as necessary or useful in order to complete the transfer of the Share in accordance with this Transfer Deed and the Pre-agreement.

7.3 Ovaj Ugovor podleže obaveznoj sudskoj overi.

7.3 This Transfer Deed is subject to mandatory court authentication.

7.4 Svaki eventualni nesporazum u vezi sa ovim Ugovorom, Ugovorne Strane će rešiti zajednički i sporazumno, u maniru očuvanja dobrih poslovnih odnosa.

7.4 Any possible dispute in connection to this Transfer Deed shall be jointly and amicably resolved by the Parties, in the manner of maintaining good business relations.

7.5 Svi sporovi koji proizilaze iz ovog Ugovora ili u vezi sa njegovim kršenjem, raskidom ili ništavošću biće konačno razrešeni u skladu sa Pravilima arbitraže i mirenja Međunarodnog arbitražnog centra Austrijske Savezne trgovinske komore u Beču (Bečka pravila) od strane jednog ili tri arbitra imenovanih u skladu sa pomenutim pravilima. Presuda koja bude doneta u skladu sa takvim postupkom biće konačna. Jezik postupka će biti engleski. Mesto arbitraže je Beč. Ukoliko arbitražna odluka doneta u skladu sa prethodnom rečenicom ovog člana ne bude podobna za izvršenje

7.5 All disputes arising out of this Transfer Deed or connected to its violation, termination or nullity shall be finally settled under the Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber in Vienna (Vienna Rules) by one or three arbitrators appointed in accordance with such rules. The judgement reached in accordance with such proceedings shall be final. Proceedings shall be in English. Place of arbitration shall be Vienna. If any award rendered in accordance with the previous sentence of this Article would not be capa-

u državi sedišta Ugovorne Strane protiv koje je zahtev pokrenut ili u bilo kojoj državi gde Ugovorna Strana obavlja svoje poslovanje, ni arbitražna odluka niti ova arbitražna klauzula neće sprečiti takvu Ugovornu Stranu da preduzme radnje pred sudovima koji imaju nadležnost nad drugom Ugovornom Stranom.

ble of being executed in the country of domicile of a Party against whom a claim is made or in any country where that Party resides or carries on business, neither the award nor this arbitration clause shall bar such Party from taking action before the courts of any country having jurisdiction over the other Party.

7.6 Ovak ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka.

7.6 This Transfer Deed is made in 6 (six) identical copies.

7.7 Na ovaj Ugovor i njegovo tumačenje primenjuje se pravo Crne Gore isključujući pravila rešavanju sukoba zakona i isključujući Konvenciju o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe Ujedinjenih Nacija (CISG).

7.7 This Transfer Deed shall be governed by, and interpreted in accordance with Montenegrin law without giving effect to the choice of law principles thereof and excluding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).


7.8 Ovak Ugovor sačinjen je na crnogorskom i na engleskom jeziku. U slučaju bilo kakvog neslaganja između teksta ovog Ugovora na crnogorskom i na engleskom jeziku, važeća će biti engleska verzija. Crnogorski tekst je samo prevod i ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo.

7.8 This Transfer Deed was made in Montenegrin and in English. In case of any discrepancy between Montenegrin and English version of this Agreement, the English version shall prevail. The Montenegrin version is only a translation and does not have any legal effect.

Budva, 09. avgust 2010. godine

Budva, 09 August 2010

SECURITAS AB



Pawel Rafalski
po punomoćju / under Power of Attorney


Darko Perović



lično / personally



Ugovor o ...
Izv. br. 213 2010
Drako Petrović
Pavle Papić
svjedočno potpisao-ili UGOVOR ovu ispravu - priznao-ili
svoj potpis na ovoj ispravi.
Istovjetnost imenovanog-ih utvrđena je na osnovu lične
karte br. 100 izdate _____
2010 od _____ odnosno svjedocima _____
čija je istovjetnost utvrđena _____
Takea za ovjeru od cur 12 naplaćena je i poništena.
Osnovni sud u Niš
Dana 02.08 2010



Na osnovu Zakona o privrednim društvima, **gospodin Darko Perović**, [redacted] prebivalištem na adresi Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Crna Gora kao jedini član privrednog društva Društvo za obezbjeđenje imovine i lica Guardian d.o.o. Nikšić, registracioni broj 50186713, sa sedištem u Nikšiću, Crna Gora, na adresi Alekse Backovića 105 ("**Društvo**"), vršeći ovlašćenja skupštine Društva, doneo je, dana 06. avgusta 2010. godine, sledeću:

Based on the Companies Act, **Mr. Darko Perović**, Personal Identification Number [redacted]th residence at Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Montenegro as the sole shareholder of the company the Company for Security of Persons and Property Guardian d.o.o. Nikšić, registration number 50186713, seated in Nikšić, Montenegro at the address Alekse Backovića 105 ("**Company**"), by exercising competences of the shareholders' meeting of the Company, on 06 August 2010, adopted the

ODLUKU

RESOLUTION

Član 1.

Article 1

Ponuda za prodaju 75% udela u Društvu učinjena Društvu od strane gospodina Darka Perovića ovim se odbija nezvezano od cene po kojoj će gospodin Darko Perović ponuditi odnosni udeo bilo kom trećem licu.

An offer for sale of 75% of shares in the Company, made by Darko Perović to the Company is hereby rejected not depending of the price for which Mr. Darko Perović will offer the share to any third person.

Član 2.

Article 2

U skladu sa članom 1. ove Odluke, gospodin Darko Perović je slobodan odnosni udeo ponudi bilo kom trećem licu.

In accordance with the Article 1. of this Decision, Mr. Darko Perović is free to offer respective share to any third person.

Član 3.

Article 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

This Resolution shall come into force on the day of its adoption.


Guardian d.o.o.

Darko Perović

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom, Skupština članova Društva za obezbeđenje imovine i lica Guardian d.o.o. Nikšić, registracioni broj 50186713, sa sedištem u Nikšiću, Crna Gora, na adresi Alekse Backovića 105 ("**Društvo**") dana 09. avgusta 2010. godine donosi

O D L U K U

o razrešenju izvršnog direktora i imenovanju izvršnog direktora

Član 1.

Gospodin **Ratko Popović**, [redacted] se ovim razrešava sa funkcije izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Na funkciju izvršnog direktora Društva imenuje se gospodin **Darko Perović** [redacted] sa prebivalištem na adresi Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Crna Gora

Član 3.

Ova odluka sastavljena je na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju nesaglasnosti između verzija teksta ove odluke na crnogorskom i na engleskom jeziku primeniće se verzija na crnogorskom jeziku. Verzija teksta ove odluke na engleskom jeziku je samo prevod i nema pravno dejstvo.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

In accordance with the Companies' Act and the Statutes, the Shareholders' Meeting of the Company for Security of Persons and Property Guardian d.o.o. Nikšić, registration number 50186713, seated in Nikšić, Montenegro at the address Alekse Backovića 105 ("**Company**") on the day of 09 August 2010 adopted the

DECISION

on Dismissal of the Executive Director and Appointment of the Executive Director

Article 1

Mr. **Ratko Popović**, [redacted] hereby dismissed from the position of the Executive Director of the Company

Article 2

Mr. Darko Perović. Personal Identification [redacted] with residence at Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Montenegro is hereby appointed on the position of the Executive Director of the Company.

Article 3

This Decision has been made in Montenegrin and in English languages. In case of discrepancies between the versions hereof in Montenegrin and English languages, the Montenegrin text hereof shall be applied. The English text hereof is only a translation and it has no legal effect.

Article 4


This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

Guardian d.o.o. Nikšić

Skupština članova / Shareholders' Meeting


Pawel Rafalski

predsednik Skupštine članova / president of the Shareholders' Meeting



U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom, Skupština članova Društva za obezbjeđenje imovine i lica Guardian d.o.o. Nikšić, registracioni broj 50186713, sa sedištem u Nikšiću, Crna Gora, na adresi Alekse Backovića 105 ("**Društvo**") dana 09. avgusta 2010. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju predsednika Skupštine članova

Član 1.

Gospodin **Pawel Rafalski**, državljanin Poljske, broj pasoša AK 3655607 izdat od strane Wojewoda Mazowiecki, se ovim imenuje na funkciju predsednika Skupštine članova Društva.

Član 2.

Ova odluka sastavljena je na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju nesaglasnosti između verzija teksta ove odluke na crnogorskom i na engleskom jeziku primeniće se verzija na crnogorskom jeziku. Verzija teksta ove odluke na engleskom jeziku je samo prevod i nema pravno dejstvo.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

In accordance with the Companies' Act and the Statutes, the Shareholders' Meeting of the Company for Security of Persons and Property Guardian d.o.o. Nikšić, registration number 50186713, seated in Nikšić, Montenegro at the address Alekse Backovića 105 ("**Company**") on the day of 09 August 2010 adopted the

DECISION
on Appointment of the President of the Shareholders' Meeting

Article 1

Mr. **Pawel Rafalski**, passport number AK 3655607, issued by Wojewoda Mazowiecki is hereby appointed to the position of the president of the Shareholders' Meeting of the Company

Article 2

This Decision has been made in Montenegrin and in English languages. In case of discrepancies between the versions hereof in Montenegrin and English languages, the Montenegrin text hereof shall be applied. The English text hereof is only a translation and it has no legal effect.

Article 3


This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

Guardian d.o.o. Nikšić

Skupština članova / Shareholders' Meeting


Pawel Rafalski

predsednik Skupštine članova / president of the Shareholders' Meeting





GUARDIAN d.o.o.

NIKŠIĆ

žiro račun: 525 - 785 - 17

PIB: 02387620; PDV: 40/31 - 01741 - 1

Nikšić 01.10. 2010 god.

PRIVREDNI SUD PODGORICA

PUNOMOĆJE


Ja, Perović Dragutina Darko, [redacted] svoistvu izvršnog direktora ,ovlašćujem Popović Milosava Ratka- pravnog zastupnika [redacted] u moje ime i za račun „GUARDIAN“D.O.O. Nikšić može podići potrebnu dokumentaciju u Centralnom registru Privrednog suda.

MJESTO I DATUM

Nikšić, 01.10.2010.godine



Izvršni direktor
Perović Darko





PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 18.08.2010.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 18.08.2010, pod registarskim brojem 5-0186713/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" D.O.O. NIKŠIĆ. Ugovorom od 09.08.2010.godine društvu pristupa osnivač SECURITAS AB, Akcionarsko društvo, Štokholm, Švedska. Odlukom od 09.08.2010. godine razrešava se dužnosti izvršnog direktora Ratko Popović a za novog imenuje Darko Perović. Vršiti se promjena Statuta 09.08.2010.godine usljed navedenih promjena. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

01.10.10
OK

Registrator

Irena Knežević



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 166090

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ana Tomić dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **GUARDIAN** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Nikšić, registarski broj 50186713 sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Statut društva
Obrazac
Taksa za službeni list
Punomoćje
Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora
Ugovor o prenosu udjela
Zahtijeva izmjenu:
Promjena osnivača, promjena izvršnog direktora

Odluka o

izvod



Dokumentacija je podnijeta dana 18.08.2010.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 18.08.2010.god.

S.2



PRIMILA DANA 18.08.2010.
ANA TOMIĆ

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA | |

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali
 NASTANAK: osnivanjem spajanjem podjelom na drugi način

PUNI NAZIV:	DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE ULAŽ I IMOVINE GUARDIAN d.o.o.	
Skraćeni naziv:	GUARDIAN d.o.o.	
Rok na koji se društvo osniva:	NEODREĐENO VRIJEME	
Matični broj:		
Registarski broj:	50186713	
Podaci o Statutu:	Datum donošenja: 09. MART 2009. GODINE	Datum izmjena: 09. AVGUST 2010. GODINE
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 01. SEPTEMBAR 2003. GOD.	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto

Sjedište: NIKŠIĆ

Ulica i broj: ALEKSE BACKOVIĆA 105

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto

Ulica i broj:

*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv

Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:

*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: ANA TOMIĆ Adresa:

Jedinstveni matični broj:

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: *[Signature]*

MORAVČEVIĆ, VOJNOVIĆ & ZDRAVKOVIĆ
BEOGRAD
M.P.

Beograd obavlja poslove kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: *[Signature]* M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

8 0 4 2 0

OBRAZOVANJE ODRAŠLIH I OSTALO OBRAZOVANJE NA DRUGOM MJESTU
NEPOMENUTO

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

1 EURO

novčani+nenovčani

novčani iznos: 1 EURO

nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani Iznos

Smanjenje Nenovčani Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: Iznos

novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora:

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovedjenje likvidacije | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja | <input type="checkbox"/> uskladjivanje sa zakonom |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme) | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti | <input checked="" type="checkbox"/> promjena ostalih podataka |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom | <input type="checkbox"/> prestankom stečajem |
| <input type="checkbox"/> prestankom pripajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem | <input type="checkbox"/> prestanak podjelom |
| <input type="checkbox"/> na drugi način | | |

Kontakt:

Telefon:

Fax:

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Stevan



M.P.

usluga obavezan kod prijave promjene podataka

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Securitas AD

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

SE -102 28 Štokholm

Švedska

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

556302-7241

Ulica

Broj

Lindhagensplan

70

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:

75

%

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Potvrda registratora:

M.P.

3

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: **Darko Perović**

Sjedište/Adresa:

Matični broj/
jedinствени
matični broj

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: **25** %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

* upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto Država

Ulica Broj

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Stvorina



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

Izvršni direktor

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Stevanuk



M.P.

Potvrda registratora:

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Direktor

Ime i prezime:

Darko Perović

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

Ograničenja ovlašćenja u prometu izvršnog direktora privrednog društva "Guardian" d.o.o mogu se saznati javnim uvidom u dokumentaciju dostavljenoj Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore.

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Sekretar društva*

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

Stvo nuda



M.P.

ovaj je obavezan od prijave promjene podataka

Revizor društva†

Poslovno ime /
Ime i prezime:

Matični broj
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____

M.P.

7

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
 Članovima organa upravljanja
 Direktorom društva
 Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: _____

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): _____

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Potvrda registratora:

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:		
	Mjesto	
Sjedište:		
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:		
	Mjesto	
Sjedište:		
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potvrda registratora: _____

M.P.

11

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl. List CG br. 6/02, 17/07, 80/08) ("**Zakon**") članovi društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d.o.o. ("**Društvo**") doneli su dana 09. avgusta 2010. godine

STATUT

DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA

"GUARDIAN" d.o.o. Nikšić

1. **Osnovne odredbe**
 - 1.1 Ovim statutom ("**Statut**") bliže se uređuje poslovanje i upravljanje Društvom.
 - 1.2 Ovim Statutom menjaju se sve odredbe statuta Društva koji je bio na snazi do dana usvajanja ovog Statuta.
 - 1.3 Društvo je pravno lice osnovano Odlukom o osnivanju od 01. septembra 2003. u formi društva sa ograničenom odgovornošću sa kapitalom od EUR 1,00 i sa pravima i obavezama u skladu sa zakonom i Statutom.
 - 1.4 Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u Centralni Registar Privrednog suda.
 - 1.5 Društvo je osnovano na neodređeno vreme.
2. **Naziv i sedište društva**
 - 2.1 Pun naziv Društva glasi:

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM

On the basis of Companies Act ("Official Gazette of Montenegro" no. 6/02, 17/07, 80/08) ("**Act**") Shareholders of the company for security of property and people "GUARDIAN" d.o.o. (the "**Company**") on 09 August 2010 reached a

STATUTE

OF THE COMPANY FOR SECURITY OF PROPERTY AND PEOPLE

"GUARDIAN" d.o.o. Nikšić

1. **Basic Provisions**
 - 1.1 Business operations and management of the Company are more closely regulated with this Statute ("**Statute**").
 - 1.2 This Statute replaces all provisions of the statute of the Company which was in force until the date of adoption hereof.
 - 1.3 The Company is a legal entity founded by a Decision on Incorporation of 01 September 2003 in the form of a limited liability company with a share capital of EUR 1.00 and with rights and obligations in accordance with the law and the Statute.
 - 1.4 The Company gains a status of a legal entity through registration in the Central Registry of the Commercial Court.
 - 1.5 The Company is founded for an unlimited time period.
2. **Name and Company Seat**
 - 2.1 Full name of the Company is:

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "GUARDIAN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM



ODGOVORNOŠĆU

- 2.2 Skraćeni naziv Društva glasi:
"GUARDIAN" doo
- 2.3 Sedište Društva je u Nikšiću, na adresi Alekse Backovića br. 105, Nikšić, Crna Gora.
- 2.4 Naziv i sedište Društva mogu menjati Članovi Društva. Promena naziva i sedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv, zavisno od potrebe.

3. Delatnost Društva

- 3.1 Pretežna delatnost Društva je:
74600 - delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite
- 3.2 U skladu sa Zakonom o oružju – član 17. stav 1. tačka 7. i članom 20, Članovi Društva posebno predviđaju obavljanje pod šifrom delatnosti **80420** obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto – OBUČAVANJE u rukovanju oružjem i upoznavanje sa propisima koji se odnose na držanje i nošenje oružja.
- 3.3 Osim gore navedenih, Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa zakonom.
- 3.4 Društvo je ovlašćeno za poslove spoljnotrgovinskog prometa.
- 3.5 Delatnosti Društva mogu da promene Članovi Društva odlukom koja mora

ODGOVORNOŠĆU

- 2.2 Short name of the Company is:
"GUARDIAN" doo
- 2.3 The seat of the Company shall be located in Nikšić, on address Alekse Backovića br. 105, Nikšić, Montenegro.
- 2.4 Name and seat of the Company can be changed by the Shareholders. Change of name and seat of the Company must be reported to the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica. The Company shall use in its work, full and short name of the Company, depending on need.
- ## 3. Business Activity of the Company
- 3.1 The principal business activity of the Company is:
74600 - seeking lost persons and protection
- 3.2 In accordance with the Weapons Law - Article 17 Paragraph 1 Point 7 and Article 20, the Shareholders especially foresee the action under the business code **80420** education of adults and other education that is not mentioned in the other place - TRAINING on the use of weapons and getting to know the rules on how to hold and bear weapons.
- 3.3 Besides the above-mentioned, the Company can also perform all other business activities pursuant to law.
- 3.4 The Company shall be authorized to perform foreign trade transactions.
- 3.5 Shareholders may change the business activity of the Company, which



biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

decision must be reported to the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica.

4. Organizaciona struktura

4. Organizational Structure

4.1 Društvo posluje kao jedinstvena poslovna i ekonomska organizaciona celina.

4.1 The Company is acting as a unique business and economic organizational entity.

4.2 Društvo delatnost obavlja prema organizaciji koja obezbeđuje optimalno korišćenje kadrovske i tehničke osposobljenosti Društva u pružanju usluga na teritoriji Crne Gore.

4.2 Company conducts the activity according to the organization that provides optimal use of personnel and technical abilities of the Company in providing services on the territory of Montenegro.

4.3 Organizacioni delovi Društva, poslovi i broj izvršilaca utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i aktom o sistematizaciji koje donosi Skupština članova Društva

4.3 The organizational parts of the Company, the business and the number of the executors are defined within the act on internal organization and within the act on the systematization which shall be adopted by the / Shareholders' Meeting of the Company

5. Delovi

5. Branch Offices

Društvo može organizovati delove u skladu sa zakonom.

The Company can organize branch offices in accordance with the law.

6. Članovi Društva

6. Shareholders of the Company

6.1 Društvo može imati najviše 30 članova.

6.1 The Company may have up to 30 shareholders.

6.2 Članovi Društva su:

6.2 Shareholders of the Company are:

(i) **SECURITAS AB**, akcionarsko društvo osnovano u skladu sa zakonima Švedske, registarski broj 556302-7241, sa sedištem u Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, Kraljevina Švedska i

(i) **SECURITAS AB**, joint stock company organized under laws of Sweden, registration number 556302-7241, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm), Kingdom of Sweden and

(ii) **gospodin Darko Perović**, JMBG 2707971260010, sa prebivalištem na adresi Žarka Zre-

(ii) **Mr. Darko Perović**, Personal Identification Number 2707971260010, with resi-



njanina 3, 81400 Nikšić, Crna Gora.

dence at Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Montenegro.

6.3	Društvo nema pravo da uputi javni poziv za sticanje svojih udela. Prenos udela u Društvu vrši se u skladu sa odredbama ovog Statuta i zakona.	6.3	The Company is not entitled to make a public invitation for acquisition of its shares. Transfer of shares in the Company is performed in line with this Statute and the law.
7.	Osnovni kapital, ulogi i udeli	7.	Base share capital, shares, contribution in Share capital
7.1	Članovi Društva obezbeđuju za osnivanje i početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1,00 EUR .	7.1	Shareholders provide for the establishment and operation of the Company funds in amount of 1.00 EUR .
7.2	Na osnovu uloga na koji se poziva u članu 7.1, SECURITAS AB stiče učešće od 75% u osnivačkom kapitalu Društva.	7.2	According to the Share that it is referring to Article 7.1, SECURITAS AB acquires 75% share of capital in the Share capital of the Company.
7.3	Na osnovu uloga na koji se poziva u članu 7.1, gospodin Darko Perović stiče učešće od 25% u osnivačkom kapitalu Društva.	7.3	According to the Share that it is referring to Article 7.1, Mr. Darko Perović acquires 25% share of capital in the Share capital of the Company.
7.4	Prava na isplatu po osnovu udela Prava Članova Društva koja imaju prema Društvu, uključujući učešće u dobiti i raspodjelu likvidacionog viška, srazmerna su udelima članova Društva u uplaćenom osnivačkom kapitalu Društva u trenutku ostvarivanja tih prava, osim u slučaju jednoglasne odluke članova Društva.	7.4	Pecuniary Rights deriving from Shares Pecuniary rights of the Shareholders towards the Company, including participation in profit and allocation of liquidation surplus, are proportionate to the Shareholder's share in the paid share capital of the Company at the time of exercise of these rights, except in case of unanimous decision of the shareholders.
7.5	Isplate Članovima Društva Sve isplate u korist Članova Društva će, osim ako nije drugačije određeno odgovarajućom odlukom, biti izvršene srazmerno njihovom učešću u osnivačkom kapitalu Društva u trenutku	7.5	Payments to Shareholders of the Company Any payments made to the Shareholders shall, unless otherwise provided in the respective resolution, be effected proportionally to its share in share capital of the Company at the



donošenja odluke o takvim isplatama.

time of delivering a resolution on such payment.

8. Povećanje osnovnog kapitala

8. Increase of the Base Share Capital

8.1 Osnovni kapital Društva može biti povećan na osnovu odluke Skupštine Članova Društva, novim ulozima ili konvertovanjem raspoloživih rezervi i neraspoređene dobiti, pod uslovom da to nije suprotno sa namenom sredstava rezervi i ako Društvo po poslednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Pored navedenog, osnovni kapital Društva može biti povećan i na drugi način, u skladu sa zakonom.

8.1 The base share capital of the Company may be increased, based on the resolution of the Shareholders' Meeting, with new contributions or by converting available reserves and undistributed profits, provided this is not contrary to the purpose of the reserves and provided the Company does not have any non-settled losses according to its last annual financial statements. Besides the above, the base share capital may be increased via other means, in compliance with the law.

8.2 Kapital Društva će se povećati pod uslovom da Skupština članova Društva donese odluku o povećanju kapitala i, shodno tome, izmeni Statut.

8.2 The Company's capital shall be increased provided that a Shareholders' Meeting resolves to increase it and to amend the Statute accordingly.

8.3 Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmena Statuta Centralnom Registru Privrednog suda.

8.3 The capital shall be considered increased only after registration of the amendments of the Statute in the Central Registry of the Commercial Court.

9. Smanjenje osnovnog kapitala

9. Decrease of the Base Share Capital

9.1 Osnovni kapital Društva može biti smanjen na osnovu odluke Skupštine Članova Društva, ali ne može biti smanjen ispod zakonski propisanog minimalnog iznosa osnovnog kapitala.

9.1 The base share capital of the Company can be decreased by the Resolution of the Shareholders' Meeting, but it cannot go below the legally proscribed minimal amount of base share capital.

9.2 Na postupak smanjenja osnovnog kapitala primenjuju se odredbe Zakona.

9.2 The Act shall apply to the procedure of base share capital decrease.

10. Organi Društva

10. Bodies of the Company



10.1	Organi Društva su: (i) Skupština Članova Društva; (ii) Izvršni direktor;	10.1	The bodies of the Company shall be: (i) Shareholders' Meeting; (ii) Executive Director;
11.	Skupština Članova Društva	11.	Shareholders' Meeting
11.1	Članovi Društva čine Skupštinu Članova Društva (" Skupština Članova Društva ").	11.1	Shareholders comprise the Shareholders' Meeting (" Shareholders' Meeting ").
11.2	Po donošenju odluka iz nadležnosti Skupštine Članova Društva, Članovi Društva su obavezni da sačine i potpišu zapisnik (izvještaj) i da zaveđu tako donete odluke u Knjigu odluka.	11.2	The shareholders are obliged to make and sign minutes when reaching decisions from the competencies of the Shareholders' Meeting and to insert those decisions in the Book of decisions.
11.3	Nadležnosti Skupštine Članova Društva Skupština Članova Društva odlučuje o sledećem: (i) imenovanju i razrešenju Izvršnog direktora i ; (ii) uslovima ugovora zaključenih sa Izvršnim direktorom, uključujući bonuse, penzije i druge dopunske aranžmane koji se tiču privilegija; (iii) odobrenju uslova i rokova u pogledu zaposlenja lica koja su odgovorna direktno Izvršnom direktoru; (iv) odobravanju finansijskih izveštaja, blagovremenom donošenju odluka i iznosima isplata članovima Društva; (v) imenovanju internih revizora ili nezavisnih revizora Društva, odobravanju njihovih nalaza i	11.3	Competencies of the Shareholders' Meeting The Shareholders' Meeting shall make decisions on the following: (i) the appointment and removal of Executive Director (ii) the terms and conditions of agreements entered with Executive Director, including bonus, pension and other subsidiary arrangements concerning benefits; (iii) The approval of employment and all the terms and conditions of the employees directly reporting to the Executive Director; (iv) the approval of financial statements, delivering the resolutions on time and amount of payments to the shareholders; (v) the appointment of internal auditors or independent auditors of the Company, the ap-



- | | |
|---|--|
| mišljenja, kao i njihovih naknada i drugih uslova njihovog angažovanja; | proval of their findings and opinions, and their remuneration and other conditions of their engagement; |
| (vi) imenovanju likvidacionih upravnika i potvrđivanju likvidacionih bilansa; | (vi) the appointment of liquidators and the confirmation of liquidation balance sheets; |
| (vii) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju, povlačenju ili ukidanju sopstvenih udela, kao i izdavanju hartija od vrednosti; | (vii) an increase or decrease of the share capital of the Company, the acquisition, withdrawal or cancellation of own shares, and the issuance of securities; |
| (viii) statusnim promenama, promenama pravne forme Društva i prestanku Društva; | (viii) changes of the status, the legal form of the Company and the termination of the Company; |
| (ix) odobravanju transakcija između Društva sa jedne strane i Izvršnog direktora i drugih lica, sa druge strane, samo ukoliko ne dolazi do sukoba interesa (ukoliko se to odobri većinom glasova Skupštine Članova koji nemaju lični interes, ukoliko su članovima Društva bile poznate sve materijalne činjenice povezane sa ličnim interesom i ukoliko je ta transakcija u interesu Društva); | (ix) approval on legal transactions between the Company, on the one hand, and Executive Director and other persons on the other hand, but only if there is no conflict of interest (if it is approved by a majority vote of the member of Shareholders' Meeting who have no personal interest, if all material facts related to personal interest were known to the shareholders and if the transaction is in the interests of the Company); |
| (x) sticanju, prodaji, davanju u zakup, opterećivanju i drugim oblicima raspolaganja imovinom čija je vrijednost veća od 10% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrednosti); | (x) the acquisition, sale, lease, pledge, and other disposals of assets value of which exceeds 10% of the Company's accounting value (property with great value); |
| (xi) raspodeli dobiti; | (xi) distribution of profits; |
| (xii) izmenama ovog Statuta; | (xii) amendments to this Statute; |
| (xiii) odlučivanje o dopunskim uplatama od strane članova Društva; | (xiii) deciding upon the additional contributions by the Share- |



	tva koje su srazmerne udelima;		holders that are proportional to shares;
	(xiv) isključenju članova Društva, prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica u slučajevima kada je potrebno odobrenje Društva;		(xiv) removal of shareholders, acceptance of new shareholders and transfer of the shares on third parties when the approval of the Company is needed;
	(xv) donošenje pravilnika o svom radu;		(xv) delivering the rule book on its work;
	(xvi) svim ostalim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom i/ili ovim Statutom u nadležnosti Skupštine Članova Društva.		(xvi) any other matters foreseen in the Act and/or this Statute as competence of Shareholders' Meeting.
11.4	Sazivanje Skupštine Članova Društva	11.4	Convening of the Shareholders' Meeting
11.4.1	Sednice Skupštine Članova Društva saziva Izvršni direktor Društva u skladu sa potrebama, ali u svakom slučaju u slučajevima propisanim Zakonom.	11.4.1	Sessions of the Shareholders' Meeting shall be convened by the Executive Director of the Company in accordance with need, but mandatory in cases proscribed by the Act.
11.4.2	Godišnja Skupština Članova Društva održava se najkasnije tri meseca nakon završetka svake finansijske godine.	11.4.2	Annual Shareholders' Meeting shall be held no later than three months as of end of a financial year.
11.4.3	Skupštinom Članova Društva predse- dava Izvršni direktor, ukoliko drugači- je ne odluči većina prisutnih i zastu- panih Članova.	11.4.3	Shareholders' Meeting presided over the Executive Director, unless other- wise decided by the majority of pre- sent Shareholders and Shareholders' Proxies.
11.4.4	Skupština Članova Društva može biti održana posredstvom konferencijskog razgovora, kao i upotrebom druge audio i video komunikacione opreme.	11.4.4	The Shareholders' Meeting can be performed through a conference call or by using other audio and visual communication equipment.
11.4.5	Izuzetno od gore navedenog, Članovi Društva mogu odluke iz nadležnosti Skupštine Članova Društva doneti i van sednice Skupštine Društva. U tom slučaju, odluka se smatra usvo- jenom ako je potpiše član Društva koji ima udeo od 50% ili više u osno-	11.4.5	Notwithstanding the above, the Shareholders may reach decisions from the competence of the Share- holders' Meeting outside of its ses- sions. In that case, a decision is deemed adopted if signed by a shareholder with a share of 50% or



vnom kapitalu Društva, ili, ako nema takvog člana, članovi koji zajedno imaju udeo od 50% ili više u osnovnom kapitalu Društva. Kada je predviđeno jednoglasno odlučivanje članova Društva, odluka će se smatrati usvojenom ako je potpisana od strane svih članova Društva.

more in the base capital of the Company, or, in case no such shareholder exists, by shareholders who jointly have a share of 50% or more in the base capital of the Company. Where unilateral voting is prescribed, a decision shall be deemed as adopted in case it is signed by all shareholders of the Company.

11.5 Odlučivanje

11.5 Decision-making

11.5.1 Članovi Društva imaju pravo glasa u Skupštini Članova Društva srazmerno svom udelu u kapitalu Društva u trenutku donošenja odluke.

11.5.1 Shareholders have voting rights in the Shareholders' Meeting proportionately to their share in the capital of the Company at the moment of deciding on a decision.

11.5.2 Osim ukoliko nije drugačije određeno zakonom ili ovim Statutom, Skupština Društva odluke donosi prostom većinom glasova članova Društva.

11.5.2 Unless differently determined by law or this Statute, the Shareholders' Meeting adopts its decisions via a simple-majority vote.

11.5.3 Odlučivanje Skupštine Članova Društva o:

11.5.3 The resolutions of the Shareholders' Meeting on:

(i) raspodeli dobiti (davanju dividendi)

(i) distribution of profits (dividends)

zahteva jednoglasnu saglasnost članova Skupštine Članova Društva.

require unanimous vote of all members of the Shareholders' Meeting.

11.5.4 Skupština Članova Društva može da odlučuje putem pisama.

11.5.4 Shareholders' Meeting shall make decision through letters.

11.6 Punomoćnici

11.6 Proxies

11.6.1 Član Društva može da ovlasti bilo koje drugo lice u skladu sa Zakonom da glasa umesto njega na Skupštini Članova Društva davanjem punomoćja u pismenoj formi.

11.6.1 A Shareholder may authorize any other person in accordance with the Act to vote at the Shareholders' Meeting instead of it by granting a written power of attorney.

11.6.2 Osim ukoliko se drugačije ne navodi u punomoćju, smatra se da je punomoćje iz člana 11.6.1 dato isključivo za sednicu Skupštine Članova Društva koja je navedena u odgovarajućem punomoćju.

11.6.2 Unless otherwise stated in the power of attorney, it shall be considered that the power of attorney from Article 11.6.1 is given only for the session of the Shareholders' Meeting mentioned in the respective power of



		attorney.
12.	Izvršni direktor	12. Executive Director
12.1	Izvršni direktor Društva (" Izvršni direktor ") predstavlja izvršni organ Društva.	12.1 Executive Director of the Company (" Executive Director ") is an executive body of the Company.
12.2	Imenovanje Izvršnog direktora imenuje i razrešava Skupština Članova Društva.	12.2 Appointment Executive Director is appointed and dismissed by the Shareholders' Meeting.
12.3	Mandat Izvršni direktor se bira na period od tri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i pre vremena biti razrešen dužnosti na koju je postavljen.	12.3 Mandate The Executive Director shall be elected for a term of three years, with possibility of re-election, but he can be relieved of duties to which he was appointed before that time.
12.4	Nadležnosti	12.4 Competencies
12.4.1	Izvršni direktor operativno rukovodi Društvom i sprovodi odluke Skupštine Članova Društva.	12.4.1 Executive Director operatively manages the Company and enforces decisions of the Shareholders' Meeting.
12.4.2	Nadležnost Izvršnog direktora uključuje sprovođenje odluka Skupštine Članova Društva, sva pitanja koja su povezana sa vođenjem poslova Društva i tekućim poslovima Društva osim pitanja koja su u nadležnosti Skupštine Članova Društva.	12.4.2 The competence of the Executive Director include enforcement of decisions of the Shareholders' Meeting, all matters related to the handling of the Company's business and on-going business of the Company, except matters which are in the competence of the Shareholders Meeting.
12.4.3	Izvršni direktor je naročito nadležan za: (i) zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom; (ii) utvrđivanje Poslovnog plana Društva; (iii) sprovođenje odluka donetih od strane Skupštine Članova Društva.	12.4.3 Executive Director is especially entrusted with: (i) representing the Company and managing of Company's affairs in accordance to the Act and this Statute; (ii) determining of the Business plan of the Company; (iii) carrying out decisions of the Shareholders' Meeting;



tva;

- | | |
|---|--|
| <p>(iv) praćenje ispravnosti finansijskih izveštaja i informacija;</p> <p>(v) upravljanje razvojem Društva;</p> <p>(vi) utvrđivanje predloga dnevnog reda sednica Skupštine Članova Društva;</p> <p>(vii) utvrđivanje predloga odluka koje donosi Skupština Članova Društva;</p> <p>(viii) predlaganje iznosa i datuma dividendi, datuma i načina isplate dividendi;</p> <p>(ix) podnošenje finansijskih izveštaja i poslovnih izveštaja, izveštaja revizora i drugih izveštaja u skladu sa zakonom na godišnjoj Skupštini Članova Društva;</p> <p>(x) osnivanje i gašenje dela Društva;</p> <p>(xi) druga pitanja u skladu sa ovim Statutom i zakonom.</p> | <p>(iv) monitoring the accuracy of financial reports and information;</p> <p>(v) managing the development of the Company;</p> <p>(vi) determining the proposal of the agenda of sessions of the Shareholders' Meeting;</p> <p>(vii) determining proposals of the Shareholders' Meeting decisions;</p> <p>(viii) proposing of the amount and date of the dividend, date and manner of payment of the dividends;</p> <p>(ix) submission of the financial reports and business reports, auditor reports and other reports in accordance with the law to the annual Shareholders Meeting;</p> <p>(x) the establishment and termination of branch offices;</p> <p>(xi) other matters in accordance with this Statute and the law.</p> |
|---|--|

12.5 Izveštavanje članova Društva

Izvršni direktor je odgovoran članovima Društva za svoj rad i obavezan je da, najmanje jednom godišnje ili češće, ukoliko je potrebno ili ukoliko to zahtevaju članovi Društva, dostavlja izveštaj o svom radu.

12.5 Reporting to the Shareholders

Executive Director is responsible to the shareholders for their work and he is obliged to, at least once a year and if necessary or requested by the shareholders more often, submit the report on his work.

13. Zastupanje

13.1 Društvo zastupa Izvršni direktor, tako što može da zastupa Društvo bez ograničenja, izuzev u slučaju iz člana 13.2 ovog Statuta, u kom slučaju mu

13. Representation

13.1 The Company is represented by the Executive Director, so that he represents the Company without limitation except as mentioned in Article 13.2



je potrebna prethodna pismena saglasnost Skupštine Članova Društva za zaključivanje takvih ugovora, aranžmana i/ili investicija.

13.2 Izvršnom direktoru biće potrebno prethodno odobrenje Skupštine Članova Društva u slučaju:

- a) zaključenja, izmena ili raskida ponuda, proračuna i ugovora sa:
 - (i) klijentima, čak i kada se odnose na poslovne potrebe Društva, čiji iznos premašuje EUR 300.000,00 (godišnji iznos u slučaju ugovora na neodređeno vreme odnosno ukupan iznos u slučaju jednokratnih ugovora);
 - (ii) dobavljačima, čak i kada se odnose na poslovne potrebe Društva, čiji iznos premašuje EUR 100.000,00 (godišnji iznos u slučaju ugovora na neodređeno vreme odnosno ukupan iznos u slučaju jednokratnih ugovora);
- b) zaključenja, izmena ili raskida bilo kog ugovora o zajmu ili finansijskog ugovora čiji iznos premašuje EUR 50.000,00 po transakciji, ili koji zajedno premašuju EUR 100.000,00 tokom perioda od jedne fiskalne godine;
- c) izvršavanja (i) garancija, obveznica ili izdavanje bilo kojih

hereof, in which case he will need a prior written approval of the Shareholders' Meeting to enter into such agreements, arrangements and/or investments.

13.2 Executive Director need a prior approval of the Shareholders' Meeting in cases of:

- a) execution, amending or termination offers, quotes and agreements with:
 - (i) clients, even if related to the business purposes of the Company, which amount involved exceeds EUR 300,000.00 (annual amount in case of agreements with indefinite duration and the total amount in case of fixed agreements);
 - (ii) suppliers, even if related to the business purposes of the Company, amount involved exceeds EUR 100,000.00 (annual amount in case of agreements with indefinite duration and the total amount in case of fixed agreements);
- b) execution, amending or termination of any loan or financing agreements which amount involved exceeds EUR 50,000.00 per transaction, or an equivalent amount in RSD, or that jointly exceed more than EUR 100,000.00 within the period of one fiscal year;
- c) performance of (i) guarantees, bonds or issue any instrument



- | | |
|--|--|
| <p>kreditnih instrumenata (izuzev čekova), čiji iznos premašuje EUR 50.000,00 pojedinačno, i (ii) založnih prava;</p> <p>d) ugovornog osiguranja koje nije odobreno godišnjim budžetom;</p> <p>e) zaključenja ugovora o međunarodnoj razmeni;</p> <p>f) zaključenja svih ugovora i preuzimanje obaveza između Društva i bilo kog od njegovih članova, Izvršnih Službenika, zaposlenih ili bilo kog povezanog lica Društva;</p> <p>g) odustajanje od bilo kog prava Društva ili kredita, kao i oslobađanje trećih lica njihovih dugovanja i/ili obaveza koje imaju prema Društvu;</p> <p>h) zaključivanja poravnjanja sa poveriocima u cilju izbegavanja stečaja Društva, kao i pokretanja stečajnog postupka;</p> <p>i) osnivanja, gašenja ili likvidacije zavisnih društava Društva;</p> <p>j) sponzorstva, donacija ili uplata u korist političkih stranaka i nevladinih organizacija, pod uslovom da je takva radnja dozvoljena zakonom;</p> <p>k) zaključivanja ugovora o lizingu koji nisu uključeni u godišnji budžet, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00;</p> <p>l) zaključivanja ugovora o zakupu koji nisu uključeni u godišnji budžet, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00;</p> | <p>of credit (except checks), which amount exceeds EUR 50,000.00 each, and (ii) pledges;</p> <p>d) contract insurance not approved in the annual budget</p> <p>e) execution of foreign exchange contracts;</p> <p>f) execution of any agreements and undertaking of obligations by and between the Company and any of its shareholders, Executive Officers, employees or any other related party to the Company;</p> <p>g) waive any Company rights or credits, as well as release third parties from their debts and/or obligations to the Company;</p> <p>h) making settlements with creditors to avoid bankruptcy of the Company, as well as file for bankruptcy;</p> <p>i) incorporating, dissolving or liquidating subsidiary companies;</p> <p>j) sponsorship of, donation or contribution to political parties and non governmental organizations, provided such act is authorized by law;</p> <p>k) concluding leasing agreements not included in the annual budget which amount involved exceeds EUR 50,000.00;</p> <p>l) conclusion of leasing agreements not included in the annual budget which amount involved exceeds EUR 50,000.00;</p> |
|--|--|



- | | |
|---|---|
| m) zaključivanja bilo kog ugovora, transakcije ili finansijskih obaveza, izvršavanja bilo koje bankarske transakcije, uključujući bez ograničenja izdavanje čekova, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00; | m) entering into any agreement, transaction or commitment, execute any banking transactions, including but not limited to the issuance of checks, which amount exceeds EUR 50,000.00; |
| n) kupovine, zalaganja kao garancije odnosno sredstva obezbeđenja, prodaje, prenosa ili raspolaganja na bilo koji način, bilo kojim učešćem Društva u kapitalu drugih društava; | n) purchase, pledge as collateral guarantee, sell, transfer or dispose of in anyway, any equity participation held by the Company in other companies; |
| o) glasanja na sednicama skupštine članova drugih društava u kojim Društvo ima učešće u kapitalu, bez obzira na to da li su njegova zavisna društva; | o) voting in shareholders' meetings of other companies in which the Company has equity participation, whether or not they are Company subsidiaries; |
| p) zaključenja u svojstvu zastupnika Društva bilo kog ugovora članova društva u kojim Društvo ima učešće u kapitalu, bez obzira na to da li su njegova zavisna društva i | p) execution, as Company representative, of any shareholders agreements in which the Company has equity interest, whether they are Company subsidiaries or not and |
| q) raspodele profita Društva; | q) distributing Company profits; |
| r) pokretanja stečajnog postupka ili zaključivanje poravnania sa poveriocima; | r) filing for bankruptcy or entering into composition with creditors; |
| s) pokretanja postupka spajanja, integracija, odvajanja ili bilo koje druge korporativne reorganizacije Društva; | s) initiation of merger, amalgamation, spin-off or any other corporate reorganization of the Company; |
| t) stvaranja svake nove klase ili vrste udela / kvota ili bilo koja izmena prava i privilegija postojećih udela / kvota; | t) creation of any new class or kind of shares / quotas or any modification to the rights and privileges of the existing shares / quotas; |
| u) bilo kog umanjenja kapitala bilo kog zavisnog društva; | u) any capital reduction of the any subsidiary of the Company; |

- | | | | |
|------------|---|------------|---|
| | v) prodaje, prenosa, kupovine, isporuke i opterećenja nepokretnosti i druge imovine Društva; | | v) sale, transfer, purchase, delivery and encumbrance of real estate and other assets of the Company; |
| | (w) zaključenja ugovora o radu i/ili ugovora o pružanju usluga, kao i drugih ugovora koji su slični ugovorima o radu i/ili ugovorima o pružanju usluga, u smislu kojih Društvo ima obavezu plaćanja iznosa koji je jednak ili veći od EUR 1.250,00 na mesečnom nivou, ili iznosa većih od EUR 15.000,00 u slučaju pojedinačnih isplata. | | (w) concluding employment and/or service agreements, as well as other agreements similar to employment and/or service agreements, pursuant to which the Company is obliged to pay an amount equal or greater than EUR 1,250.00 per month, or an amount of more than EUR 15,000.00 in case single payment is arranged. |
| 13.3 | Ograničenja u zastupanju iz članova 13.1 i 13.2 biće registrovana u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici. | 13.3 | The representation limitation from Articles 13.1 and 13.2 shall be registered with the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica. |
| 14. | Prokura | 14. | Statutory Power of Attorney |
| 14.1 | Skupština Članova Društva može dati prokuru trećim licima. | 14.1 | The Shareholder's Meeting can grant statutory power of attorney to third parties. |
| 14.2 | Prokurista je ovlašćen da zastupa Društvo u svim sudskim i vansudskim pitanjima, izuzev u pogledu transakcija koje se odnose na raspolaganje i opterećivanje nepokretne imovine. | 14.2 | The holder of a statutory power of attorney is entitled to represent the Company in all in and out of court matters, except for transactions relating to the disposal and encumbrance of real estate. |
| 14.3 | Prokura može biti data jednom ili više lica. | 14.3 | Statutory powers of attorney can be granted to one or more persons. |
| 14.4 | Prokurista ne može ustupati prokuru drugim licima. | 14.4 | A holder of statutory power of attorney cannot assign statutory power of attorney to another person. |
| 14.5 | Prokura može biti opozvana od strane Skupštine Članova Društva u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga za njeno opozivanje. | 14.5 | A statutory power of attorney can be recalled by the Shareholders' Meeting at any time without disclosing the reasons for such recalling. |
| 14.6 | Prilikom potpisivanja, prokurista će | 14.6 | When signing, the holder of a statu- |





identifikovati svoje svojstvo stavljajući oznaku "PP" pored svog potpisa.

tory power of attorney shall identify its capacity by adding the letters "PP" to its signature.

15. Prenos udela

15. Transfer of Shares

15.1 Udeli u Društvu mogu se prenositi između članova Društva bez ikakvih ograničenja.

15.1 Shares in the Company can be transferred between the shareholders thereof without limitations.

15.2 U slučaju da član Društva namerava da prenese udeo koji mu pripada (ili njegov deo) bilo kom trećem licu, obavezan je da prvo ponudi predmetni udeo (ili njegov deo) Društvu i ostalim članovima Društva pod istim ili povoljnijim uslovima u odnosu na uslove pod kojim namerava da ponudi udeo (ili njegov deo) trećem licu.

15.2 In case a shareholder intends to transfer the share held by it (or parts thereof) to a third party, it is obliged to first offer the respective share (or part thereof) to the Company and other shareholders under terms which are same or better than terms under which it intends to offer the share (or part thereof) to a third party.

15.3 Ako, u roku od 30 dana od dana kada je ponuda učinjena, ostali članovi Društva i samo Društvo ne prihvate kupovinu udela, udeo se može preneti trećem licu, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova ponuđenih ostalim članovima Društva ili samom Društvu.

15.3 If, within 30 days as of submission of the offer, other shareholders and the Company do not accept to purchase the share, the share can be transferred to a third party, under terms that are not more favourable than those offered to other shareholders and the Company itself.

15.4 Skupština Članova Društva odlučuje o ponudi iz člana 15.2 u roku od 10 dana od dana prijema ponude. U slučaju da Skupština Članova Društva ne donese odluku u datom roku, smatraće se da je Društvo odbilo tako učinjenu ponudu.

15.4 The Shareholders' Meeting decides on the offer from Article 15.2 in a period of 10 days from the receipt of the offer. In case the Shareholders' Meeting fails to adopt a decision in such period, it is considered that the Company rejected the offer made to it.

15.5 U slučaju smrti člana Društva, drugi članovi Društva i Društvo imaju pravo otkupa udela preminulog člana Društva po tržišnoj ceni. Ukoliko drugi članovi Društva i Društvo ne otkupe udeo preminulog člana Društva, taj udeo će se povući u skladu sa odredbama Zakona o smanjenju kapitala. Prenos odnosnog udela naslednicima preminulog člana Društva je isklju-

15.5 In case of death of a shareholder, other shareholders and the Company itself have a right to buy-out the share of the deceased shareholder under market price. If other shareholders and the Company do not buy-out the share of the deceased shareholder, such share shall be cancelled in accordance to the rules of the Act on capital decrease. Transfer of the respective share to successors of the

čen, u skladu sa Zakonom.

16. Organizaciona pitanja

Organizaciona pitanja Društva biće utvrđena internim aktima Društva.

17. Dobit

17.1 Dobit Društva predstavlja finansijski rezultat poslovnih operacija tokom jedne poslovne godine, koji je postignut nakon umanjenja na ime svih poslovnih rashoda, uključujući sve zarade zaposlenih i sva druga plaćanja koja su učinjena na ime doprinosa, poreza i drugih poreskih obaveza. Skupština Članova Društva raspolaže i odlučuje o raspodeli dobiti.

17.2 Raspodela dobiti neće se vršiti u naredne tri godine (2010, 2011 i 2012 godine), osim u slučaju postojanja jednoglasnosti članova Društva.

18. Zaštita na radu i zaštita čovekove sredine

18.1 Članovi Društva, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje delatnosti na način kojim se osiguravaju bezbednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

18.2 Društvo i delovi Društva su dužni da obavljaju svoje delatnosti, čuvaju vrednost i obezbeđuju potrebne uslove za zaštitu i unapređenje čovekove sredine i da sprečavaju uzroke i otklanjaju posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrednosti životne sredine.

deceased shareholder is excluded in accordance with the Act.

16. Organizational Issues

The organizational issues of the Company shall be determined by internal acts of the Company.

17. Profit

17.1 The Company's profit is a financial result in business operations during one business year which is achieved after deduction of all business costs, including all employees' incomes and all other payments made in the name of contributions, taxes and other fiscal obligations. The Shareholders' Meeting disposes and decides upon allocation of profit.

17.2 Distribution of profits shall not be made in the next three years (2010, 2011 and 2012), except in the case of unanimity Shareholders of the Company.

18. Occupational Health and Safety and Environmental Protection

18.1 Shareholders of the Company, bodies and employees of the Company are required to organize activities in a way that ensures safety at work and to undertake and implement necessary safety measures and environmental protection in accordance with the laws regulating this area.

18.2 Company and parts of the Company are obliged to carry out their activities, preserve value and ensure the necessary conditions for the protection and promotion of environmental causes and to prevent and eliminate the consequences of which threaten the natural and the work created



value of environment.

19. Pečat i Štambilj

19.1 Društvo ima pečat koji je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstem po obodu: društvo za obezbjeđenje imovine i lica. Po sredini pečata piše ime društva "GUARDIAN" doo Nikšić. Pečat je pisan latinicom.

19.2 Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika sa tekstem po gornjoj ivici: "GUARDIAN" doo. U sredini je oznaka "Broj", a pri dnu je oznaka "Nikšić, dana". Štambilj je pisan latinicom.

20. Memorandum Društva

20.1 U pravnom prometu, službenim odnosima i u prepisci sa pravnim i fizičkim licima Društvo koristi memorandum, koji sadrži elemente u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.

20.2 Sadržaj i oblik memoranduma utvrđuje Izvršni Direktor Društva.

21. Knjiga isprava

21.1 Društvo vodi knjigu primljenih isprava, u koji se uvode sve isprave koje su adresirane na Društvo.

21.2 Društvo vodi knjigu izdatih isprava u koji se uvode sve isprave koje su izdate od strane Društva.

21.3 Postupak zavođenja poslatih i izdatih isprava preciznije se reguliše odlukom Izvršnog direktora.

19. Seal and stamp

19.1 The Company has a seal that is of a round shape, with a diameter of 3 cm, with text on the edge: društvo za obezbjeđenje imovine i lica. In the middle of the seal reads name of the Company "GUARDIAN" doo Nikšić. The seal is written in Latin script.

19.2 The company has its stamp that is rectangular shape with text on the top edge: "GUARDIAN" doo. In the middle of the stamp is label "Number", and in the bottom of the stamp is label "Nikšić, date". The stamp is written in Latin script.

20. Letterhead of the Company

20.1 In legal transactions, official relations and in correspondence with legal entities and natural persons, the Company shall use a letterhead, containing elements in accordance with the law and the provisions of this Statute.

20.2 The content and form of letterhead is established by the Executive Director of the Company.

21. Book of Received Documents

21.1 Company has a book of received documents in which all documents addressed to the Company are recorded.

21.2 Company has a book of issued documents in which all documents issued by the Company are recorded.

21.3 Procedure of recording issued and received documents shall be more precisely regulated by a decision of the Executive Director.

21.4 Društvo može imati i druge delovodne knjige, u skladu sa zakonom i odlukom Izvršnog direktora.

21.4 Company may have other books of records, in accordance to law and decisions of the Executive Director.

22. Primena zakona

22. Application of the law

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom direktno će se primenjivati odredbe Zakona.

The Act shall apply directly on issues that are not defined in this Statute.

23. Izmene i dopune

23. Changes and Amendments

Sve izmene i dopune ovog Statuta vršiće se posredstvom odluka Skupštine Članova Društva u skladu sa ovim Statutom.

All changes and amendments to this Statute shall be effected by the resolution delivered by the Shareholders' Meeting in accordance with this Statute.

24. Stupanje na snagu

24. Coming into force

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

This Statute shall come into force on the day of its adoption, and begins to produce legal effects as of the date of registration of the Company with the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica.

SECURITAS AB


Pawel Rafalski

po punomoćju / under Power of Attorney


Darko Perović

lično / personally

Ov. br. 204 201. 0

Potvrđuje se da PAWEL RAJKOWSKI
Dariusz PEROWI

zvojeručno potpisao-li PAWEL RAJKOWSKI ovu ispravu - priznao-li
svoj potpis na ovoj ispravi.

Istovjetnost imenovanog-ih utvrđena je na osnovu lične
karte br. PAWEL izdate _____
201. ____ od _____ odnosno svjedocima _____
čija je istovjetnost utvrđena _____

Taksa za ovjoru od eur 12 naplaćena je i poništena.

Osnovni sud u Nikšić Ovlašćenik / list / članik suda

Dana 09.08 201. ____



Republika Crna Gora

Centralni registar Privrednog suda

Marka Miljanova 54

Podgorica

IZJAVA

Ja, Darko Perović, [redacted] sa prethodnom adresom [redacted] u Nikšiću, kao osnivač društva za obezbjeđenje imovine i lica Guardian d.o.o Nikšić (u daljem tekstu: "**Društvo**"), sam saglasan da se, nakon potpisivanja Ugovora o prenosu udela u Društvu zaključenog 09. avgusta 2010. godine sa kupcem – privrednim društvom Securitas AD iz Švedske, izvrše odgovarajuće promene podataka o Društvu u Centralnom registru Privrednog suda u Crnoj Gori bez mog ličnog prisustva, kao i nezavisno od isplate kupoprodajne cene.

Davalac izjave



Ov. br. 9767/2010

Ja, Perović Darko

potpisao-li ugovoru ovu ispravu - priznao-li
da ovoj ispravi.


istost imenovanog-ih utvrđena je na osnovu lične
A. R. izdate _____

_____ odnoco svjedocima _____

istost utvrđena _____

za ovjeru od eur 3 naplaćena je i poništena.

Privredni sud u Niški Ovlašćeni službenik suda
ne 23.8 2010



MORAVČEVIĆ VOJNOVIĆ ZDRAVKOVIĆ
ORTAČKO ADVOKATSKO DRUŠTVO

Republika Crna Gora
Centralni registar Privrednog suda
Marka Miljanova 54
Podgorica

Datum: 18. avgust 2010. godine

Predmet: **Prilog uz zahtjev za registraciju promjene podataka – ograničenja prava na zastupanje**

Poštovani,

Imajući u vidu odredbe Statuta društva za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d.o.o, sa sedištem u Nikšiću, na adresi Alekse Backovića br. 105, registarski broj 50186713 ("**Društvo**"), Izvršni direktor zastupa Društvo zastupa bez ograničenja. Međutim, u skladu sa članom 13.1 i 13.2 Statuta Društva, Izvršnom Direktoru je potrebno prethodno pisano odobrenje Skupštine Članova Društva za zaključivanje sledećih ugovora/aranžmana i/ili investicija:

- a) zaključenja, izmena ili raskida ponuda, proračuna i ugovora sa:
 - (i) klijentima, čak i kada se odnose na poslovne potrebe Društva, čiji iznos premašuje EUR 300.000,00 (godišnji iznos u slučaju ugovora na neodređeno vreme odnosno ukupan iznos u slučaju jednokratnih ugovora);
 - (ii) dobavljačima, čak i kada se odnose na poslovne potrebe Društva, čiji iznos premašuje EUR 100.000,00 (godišnji iznos u slučaju ugovora na neodređeno vreme odnosno ukupan iznos u slučaju jednokratnih ugovora);
- b) zaključenja, izmena ili raskida bilo kog ugovora o zajmu ili finansijskog ugovora čiji iznos premašuje EUR 50.000,00 po transakciji, ili koji zajedno premašuju EUR 100.000,00 tokom perioda od jedne fiskalne godine;

- c) izvršavanja (i) garancija, obveznica ili izdavanje bilo kojih kreditnih instrumenata (izuzev čekova), čiji iznos premašuje EUR 50.000,00 pojedinačno, i (ii) založnih prava;
- d) ugovornog osiguranja koje nije odobreno godišnjim budžetom;
- e) zaključenja ugovora o međunarodnoj razmeni;
- f) zaključenja svih ugovora i preuzimanje obaveza između Društva i bilo kog od njegovih članova, Izvršnih Službenika, zaposlenih ili bilo kog povezanog lica Društva;
- g) odustajanje od bilo kog prava Društva ili kredita, kao i oslobađanje trećih lica njihovih dugovanja i/ili obaveza koje imaju prema Društvu;
- h) zaključivanja poravnjenja sa poveriocima u cilju izbegavanja stečaja Društva, kao i pokretanja stečajnog postupka;
- i) osnivanja, gašenja ili likvidacije zavisnih društava Društva;
- j) sponzorstva, donacija ili uplata u korist političkih stranaka i nevladinih organizacija, pod uslovom da je takva radnja dozvoljena zakonom;
- k) zaključivanja ugovora o lizingu koji nisu uključeni u godišnji budžet, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00;
- l) zaključivanja ugovora o zakupu koji nisu uključeni u godišnji budžet, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00;
- m) zaključivanja bilo kog ugovora, transakcije ili finansijskih obaveza, izvršavanja bilo koje bankarske transakcije, uključujući bez ograničenja izdavanje čekova, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00;
- n) kupovine, zalaganja kao garancije odnosno sredstva obezbeđenja, prodaje, prenosa ili raspolaganja na bilo koji način, bilo kojim učešćem Društva u kapitalu drugih društava;
- o) glasanja na sednicama skupštine članova drugih društava u kojim Društvo ima učešće u kapitalu, bez obzira na to da li su njegova zavisna društva;
- p) zaključenja u svojstvu zastupnika Društva bilo kog ugovora članova društva u kojim Društvo ima učešće u kapitalu, bez obzira na to da li su njegova zavisna društva i
- q) raspodele profita Društva;
- r) pokretanja stečajnog postupka ili zaključivanje poravnjenja sa poveriocima;


- s) pokretanja postupka spajanja, integracija, odvajanja ili bilo koje druge korporativne reorganizacije Društva;
- t) stvaranja svake nove klase ili vrste udela / kvota ili bilo koja izmena prava i privilegija postojećih udela / kvota;
- u) bilo kog umanjenja kapitala bilo kog zavisnog društva;
- v) prodaje, prenosa, kupovine, isporuke i opterećenja nepokretnosti i druge imovine Društva;
- w) zaključenja ugovora o radu i/ili ugovora o pružanju usluga, kao i drugih ugovora koji su slični ugovorima o radu i/ili ugovorima o pružanju usluga, u smislu kojih Društvo ima obavezu plaćanja iznosa koji je jednak ili veći od EUR 1.250,00 na mesečnom nivou, ili iznosa većih od EUR 15.000,00 u slučaju pojedinačnih isplata.

U prilogu Zahtjeva za registraciju promjene podataka nalazi se original Statuta Društva potpisanog dana 09. avgusta 2010. godine, čiji članovi 13.1 i 13.2 sadrže gore navedena ograničenja prava na zastupanje Društva. Navedeni Statut smatra se aktom kojim su ograničena prava Izvršnog direktora Društva na zastupanje Društva.

Molimo Vas da u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici izvršite registraciju ograničenja prava na zastupanje Društva od strane Izvršnog Direktora koja su navedena u ovom Prilogu Zahtjeva za registraciju promjene podataka, odnosno u članovima 13.1 i 13.2 Statuta Društva.

U slučaju bilo kakvih pitanja, možete nam se obratiti na telefon 011-3202-600.

S poštovanjem,



Ana Tomić

po punomoćju

SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Mi, **Društvo za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d.o.o. Nikšić**, društvo sa ograničenom odgovornošću sa sedištem u Nikšiću na adresi Alekse Backovića br. 105, 81400 Nikšić, Republika Crna Gora, sa registracionim brojem 50186713/014 (u daljem tekstu "**Guardian**")

ovim ovlašćujemo:

Moravčević, Vojnović & Zdravković



odnosno ponaosob sledeće advokate i advokatske pripravnike

Relju Zdravkovića,
adv. leg. br. 4701;

Srećka Vujakovića
adv. leg. br. 5468;

Andreju Vražalića,
adv. leg. br. 5385;

Vuka Vasiljevića,
adv. leg. br. 5638;

Aleksu Anđelkovića
br. leg. advokatskih pripravnika 3562;

Antu Kneževića,
br. leg. advokatskih pripravnika 2863;

Anu Tomić,
br. leg. advokatskih pripravnika 539;

(u daljem tekstu: "**MVZ oad**")

da nas u potpunosti zastupaju u svim pravnim i drugim radnjama pred svim organima i trećim licima, u preduzimanju svih radnji i potpisivanju

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

We, **Društvo za obezbjeđenje imovine i lica "GUARDIAN" d.o.o. Nikšić**, a limited liability company with the corporate seat in Nikšić on business address Alekse Backovića br. 105, 81400 Nikšić, Republic of Montenegro, and registration Number 50186713/014 (hereinafter referred to as: "**Guardian**")

hereby grant power of attorney to:

Moravčević, Vojnović & Zdravković

i.e. to the each of following attorneys and trainee attorneys separately

Relja Zdravković,
Bar Association ID no. 4701;

Srećko Vujaković
Bar Association ID no. 5468;

Andreja Vražalić,
Bar Association ID no. 5385;

Vuk Vasiljević,
Bar Association ID no. 5638;

Aleksa Anđelković
Bar Association ID no. 3562;

Ante Knežević,
Bar Association ID no. 2863;

Ana Tomić,
Bar Association ID no. 539;

(hereinafter: "**MVZ oad**"),

to fully represent us in all legal and other matters in front of all authorities and third parties, in performing all activities and signing

sve dokumentacije neophodne za registraciju promene podataka u Registru privrednih subjekata pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici Republike Crne Gore (u daljem tekstu: "CRPS").

MVZ oad je naročito ovlašćen (uključujući, ali ne ograničavajući):

1. da se dogovori o sadržini i formi, da odobri, izradi, potpiše i podnese zahtev za registraciju promene podataka u vezi Guardian-a, uključujući, bez ograničenja, promene statuta i članova Guardian-a;
2. da sprovede postupak registracije promene podataka u vezi Guardian-a u registru privrednih subjekata pri CRPS-u, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme rešenje o upisu promene podataka, u naše ime i za naš račun;
3. da nas zastupa i potpisuje bilo koje druge akte neophodne ili potrebne u cilju registracije promene podataka, u naše ime i za naš račun;
4. da dostavi i primi sve dokumente, kao i da obavi sve druge pravne i faktičke radnje koje su neophodne ili prikladne u vezi sa pitanjima navedenim u tačkama 1. do 3, u naše ime i za naš račun;

Potpisom ovog punomoćja potpisnici potvrđuju da je Guardian društvo sa ograničenom odgovornošću sa sedištem u Nikšiću na adresi Alekse Backovića br. 105, 81400 Nikšić, Crna Gora, privredno društvo osnovano i koje validno posluje u skladu sa zakonima Crne Gore i da su potpisnici ovlašćena lica za zastupanje ovog privrednog društva i da mogu davati izjave i preduzimati druge pravne radnje u ime i za račun ovog privrednog društva.

all documents necessary for the change of data registered in the Companies' Registry within the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica of the Republic of Montenegro (hereinafter: "CRPS").

MVZ oad is in particular authorized (including but not limited):

1. to agree the form and content of, to approve, complete, sign, execute and deliver the request for registration of a change of data of Guardian, including, without limitation, changes to the statute and the shareholders of Guardian;
2. to perform the registration of a change of data of Guardian with the Companies' Registry within the CRPS, as well as to upon performed registration takeover the decision on registration of the change of data, in our name and on our behalf;
3. to represent us and to sign any other act necessary or required for the goal of registration of a change of data, in our name and on our behalf;
4. to deliver and receive all documents, as well as to perform all other legal and factual acts necessary or advisable in connection with the issues mentioned in items 1. to 3, in our name and on our behalf;

The undersigned declare in lieu of an oath that Guardian, a limited liability company with a seat on business address Alekse Backovića br. 105, 81400 Nikšić, Montenegro, is a company duly established and existing under the laws of Montenegro and that they are authorized to represent this company by its signature on this very day and to make legally binding declarations on behalf of this company.

Ovo ovlaštenje sastavljeno je na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju nesaglasnosti između tekstova ovog ovlaštenja na crnogorskom i engleskom jeziku, primeniće se tekst ovog ovlaštenja na crnogorskom jeziku. Engleski tekst ovog ovlaštenja je samo prevod i nema pravno dejstvo.

This Power of Attorney has been written in Montenegrin and English languages. In case of discrepancies between the English and Montenegrin texts hereof, the Montenegrin text hereof shall be applied. The English text hereof is only a translation and has no legal effect.

Ovo ovlaštenje je samostalno i neograničeno, i važi do opoziva istog.

This power of attorney is independent and unlimited, and is valid until its cancellation.

Budva, 09. avgust 2010. godine

Budva, 09 August 2010


Guardian d.o.o. Nikšić
Ratko Popović
izvršni direktor / executive director

Darko Perović

lice ovlašćeno za zastupanje / person authorized for signing

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom, Skupština članova Društva za obezbjeđenje imovine i lica Guardian d.o.o. Nikšić, registracioni broj 50186713, sa sedištem u Nikšiću, Crna Gora, na adresi Alekse Backovića 105 ("**Društvo**") dana 09.09.2010. godine donosi

In accordance with the Companies' Act and the Statutes, the Shareholders' Meeting of the Company for Security of Persons and Property Guardian d.o.o. Nikšić, registration number 50186713, seated in Nikšić, Montenegro at the address Alekse Backovića 105 ("**Company**") on the day of 09.09.2010 adopted the

O D L U K U
o razrešenju ovlašćenog zastupnika

DECISION
on removal of authorized representative

Član 1.

Article 1

Gospodin **Ratko Popović**, J [redacted]
se ovim razrešava sa
zastupnika Društva.

Mr. **Ratko Popović**, personal number
[redacted] hereby removed from the po-
sition of representative of the Com-
pany.

Član 2.

Article 2

Ova odluka sastavljena je na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju nesaglasnosti između verzija teksta ove odluke na crnogorskom i na engleskom jeziku primeniće se verzija na crnogorskom jeziku. Verzija teksta ove odluke na engleskom jeziku je samo prevod i nema pravno dejstvo.

This Decision has been made in Montenegrin and in English languages. In case of discrepancies between the versions hereof in Montenegrin and English languages, the Montenegrin text hereof shall be applied. The English text hereof is only a translation and it has no legal effect.

Član 3.

Article 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

Guardian d.o.o. Nikšić

Skupština članova / Shareholders' Meeting



Pawel Rafalski

predsednik Skupštine članova / president of the Shareholders' Meeting



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Država:** Švedska
Ova javna isprava
2. **potpisana je od strane** Anna-Karin Östin
3. **u svojstvu** Službenika
4. **snabdevena je žigom / pečatom** Bolagsverket,
Švedske kancelarije za Registraciju privrednih društava

Overena

5. u Stokholmu
6. dana 30.06.2010. godine

7. **od strane** Anne-Marie Bonde
Javnog beležnika

ČLAN 57

8. Br. 2026

9. Žig / pečat:

10. Potpis:

[potpis nečitak]

ČLAN [okrugli pečat]

JAVNI BELEŽNIK U STOKHOLMU

[grb]

ANNE-MARIE BONDE



B106349910

Strana 1

[logo]

Bolagsverket

Švedska kancelarija za Registraciju
privrednih društava

POTVRDA O REGISTRACIJI

Registarski broj: 556302-7241
Datum registracije: 1987-08-19
Naziv društva: Securitas AB
Adresa: Box 12307
102 28 STOKHOLM
Registrovana kancelarija: Stokholm
Osnivački kapital: SEK 365 058 897

[okrugli žig]
Bolagsverket
[grb]
Švedska kancelarija za Registraciju
privrednih društava

Društvo je registrovano kao javno društvo sa ograničenom odgovornošću

ČLAN ODBORA, GENERALNI DIREKTOR


571209-3995 Göransson, Alf Göran, Rosbackestigen 5, 181 46 LIDINGÖ

ČLAN ODBORA, PREDSEDNIK ODBORA

470515-6638 Schörling, Melker Yngve Georg, Storgatan 57,
115 23 STOKHOLM

ČLANOVI ODBORA

580109-6982 Bergman Israelson, Susanne E, Sigfrid Edströms gata 36,
724 66 VÄSTERÅS
Predstavnik zaposlenih
570429-6259 Cappelen, Ulf Fredrik, Strandvägen 59 5tr, 115 23 STOKHOLM
650505-1075 Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A, Rydboholms Gård,
184 92 ÅKERSBERGA
550505-6621 Ehrling, Marie Elisabeth, Birger Jarlsgatan 69,
113 56 STOKHOLM
620412-0148 Falkengren, Annika Katarina, Narvavägen 24, 5tr,
115 22 STOKHOLM
460217-4379 Graham, Stuart Edward, 201 Clarkson Lane, Vero Beach,
FLORIDA 32963, USA



621114-0303 Hjälms, Åse Elizabet, Tranebergsvägen 50, 167 44 BROMMA
Predstavnik zaposlenih

460817-3557 Palmstierna, Carl Fredrik Otto, Strandvägen 59,
115 23 STOKHOLM

591210-5037 Prang, Jan Martti, Allhelgonagatan 14, 415 13 GÖTEBORG
Predstavnik zaposlenih

781207-0329 Schörling Högberg, Kerstin Sofia M, Villagatan 24, 2 tr,
114 32 STOKHOLM



B106349910

Strana 2

[logo]

Bolagsverket

POTVRDA O REGISTRACIJI

Švedska kancelarija za Registraciju
privrednih društava

Registarski broj: 556302-7241

Datum registracije: 1987-08-19

Naziv društva: Securitas AB

ZAMENICI ČLANOVA ODBORA

611220-0115 Fanberg, Rolf Thomas, Klippgatan 1 Bv, 856 32 SUNDSVALL
Predstavnik zaposlenih

DRUGA LICA OVLAŠĆENA DA POTPISUJU U IME I ZA RAČUN DRUŠTVA

661003-0154 Lindström, Jan Axel, Boängsvägen 50 N, 741 92 KNIVSTA

REVIZORI

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOKHOLM
Koga zastupa: 66113-2934

GLAVNI I ODGOVORNI REVIZOR

66113-2934 Nyllinge, Ulf Peter, Valkyriavägen 7 B, 182 67 DJURSHOLM

OVLAŠĆENJA ZA ZASTUPANJE

Pored odbora direktora,

zajednički od strane bilo koja dva od sledećih lica

Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A

Göransson, Alf Göran

Lindström, Jan Axel

Schörling, Melker Yngve Georg

ovlašćeni su da potpisuju u ime i za račun društva.

Nadalje, Generalni direktor je u okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti takođe ovlašćen da potpisuje u ime i za račun društva.

NAPOMENA:



Imajući u vidu da je 10 članova i 0 zamenika članova postavljeno za članove odbora direktora, ne računajući predstavnike zaposlenih, odbor je nepotpun.


POSLOVNA GODINA

Registrovana poslovna godina: 0101 - 1231

Poslednji godišnji izveštaj koji je podnet pokriva finansijski period 20090101-20091231

DATUM REGISTRACIJE AKTUELNOG I RANIJIH NAZIVA DRUŠTVA

1995-06-02	Securitas AB
1988-03-04	Securitas Aktiebolag
1987-08-19	Securitas Holding Aktiebolag



B106349910

Strana 3

[logo]

Bolagsverket

POTVRDA O REGISTRACIJI

Švedska kancelarija za Registraciju
privrednih društava

Registarski broj: 556302-7241

Datum registracije: 1987-08-19

Naziv društva: Securitas AB

SUNDSVALL, 2010-06-28

[okrugli pečat]

Ex officio

Bolagsverket

[grb]

[potpis nečitak]

Švedska kancelarija za Registraciju
privrednih društava

Anna-Karin Östin



B106349910

Strana 4

[logo]

Bolagsverket

POTVRDA O REGISTRACIJI

Švedska kancelarija za Registraciju
privrednih društava

Registarski broj: 556302-7241

Datum registracije: 19.08.1987.

Naziv društva: Securitas AB

Predmet poslovanja društva:

Društvo će - neposredno ili posredno kroz zavisna društva - obavljati poslove obezbeđenja, pružati usluge i prodavati proizvode u okviru delatnosti obezbeđenja, posedovati i upravljati nepokretnom i pokretnom imovinom, kao i druge poslovne aktivnosti koje su kompatibilne sa navedenim.

Sundsvall, dana 28.06.2010. godine

[okrugli pečat]

Ex officio


Bolagsverket

[grb]

[potpis nečitak]

Švedska kancelarija za Registraciju
privrednih društava

Anna-Karin Östin




Kraj prevoda

Potvrđujem da ovaj prevod u potpunosti odgovara izvorniku koji je sastavljen na engleskom jeziku. Kopija izvornika je priložena uz ovaj prevod.

Broj dnevnika: 132/2010

Novi Sad, dana 14.07.2010. godine



Srdana Petronijević
Advokat Srdana Petronijević
Stalni sudski tumač za engleski jezik

Postavljena rešenjem Pokrajinskog sekretara za propise, upravu i nacionalne manjine AP Vojvodine broj 101-74-00102/2007-01 od 26.03.2008. godine.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Sweden

This public document

2. has been signed by Anna-Karin Östin

3. acting in the capacity of Officer

4. bears the seal/stamp of Bolagsverket,

The Swedish Companies Registration Office

Certified

5. at Stockholm

6. the 30.06.2010

7. by Anne-Marie Bonde

Notary Public

8. No 2026

9. Seal/stamp:

10. Signature:



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anne-Marie Bonde".



Registration number: 556302-7241
 Date of registration: 1987-08-19
 Company name: Securitas AB
 Address: Box 12307
 102 28 STOCKHOLM
 Registered office: Stockholm
 Share capital: SEK 365 058 897



The company is registered as a public limited liability company

BOARD MEMBER, MANAGING DIRECTOR

571209-3995 Göransson, Alf Göran, Rosbackestigen 5, 181 46 LIDINGÖ

BOARD MEMBER, CHAIRMAN OF THE BOARD

470515-6638 Schörling, Melker Yngve Georg, Storgatan 57,
115 23 STOCKHOLM

BOARD MEMBERS

580109-6982 Bergman Israelsson, Susanne E, Sigfrid Edströms gata 36,
724 66 VÄSTERÅS
Employee representative
 570429-6259 Cappelen, Ulf Fredrik, Strandvägen 59 5tr, 115 23 STOCKHOLM
 650505-1075 Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A, Rydboholms Gård,
184 92 ÅKERSBERGA
 550505-6621 Ehrling, Marie Elisabeth, Birger Jarlsgatan 69,
113 56 STOCKHOLM
 620412-0148 Falkengren, Annika Katarina, Narvavägen 24, 5tr,
115 22 STOCKHOLM
 460217-4379 Graham, Stuart Edward, 201 Clarkson Lane, Vero Beach,
FLORIDA 32963, USA
 621114-0303 Hjälms, Åse Elisabet, Tranebergsvägen 50, 167 44 BROMMA
Employee representative
 460817-3557 Palmstierna, Carl Fredrik Otto, Strandvägen 59,
115 23 STOCKHOLM
 591210-5037 Prang, Jan Martti, Allhelgonagatan 14, 415 13 GÖTEBORG
Employee representative
 781207-0329 Schörling Högberg, Kerstin Sofia M, Villagatan 24, 2 tr,
114 32 STOCKHOLM

CONTD.



Registration number: 556302-7241

Date of registration: 1987-08-19

Company name: Securitas AB

DEPUTY MEMBERS OF THE BOARD

611220-0115 Fanberg, Rolf Thomas, Klippgatan 1 Bv, 856 32 SUNDSVALL
Employee representative

OTHER PERSONS AUTHORIZED TO SIGN ON BEHALF OF THE COMPANY

661003-0154 Lindström, Jan Axel, Boängsvägen 50 N, 741 92 KNIVSTA

AUDITORS

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM
Represented by: 661113-2934

PRINCIPALLY RESPONSIBLE AUDITOR

661113-2934 Nyllinge, Ulf Peter, Valkyrjävägen 7 B, 182 67 DJURSHOLM

SIGNATORY POWER

In addition to the board of directors,
any two jointly of

Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A

Göransson, Alf Göran

Lindström, Jan Axel

Schörling, Melker Yngve Georg

are entitled to sign on behalf of the company.

Furthermore, the Managing Director, in his normal business activities,
is also entitled to sign on behalf of the company.

NOTE:

Since 10 members and 0 deputy members have been stipulated for the
board of directors, apart from the employee representatives, the board
is incomplete.

FINANCIAL YEAR

Registered financial year: 0101 - 1231
Latest annual report submitted covers financial
period 20090101-20091231


DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS COMPANY NAMES

1995-06-02 Securitas AB

1988-03-04 Securitas Aktiebolag

1987-08-19 Securitas Holding Aktiebolag

CONTD.




Registration number: 556302-7241
Date of registration: 1987-08-19
Company name: Securitas AB

SUNDSVALL 2010-06-28
Ex officio


Anna-Karin Östin





Registration number: 556302-7241
Date of registration: 19th August 1987
Company name: Securitas AB



Objects of the company:

The company shall – directly or indirectly through subsidiaries – carry on security business, provide services and products within the security line of business, own and administer real and movable estate, as well as carry on business compatible therewith.

Sundsvall, 28th June 2010
Ex officio


Anna-Karin Östin



Firma i sjedište subjekta upisa		Društvo za obezbjeđenje imovine i lica Guardian d.o.o. Nikšić, Alekse Backovića 105, Nikšić, Crna gora	
Broj registarskog uložka registarskog suda, i njegovo sedište		50186713, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici	
OVJERENI POTPISI LICA OVLAŠĆENIH ZA ZASTUPANJE			
Red. broj	Prezime i ime	Lični broj	Svojeručni potpis
1	Darko Perović		
2			
3			
4			
Potvrđuje se da su imenovani svojeručno potpisali ovu ispravu. Istovjetnost imenovanih utvrđena je na osnovu:			
Red. broj	Prezime i ime	Broj lične karte izdate od, broj pasoša i sl.	
1	Darko Perović		
2			
3			
4			
Taksa za ovjeru od <u>3€</u> naplaćena i poništena na molbi za ovjeru <u>Osnovni sud Nikšić</u> (Naziv suda, odnosno organa za ovjeru i sjedište)			
			Ovlašćeni radnik, 





CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 29.04.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, regulator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ** broj 174068 od 29.04.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Darko Perović

dana 29.04.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :statuta, naziva **DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ** - registarski broj **5-0186713/ 016**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (statuta, naziva) u privrednom društvu **DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

10.06. 2011. ✓



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj 5-0186713/ 016
Matični broj 02387620

Datum promjene podataka: 29.04.2011

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: statuta, naziva

Datum zaključivanja ugovora: 01.09.2003

Datum donošenja Statuta: 01.09.2003

Adresa obavljanja djelatnosti: UL.ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105

Adresa za prijem službene pošte: UL.ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105

Pretežna djelatnost: 8020 Usluge sistema obezbedenja

Datum izmjene Statuta: 21.04.2011

Mjesto: NIKŠIĆ

Sjedište: NIKŠIĆ

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1.00€

(Novčani 1.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

Adresa:

DARKO PEROVIĆ -

Udio: 25%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

SECURITAS AB.

Registarski broj: 556302-7241

Udio: 75%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

Darko Perović -

Ovlašćeni zastupnik

Pojedinačno- ()

Izvršni direktor - ograniceno(Ograničenja ovlašćenja u prometu izvršnog direktora privrednog društva "GUARDIAN" D.O.O. mogu se saznati javnim uvidom u dokumentaciju dostavljenoj Centralnom

registru Privrednog suda Crne Gore)
Pojedinačno- ()

Djelovi društva

Naziv:
POSLOVNA JEDINICA "SECURITAS MONTENEGRO"
BUDVA 02387620/0001

Darko Perović 2707971260010

74600 Delatnost traženja lica i zaštite

Adresa:

JADRANSKI PUT BB, PC"BSP" LOKAL BROJ 12 BUDVA

Izdato 10.06.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković

Valentina Marković

SPECIJALNO PUNOMOĆJE

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Page 1 of 2

Mi, **SECURITAS AB**, akcionarsko društvo organizovano u skladu sa propisima Švedske, registarski broj 556302-7241, sa registrovanim sjedištem na adresi Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stokholm, Kraljevina Švedska, ("Vlastodavac") ovlašćujemo

We, **SECURITAS AB**, joint stock company organized under laws of Sweden, with corporate ID number 556302-7241, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, Kingdom of Sweden ("Principal"), hereby authorize

Pawela Rafalskog, iz ul. Szenkierow 1/99, 01-181 Varšava, Poljska, broj pasoša AK 3655607 izdatog od strane Wojewoda Mazowiecki

Pawel Rafalski, from ul. Szenkierow 1/99, 01-181 Warsaw, Poland, passport number AK 3655607, issued by Wojewoda Mazowiecki

(u daljem tekstu "Zastupnik")

(hereinafter referred to as "Attorney")

da u naše ime i za naš račun kao osnivača "Društva za obezbjeđenje imovine i lica Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić", osnovanim u skladu sa pravom Crne Gore, sa sedištem u ulici Alekse Backovića 105, Nikšić, upisanim u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 50186713 ("Društvo")


to in our name and our behalf as a shareholder of the company "Društvo za obezbjeđenje imovine i lica Guardian d.o.o. Nikšić", organized under laws of Montenegro, with its seat at Alekse Backovića 105, Nikšić registered in the Central Registry with the Commercial Court in Podgorica under registration number 50186713 (the "Company")

1. potpiše i overi potpis na Statutu Društva;
2. potpiše Odluku o promeni naziva Društva;
3. preduzme sve pravne i faktičke radnje i da potpiše sva dokumenta u vezi sa radnjama iz tačaka 1. i 2. iznad;
4. dalje prenese svako i bilo koje pravo koje mu je ovim ovlašćenjem dato.

- 1 sign and certify its signature on the Statute of the Company;
- 2 sign a Decision on change of the name of Company;
- 3 perform all legal and factual acts and to sign all documents related to points 1 and 2 above;
- 4 further assign all and any of the rights granted to them herewith.

Ovim Specijalnim punomoćjem se potvrđuje ovlašćenje Zastupnika da u ime Vlastodavca potpiše Statut i Odluku o promeni naziva Društva i potvrđuje se

This Special Power of Attorney confirms the authorization of the Attorney to on behalf of the Principal, sign the Statute and Decision on change of name of the



Securitas AB (publ.)
P.O. Box 12307
S-102 28 Stockholm
Sweden

Visiting address /
Besöksadress
Lindhagensplan 70
Telephone / Telefon
+46 (0) 10 470 30 00
Facsimile / Telefax
+46 (0) 10 470 31 21
www.securitas.com

Corp. ID no / Org.nr
556302-7241

SECURITAS

pravna snaga i punovažnost navedenih dokumenata potpisanih od strane Zastupnika dana 21. aprila 2011. godine.

Company and also confirms the legal effect and validity of said documents signed by the Attorney on 21 April 2011.

Potpisom ovog punomoćja potpisnici potvrđuju da je Vlastodavac pravno lice osnovano i koje validno posluje u skladu sa zakonima Švedske i da su potpisnici ovlašćena lica za zastupanje ovog pravnog lica i da mogu davati izjave i preduzimati druge pravne radnje u ime i za račun ovog pravnog lica.

The undersigned declares in lieu of an oath that Principal is a legal entity duly established and existing under the laws of Sweden and that they are authorized to represent this legal entity by their signature on this very day and to make legally binding declarations on behalf of this legal entity.

Vlastodavac se obavezuje da naknadno odobri bilo šta što Zastupnik učini ili zakonito izdejtvuje da se učini na osnovu ovlašćenja koja su mu data ili koja proizilaze iz ovog punomoćja.

Principal undertakes to ratify whatever the Attorney does or lawfully causes to be done under the authority or purported authority of this power of attorney.


Ovo punomoćje važi za sve instance.

This power of attorney is valid for all instances.

U Stokholmu, Kraljevina Švedska,
2011-06-07

In Stockholm, Kingdom of Sweden, on
2011-06-07


SECURITAS AB


Alf Göransson, President and CEO

I, the undersigned, Anne-Marie Bonde, Notary Public of the City of Stockholm, Sweden, hereby certify that ALF GÖRANSSON, President and CEO duly authorized to sign for SECURITAS AB, has issued and signed the foregoing document.

Fee 340:- Stockholm 09.06.2011
Crowns Ex officio:





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Sweden

This public document

2. has been signed by Anne-Marie Bonde

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of

Notary Public in Stockholm

Certified

5. at Stockholm

6. the 09.06.2011

7. by Björn Sandin

Notary Public

8. No 3244

9. Seal/stamp:

10. Signature:

[Handwritten signature]





PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 29.04.2011.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 29.04.2011, pod registarskim brojem 5-0186713/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ. Dana 21.04.2011.godine vršis epromjena naziva društva. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

even
10.06.11
N

Registrator
Valentina Marković
Valentina Marković



SECURITAS MONTENEGRO D.O.O.

Nikšić
Ulica Alekse Bakovića br. 105
E-mail: info@securitas.me
tel/fax: 040/241-001 040/200-545

piB 02387620
pdv 40/31-01741-1

Žiro računi:

KBB: 525-785-17

NLB: 530-15134-07

ATLAS BANKA: 505-82140-31

PRVA BANKA: 535-4848-85

FIRST FINANCIAL BANK: 560-302-85

PUNOMOĆJE

Ja, Perović Dragutina Darko, [redacted] izvršnog direktora, ovlašćujem Popović
Milosava Ratka- pravnog zas [redacted] u moje ime i za račun „SECURITAS
MONTENEGRO“ D.O.O. može preduzimati sve pravne radnje i aktivnosti u Centralnom registru
Privrednog Suda u Podgorici.

MJESTO I DATUM

Nikšić, 06.06.2011.godine



Izvršni direktor
Perović Darko



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 174068

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Darko Perović dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **GUARDIAN** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Nikšić, registarski broj 50186713 sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Statut društva
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Odluka o promjeni naziva
Zahitjeva izmjenu:
PROMJENA NAZIVA

Dokumentacija je podnijeta dana 29.04.2011.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 29.04.2011.god.

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA | |
 PROMJENA PODATAKA

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali
 NASTANAK: osnivanjem spajanjem podjelom na drugi način

PUNI NAZIV: Društvo za zaštitu Uca i imovine SECURITAS MONTENEGRO

Skraćeni naziv: SECURITAS MONTENEGRO D.O.O. NIKŠIĆ

Rok na koji se društvo osniva: _____

Matični broj: 02387620

Registarski broj: 5-0186713/015

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: _____ Datum izmjena: 21.04.2011.

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: _____ Datum dopuna: _____

ADRESA UPRAVE Mjesto

Sjedište: Nikšić

Ulica i broj: Alekse Bockovića br. 105

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto

Ulica i broj

*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv

Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: _____

*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Darko Perović

Adresa: _____

Jedinstveni matični broj: _____

*za strana izicka mora imjeti broj pasosa i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

[Handwritten signature]



*pečat je obavezan kod prijave-promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P. _____

1

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

novčani+nenovčani

novčani iznos:

nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani Iznos

Smanjenje Nenovčani Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:	<small>Iznos</small>	<input style="width: 95%; height: 25px;" type="text"/>
<small>novčani+nenovčani</small>		

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

**Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti
kojim se odobrava prospekt
za javnu ponudu akcija:**

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

**Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost
emisije:**

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovedjenje likvidacije | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja | <input type="checkbox"/> uskladjivanje sa zakonom |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme) | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena ostalih podataka |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom | <input type="checkbox"/> prestankom stečajem |
| <input type="checkbox"/> prestankom pripajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem | <input type="checkbox"/> prestanak podjelom |
| <input type="checkbox"/> na drugi način | | |

Kontakt:

Telefon: + 382 /

Fax: + 382 /

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane: www.

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto Država

Matični broj/
jedinствeni
matični broj:

Ulica Broj

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijetu

Potvrda registratora: _____

M.P.

3

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

_____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

_____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Sekretar društva

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

_____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva †

Poslovno ime /
Ime i prezime:

Matični broj
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno
sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ M.P.
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ M.P. 8
*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

•PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

11

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:	PJ SECURITAS MONTENEGRO - BUDVA		
Sjedište:	Mjesto	BUDVA	
	Ulica	JADRANSKI PUT B.B.	broj

Pretežna djelatnost:


Zastupnik:
 Ime i prezime:
 Jedinstveni matični broj:

Ime dijela društva:			
Sjedište:	Mjesto		
	Ulica		broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:
 Ime i prezime:
 Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

<p>IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka. Potpis podnosioca:</p>		<p>M.P.</p> <p><small>*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka</small></p>
--	---	--

Potvrda registratora: _____
*potpis i pečat registratora

M.P.

"GUARDIAN" D.o.o. Nikšić
Br. 2411
NIKŠIĆ, 26.04.2011. god.



GUARDIAN d.o.o.
NIKŠIĆ

žiro račun: 525 - 785 - 17

PIB: 02387620; PDV: 40/31 - 01741 - 1

Nikšić _____ 201 __ god.

PUNOMOĆJE

Ja, Perović Dragutina Darko u svojstvu Izvršnog direktora i odgovornog lica u Agenciji za zaštitu lica i imovine, „GUARDIAN“D.O.O.NIKŠIĆ PIB 02387620 vlašću Kalezić Sava – Advokata iz Podgorice da u moje ime i za račun agencije za zaštitu lica i imovine Guardian d.o.o. Nikšić može izvršiti promjenu naziva Agencije za zaštitu lica i imovine Guardian d.o.o. Nikšić, kao i podići dokumentaciju za istu.

MJESTO I DATUM

Nikšić, 26.04.2011.godine



DAVALAC PUNOMOĆJA
Perović Darko

Nikšić, Alekse Backovića br. 105, tel/fax: 040/241-001
mob. 069 309 250, 068 831 100, 068 831 101, e-mail: guardian@t-com.me
www.guardiansecuritycg.com

U skladu sa odredbom čl. 71 Zakona o privrednim društvima Crne Gore (Sl. List RCG br. 06/02, Sl list CG br. 17/07, 80/08, te odredbi čl. 21 Statuta društva D.O.O. GUARDIAN osnivači Darko Perović iz Nikšića, Žarka Zrenjanina br. 53 i SECURITAS AB, A.D., Lindhagensplan 70 .PO BOX 12307, SE-102 28, Stokholm Švedska, dana: 21.04.2011. donose sledeću:

ODLUKU

Izvršiće se promjena naziva društva, određena u članu 1, 3 i 4 statuta, na način da sada glasi:

Član 1.

Društvo će poslovati pod firmom: Društvo za posredovanje, promet i usluge „ SECURITAS MONTENEGRO“ Društvo sa ograničenom odgovornošću, Nikšić
Skraćeni naziv firme je: D.O.O. „SECURITAS MONTENEGRO“, Nikšić
Sjedište društva je u Nikšiću, ulica Alekse Backovića br. 105

Član 3.

Društvo ima svoj pečat koji je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom po obodu, Društvo za obezbjeđenje imovine i lica
Po sredini pečata piše ime društva „ SECURITAS MONTENEGRO“ d.o.o.
Pečat je pisan latinicom.

Član 4.

Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika sa tekstom po gornjoj ivici „SECURITAS MONTENEGRO“ d.o.o., U sredini je oznaka „broj“, a pri dnu je oznaka

In accordance with the provisions of Art. 71 Law on Companies of Montenegro (Official Gazette of RM no. 06/02, Official Gazette of Montenegro no. 17/07, 80/08, and the provisions of Art. 21 Articles of Association LLC GUARDIAN founders Darko Perovic from Niksic, Zarko Zrenjanin no. 53 and SECURITAS AB, AD, Lindhagensplan 70th PO BOX 12 307, SE-102 28 Stockholm, Sweden, date: 21.04.2011. adopted the following:

DECISION

Will be made to change the name of Society , and it is made in particular Article 1, 3 and 4 of the Statute, so that it now reads:

Article 1.

The Society will operate under the company: Society brokerage, sales and services "SECURITAS MONTENEGRO" Limited Liability Company, Niksic.
The abbreviated name of the company is LLC "SECURITAS MONTENEGRO", Niksic.
Company headquarters is in Niksic, street Alekse Backović no. 105.

Article 3.

The Company has a seal that is round in diameter and 3 cm, with text along the rim of the Company for securing property and persons.
By the middle of the stamp writes the name of "SECURITAS MONTENEGRO" LLC .
The stamp is written in latin.

Article 4.

The Company has its own seal, which is rectangular with the text at the upper edge of SECURITAS MONTENEGRO LLC , in the middle of the word "number", and at the

„Nikšić, dana“. Štambilj je pisan latinicom.

bottom of the label "Niksic, date ". The stamp is written in latin.

Prečišćeni tekst statuta sastavni je dio ove odluke

Revised text of the statute is an integral part of this decision

Navedena promjena prijavit će se CRPS-u u Podgorica, u roku od 7 dana od dana donošenja odluke

The above change log will CRPS in Podgorica, within 7 days from the date of the decision.

Obrazloženje

Explanation

Kako je došlo do promjene u vlasničkoj strukturi društva, čiji većinski vlasnik je postala Švedska firma „SECURITAS AB „, A.D., Lindhagensplan 70 .PO BOX 12307, SE-102 28, Stokholm Švedska, to je zbog prepoznatljivosti društva i renomea većinskog vlasnika izvršena promjena naziva društva kao u izreci odluke.

How did it change in the ownership structure of the company, whose majority owner is the Swedish company became "SECURITAS AB, AD, Lindhagensplan 70th PO BOX 12 307, SE-102 28 Stockholm, Sweden, this is due to recognition of the company and the reputation of the majority owners made changes company name as in the pronouncement of the decision.

Nikšić,21.04.2011.
OSNIVACI

Nikšić,21.04.2011.
FOUNDERS



SECURITAS AB, A.D.



SECURITAS AB, A.D.

Oy. br. 4252 / 201

DARUO, PROVIC Pavel RAFALSKI

odluku

evojeručno potpisao u _____ ovu ispravu - priznao-li
svoj potpis na ovoj ispravi.

_____ potvrđeno imenovanog-ih utvrđena je na osnovu lične
_____ izdato _____


_____ odnosno zajednicima _____

_____ istnost utvrđeno _____

_____ napravana je i poništena.

20.04. _____
Cena _____

Gana _____ 201 _____



Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl. List CG br. 6/02, 17/07, 80/08) ("**Zakon**") članovi društva za obezbjeđenje imovine i lica d.o.o."SECURITAS MONTENEGRO" ("**Društvo**") doneli su dana 21. 04 2011. godine

STATUT

DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA

"SECURITAS MONTENEGRO" d.o.o. Nikšić

1. Osnovne odredbe

- 1.1 Ovim statutom ("**Statut**") bliže se uređuje poslovanje i upravljanje Društvom.
- 1.2 Ovim Statutom menjaju se sve odredbe statuta Društva koji je bio na snazi do dana usvajanja ovog Statuta.
- 1.3 Društvo je pravno lice osnovano Odlukom o osnivanju od 01. septembra 2003. u formi društva sa ograničenom odgovornošću sa kapitalom od EUR 1,00 i sa pravima i obavezama u skladu sa zakonom i Statutom.
- 1.4 Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u Centralni Registar Privrednog suda.
- 1.5 Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

2. Naziv i sedište društva

- 2.1 Pun naziv Društva glasi:

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS

On the basis of Companies Act ("Official Gazette of Montenegro" no. 6/02, 17/07, 80/08) ("**Act**") Shareholders of the company for security of property and people d.o.o."SECURITAS MONTENEGRO" (the "**Company**") on 21.04. 2011 reached a

STATUTE

OF THE COMPANY FOR SECURITY OF PROPERTY AND PEOPLE

"SECURITAS MONTENEGRO" d.o.o. Nikšić

1. Basic Provisions

- 1.1 Business operations and management of the Company are more closely regulated with this Statute ("**Statute**").
- 1.2 This Statute replaces all provisions of the statute of the Company which was in force until the date of adoption hereof.
- 1.3 The Company is a legal entity founded by a Decision on Incorporation of 01 September 2003 in the form of a limited liability company with a share capital of EUR 1.00 and with rights and obligations in accordance with the law and the Statute.
- 1.4 The Company gains a status of a legal entity through registration in the Central Registry of the Commercial Court.
- 1.5 The Company is founded for an unlimited time period.

2. Name and Company Seat

- 2.1 Full name of the Company is:

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS

MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU		MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU	
2.2	Skraćeni naziv Društva glasi: "SECURITAS MONTENEGRO" doo	2.2	Short name of the Company is: "SECURITAS MONTENEGRO" doo
2.3	Sedište Društva je u Nikšiću, na adresi Alekse Backovića br. 105, Nikšić, Crna Gora.	2.3	The seat of the Company shall be located in Nikšić, on address Alekse Backovića br. 105, Nikšić, Montenegro.
2.4	Naziv i sedište Društva mogu menjati Članovi Društva. Promena naziva i sedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv, zavisno od potrebe.	2.4	Name and seat of the Company can be changed by the Shareholders. Change of name and seat of the Company must be reported to the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica. The Company shall use in its work, full and short name of the Company, depending on need.
3.	Delatnost Društva	3.	Business Activity of the Company
3.1	Pretežna delatnost Društva je: 74600 - delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite	3.1	The principal business activity of the Company is: 74600 - seeking lost persons and protection
3.2	U skladu sa Zakonom o oružju – član 17. stav 1. tačka 7. i članom 20, Članovi Društva posebno predviđaju obavljanje pod šifrom delatnosti 80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto – OBUČAVANJE u rukovanju oružjem i upoznavanje sa propisima koji se odnose na držanje i nošenje oružja.	3.2	In accordance with the Weapons Law - Article 17 Paragraph 1 Point 7 and Article 20, the Shareholders especially foresee the action under the business code 80420 education of adults and other education that is not mentioned in the other place - TRAINING on the use of weapons and getting to know the rules on how to hold and bear weapons.
3.3	Osim gore navedenih, Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa zakonom.	3.3	Besides the above-mentioned, the Company can also perform all other business activities pursuant to law.
3.4	Društvo je ovlašćeno za poslove spoljnotrgovinskog prometa.	3.4	The Company shall be authorized to perform foreign trade transactions.
3.5	Delatnosti Društva mogu da promene	3.5	Shareholders may change the busi-

Članovi Društva odlukom koja mora biti prijavljena Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

4. Organizaciona struktura

4.1 Društvo posluje kao jedinstvena poslovna i ekonomska organizaciona celina.

4.2 Društvo delatnost obavlja prema organizaciji koja obezbeđuje optimalno korišćenje kadrovske i tehničke osposobljenosti Društva u pružanju usluga na teritoriji Crne Gore.

4.3 Organizacioni delovi Društva, poslovi i broj izvršilaca utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i aktom o sistematizaciji koje donosi Skupština članova Društva

5. Delovi

Društvo može organizovati delove u skladu sa zakonom.

6. Članovi Društva

6.1 Društvo može imati najviše 30 članova.

6.2 Članovi Društva su:

(i) **SECURITAS AB**, akcionarsko društvo osnovano u skladu sa zakonima Švedske, registarski broj 556302-7241, sa sedištem u Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, Kraljevina Švedska i

(ii) **gospodin Darko Perović**, JMBG 2707971260010, sa

ness activity of the Company, which decision must be reported to the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica.

4. Organizational Structure

4.1 The Company is acting as a unique business and economic organizational entity.

4.2 Company conducts the activity according to the organization that provides optimal use of personnel and technical abilities of the Company in providing services on the territory of Montenegro.

4.3 The organizational parts of the Company, the business and the number of the executors are defined within the act on internal organization and within the act on the systematization which shall be adopted by the / Shareholders' Meeting of the Company

5. Branch Offices

The Company can organize branch offices in accordance with the law.

6. Shareholders of the Company

6.1 The Company may have up to 30 shareholders.

6.2 Shareholders of the Company are:

(i) **SECURITAS AB**, joint stock company organized under laws of Sweden, registration number 556302-7241, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm), Kingdom of Sweden and

(ii) **Mr. Darko Perović**, Personal Identification Number

	prebivalištem na adresi Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Crna Gora.		2707971260010, with residence at Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Montenegro.
6.3	Društvo nema pravo da uputi javni poziv za sticanje svojih udela. Prenos udela u Društvu vrši se u skladu sa odredbama ovog Statuta i zakona.	6.3	The Company is not entitled to make a public invitation for acquisition of its shares. Transfer of shares in the Company is performed in line with this Statute and the law.
7.	Osnovni kapital, ulož i udeli	7.	Base share capital, shares, contribution in Share capital
7.1	Članovi Društva obezbeđuju za osnivanje i početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1,00 EUR .	7.1	Shareholders provide for the establishment and operation of the Company funds in amount of 1.00 EUR .
7.2	Na osnovu uloga na koji se poziva u članu 7.1, SECURITAS AB stiče učešće od 75% u osnivačkom kapitalu Društva.	7.2	According to the Share that it is referring to Article 7.1, SECURITAS AB acquires 75% share of capital in the Share capital of the Company.
7.3	Na osnovu uloga na koji se poziva u članu 7.1, gospodin Darko Perović stiče učešće od 25% u osnivačkom kapitalu Društva.	7.3	According to the Share that it is referring to Article 7.1, Mr. Darko Perović acquires 25% share of capital in the Share capital of the Company.
7.4	Prava na isplatu po osnovu udela Prava Članova Društva koja imaju prema Društvu, uključujući učešće u dobiti i raspodjelu likvidacionog viška, srazmerna su udelima članova Društva u uplaćenom osnivačkom kapitalu Društva u trenutku ostvarivanja tih prava, osim u slučaju jednoglasne odluke članova Društva.	7.4	Pecuniary Rights deriving from Shares Pecuniary rights of the Shareholders towards the Company, including participation in profit and allocation of liquidation surplus, are proportionate to the Shareholder's share in the paid share capital of the Company at the time of exercise of these rights, except in case of unanimous decision of the shareholders.
7.5	Isplate Članovima Društva Sve isplate u korist Članova Društva će, osim ako nije drugačije određeno odgovarajućom odlukom, biti izvršene srazmerno njihovom učešću u	7.5	Payments to Shareholders of the Company Any payments made to the Shareholders shall, unless otherwise provided in the respective resolution, be effected proportionally to its share in

osnivačkom kapitalu Društva u trenutku donošenja odluke o takvim isplata.

share capital of the Company at the time of delivering a resolution on such payment.

8. Povećanje osnovnog kapitala

8. Increase of the Base Share Capital

8.1 Osnovni kapital Društva može biti povećan na osnovu odluke Skupštine Članova Društva, novim ulozima ili konvertovanjem raspoloživih rezervi i neraspoređene dobiti, pod uslovom da to nije suprotno sa namenom sredstava rezervi i ako Društvo po poslednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Pored navedenog, osnovni kapital Društva može biti povećan i na drugi način, u skladu sa zakonom.

8.1 The base share capital of the Company may be increased, based on the resolution of the Shareholders' Meeting, with new contributions or by converting available reserves and undistributed profits, provided this is not contrary to the purpose of the reserves and provided the Company does not have any non-settled losses according to its last annual financial statements. Besides the above, the base share capital may be increased via other means, in compliance with the law.

8.2 Kapital Društva će se povećati pod uslovom da Skupština članova Društva donese odluku o povećanju kapitala i, shodno tome, izmeni Statut.

8.2 The Company's capital shall be increased provided that a Shareholders' Meeting resolves to increase it and to amend the Statute accordingly.

8.3 Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmena Statuta Centralnom Registru Privrednog suda.

8.3 The capital shall be considered increased only after registration of the amendments of the Statute in the Central Registry of the Commercial Court.

9. Smanjenje osnovnog kapitala

9. Decrease of the Base Share Capital

9.1 Osnovni kapital Društva može biti smanjen na osnovu odluke Skupštine Članova Društva, ali ne može biti smanjen ispod zakonski propisanog minimalnog iznosa osnovnog kapitala.

9.1 The base share capital of the Company can be decreased by the Resolution of the Shareholders' Meeting, but it cannot go below the legally proscribed minimal amount of base share capital.

9.2 Na postupak smanjenja osnovnog kapitala primenjuju se odredbe Zakona.

9.2 The Act shall apply to the procedure of base share capital decrease.

10.	Organi Društva	10.	Bodies of the Company
10.1	Organi Društva su: (i) Skupština Članova Društva; (ii) Izvršni direktor;	10.1	The bodies of the Company shall be: (i) Shareholders' Meeting; (ii) Executive Director;
11.	Skupština Članova Društva	11.	Shareholders' Meeting
11.1	Članovi Društva čine Skupštinu Članova Društva (" Skupština Članova Društva ").	11.1	Shareholders comprise the Shareholders' Meeting (" Shareholders' Meeting ").
11.2	Po donošenju odluka iz nadležnosti Skupštine Članova Društva, Članovi Društva su obavezni da sačine i potpišu zapisnik (izveštaj) i da zavedu tako donete odluke u Knjigu odluka.	11.2	The shareholders are obliged to make and sign minutes when reaching decisions from the competencies of the Shareholders' Meeting and to insert those decisions in the Book of decisions.
11.3	Nadležnosti Skupštine Članova Društva Skupština Članova Društva odlučuje o sledećem: (i) imenovanju i razrešenju Izvršnog direktora i ; (ii) uslovima ugovora zaključenih sa Izvršnim direktorom, uključujući bonuse, penzije i druge dopunske aranžmane koji se tiču privilegija; (iii) odobrenju uslova i rokova u pogledu zaposlenja lica koja su odgovorna direktno Izvršnom direktoru; (iv) odobravanju finansijskih izveštaja, blagovremenom donošenju odluka i iznosima isplata članovima Društva; (v) imenovanju internih revizora ili nezavisnih revizora Društva,	11.3	Competencies of the Shareholders' Meeting The Shareholders' Meeting shall make decisions on the following: (i) the appointment and removal of Executive Director (ii) the terms and conditions of agreements entered with Executive Director, including bonus, pension and other subsidiary arrangements concerning benefits; (iii) The approval of employment and all the terms and conditions of the employees directly reporting to the Executive Director; (iv) the approval of financial statements, delivering the resolutions on time and amount of payments to the shareholders; (v) the appointment of internal auditors or independent audi-

- odobravanju njihovih nalaza i mišljenja, kao i njihovih naknada i drugih uslova njihovog angažovanja;
- (vi) imenovanju likvidacionih upravnika i potvrđivanju likvidacionih bilansa;
- (vii) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju, povlačenju ili ukidanju sopstvenih udela, kao i izdavanju hartija od vrednosti;
- (viii) statusnim promenama, promenama pravne forme Društva i prestanku Društva;
- (ix) odobravanju transakcija između Društva sa jedne strane i Izvršnog direktora i drugih lica, sa druge strane, samo ukoliko ne dolazi do sukoba interesa (ukoliko se to odobri većinom glasova Skupštine Članova koji nemaju lični interes, ukoliko su članovima Društva bile poznate sve materijalne činjenice povezane sa ličnim interesom i ukoliko je ta transakcija u interesu Društva);
- (x) sticanju, prodaji, davanju u zakup, opterećivanju i drugim oblicima raspolaganja imovinom čija je vrijednost veća od 10% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrednosti);
- (xi) raspodeli dobiti;
- (xii) izmenama ovog Statuta;
- (xiii) odlučivanje o dopunskim
- tors of the Company, the approval of their findings and opinions, and their remuneration and other conditions of their engagement;
- (vi) the appointment of liquidators and the confirmation of liquidation balance sheets;
- (vii) an increase or decrease of the share capital of the Company, the acquisition, withdrawal or cancellation of own shares, and the issuance of securities;
- (viii) changes of the status, the legal form of the Company and the termination of the Company;
- (ix) approval on legal transactions between the Company, on the one hand, and Executive Director and other persons on the other hand, but only if there is no conflict of interest (if it is approved by a majority vote of the member of Shareholders' Meeting who have no personal interest, if all material facts related to personal interest were known to the shareholders and if the transaction is in the interests of the Company);
- (x) the acquisition, sale, lease, pledge, and other disposals of assets value of which exceeds 10% of the Company's accounting value (property with great value);
- (xi) distribution of profits;
- (xii) amendments to this Statute;
- (xiii) deciding upon the additional

	uplatama od strane članova Društva koje su srazmerne udelima;		contributions by the Shareholders that are proportional to shares;
	(xiv) isključenju članova Društva, prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica u slučajevima kada je potrebno odobrenje Društva;		(xiv) removal of shareholders, acceptance of new shareholders and transfer of the shares on third parties when the approval of the Company is needed;
	(xv) donošenje pravilnika o svom radu;		(xv) delivering the rule book on its work;
	(xvi) svim ostalim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom i/ili ovim Statutom u nadležnosti Skupštine Članova Društva.		(xvi) any other matters foreseen in the Act and/or this Statute as competence of Shareholders' Meeting.
11.4	Sazivanje Skupštine Članova Društva	11.4	Convening of the Shareholders' Meeting
11.4.1	Sednice Skupštine Članova Društva saziva Izvršni direktor Društva u skladu sa potrebama, ali u svakom slučaju u slučajevima propisanim Zakonom.	11.4.1	Sessions of the Shareholders' Meeting shall be convened by the Executive Director of the Company in accordance with need, but mandatory in cases proscribed by the Act.
11.4.2	Godišnja Skupština Članova Društva održava se najkasnije tri meseca nakon završetka svake finansijske godine.	11.4.2	Annual Shareholders' Meeting shall be held no later than three months as of end of a financial year.
11.4.3	Skupštinom Članova Društva predsedava Izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih i zastupanih Članova.	11.4.3	Shareholders' Meeting presided over the Executive Director, unless otherwise decided by the majority of present Shareholders and Shareholders' Proxies.
11.4.4	Skupština Članova Društva može biti održana posredstvom konferencijskog razgovora, kao i upotrebom druge audio i video komunikacione opreme.	11.4.4	The Shareholders' Meeting can be performed through a conference call or by using other audio and visual communication equipment.
11.4.5	Izuzetno od gore navedenog, Članovi Društva mogu odluke iz nadležnosti Skupštine Članova Društva doneti i van sednice Skupštine Društva. U tom slučaju, odluka se smatra usvojenom ako je potpiše član	11.4.5	Notwithstanding the above, the Shareholders may reach decisions from the competence of the Shareholders' Meeting outside of its sessions. In that case, a decision is deemed adopted if signed by a

	<p>Društva koji ima udeo od 50% ili više u osnovnom kapitalu Društva, ili, ako nema takvog člana, članovi koji zajedno imaju udeo od 50% ili više u osnovnom kapitalu Društva. Kada je predviđeno jednoglasno odlučivanje članova Društva, odluka će se smatrati usvojenom ako je potpisana od strane svih članova Društva.</p>		<p>shareholder with a share of 50% or more in the base capital of the Company, or, in case no such shareholder exists, by shareholders who jointly have a share of 50% or more in the base capital of the Company. Where unilateral voting is prescribed, a decision shall be deemed as adopted in case it is signed by all shareholders of the Company.</p>
11.5	Odlučivanje	11.5	Decision-making
11.5.1	Članovi Društva imaju pravo glasa u Skupštini Članova Društva srazmerno svom udelu u kapitalu Društva u trenutku donošenja odluke.	11.5.1	Shareholders have voting rights in the Shareholders' Meeting proportionately to their share in the capital of the Company at the moment of deciding on a decision.
11.5.2	Osim ukoliko nije drugačije određeno zakonom ili ovim Statutom, Skupština Društva odluke donosi prostom većinom glasova članova Društva.	11.5.2	Unless differently determined by law or this Statute, the Shareholders' Meeting adopts its decisions via a simple-majority vote.
11.5.3	Odlučivanje Skupštine Članova Društva o: (i) raspodeli dobiti (davanju dividendi) zahteva jednoglasnu saglasnost članova Skupštine Članova Društva.	11.5.3	The resolutions of the Shareholders' Meeting on: (i) distribution of profits (dividends) require unanimous vote of all members of the Shareholders' Meeting.
11.5.4	Skupština Članova Društva može da odlučuje putem pisama.	11.5.4	Shareholders' Meeting shall make decision through letters.
11.6	Punomoćnici	11.6	Proxies
11.6.1	Član Društva može da ovlasti bilo koje drugo lice u skladu sa Zakonom da glasa umesto njega na Skupštini Članova Društva davanjem punomoćja u pismenoj formi.	11.6.1	A Shareholder may authorize any other person in accordance with the Act to vote at the Shareholders' Meeting instead of it by granting a written power of attorney.
11.6.2	Osim ukoliko se drugačije ne navodi u punomoćju, smatra se da je punomoćje iz člana 11.6.1 dato isključivo za sednicu Skupštine Članova Društva koja je navedena u	11.6.2	Unless otherwise stated in the power of attorney, it shall be considered that the power of attorney from Article 11.6.1 is given only for the session of the Shareholders' Meeting

	odgovarajućem punomoćju.		mentioned in the respective power of attorney.
12.	Izvršni direktor	12.	Executive Director
12.1	Izvršni direktor Društva (" Izvršni direktor ") predstavlja izvršni organ Društva.	12.1	Executive Director of the Company (" Executive Director ") is an executive body of the Company.
12.2	Imenovanje Izvršnog direktora imenuje i razrešava Skupština Članova Društva.	12.2	Appointment Executive Director is appointed and dismissed by the Shareholders' Meeting.
12.3	Mandat Izvršni direktor se bira na period od tri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i pre vremena biti razrešen dužnosti na koju je postavljen.	12.3	Mandate The Executive Director shall be elected for a term of three years, with possibility of re-election, but he can be relieved of duties to which he was appointed before that time.
12.4	Nadležnosti	12.4	Competencies
12.4.1	Izvršni direktor operativno rukovodi Društvom i sprovodi odluke Skupštine Članova Društva.	12.4.1	Executive Director operatively manages the Company and enforces decisions of the Shareholders' Meeting.
12.4.2	Nadležnost Izvršnog direktora uključuje sprovođenje odluka Skupštine Članova Društva, sva pitanja koja su povezana sa vođenjem poslova Društva i tekućim poslovima Društva osim pitanja koja su u nadležnosti Skupštine Članova Društva.	12.4.2	The competence of the Executive Director include enforcement of decisions of the Shareholders' Meeting, all matters related to the handling of the Company's business and on-going business of the Company, except matters which are in the competence of the Shareholders Meeting.
12.4.3	Izvršni direktor je naročito nadležan za: (i) zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom; (ii) utvrđivanje Poslovnog plana Društva; (iii) sprovođenje odluka donetih od	12.4.3	Executive Director is especially entrusted with: (i) representing the Company and managing of Company's affairs in accordance to the Act and this Statute; (ii) determining of the Business plan of the Company; (iii) carrying out decisions of the

	strane Skupštine Članova Društva;		Shareholders' Meeting;
	(iv) praćenje ispravnosti finansijskih izveštaja i informacija;	(iv)	monitoring the accuracy of financial reports and information;
	(v) upravljanje razvojem Društva;	(v)	managing the development of the Company;
	(vi) utvrđivanje predloga dnevnog reda sednica Skupštine Članova Društva;	(vi)	determining the proposal of the agenda of sessions of the Shareholders' Meeting;
	(vii) utvrđivanje predloga odluka koje donosi Skupština Članova Društva;	(vii)	determining proposals of the Shareholders' Meeting decisions;
	(viii) predlaganje iznosa i datuma dividendi, datuma i načina isplate dividendi;	(viii)	proposing of the amount and date of the dividend, date and manner of payment of the dividends;
	(ix) podnošenje finansijskih izveštaja i poslovnih izveštaja, izveštaja revizora i drugih izveštaja u skladu sa zakonom na godišnjoj Skupštini Članova Društva;	(ix)	submission of the financial reports and business reports, auditor reports and other reports in accordance with the law to the annual Shareholders Meeting;
	(x) osnivanje i gašenje dela Društva;	(x)	the establishment and termination of branch offices;
	(xi) druga pitanja u skladu sa ovim Statutom i zakonom.	(xi)	other matters in accordance with this Statute and the law.
12.5	Izveštavanje članova Društva	12.5	Reporting to the Shareholders
	Izvršni direktor je odgovoran članovima Društva za svoj rad i obavezan je da, najmanje jednom godišnje ili češće, ukoliko je potrebno ili ukoliko to zahtevaju članovi Društva, dostavlja izveštaj o svom radu.		Executive Director is responsible to the shareholders for their work and he is obliged to, at least once a year and if necessary or requested by the shareholders more often, submit the report on his work.
13.	Zastupanje	13.	Representation
13.1	Društvo zastupa Izvršni direktor, tako što može da zastupa Društvo bez	13.1	The Company is represented by the Executive Director, so that he repre-

ograničenja, izuzev u slučaju iz člana 13.2 ovog Statuta, u kom slučaju mu je potrebna prethodna pismena saglasnost Skupštine Članova Društva za zaključivanje takvih ugovora, aranžmana i/ili investicija.

13.2 Izvršnom direktoru biće potrebno prethodno odobrenje Skupštine Članova Društva u slučaju:

a) zaključenja, izmena ili raskida ponuda, proračuna i ugovora sa:

(i) klijentima, čak i kada se odnose na poslovne potrebe Društva, čiji iznos premašuje EUR 300.000,00 (godišnji iznos u slučaju ugovora na neodređeno vreme odnosno ukupan iznos u slučaju jednokratnih ugovora);

(ii) dobavljačima, čak i kada se odnose na poslovne potrebe Društva, čiji iznos premašuje EUR 100.000,00 (godišnji iznos u slučaju ugovora na neodređeno vreme odnosno ukupan iznos u slučaju jednokratnih ugovora);

b) zaključenja, izmena ili raskida bilo kog ugovora o zajmu ili finansijskog ugovora čiji iznos premašuje EUR 50.000,00 po transakciji, ili koji zajedno premašuju EUR 100.000,00 tokom perioda od jedne fiskalne godine;

sents the Company without limitation except as mentioned in Article 13.2 hereof, in which case he will need a prior written approval of the Shareholders' Meeting to enter into such agreements, arrangements and/or investments.

13.2 Executive Director need a prior approval of the Shareholders' Meeting in cases of:

a) execution, amending or termination offers, quotes and agreements with:

(i) clients, even if related to the business purposes of the Company, which amount involved exceeds EUR 300,000.00 (annual amount in case of agreements with indefinite duration and the total amount in case of fixed agreements);

(ii) suppliers, even if related to the business purposes of the Company, amount involved exceeds EUR 100,000.00 (annual amount in case of agreements with indefinite duration and the total amount in case of fixed agreements);

b) execution, amending or termination of any loan or financing agreements which amount involved exceeds EUR 50,000.00 per transaction, or an equivalent amount in RSD, or that jointly exceed more than EUR 100,000.00 within the period of one fiscal year;

- | | |
|---|--|
| c) izvršavanja (i) garancija, obveznica ili izdavanje bilo kojih kreditnih instrumenata (izuzev čekova), čiji iznos premašuje EUR 50.000,00 pojedinačno, i (ii) založnih prava; | c) performance of (i) guarantees, bonds or issue any instrument of credit (except checks), which amount exceeds EUR 50,000.00 each, and (ii) pledges; |
| d) ugovornog osiguranja koje nije odobreno godišnjim budžetom; | d) contract insurance not approved in the annual budget |
| e) zaključenja ugovora o međunarodnoj razmeni; | e) execution of foreign exchange contracts; |
| f) zaključenja svih ugovora i preuzimanje obaveza između Društva i bilo kog od njegovih članova, Izvršnih Službenika, zaposlenih ili bilo kog povezanog lica Društva; | f) execution of any agreements and undertaking of obligations by and between the Company and any of its shareholders, Executive Officers, employees or any other related party to the Company; |
| g) odustajanje od bilo kog prava Društva ili kredita, kao i oslobađanje trećih lica njihovih dugovanja i/ili obaveza koje imaju prema Društvu; | g) waive any Company rights or credits, as well as release third parties from their debts and/or obligations to the Company; |
| h) zaključivanja poravnanja sa poveriocima u cilju izbegavanja stečaja Društva, kao i pokretanja stečajnog postupka; | h) making settlements with creditors to avoid bankruptcy of the Company, as well as file for bankruptcy; |
| i) osnivanja, gašenja ili likvidacije zavisnih društava Društva; | i) incorporating, dissolving or liquidating subsidiary companies; |
| j) sponzorstva, donacija ili uplata u korist političkih stranaka i nevladinih organizacija, pod uslovom da je takva radnja dozvoljena zakonom; | j) sponsorship of, donation or contribution to political parties and non governmental organizations, provided such act is authorized by law; |
| k) zaključivanja ugovora o lizingu koji nisu uključeni u godišnji budžet, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00; | k) concluding leasing agreements not included in the annual budget which amount involved exceeds EUR 50,000.00; |
| l) zaključivanja ugovora o zakupu | l) conclusion of leasing agree- |

- koji nisu uključeni u godišnji budžet, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00;
- m) zaključivanja bilo kog ugovora, transakcije ili finansijskih obaveza, izvršavanja bilo koje bankarske transakcije, uključujući bez ograničenja izdavanje čekova, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00;
- n) kupovine, zalaganja kao garancije odnosno sredstva obezbeđenja, prodaje, prenosa ili raspolaganja na bilo koji način, bilo kojim učešćem Društva u kapitalu drugih društava;
- o) glasanja na sednicama skupštine članova drugih društava u kojim Društvo ima učešće u kapitalu, bez obzira na to da li su njegova zavisna društva;
- p) zaključenja u svojstvu zastupnika Društva bilo kog ugovora članova društva u kojim Društvo ima učešće u kapitalu, bez obzira na to da li su njegova zavisna društva i
- q) raspodele profita Društva;
- r) pokretanja stečajnog postupka ili zaključivanje poravnanja sa poveriocima;
- s) pokretanja postupka spajanja, integracija, odvajanja ili bilo koje druge korporativne reorganizacije Društva;
- t) stvaranja svake nove klase ili vrste udela / kvota ili bilo koja izmena prava i privilegija
- ments not included in the annual budget which amount involved exceeds EUR 50,000.00;
- m) entering into any agreement, transaction or commitment, execute any banking transactions, including but not limited to the issuance of checks, which amount exceeds EUR 50,000.00;
- n) purchase, pledge as collateral guarantee, sell, transfer or dispose of in anyway, any equity participation held by the Company in other companies;
- o) voting in shareholders' meetings of other companies in which the Company has equity participation, whether or not they are Company subsidiaries;
- p) execution, as Company representative, of any shareholders agreements in which the Company has equity interest, whether they are Company subsidiaries or not and
- q) distributing Company profits;
- r) filing for bankruptcy or entering into composition with creditors;
- s) initiation of merger, amalgamation, spin-off or any other corporate reorganization of the Company;
- t) creation of any new class or kind of shares / quotas or any modification to the rights and

	postojećih udela / kvota;		privileges of the existing shares / quotas;
	u) bilo kog umanjenja kapitala bilo kog zavisnog društva;	u)	any capital reduction of the any subsidiary of the Company;
	v) prodaje, prenosa, kupovine, isporuke i opterećenja nepokretnosti i druge imovine Društva;	v)	sale, transfer, purchase, delivery and encumbrance of real estate and other assets of the Company;
	(w) zaključenja ugovora o radu i/ili ugovora o pružanju usluga, kao i drugih ugovora koji su slični ugovorima o radu i/ili ugovorima o pružanju usluga, u smislu kojih Društvo ima obavezu plaćanja iznosa koji je jednak ili veći od EUR 1.250,00 na mesečnom nivou, ili iznosa većih od EUR 15.000,00 u slučaju pojedinačnih isplata.	(w)	concluding employment and/or service agreements, as well as other agreements similar to employment and/or service agreements, pursuant to which the Company is obliged to pay an amount equal or greater than EUR 1,250.00 per month, or an amount of more than EUR 15,000.00 in case single payment is arranged.
13.3	Ograničenja u zastupanju iz članova 13.1 i 13.2 biće registrovana u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici.	13.3	The representation limitation from Articles 13.1 and 13.2 shall be registered with the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica.
14.	Prokura	14.	Statutory Power of Attorney
14.1	Skupština Članova Društva može dati prokuru trećim licima.	14.1	The Shareholder's Meeting can grant statutory power of attorney to third parties.
14.2	Prokurista je ovlašćen da zastupa Društvo u svim sudskim i vansudskim pitanjima, izuzev u pogledu transakcija koje se odnose na raspolaganje i opterećivanje nepokretne imovine.	14.2	The holder of a statutory power of attorney is entitled to represent the Company in all in and out of court matters, except for transactions relating to the disposal and encumbrance of real estate.
14.3	Prokura može biti data jednom ili više lica.	14.3	Statutory powers of attorney can be granted to one or more persons.
14.4	Prokurista ne može ustupati prokuru drugim licima.	14.4	A holder of statutory power of attorney cannot assign statutory power of attorney to another person.
14.5	Prokura može biti opozvana od strane	14.5	A statutory power of attorney can be

	Skupštine Članova Društva u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga za njeno opozivanje.		recalled by the Shareholders' Meeting at any time without disclosing the reasons for such recalling.
14.6	Prilikom potpisivanja, prokurista će identifikovati svoje svojstvo stavljanjem oznake "PP" pored svog potpisa.	14.6	When signing, the holder of a statutory power of attorney shall identify its capacity by adding the letters "PP" to its signature.
15.	Prenos udela	15.	Transfer of Shares
15.1	Udeli u Društvu mogu se prenositi između članova Društva bez ikakvih ograničenja.	15.1	Shares in the Company can be transferred between the shareholders thereof without limitations.
15.2	U slučaju da član Društva namerava da prenese udeo koji mu pripada (ili njegov deo) bilo kom trećem licu, obavezan je da prvo ponudi predmetni udeo (ili njegov deo) Društvu i ostalim članovima Društva pod istim ili povoljnijim uslovima u odnosu na uslove pod kojim namerava da ponudi udeo (ili njegov deo) trećem licu.	15.2	In case a shareholder intends to transfer the share held by it (or parts thereof) to a third party, it is obliged to first offer the respective share (or part thereof) to the Company and other shareholders under terms which are same or better than terms under which it intends to offer the share (or part thereof) to a third party.
15.3	Ako, u roku od 30 dana od dana kada je ponuda učinjena, ostali članovi Društva i samo Društvo ne prihvate kupovinu udela, udeo se može preneti trećem licu, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova ponuđenih ostalim članovima Društva ili samom Društvu.	15.3	If, within 30 days as of submission of the offer, other shareholders and the Company do not accept to purchase the share, the share can be transferred to a third party, under terms that are not more favourable than those offered to other shareholders and the Company itself.
15.4	Skupština Članova Društva odlučuje o ponudi iz člana 15.2 u roku od 10 dana od dana prijema ponude. U slučaju da Skupština Članova Društva ne donese odluku u datom roku, smatraće se da je Društvo odbilo tako učinjenu ponudu.	15.4	The Shareholders' Meeting decides on the offer from Article 15.2 in a period of 10 days from the receipt of the offer. In case the Shareholders' Meeting fails to adopt a decision in such period, it is considered that the Company rejected the offer made to it.
15.5	U slučaju smrti člana Društva, drugi članovi Društva i Društvo imaju pravo otkupa udela preminulog člana Društva po tržišnoj ceni. Ukoliko drugi članovi Društva i Društvo ne	15.5	In case of death of a shareholder, other shareholders and the Company itself have a right to buy-out the share of the deceased shareholder under market price. If other share-

otkupe udeo preminulog člana Društva, taj udeo će se povući u skladu sa odredbama Zakona o smanjenju kapitala. Prenos odnosno udela naslednicima preminulog člana Društva je isključen, u skladu sa Zakonom.

holders and the Company do not buy-out the share of the deceased shareholder, such share shall be cancelled in accordance to the rules of the Act on capital decrease. Transfer of the respective share to successors of the deceased shareholder is excluded in accordance with the Act.

16. Organizaciona pitanja

16. Organizational Issues

Organizaciona pitanja Društva biće utvrđena internim aktima Društva.

The organizational issues of the Company shall be determined by internal acts of the Company.

17. Dobit

17. Profit

17.1 Dobit Društva predstavlja finansijski rezultat poslovnih operacija tokom jedne poslovne godine, koji je postignut nakon umanjenja na ime svih poslovnih rashoda, uključujući sve zarade zaposlenih i sva druga plaćanja koja su učinjena na ime doprinosa, poreza i drugih poreskih obaveza. Skupština Članova Društva raspolaže i odlučuje o raspodeli dobiti.

17.1 The Company's profit is a financial result in business operations during one business year which is achieved after deduction of all business costs, including all employees' incomes and all other payments made in the name of contributions, taxes and other fiscal obligations. The Shareholders' Meeting disposes and decides upon allocation of profit.

17.2 Raspodela dobiti neće se vršiti u naredne tri godine (2010, 2011 i 2012 godine), osim u slučaju postojanja jednoglasnosti članova Društva.

17.2 Distribution of profits shall not be made in the next three years (2010, 2011 and 2012), except in the case of unanimity Shareholders of the Company.

18. Zaštita na radu i zaštita čovekove sredine

18. Occupational Health and Safety and Environmental Protection

18.1 Članovi Društva, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje delatnosti na način kojim se osiguravaju bezbednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

18.1 Shareholders of the Company, bodies and employees of the Company are required to organize activities in a way that ensures safety at work and to undertake and implement necessary safety measures and environmental protection in accordance with the laws regulating this area.

18.2 Društvo li delovi Društva su dužni da

18.2 Company and parts of the Company

obavljaju svoje delatnosti, čuvaju vrednost i obezbeđuju potrebne uslove za zaštitu i unapređenje čovekove sredine i da sprečavaju uzroke i otklanjaju posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrednosti životne sredine.

are obliged to carry out their activities, preserve value and ensure the necessary conditions for the protection and promotion of environmental causes and to prevent and eliminate the consequences of which threaten the natural and the work created value of environment.

19. Pečat i Štambilj

19. Seal and stamp

19.1 Društvo ima pečat koji je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstem po obodu: društvo za obezbjeđenje imovine i lica. Po sredini pečata piše ime društva "SECURITAS MONTENEGRO" doo Nikšić. Pečat je pisan latinicom.

19.1 The Company has a seal that is of a round shape, with a diameter of 3 cm, with text on the edge: društvo za obezbjeđenje imovine i lica. In the middle of the seal reads name of the Company "SECURITAS MONTENEGRO" doo Nikšić. The seal is written in Latin script.

19.2 Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika sa tekstem po gornjoj ivici: "SECURITAS MONTENEGRO" doo. U sredini je oznaka "Broj", a pri dnu je oznaka "Nikšić, dana". Štambilj je pisan latinicom.

19.2 The company has its stamp that is rectangular shape with text on the top edge: "SECURITAS MONTENEGRO" doo. In the middle of the stamp is label "Number", and in the bottom of the stamp is label "Nikšić, date". The stamp is written in Latin script.

20. Memorandum Društva

20. Letterhead of the Company

20.1 U pravnom prometu, službenim odnosima i u prepisci sa pravnim i fizičkim licima Društvo koristi memorandum, koji sadrži elemente u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.

20.1 In legal transactions, official relations and in correspondence with legal entities and natural persons, the Company shall use a letterhead, containing elements in accordance with the law and the provisions of this Statute.

20.2 Sadržaj i oblik memoranduma utvrđuje Izvršni Direktor Društva.

20.2 The content and form of letterhead is established by the Executive Director of the Company.

21. Knjiga isprava

21. Book of Received Documents

21.1 Društvo vodi knjigu primljenih isprava, u koji se uvode sve isprave koje su adresirane na Društvo.

21.1 Company has a book of received documents in which all documents adressed to the Company are recorded.

- | | | | |
|------------|--|------------|--|
| 21.2 | Društvo vodi knjigu izdatih isprava u koji se uvode sve isprave koje su izdate od strane Društva. | 21.2 | Company has a book of issued documents in which all documents issued by the Company are recorded. |
| 21.3 | Postupak zavođenja poslatih i izdatih isprava preciznije se reguliše odlukom Izvršnog direktora. | 21.3 | Procedure of recording issued and received documents shall be more precisely regulated by a decision of the Executive Director. |
| 21.4 | Društvo može imati i druge delovodne knjige, u skladu sa zakonom i odlukom Izvršnog direktora. | 21.4 | Company may have other books of records, in accordance to law and decisions of the Executive Director. |
| 22. | Primena zakona

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom direktno će se primenjivati odredbe Zakona. | 22. | Application of the law

The Act shall apply directly on issues that are not defined in this Statute. |
| 23. | Izmene i dopune


Sve izmene i dopune ovog Statuta vršiče se posredstvom odluka Skupštine Članova Društva u skladu sa ovim Statutom. | 23. | Changes and Amendments

All changes and amendments to this Statute shall be effected by the resolution delivered by the Shareholders' Meeting in accordance with this Statute. |
| 24. | Stupanje na snagu

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici. | 24. | Coming into force

This Statute shall come into force on the day of its adoption, and begins to produce legal effects as of the date of registration of the Company with the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica. |

SECURITAS AB



Pawel Rafalski
po punomoćju / under Power of Attorney





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 14.09.2012.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ** broj 192218 od 14.09.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Božana Tomić



dana 14.09.2012.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :pretežne djelatnosti,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, statuta **DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ** - registarski broj 5-0186713/ 017.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (pretežne djelatnosti,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, statuta) u privrednom društvu **DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Ovlašćeno lice

Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

03.10.2012.god.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

5-0186713/ 017
02387620

Datum promjene podataka: 14.09.2012

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: pretežne djelatnosti, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, statuta

Datum zaključivanja ugovora: 01.09.2003

Datum donošenja Statuta: 01.09.2003

Datum izmjene Statuta: 14.09.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: UL. ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: UL. ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: 8010 Djelatnost privatnog obezbeđenja

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1.00€

(Novčani 1.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

Adresa:

DARKO PEROVIĆ -

Udio: 25%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

Adresa:

SECURITAS AB, Akcionarsko društvo

LINDHAGENSPLAN 70, PO BOX 12307, SE-102 28,
ŠTOKHOLM, ŠVEDSKA

Registarski broj: 556302-7241

Udio: 75%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

Darko Perović -

Ovlašćeni zastupnik

Pojedinačno- ()

Izvršni direktor - ograničeno(Ograničenja ovlašćenja u prometu izvršnog direktora privrednog društva "GUARDIAN" D.O.O. mogu se saznati javnim uvidom u dokumentaciju dostavljenoj Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore)

Pojedinačno- ()

Djelovi društva

Naziv:

POSLOVNA JEDINICA "SECURITAS MONTENEGRO"
BUDVA 02387620

Darko Perović 2707971260010

8020 Usluge sistema obezbedenja


Adresa:

JADRANSKI PUT BB, PC"BSP" LOKAL BROJ 12 BUDVA

Izdato 03.10.2012.god.

Ovlašćeno lice

Milo Paunović





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

5-0186713/ 016
02387620

Datum promjene podataka: 29.04.2011

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: statuta, naziva

Datum zaključivanja ugovora: 01.09.2003

Datum donošenja Statuta: 01.09.2003

Adresa obavljanja djelatnosti: UL.ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105

Adresa za prijem službene pošte: UL.ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105

Pretežna djelatnost: 8020 Usluge sistema obezbedenja

Datum izmjene Statuta: 21.04.2011

Mjesto: NIKŠIĆ

Sjedište: NIKŠIĆ

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1.00€

(Novčani 1.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

DARKO PEROVIĆ-

Adresa:

Udio: 25%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

SECURITAS AB, A

Registarski broj:

Udio: 75%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Darko Perović -

Ovlašćeni zastupnik

Pojedinačno- ()

Izvršni direktor - ograničeno(Ograničenja ovlašćenja u prometu izvršnog direktora privrednog društva "GUARDIAN" D.O.O. mogu se saznati javnim uvidom u dokumentaciju dostavljenoj Centralnom

registru Privrednog suda Crne Gore)
Pojedinačno- ()

Djelovi društva

Naziv:

POSLOVNA JEDINICA "SECURITAS MONTENEGRO"

BUDVA 02387620

Darko Perović

8020 Usluge sig

Izdato 17.09.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 192218

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Božana Tomić dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **SECURITAS MONTENEGRO** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Nikšić,registarski broj 50186713 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Statut društva

Obrazac

Punomoćje

Taksa za službeni list

Odluka o usaglašavanju djelatnosti

Odluka o promjeni pretežne djelatnosti

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Zahtjeva izmjenu:

PROMJENA PRETEŽNE DJELATNOSTI,USKLAĐIVANJE KOD D.O.O. I KOD P.J.

Dokumentacija je podnijeta dana 14.09.2012.god.

Podgorica, dana 14.09.2012.god.

KONTROLNIK

K. Kraljice

M.P.

Tomica Bozic

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

Zastupnika

Punomoćnika

JMB:

žava:

Ime i prezime:

Tomid Božana

Opština:

Telefon:

e-mail:

roj:

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA

Privredni subjekt

Matični broj:

02387620

Registarski broj:

5-0186713/016

Puni naziv:

Društvo za obavljanje poslovanja i imovine „Securitas Montenegro“ D.O.O.

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

OD
 NVO

KD
 Ustanova

AD
 Zadruga

DOO
 Ostali

1.2. Puni naziv:

Društvo za obavljanje poslovanja i imovine „Securitas Montenegro“ D.O.O.
*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

„Securitas Montenegro“ D.O.O.

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

14.09.2012. god.

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

21.04. 2011. god.

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

80 . 10

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+ 382 /

8.2. Fax:

+ 382 /

--	--	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02d - Promjena podataka - Dio društva

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

Zastupnika

Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Tomić Božana

Opština:

Telefon:

e-mail:

Ulica:

Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA

Privredni subjekt

Matični broj:

02387620

Registarski broj:

5-0186713/016

Puni naziv:

Društvo za obezbjeđenje lica i imovine „Securitas Montenegro“ d.o.o.

Ime dijela društva:

Poslovna jedinica „Securitas Montenegro“ Budva

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA DIJELA DRUŠTVA

1.1. Novo ime dijela društva:

2. NOVA ADRESA DIJELA DRUŠTVA

2.1. Država

Crna Gora

2.2. Opština

2.3. Mjesto:

2.4. Ulica:

2.5. Broj:

3. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST DIJELA DRUŠTVA

80.20

4. PROMJENA PODATAKA O ZASTUPNIKU

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Imenuje se

1.2. Status:

Ovlašteno lice

1.3. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

1.4. Ime i prezime:

1.5. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



"SECURITAS MONTENEGRO"

d.o.o.
Broj 1534/12

Nikšić, dana 13.09. 2012 god.

Na osnovu Odredbi Statuta Securitas Montenegro D.O.O. Nikšić, osnivači društva **Darko Perović** iz Nikšića, sa prebivališten na adresi Žarka Zrenjanina br. 3, 81400 Nikšić, Crna Gora i **SECURITAS AB**, akcionarsko društvo osnovano u skladu sa zakonima Švedske, registarski broj 556302-7241, sa sjedištem u A.D., Lindhagensplan 70 PO BOK 12307, SE-102 28, Stockholm, kraljevina Švedska, dana: 13.09.2012. godine donose sledeću:

ODLUKU O IZMJENAMA ODREDBE 3, STATUTA DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O.NIKŠIĆ

Odredba 3. Statuta društva za obezbjeđenje imovine i lica "Securitas Montenegro" D.O.O Nikšić se mijenja i glasi:

3.1 Pretežna djelatnost Društva je **80.10-djelatnost privatnog obezbjeđenja.**

3.2 Pretežna djelatnost dijela Društva, poslovna jedinica " Securitas Montenegro" Budva, je **80.20 -usluge sistema obezbjeđenja**

3.3.Ostale djelatnosti Društva u cijelini su:

43.21-postavljanje sistema obezbjeđenja kao što su protivpralnički i protivpožarni alarmi, bez kasnijeg nadgledanja

47.59- trgovina na malo zaštićenim sistemima, mehaničkim ili elektronskim uređajima na zaključavanje, bezbjedonosim i zaštitnim sefovima u specijalizovanim radnjama, bez nadgledanja, instaliranja i usluga održavanja

74.90 –davanje savjeta u vezi da bezbjednošću

85.51- sportsko i rekreativno obrazovanje

On the basis of the Provisions of the Statute of Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić, the shareholders of the Company **Darko Perović** with residence at Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Montenegro and **Securitas AB**, joint stock company organized under laws of Sweden, registration number 556302-7241, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, Kingdom of Sweden, on 13th of September make the following:

DECISION ON CHANGES TO THE PROVISION 3 OF STATUTE OF THE COMPANY FOR SECURITY OF PROPERTY AND PEOPLE „SECURITAS MONTENEGRO D.O.O.NIKŠIĆ“

Provision 3 of the Statute of the Company for security of property and people „Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić“ is changing as:

3.1. The principal business activity of the Company is **80.10 – private security.**

3.2 The principal business activity of the branch office, business unit Securitas Montenegro Budva, is **80.20 – system security services.**

3.3 Other overall activities of the Company:

43.21 – Installation of security systems such as anti-theft and anti-fire alarm systems without surveillance.

47.59 – Retail trading with security systems, mechanical and electrical key devices, secure and protected safes in specialized shops without surveillance, installation and maintain services.

74.90 – providing advices in relation to security

85.51 – sports and recreation education

85.59 -Ostalo obrazovanje

3.4. Osim gore navedenih, Društvo može da obavlja i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.

3.5. Društvo je ovlašćeno za poslove spoljnotrgovinskog prometa.

3.6. Djelatnost Društva mogu da promjene članovi Društva odlukom koja mora biti prijavljena u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

85.59 – Other education

3.4 Besides above mentioned the Company may perform other activities in compliance with the law.

3.5 The Company is certified for foreign trading operations.

3.6 Shareholders may change the business activity of the Company, which decision must be reported to the Central Registry of the Commercial Court in Podgorici.

OSNIVAČI DRUŠTVA/SHAREHOLDERS



Marcus Gustav Andersson

Po punomoćju / under Power of Attorney

Securitas AB



Darko Perović

lično / personally

"SECURITAS MONTENEGRO"
d.o.o.
Broj 1536/12
Nikšić, dana 13. 09. 2012 god.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“, br. 06/02, „Sl.list CG“, br.17/07, 80/08, 40/10) i Statuta Društva „Securitas Montenegro“ D.O.O. Nikšić, osnivači Darko Perović iz Nikšića, Žarka Zrenjanina br. 53 i SECURITAS AB, A.D., Lindhagensplan 70 PO BOK 12307, SE-102 28, Stockholm Švedska, dana: 13.09.2012.godine donose sledeću:

ODLUKU

o usklađivanju statuta Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti („Sl.list Crne Gore“, br. 18/11 od 01.04.2011.godine)

Član 1.

Društvo „Securitas Montenegro“ D.O.O. Nikšić je u CRPS 29.04.2011.godine, reg.br. 5-0186713/016.

Član 2.

Društvo „Securitas Montenegro“ D.O.O. Nikšić će izvršiti usklađivanje statuta sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti („Sl.list Crne Gore“ br.18/11 od 01.04.2011.godine)

Shodno tome umjesto šifre i naziva pretežne djelatnosti Društva po starom Zakonu o klasifikaciji djelatnosti **74600**, šifra i naziv pretežne djelatnosti po novom Zakonu o klasifikaciji djelatnosti („Sl.Crne Gore“, br.18/11 od 01.04.2011) će glasiti **80.10**.

On the basis of the Companies Act("Official Gazette of Montenegro" no. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10) and the Statute of the Company Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić the shareholders **Darko Perović** with residence at Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Montenegro and **Securitas AB**, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, Kingdom of Sweden, on 13th of September make the following:

DECISION ON

Compliance of the Statute of the Company with the Law on Classification of Activities (Official Gazette of Montenegro, no. 18/11 from 1st of April, 2011.)

Article 1.

The Company Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić is registered in Central Registry of the Commercial Court in Podgorica under the registration no 5-0186713/016.

Article 2.

The Company Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić shall make compliance of the Statute with the Law on Classification of Activities (Official Gazette, no. 18/11 from 1st of April, 2011)

Accordingly, instead of code and name of the principal activity of the Company from the former Law on Classification of Activities- **74600**, code and name of the principal activity based on the new Law on Classification of Activities (Official Gazette, no. 18/11 from 1st of April, 2011) shall be **80.10**.

Pretežna djelatnost dijela društva Poslovna Jedinica „Securitas Montenegro“ Budva će izvršiti usklađivanje statuta sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti („Sl.list Crne Gore“ br.18/11 od 01.04.2011.godine).

Shodno tome umjesto šifre i naziva pretežne djelatnosti dijela Društva, poslovna jedinica „Securitas Montenegro“ Budva, po starom Zakonu klasifikaciji djelatnosti **74600**, šifra i naziv pretežne djelatnosti po novom Zakonu o klasifikaciji djelatnosti („Sl.Crne Gore“, br.18/11 od 01.04.2011) će glasiti **80.20**.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

OSNIVAČI DRUŠTVA / SHAREHOLDERS



Marcus Gustav Andersson

Po punomoćju/under Power of Attorney

Securitas AB

The principal activity of the branch office, business unit Securitas Montenegro Budva, shall comply the Statute with the Law on Classification of Activities (Official Gazette, no 18/11 from 1st of April)

Accordingly, instead of code and name of the principal activity of the branch office, business unit Securitas Montenegro Budva, from the former Law on Classification of Activities- **74600**, code and name of the principal activity based on the new Law on Classification of Activities (Official Gazette, no. 18/11 from 1ST of April, 2011) shall be **80.20**.

Article 3.

This Decision shall come into force on the day of its adoption, and begins to produce legal effects as of the date of registration of the Company with the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica.



Darko Perović

Lično/personally

"SECURITAS MONTENEGRO"
d.o.o.
Broj 1535/12
Nikšić, dana 13.09. 2012god.



Page 1 of 1

PUNOMOĆJE

Ja, **Perović Dragutina Darko**, [redacted] na mjestu izvršnog direktora Društva za obezbjeđenje lica i imovine "Securitas Montenegro" D.O.O. Nikšić **o p u n o m o ć a v a m** dipl.pravnika **Tomčić Milorada Božanu**, [redacted] moje i za račun Društva može preuzeti sve pravne radnje za zastupanje Društva pred Privrednim sudom u Podgorici, vezane za projenu šifre djelatnosti.

Nikšić,
13.09.2012. god.

Davalac punomoćje
Securitas Montenegro D.O.O., Izvršni direktor



Perović Darko

Securitas Montenegro
Ul. Alekse Bakovića 105
814000 Nikšić
Montenegro

Phone + 382040241001
Fax + 382040200545
Info@securitas.me
www.securitas.me

Bank accounts:
KBB: 525-785-17
NLB: 530-15134-17
Atlas: 505-82140-31
Prva banka: 535-4848-85
First Financial Bank: 560-302-85

VAT 40/31-01741-1

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Primijeno iz ruke _____ preko pošte _____
Dana 23.09.12 Prihvaćeno na poštu dana 19
Preporučeno dana _____
Broj: 1578 Broj primjeraka _____ priloga. Taksa EUR _____

CRPS

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 14.09.2012. PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO Securitas
Montenegro SA DOKUMENTACIJOM ZA 120 jenu

(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEJA 192218.

MOLIMO DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

Rešenje o registraciji

matične firme

Securitas AB

Stoccolma

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

Tomislav Božić



Registration number: 556302-7241
 Date of registration: 1987-08-19
 Company name: Securitas AB
 Address:
 Box 12307
 102 28 STOCKHOLM
 Registered office: Stockholm
 Share capital: SEK 365 058 897



The company is registered as a public limited liability company

BOARD MEMBER, MANAGING DIRECTOR

571209-3995 Göransson, Alf Göran, Rosbackestigen 5, 181 46 LIDINGÖ

BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD

470515-6638 Schörling, Melker Yngve Georg, Strandvägen 49,
115 23 STOCKHOLM

BOARD MEMBERS

580109-6982 Bergman Israelsson, Susanne E, Sigfrid Edströms gata 36,
724 66 VÄSTERÅS
Employee representative
 570429-6259 Cappelen, Ulf Fredrik, Strandvägen 59 5tr, 115 23 STOCKHOLM
 650505-1075 Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A, Rydboholms Gård,
184 94 ÅKERSBERGA
 550505-6621 Ehrling, Marie Elisabeth, Birger Jarlsgatan 69,
113 56 STOCKHOLM
 620412-0148 Falkengren, Annika Katarina, c/o SEB, 106 40 STOCKHOLM
 621114-0303 Hjälms, Åse Elisabet, Tranebergsvägen 50, 167 44 BROMMA
Employee representative
 460817-3557 Palmstierna, Carl Fredrik Otto, Strandvägen 59,
115 23 STOCKHOLM
 591210-5037 Prang, Jan Martti, Allhelgonagatan 14, 415 13 GÖTEBORG
Employee representative
 781207-0329 Schörling Högberg, Kerstin Sofia M, F:m Franzéns gata 11B,
254 40 HELSINGBORG

DEPUTY BOARD MEMBERS

611220-0115 Fanberg, Rolf Thomas, Klippgatan 1 Bv, 856 32 SUNDSVALL
Employee representative

CONTD.



Registration number: 556302-7241
Date of registration: 1987-08-19
Company name: Securitas AB

SPECIALLY AUTHORIZED SIGNATORIES

661003-0154 Lindström, Jan Axel, Åsgatan 72, 741 45 KNIVSTA

AUDITORS

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM
Represented by: 661113-2934

PRINCIPALLY RESPONSIBLE AUDITOR

661113-2934 Nyllinge, Ulf Peter, Valkyriavägen 7 B, 182 67 DJURSHOLM

SIGNATORY POWER

In addition to the board of directors,
any two jointly of

Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A
Göransson, Alf Göran
Lindström, Jan Axel
Schörling, Melker Yngve Georg

are entitled to sign on behalf of the company.

Furthermore, the Managing Director, in his normal business activities,
is also entitled to sign on behalf of the company.

FINANCIAL YEAR

Registered financial year: 0101 - 1231
Latest annual report submitted covers financial
period 20100101-20101231

DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS COMPANY NAMES

1995-06-02 Securitas AB
1988-03-04 Securitas Aktiebolag
1987-08-19 Securitas Holding Aktiebolag

SUNDSVALL 2011-07-18
Ex officio


Anna-Karin Östin



Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl. List CG br. 6/02, 17/07, 80/08) ("**Zakon**") članovi društva za obezbjeđenje imovine i lica "Securitas Montenegro" d.o.o. ("**Društvo**") doneli su dana 14. septembra 2012. godine

On the basis of Companies Act ("Official Gazette of Montenegro" no. 6/02, 17/07, 80/08) ("**Act**") Shareholders of the company for security of property and people "Securitas Montenegro" d.o.o. (the "**Company**") on 14 September 2012 reached a

STATUT

DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA

"Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić

- 1. Osnovne odredbe**
- 1.1 Ovim statutom ("**Statut**") bliže se uređuje poslovanje i upravljanje Društvom.
- 1.2 Ovim Statutom menjaju se sve odredbe statuta Društva koji je bio na snazi do dana usvajanja ovog Statuta.
- 1.3 Društvo je pravno lice osnovano Odlukom o osnivanju od 01. septembra 2003. u formi društva sa ograničenom odgovornošću sa kapitalom od EUR 1,00 i sa pravima i obavezama u skladu sa zakonom i Statutom.
- 1.4 Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u Centralni Registar Privrednog suda.
- 1.5 Društvo je osnovano na neodređeno vreme.
- 2. Naziv i sedište društva**
- 2.1 Pun naziv Društva glasi:

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "Securitas

STATUTE

OF THE COMPANY FOR SECURITY OF PROPERTY AND PEOPLE

"Securitas Montenegro " d.o.o. Nikšić

- 1. Basic Provisions**
- 1.1 Business operations and management of the Company are more closely regulated with this Statute ("**Statute**").
- 1.2 This Statute replaces all provisions of the statute of the Company which was in force until the date of adoption hereof.
- 1.3 The Company is a legal entity founded by a Decision on Incorporation of 01 September 2003 in the form of a limited liability company with a share capital of EUR 1.00 and with rights and obligations in accordance with the law and the Statute.
- 1.4 The Company gains a status of a legal entity through registration in the Central Registry of the Commercial Court.
- 1.5 The Company is founded for an unlimited time period.
- 2. Name and Company Seat**
- 2.1 Full name of the Company is:

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "Securitas Mon-

**Montenegro" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

- 2.2 Skraćeni naziv Društva glasi:
"Securitas Montenegro" doo
- 2.3 Sedište Društva je u Nikšiću, na adresi Alekse Backovića br. 105, Nikšić, Crna Gora.
- 2.4 Naziv i sedište Društva mogu menjati Članovi Društva. Promena naziva i sedišta se prijavljuje Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv, zavisno od potrebe.

3. Delatnost Društva

- 3.1 Pretežna delatnost Društva je:
80.10 - djelatnost privatnog obezbjeđenja.
- 3.2 Pretežna djelatnost dijela Društva, poslovna jedinica "Securitas Montenegro" Budva, je **80.20 - usluge sistema obezbjeđenja**
- 3.3 Ostale djelatnosti Društva u cijelini su:
43.21.-postavljanje sistema obezbjeđenja kao što su protivpralnički I protivpožarni alarmi, bez kasnijeg nadgledanja; **47.59**-trgovina na malo zaštićenim sistemima, mehaničkim ili elektronskim uređajima na zaključavanje, bezbjedonosim I zaštitnim sefovima u specijalizovanim radnjama, bez nadgledanja, instaliranja I usluga održavanja; **74.90** -davanje savjeta u vezi da bezbjednošću; **85.51**- sportskoj rekreativno obrazovanje; **85.59** -Ostalo obrazovanje

**tenegro" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

- 2.2 Short name of the Company is:
"Securitas Montenegro" doo
- 2.3 The seat of the Company shall be located in Nikšić, on address Alekse Backovića br. 105, Nikšić, Montenegro.
- 2.4 Name and seat of the Company can be changed by the Shareholders. Change of name and seat of the Company must be reported to the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica. The Company shall use in its work, full and short name of the Company, depending on need.

3. Business Activity of the Company

- 3.1 The principal business activity of the Company is:
80.10 - private security
- 3.2 The principal business activity of the branch office, business unit Securitas Montenegro Budva, is **80.20 - system security services.**
- 3.3 Other overall activities of the Company:
43.21 - Installation of security systems such as anti-theft and anti-fire alarm systems without surveillance; **47.59** - Retail trading with security systems, mechanical and electrical key devices, secure and protected safes in specialized shops without surveillance, installation and maintain services; **74.90** - providing advices in relation to security; **85.51** - sports and recreation education; **85.59** - Other education

3.4	Osim gore navedenih, Društvo može da obavlja i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.	3.4	Besides above mentioned the Company may perform other activities in compliance with the law.
3.5	Društvo je ovlašćeno za poslove spoljnotrgovinskog prometa.	3.5	The Company is authorized for foreign trade transactions.
3.6	Djelatnost Društva mogu da promjene Članovi Društva odlukom koja mora biti prijavljena u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.	3.6	Shareholders may change the business activity of the Company, which decision must be reported to the Central Registry of the Commercial Court in Podgorici.
4.	Organizaciona struktura	4.	Organizational Structure
4.1	Društvo posluje kao jedinstvena poslovna i ekonomska organizaciona celina.	4.1	The Company is acting as a unique business and economic organizational entity.
4.2	Društvo delatnost obavlja prema organizaciji koja obezbeđuje optimalno korišćenje kadrovske i tehničke osposobljenosti Društva u pružanju usluga na teritoriji Crne Gore.	4.2	Company conducts the activity according to the organization that provides optimal use of personnel and technical abilities of the Company in providing services on the territory of Montenegro.
4.3	Organizacioni delovi Društva, poslovi i broj izvršilaca utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i aktom o sistematizaciji koje donosi Skupština članova Društva	4.3	The organizational parts of the Company, the business and the number of the executors are defined within the act on internal organization and within the act on the systematization which shall be adopted by the / Shareholders' Meeting of the Company
5.	Delovi	5.	Branch Offices
	Društvo može organizovati delove u skladu sa zakonom.		The Company can organize branch offices in accordance with the law.
6.	Članovi Društva	6.	Shareholders of the Company

6.1	Društvo može imati najviše 30 članova.	6.1	The Company may have up to 30 shareholders.
6.2	Članovi Društva su: (i) SECURITAS AB , akcionarsko društvo osnovano u skladu sa zakonima Švedske, registarski broj 556302-7241, sa sedištem u Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stokholm, Kraljevina Švedska i (ii) gospodin Darko Perović ,	6.2	Shareholders of the Company are: (i) SECURITAS AB , joint stock company organized under laws of Sweden, registration number 556302-7241, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm), Kingdom of Sweden and (ii) Mr. Darko Perović , Personal
<div style="border: 1px solid red; height: 60px; width: 100%;"></div>			
6.3	Društvo nema pravo da uputi javni poziv za sticanje svojih udela. Prenos udela u Društvu vrši se u skladu sa odredbama ovog Statuta i zakona.	6.3	The Company is not entitled to make a public invitation for acquisition of its shares. Transfer of shares in the Company is performed in line with this Statute and the law.
7.	Osnovni kapital, ulozi i udeli	7.	Base share capital, shares, contribution in Share capital
7.1	Članovi Društva obezbeđuju za osnivanje i početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1,00 EUR .	7.1	Shareholders provide for the establishment and operation of the Company funds in amount of 1.00 EUR .
7.2	Na osnovu uloga na koji se poziva u članu 7.1, SECURITAS AB stiče učešće od 75% u osnivačkom kapitalu Društva.	7.2	According to the Share that it is referring to Article 7.1, SECURITAS AB acquires 75% share of capital in the Share capital of the Company.
7.3	Na osnovu uloga na koji se poziva u članu 7.1, gospodin Darko Perović stiče učešće od 25% u osnivačkom kapitalu Društva.	7.3	According to the Share that it is referring to Article 7.1, Mr. Darko Perović acquires 25% share of capital in the Share capital of the Company.
7.4	Prava na isplatu po osnovu udela Prava Članova Društva koja imaju prema Društvu, uključujući učešće u	7.4	Pecuniary Rights deriving from Shares Pecuniary rights of the Shareholders towards the Company, including par-

dobiti i raspodjelu likvidacionog viška, srazmerna su udelima članova Društva u uplaćenom osnivačkom kapitalu Društva u trenutku ostvarivanja tih prava, osim u slučaju jednoglasne odluke članova Društva.

Participation in profit and allocation of liquidation surplus, are proportionate to the Shareholder's share in the paid share capital of the Company at the time of exercise of these rights, except in case of unanimous decision of the shareholders.

7.5 Isplate Članovima Društva

7.5

Payments to Shareholders of the Company

Sve isplate u korist Članova Društva će, osim ako nije drugačije određeno odgovarajućom odlukom, biti izvršene srazmerno njihovom učešću u osnivačkom kapitalu Društva u trenutku donošenja odluke o takvim isplatama.

Any payments made to the Shareholders shall, unless otherwise provided in the respective resolution, be effected proportionally to its share in share capital of the Company at the time of delivering a resolution on such payment.

8. Povećanje osnovnog kapitala

8.

Increase of the Base Share Capital

8.1 Osnovni kapital Društva može biti povećan na osnovu odluke Skupštine Članova Društva, novim ulozima ili konvertovanjem raspoloživih rezervi i neraspoređene dobiti, pod uslovom da to nije suprotno sa namenom sredstava rezervi i ako Društvo po poslednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Pored navedenog, osnovni kapital Društva može biti povećan i na drugi način, u skladu sa zakonom.

8.1

The base share capital of the Company may be increased, based on the resolution of the Shareholders' Meeting, with new contributions or by converting available reserves and undistributed profits, provided this is not contrary to the purpose of the reserves and provided the Company does not have any non-settled losses according to its last annual financial statements. Besides the above, the base share capital may be increased via other means, in compliance with the law.

8.2 Kapital Društva će se povećati pod uslovom da Skupština članova Društva donese odluku o povećanju kapitala i, shodno tome, izmeni Statut.

8.2

The Company's capital shall be increased provided that a Shareholders' Meeting resolves to increase it and to amend the Statute accordingly.

8.3 Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmena Statuta Centralnom Registru Privrednog suda.

8.3

The capital shall be considered increased only after registration of the amendments of the Statute in the Central Registry of the Commercial

		Court.
9.	Smanjenje osnovnog kapitala	9. Decrease of the Base Share Capital
9.1	Osnovni kapital Društva može biti smanjen na osnovu odluke Skupštine Članova Društva, ali ne može biti smanjen ispod zakonski propisanog minimalnog iznosa osnovnog kapitala.	9.1 The base share capital of the Company can be decreased by the Resolution of the Shareholders' Meeting, but it cannot go below the legally prescribed minimal amount of base share capital.
9.2	Na postupak smanjenja osnovnog kapitala primenjuju se odredbe Zakona.	9.2 The Act shall apply to the procedure of base share capital decrease.
10.	Organi Društva	10. Bodies of the Company
10.1	Organi Društva su: (i) Skupština Članova Društva; (ii) Izvršni direktor;	10.1 The bodies of the Company shall be: (i) Shareholders' Meeting; (ii) Executive Director;
11.	Skupština Članova Društva	11. Shareholders' Meeting
11.1	Članovi Društva čine Skupštinu Članova Društva (" Skupština Članova Društva ").	11.1 Shareholders comprise the Shareholders' Meeting (" Shareholders' Meeting ").
11.2	Po donošenju odluka iz nadležnosti Skupštine Članova Društva, Članovi Društva su obavezni da sačine i potpišu zapisnik (izvještaj) i da zavedu tako donete odluke u Knjigu odluka.	11.2 The shareholders are obliged to make and sign minutes when reaching decisions from the competencies of the Shareholders' Meeting and to insert those decisions in the Book of decisions.
11.3	Nadležnosti Skupštine Članova Društva Skupština Članova Društva odlučuje o sledećem: (i) imenovanju i razrešenju Izvršnog direktora i ; (ii) uslovima ugovora zaključenih sa Izvršnim direktorom, uključujući bonuse, penzije i druge dopunske aranžmane	11.3 Competencies of the Shareholders' Meeting The Shareholders' Meeting shall make decisions on the following: (i) the appointment and removal of Executive Director (ii) the terms and conditions of agreements entered with Executive Director, including bonus, pension and other subsidi-

- koji se tiču privilegija;
- ary arrangements concerning benefits;
- (iii) odobrenju uslova i rokova u pogledu zaposlenja lica koja su odgovorna direktno Izvršnom direktoru;
- (iii) The approval of employment and all the terms and conditions of the employees directly reporting to the Executive Director;
- (iv) odobravanju finansijskih izveštaja, blagovremenom donošenju odluka i iznosima isplata članovima Društva;
- (iv) the approval of financial statements, delivering the resolutions on time and amount of payments to the shareholders;
- (v) imenovanju internih revizora ili nezavisnih revizora Društva, odobravanju njihovih nalaza i mišljenja, kao i njihovih naknada i drugih uslova njihovog angažovanja;
- (v) the appointment of internal auditors or independent auditors of the Company, the approval of their findings and opinions, and their remuneration and other conditions of their engagement;
- (vi) imenovanju likvidacionih upravnika i potvrđivanju likvidacionih bilansa;
- (vi) the appointment of liquidators and the confirmation of liquidation balance sheets;
- (vii) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju, povlačenju ili ukidanju sopstvenih udela, kao i izdavanju hartija od vrednosti;
- (vii) an increase or decrease of the share capital of the Company, the acquisition, withdrawal or cancellation of own shares, and the issuance of securities;
- (viii) statusnim promenama, promenama pravne forme Društva i prestanku Društva;
- (viii) changes of the status, the legal form of the Company and the termination of the Company;
- (ix) odobravanju transakcija između Društva sa jedne strane i Izvršnog direktora i drugih lica, sa druge strane, samo ukoliko ne dolazi do sukoba interesa (ukoliko se to odobri većinom glasova Skupštine Članova koji nemaju lični interes, ukoliko su članovima Društva bile poznate sve materijalne činjenice povezane sa ličnim interesom i ukoliko je
- (ix) approval on legal transactions between the Company, on the one hand, and Executive Director and other persons on the other hand, but only if there is no conflict of interest (if it is approved by a majority vote of the member of Shareholders' Meeting who have no personal interest, if all material facts related to personal interest were known to the shareholders and

	ta transakcija u interesu Društva);		if the transaction is in the interests of the Company);
(x)	sticanju, prodaji, davanju u zakup, opterećivanju i drugim oblicima raspolaganja imovinom čija je vrijednost veća od 10% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrednosti);	(x)	the acquisition, sale, lease, pledge, and other disposals of assets value of which exceeds 10% of the Company's accounting value (property with great value);
(xi)	raspodeli dobiti;	(xi)	distribution of profits;
(xii)	izmenama ovog Statuta;	(xii)	amendments to this Statute;
(xiii)	odlučivanje o dopunskim uplatama od strane članova Društva koje su srazmerne udelima;	(xiii)	deciding upon the additional contributions by the Shareholders that are proportional to shares;
(xiv)	isključenju članova Društva, prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica u slučajevima kada je potrebno odobrenje Društva;	(xiv)	removal of shareholders, acceptance of new shareholders and transfer of the shares on third parties when the approval of the Company is needed;
(xv)	donošenje pravilnika o svom radu;	(xv)	delivering the rule book on its work;
(xvi)	svim ostalim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom i/ili ovim Statutom u nadležnosti Skupštine Članova Društva.	(xvi)	any other matters foreseen in the Act and/or this Statute as competence of Shareholders' Meeting.
11.4	Sazivanje Skupštine Članova Društva	11.4	Convening of the Shareholders' Meeting
11.4.1	Sednice Skupštine Članova Društva saziva Izvršni direktor Društva u skladu sa potrebama, ali u svakom slučaju u slučajevima propisanim Zakonom.	11.4.1	Sessions of the Shareholders' Meeting shall be convened by the Executive Director of the Company in accordance with need, but mandatory in cases proscribed by the Act.
11.4.2	Godišnja Skupština Članova Društva održava se najkasnije tri meseca nakon završetka svake finansijske godine.	11.4.2	Annual Shareholders' Meeting shall be held no later than three months as of end of a financial year.
11.4.3	Skupštinom Članova Društva	11.4.3	Shareholders' Meeting presided over

predsedava Izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih i zastupanih Članova.

the Executive Director, unless otherwise decided by the majority of present Shareholders and Shareholders' Proxies.

11.4.4 Skupština Članova Društva može biti održana posredstvom konferencijskog razgovora, kao i upotrebom druge audio i video komunikacione opreme.

11.4.4 The Shareholders' Meeting can be performed through a conference call or by using other audio and visual communication equipment.

11.4.5 Izuzetno od gore navedenog, Članovi Društva mogu odluke iz nadležnosti Skupštine Članova Društva doneti i van sednice Skupštine Društva. U tom slučaju, odluka se smatra usvojenom ako je potpiše član Društva koji ima udeo od 50% ili više u osnovnom kapitalu Društva, ili, ako nema takvog člana, članovi koji zajedno imaju udeo od 50% ili više u osnovnom kapitalu Društva. Kada je predviđeno jednoglasno odlučivanje članova Društva, odluka će se smatrati usvojenom ako je potpisana od strane svih članova Društva.

11.4.5 Notwithstanding the above, the Shareholders may reach decisions from the competence of the Shareholders' Meeting outside of its sessions. In that case, a decision is deemed adopted if signed by a shareholder with a share of 50% or more in the base capital of the Company, or, in case no such shareholder exists, by shareholders who jointly have a share of 50% or more in the base capital of the Company. Where unilateral voting is prescribed, a decision shall be deemed as adopted in case it is signed by all shareholders of the Company.

11.5 Odlučivanje

11.5 Decision-making

11.5.1 Članovi Društva imaju pravo glasa u Skupštini Članova Društva srazmerno svom udelu u kapitalu Društva u trenutku donošenja odluke.

11.5.1 Shareholders have voting rights in the Shareholders' Meeting proportionately to their share in the capital of the Company at the moment of deciding on a decision.

11.5.2 Osim ukoliko nije drugačije određeno zakonom ili ovim Statutom, Skupština Društva odluke donosi prostom većinom glasova članova Društva.

11.5.2 Unless differently determined by law or this Statute, the Shareholders' Meeting adopts its decisions via a simple-majority vote.

11.5.3 Odlučivanje Skupštine Članova Društva o:

11.5.3 The resolutions of the Shareholders' Meeting on:

(i) raspodeli dobiti (davanju dividendi)

(i) distribution of profits (dividends)

zahteva jednoglasnu saglasnost članova Skupštine Članova Društva.

require unanimous vote of all members of the Shareholders' Meeting.

11.5.4	Skupština Članova Društva može da odlučuje putem pisama.	11.5.4	Shareholders' Meeting shall make decision through letters.
11.6	Punomoćnici	11.6	Proxies
11.6.1	Član Društva može da ovlasti bilo koje drugo lice u skladu sa Zakonom da glasa umesto njega na Skupštini Članova Društva davanjem punomoćja u pismenoj formi.	11.6.1	A Shareholder may authorize any other person in accordance with the Act to vote at the Shareholders' Meeting instead of it by granting a written power of attorney.
11.6.2	Osim ukoliko se drugačije ne navodi u punomoćju, smatra se da je punomoćje iz člana 11.6.1 dato isključivo za sednicu Skupštine Članova Društva koja je navedena u odgovarajućem punomoćju.	11.6.2	Unless otherwise stated in the power of attorney, it shall be considered that the power of attorney from Article 11.6.1 is given only for the session of the Shareholders' Meeting mentioned in the respective power of attorney.
12.	Izvršni direktor	12.	Executive Director
12.1	Izvršni direktor Društva (" Izvršni direktor ") predstavlja izvršni organ Društva.	12.1	Executive Director of the Company (" Executive Director ") is an executive body of the Company.
12.2	Imenovanje Izvršnog direktora imenuje i razrešava Skupština Članova Društva.	12.2	Appointment Executive Director is appointed and dismissed by the Shareholders' Meeting.
12.3	Mandat Izvršni direktor se bira na period od tri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i pre vremena biti razrešen dužnosti na koju je postavljen.	12.3	Mandate The Executive Director shall be elected for a term of three years, with possibility of re-election, but he can be relieved of duties to which he was appointed before that time.
12.4	Nadležnosti	12.4	Competencies
12.4.1	Izvršni direktor operativno rukovodi Društvom i sprovodi odluke Skupštine Članova Društva.	12.4.1	Executive Director operatively manages the Company and enforces decisions of the Shareholders' Meeting.
12.4.2	Nadležnost Izvršnog direktora uključuje sprovođenje odluka Skupštine Članova Društva, sva pitanja koja su povezana sa	12.4.2	The competence of the Executive Director include enforcement of decisions of the Shareholders' Meeting, all matters related to the handling of the

vođenjem poslova Društva i tekućim poslovima Društva osim pitanja koja su u nadležnosti Skupštine Članova Društva.

12.4.3 Izvršni direktor je naročito nadležan za:

- (i) zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
- (ii) utvrđivanje Poslovnog plana Društva;
- (iii) sprovođenje odluka donetih od strane Skupštine Članova Društva;
- (iv) praćenje ispravnosti finansijskih izveštaja i informacija;
- (v) upravljanje razvojem Društva;
- (vi) utvrđivanje predloga dnevnog reda sednica Skupštine Članova Društva;
- (vii) utvrđivanje predloga odluka koje donosi Skupština Članova Društva;
- (viii) predlaganje iznosa i datuma dividendi, datuma i načina isplate dividendi;
- (ix) podnošenje finansijskih izveštaja i poslovnih izveštaja, izveštaja revizora i drugih izveštaja u skladu sa zakonom na godišnjoj Skupštini Članova Društva;
- (x) osnivanje i gašenje dela Društva;

Company's business and on-going business of the Company, except matters which are in the competence of the Shareholders Meeting.

12.4.3 Executive Director is especially entrusted with:

- (i) representing the Company and managing of Company's affairs in accordance to the Act and this Statute;
- (ii) determining of the Business plan of the Company;
- (iii) carrying out decisions of the Shareholders' Meeting;
- (iv) monitoring the accuracy of financial reports and information;
- (v) managing the development of the Company;
- (vi) determining the proposal of the agenda of sessions of the Shareholders' Meeting;
- (vii) determining proposals of the Shareholders' Meeting decisions;
- (viii) proposing of the amount and date of the dividend, date and manner of payment of the dividends;
- (ix) submission of the financial reports and business reports, auditor reports and other reports in accordance with the law to the annual Shareholders Meeting;
- (x) the establishment and termination of branch offices;

	(xi) druga pitanja u skladu sa ovim Statutom i zakonom.		(xi) other matters in accordance with this Statute and the law.
12.5	Izveštavanje članova Društva Izvršni direktor je odgovoran članovima Društva za svoj rad i obavezan je da, najmanje jednom godišnje ili češće, ukoliko je potrebno ili ukoliko to zahtevaju članovi Društva, dostavlja izveštaj o svom radu.	12.5	Reporting to the Shareholders Executive Director is responsible to the shareholders for their work and he is obliged to, at least once a year and if necessary or requested by the shareholders more often, submit the report on his work.
13.	Zastupanje	13.	Representation
13.1	Društvo zastupa Izvršni direktor, tako što može da zastupa Društvo bez ograničenja, izuzev u slučaju iz člana 13.2 ovog Statuta, u kom slučaju mu je potrebna prethodna pismena saglasnost Skupštine Članova Društva za zaključivanje takvih ugovora, aranžmana i/ili investicija.	13.1	The Company is represented by the Executive Director, so that he represents the Company without limitation except as mentioned in Article 13.2 hereof, in which case he will need a prior written approval of the Shareholders' Meeting to enter into such agreements, arrangements and/or investments.
13.2	Izvršnom direktoru biće potrebno prethodno odobrenje Skupštine Članova Društva u slučaju: a) zaključenja, izmena ili raskida ponuda, proračuna i ugovora sa: (i) klijentima, čak i kada se odnose na poslovne potrebe Društva, čiji iznos premašuje EUR 300.000,00 (godišnji iznos u slučaju ugovora na neodređeno vreme odnosno ukupan iznos u slučaju jednokratnih ugovora); (ii) dobavljačima, čak i kada se odnose na poslovne potrebe Društva, čiji iznos premašuje EUR	13.2	Executive Director need a prior approval of the Shareholders' Meeting in cases of: a) execution, amending or termination offers, quotes and agreements with: (i) clients, even if related to the business purposes of the Company, which amount involved exceeds EUR 300,000.00 (annual amount in case of agreements with indefinite duration and the total amount in case of fixed agreements); (ii) suppliers, even if related to the business purposes of the Company, amount involved exceeds EUR

100.000,00 (godišnji iznos u slučaju ugovora na neodređeno vreme odnosno ukupan iznos u slučaju jednokratnih ugovora);	100,000.00 (annual amount in case of agreements with indefinite duration and the total amount in case of fixed agreements);
b) zaključenja, izmena ili raskida bilo kog ugovora o zajmu ili finansijskog ugovora čiji iznos premašuje EUR 50.000,00 po transakciji, ili koji zajedno premašuju EUR 100.000,00 tokom perioda od jedne fiskalne godine;	b) execution, amending or termination of any loan or financing agreements which amount involved exceeds EUR 50,000.00 per transaction, or an equivalent amount in RSD, or that jointly exceed more than EUR 100,000.00 within the period of one fiscal year;
c) izvršavanja (i) garancija, obveznica ili izdavanje bilo kojih kreditnih instrumenata (izuzev čekova), čiji iznos premašuje EUR 50.000,00 pojedinačno, i (ii) založnih prava;	c) performance of (i) guarantees, bonds or issue any instrument of credit (except checks), which amount exceeds EUR 50,000.00 each, and (ii) pledges;
d) ugovornog osiguranja koje nije odobreno godišnjim budžetom;	d) contract insurance not approved in the annual budget
e) zaključenja ugovora o međunarodnoj razmeni;	e) execution of foreign exchange contracts;
f) zaključenja svih ugovora i preuzimanje obaveza između Društva i bilo kog od njegovih članova, Izvršnih Službenika, zaposlenih ili bilo kog povezanog lica Društva;	f) execution of any agreements and undertaking of obligations by and between the Company and any of its shareholders, Executive Officers, employees or any other related party to the Company;
g) odustajanje od bilo kog prava Društva ili kredita, kao i oslobađanje trećih lica njihovih dugovanja i/ili obaveza koje imaju prema Društvu;	g) waive any Company rights or credits, as well as release third parties from their debts and/or obligations to the Company;
h) zaključivanja poravnanja sa poveriocima u cilju izbegavanja stečaja Društva, kao i	h) making settlements with creditors to avoid bankruptcy of the Company, as well as file for

- | | | | |
|----|--|----|--|
| | pokretanja stečajnog postupka; | | bankruptcy; |
| i) | osnivanja, gašenja ili likvidacije zavisnih društava Društva; | i) | incorporating, dissolving or liquidating subsidiary companies; |
| j) | sponzorstva, donacija ili uplata u korist političkih stranaka i nevladinih organizacija, pod uslovom da je takva radnja dozvoljena zakonom; | j) | sponsorship of, donation or contribution to political parties and non governmental organizations, provided such act is authorized by law; |
| k) | zaključivanja ugovora o lizingu koji nisu uključeni u godišnji budžet, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00; | k) | concluding leasing agreements not included in the annual budget which amount involved exceeds EUR 50,000.00; |
| l) | zaključivanja ugovora o zakupu koji nisu uključeni u godišnji budžet, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00; | l) | conclusion of leasing agreements not included in the annual budget which amount involved exceeds EUR 50,000.00; |
| m) | zaključivanja bilo kog ugovora, transakcije ili finansijskih obaveza, izvršavanja bilo koje bankarske transakcije, uključujući bez ograničenja izdavanje čekova, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00; | m) | entering into any agreement, transaction or commitment, execute any banking transactions, including but not limited to the issuance of checks, which amount exceeds EUR 50,000.00; |
| n) | kupovine, zalaganja kao garancije odnosno sredstva obezbeđenja, prodaje, prenosa ili raspolaganja na bilo koji način, bilo kojim učešćem Društva u kapitalu drugih društava; | n) | purchase, pledge as collateral guarantee, sell, transfer or dispose of in anyway, any equity participation held by the Company in other companies; |
| o) | glasanja na sednicama skupštine članova drugih društava u kojim Društvo ima učešće u kapitalu, bez obzira na to da li su njegova zavisna društva; | o) | voting in shareholders' meetings of other companies in which the Company has equity participation, whether or not they are Company subsidiaries; |
| p) | zaključenja u svojstvu zastupnika Društva bilo kog ugovora članova društva u kojim Društvo ima učešće u | p) | execution, as Company representative, of any shareholders agreements in which the Company has equity interest, |

	kapitalu, bez obzira na to da li su njegova zavisna društva i		whether they are Company subsidiaries or not and
	q) raspodele profita Društva;	q)	distributing Company profits;
	r) pokretanja stečajnog postupka ili zaključivanje poravnanja sa poveriocima;	r)	filing for bankruptcy or entering into composition with creditors;
	s) pokretanja postupka spajanja, integracija, odvajanja ili bilo koje druge korporativne reorganizacije Društva;	s)	initiation of merger, amalgamation, spin-off or any other corporate reorganization of the Company;
	t) stvaranja svake nove klase ili vrste udela / kvota ili bilo koja izmena prava i privilegija postojećih udela / kvota;	t)	creation of any new class or kind of shares / quotas or any modification to the rights and privileges of the existing shares / quotas;
	u) bilo kog umanjenja kapitala bilo kog zavisnog društva;	u)	any capital reduction of the any subsidiary of the Company;
	v) prodaje, prenosa, kupovine, isporuke i opterećenja nepokretnosti i druge imovine Društva;	v)	sale, transfer, purchase, delivery and encumbrance of real estate and other assets of the Company;
	(w) zaključenja ugovora o radu i/ili ugovora o pružanju usluga, kao i drugih ugovora koji su slični ugovorima o radu i/ili ugovorima o pružanju usluga, u smislu kojih Društvo ima obavezu plaćanja iznosa koji je jednak ili veći od EUR 1.250,00 na mesečnom nivou, ili iznosa većih od EUR 15.000,00 u slučaju pojedinačnih isplata.	(w)	concluding employment and/or service agreements, as well as other agreements similar to employment and/or service agreements, pursuant to which the Company is obliged to pay an amount equal or greater than EUR 1,250.00 per month, or an amount of more than EUR 15,000.00 in case single payment is arranged.
13.3	Ograničenja u zastupanju iz članova 13.1 i 13.2 biće registrovana u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici.	13.3	The representation limitation from Articles 13.1 and 13.2 shall be registered with the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica.
14.	Prokura	14.	Statutory Power of Attorney
14.1	Skupština Članova Društva može dati prokuru trećim licima.	14.1	The Shareholder's Meeting can grant statutory power of attorney to third

14.2	Prokurista je ovlašćen da zastupa Društvo u svim sudskim i vansudskim pitanjima, izuzev u pogledu transakcija koje se odnose na raspolaganje i opterećivanje nepokretne imovine.	14.2	The holder of a statutory power of attorney is entitled to represent the Company in all in and out of court matters, except for transactions relating to the disposal and encumbrance of real estate.
14.3	Prokura može biti data jednom ili više lica.	14.3	Statutory powers of attorney can be granted to one or more persons.
14.4	Prokurista ne može ustupati prokuru drugim licima.	14.4	A holder of statutory power of attorney cannot assign statutory power of attorney to another person.
14.5	Prokura može biti opozvana od strane Skupštine Članova Društva u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga za njeno opozivanje.	14.5	A statutory power of attorney can be recalled by the Shareholders' Meeting at any time without disclosing the reasons for such recalling.
14.6	Prilikom potpisivanja, prokurista će identifikovati svoje svojstvo stavljanjem oznake "PP" pored svog potpisa.	14.6	When signing, the holder of a statutory power of attorney shall identify its capacity by adding the letters "PP" to its signature.
15.	Prenos udela	15.	Transfer of Shares
15.1	Udeli u Društvu mogu se prenositi između članova Društva bez ikakvih ograničenja.	15.1	Shares in the Company can be transferred between the shareholders thereof without limitations.
15.2	U slučaju da član Društva namerava da prenese udeo koji mu pripada (ili njegov deo) bilo kom trećem licu, obavezan je da prvo ponudi predmetni udeo (ili njegov deo) Društvu i ostalim članovima Društva pod istim ili povoljnijim uslovima u odnosu na uslove pod kojim namerava da ponudi udeo (ili njegov deo) trećem licu.	15.2	In case a shareholder intends to transfer the share held by it (or parts thereof) to a third party, it is obliged to first offer the respective share (or part thereof) to the Company and other shareholders under terms which are same or better than terms under which it intends to offer the share (or part thereof) to a third party.
15.3	Ako, u roku od 30 dana od dana kada je ponuda učinjena, ostali članovi Društva i samo Društvo ne prihvate kupovinu udela, udeo se može preneti trećem licu, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova	15.3	If, within 30 days as of submission of the offer, other shareholders and the Company do not accept to purchase the share, the share can be transferred to a third party, under terms that are not more favourable than

	ponuđenih ostalim članovima Društva ili samom Društvu.		those offered to other shareholders and the Company itself.
15.4	Skupština Članova Društva odlučuje o ponudi iz člana 15.2 u roku od 10 dana od dana prijema ponude. U slučaju da Skupština Članova Društva ne donese odluku u datom roku, smatraće se da je Društvo odbilo tako učinjenu ponudu.	15.4	The Shareholders' Meeting decides on the offer from Article 15.2 in a period of 10 days from the receipt of the offer. In case the Shareholders' Meeting fails to adopt a decision in such period, it is considered that the Company rejected the offer made to it.
15.5	U slučaju smrti člana Društva, drugi članovi Društva i Društvo imaju pravo otkupa udela preminulog člana Društva po tržišnoj ceni. Ukoliko drugi članovi Društva i Društvo ne otkupe udeo preminulog člana Društva, taj udeo će se povući u skladu sa odredbama Zakona o smanjenju kapitala. Prenos odnosnog udela nasljednicima preminulog člana Društva je isključen, u skladu sa Zakonom.	15.5	In case of death of a shareholder, other shareholders and the Company itself have a right to buy-out the share of the deceased shareholder under market price. If other shareholders and the Company do not buy-out the share of the deceased shareholder, such share shall be cancelled in accordance to the rules of the Act on capital decrease. Transfer of the respective share to successors of the deceased shareholder is excluded in accordance with the Act.
16.	Organizaciona pitanja	16.	Organizational Issues
	Organizaciona pitanja Društva biće utvrđena internim aktima Društva.		The organizational issues of the Company shall be determined by internal acts of the Company.
17.	Dobit	17.	Profit
17.1	Dobit Društva predstavlja finansijski rezultat poslovnih operacija tokom jedne poslovne godine, koji je postignut nakon umanjenja na ime svih poslovnih rashoda, uključujući sve zarade zaposlenih i sva druga plaćanja koja su učinjena na ime doprinosa, poreza i drugih poreskih obaveza. Skupština Članova Društva raspolaže i odlučuje o raspodeli dobiti.	17.1	The Company's profit is a financial result in business operations during one business year which is achieved after deduction of all business costs, including all employees' incomes and all other payments made in the name of contributions, taxes and other fiscal obligations. The Shareholders' Meeting disposes and decides upon allocation of profit.
17.2	Raspodela dobiti neće se vršiti u naredne tri godine (2010, 2011 i 2012 godine), osim u slučaju	17.2	Distribution of profits shall not be made in the next three years (2010, 2011 and 2012), except in the case of

postojanja jednoglasnosti članova Društva.

unanimity Shareholders of the Company.

18. Zaštita na radu i zaštita čovekove sredine

18. Occupational Health and Safety and Environmental Protection

18.1 Članovi Društva, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje delatnosti na način kojim se osiguravaju bezbednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

18.1 Shareholders of the Company, bodies and employees of the Company are required to organize activities in a way that ensures safety at work and to undertake and implement necessary safety measures and environmental protection in accordance with the laws regulating this area.

18.2 Društvo i delovi Društva su dužni da obavljaju svoje delatnosti, čuvaju vrednost i obezbeđuju potrebne uslove za zaštitu i unapređenje čovekove sredine i da sprečavaju uzroke i otklanjaju posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrednosti životne sredine.

18.2 Company and parts of the Company are obliged to carry out their activities, preserve value and ensure the necessary conditions for the protection and promotion of environmental causes and to prevent and eliminate the consequences of which threaten the natural and the work created value of environment.

19. Pečat i Štambilj

19. Seal and stamp

19.1 Društvo ima pečat koji je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom po obodu: društvo za obezbjeđenje imovine i lica. Po sredini pečata piše ime društva "Securitas Montenegro" doo Nikšić. Pečat je pisan latinicom.

19.1 The Company has a seal that is of a round shape, with a diameter of 3 cm, with text on the edge: društvo za obezbjeđenje imovine i lica. In the middle of the seal reads name of the Company "Securitas Montenegro" doo Nikšić. The seal is written in Latin script.

19.2 Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika sa tekstom po gornjoj ivici: "GUARDIAN" doo. U sredini je oznaka "Broj", a pri dnu je oznaka "Nikšić, dana". Štambilj je pisan latinicom.

19.2 The company has its stamp that is rectangular shape with text on the top edge: "Securitas Montenegro" doo. In the middle of the stamp is label "Number", and in the bottom of the stamp is label "Nikšić, date". The stamp is written in Latin script.

20. Memorandum Društva

20. Letterhead of the Company

20.1 U pravnom prometu, službenim odnosima i u prepisci sa pravnim i

20.1 In legal transactions, official relations and in correspondence with legal en-

fizičkim licima Društvo koristi memorandum, koji sadrži elemente u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.

20.2 Sadržaj i oblik memoranduma utvrđuje Izvršni Direktor Društva.

21. Knjiga isprava

21.1 Društvo vodi knjigu primljenih isprava, u koji se uvode sve isprave koje su adresirane na Društvo.

21.2 Društvo vodi knjigu izdatih isprava u koji se uvode sve isprave koje su izdate od strane Društva.

21.3 Postupak zavođenja poslatih i izdatih isprava preciznije se reguliše odlukom Izvršnog direktora.

21.4 Društvo može imati i druge delovodne knjige, u skladu sa zakonom i odlukom Izvršnog direktora.

22. Primena zakona

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom direktno će se primenjivati odredbe Zakona.

23. Izmene i dopune

Sve izmene i dopune ovog Statuta vršiće se posredstvom odluka Skupštine Članova Društva u skladu sa ovim Statutom.

24. Stupanje na snagu

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja

titles and natural persons, the Company shall use a letterhead, containing elements in accordance with the law and the provisions of this Statute.

20.2 The content and form of letterhead is established by the Executive Director of the Company.

21. Book of Received Documents

21.1 Company has a book of received documents in which all documents adressed to the Company are recorded.

21.2 Company has a book of issued documents in which all documents issued by the Company are recorded.

21.3 Procedure of recording issued and received documents shall be more precisely regulated by a decision of the Executive Director.

21.4 Company may have other books of records, in accordance to law and decisions of the Executive Director.

22. Application of the law

The Act shall apply directly on issues that are not defined in this Statute.

23. Changes and Amendments

All changes and amendments to this Statute shall be effected by the resolution delivered by the Shareholders' Meeting in accordance with this Statute.


24. Coming into force

This Statute shall come into force on the day of its adoption, and begins to produce legal effects as of the date of


Društva kod Centralnog registra
Privrednog suda u Podgorici.

registration of the Company with the
Central Registry of the Commercial
Court in Podgorica.

OSNIVAČI DRUŠTVA/SHAREHOLDERS



Marcus Gustav Andersson
po punomoćju / under Power of Attorney
Securitas AB



Darko Perović
lično / personally

Bolagsverket

Švedska kancelarija za registraciju preduzeća

POTVRDA O REGISTRACIJI

Registarski broj: 556302-7241
Datum registracije: 19.08.1987.
Naziv preduzeća: Securitas AB
Adresa: Poštansko sanduče 12307
102 28 STOKHOLM
Mjesto registracije: Stokholm

Preduzeće je registrovano kao javno društvo sa ograničenom odgovornošću

PREDUZEĆE JE OSNOVANO
29.06.1987

DIONIČKI KAPITAL

Dionički kapital....: SEK 365,058, 897	Min...: SEK 200,000,000
	Max...: SEK 800,000,000
Broj dionica: 365,058,897	Min...: 200,000,000
	Max...: 800,000,000


ČLAN ODBORA, GENERALNI DIREKTOR
571209-3995 Göransson, Alf Göran, Rosbackestigen 5, 181 46 LIDINGÖ

ČLAN ODBORA, PREDSEDNIK ODBORA
470515-6638 Schörling, Melker Yngve Georg, Strandvägen 49,
115 23 STOKHOLM

ČLANOVI ODBORA
580109-6982 Bergman Israelsson, Susanne E, Sigfrid Edströms gata 36,
724 66 VÄSTERÅS
Predstavnik zaposlenih
570429-6259 Cappelen, Ulf Fredrik, Strandvägen 59 5tr, 115 23 STOKHOLM
650505-1075 Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A, Rydboholms Gård,
184 94 ÅKERSBERGA
550505-6621 Ehrling, Marie Elisabeth, Birger Jarls gatan 69,
113 56 STOKHOLM
620412-0148 Falkengren, Annika Katarina, c/o SEB, 106 40 STOKHOLM

*Ja, Snežana Bulajić, stalni sudski tumač za engleski jezik,
ovim potvrđujem da sam tačno i potpuno prevela ovaj dokument
sa engleskog na crnogorski jezik.*

Nikšić, 02.10.2012



Bolagsverket

Švedska kancelarija za registraciju preduzeća

POTVRDA O REGISTRACIJI

Registarski broj: 556302-7241

Datum registracije: 19.08.1987.

Naziv preduzeća: Securitas AB

621114-0303 Hjälms, Åse Elisabet, Tranebergsvägen 50, 167 44 BROMMA

Predstavnik zaposlenih

460817-3557 Palmstierna, Carl Fredrik Otto, Strandvägen 59,

115 23 STOKHOLM

591210-5037 Prang, Jan Martti, Allhelgonagatan 14, 415 13 GETEBORG

Predstavnik zaposlenih

781207-0329 Schörling Högberg, Kerstin Sofia M, F:m Franzéns gata 11B,

254 40 HELSINGBORG

ZAMJENICI ČLANOVA ODBORA

611220-0115 Fanberg, Rolf Thomas, Klippgatan 1 Bv, 856 32 SUNDSVALL

Predstavnik zaposlenih

POSEBNO OVLAŠĆENI POTPISNICI

661003-0154 Lindström, Jan Axel, Åsgatan 72, 741 45 KNIVSTA

REVIZORI

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOKHOLM

Zastupljen: 661113-2934

UGLAVNOM ODGOVORNI REVIZOR

661113-2934 Nyllinge, Ulf Peter, Valkyriavägen 7 B, 182 67 DJURSHOLM

OVLAŠĆENI POTPISNIK

Osim Upravog odbora,

bilo koja dva su zajednički

Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A

Göransson, Alf Göran

Lindström, Jan Axel


Schörling, Melker Yngve Georg

ovlašćena da potpišu u ime preduzeća.

Osim toga, Generalni Direktor, tokom svojih uobičajenih poslovnih aktivnosti, ima pravo da potpiše u ime preduzeća.

Ja, Snežana Bulajić, stalni sudski tumač za engleski jezik, ovim potvrđujem da sam tačno i potpuno prevela ovaj dokument sa engleskog na crnogorski jezik.

Nikšić, 02.10.2012



Bolagsverket

Švedska kancelarija za registraciju preduzeća

POTVRDA O REGISTRACIJI

Registarski broj: 556302-7241

Datum registracije: 19.08.1987.

Naziv preduzeća: Securitas AB

STATUT PREDUZEĆA

Datum poslednje izmjene: 07.05.2009

FINANSIJSKA GODINA

Registrovana finansijska godina: 0101 – 1231

Poslednji godišnji izvještaj pokriva finansijski period 01.01.2011- 31.12.2011

DATUM REGISTRACIJE SADAŠNJEG I PRETHODNIH NAZIVA PREDUZEĆA

02.06.1995. – Securitas AB

04.03.1988. – Securitas Aktiebolag

19.08.1987. – Securitas Holding Aktiebolag

SUNDSVALL, 28.09.2012

Po službenoj dužnosti

Bente Ohlsson
(pečat i potpis)

Ja, Snežana Bulajić, stalni sudski tumač za engleski jezik, ovim potvrđujem da sam tačno i potpuno prevela ovaj dokument sa engleskog na crnogorski jezik.

Nikšić, 02.10.2012



STALNI SUDSKI TUMAČ

Snežana Bulajić

za engleski jezik, postavljen rješenjem ministra
pravde Crne Gore broj: 03 - 138 / 10 od 19. marta 2010.
godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi pravnog posla _____ 40,00 _____

U _____ 02.10.2012 _____



Snežana Bulajić

Potpis

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Sweden

This public document

2. has been signed by Björn Sandin

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of

Notary Public in Stockholm

Certified

5. at Stockholm

6. the 28.08.2012


7. by Anne-Marie Bonde

Notary Public

8. No 3705

9. Seal/stamp:

10. Signature:



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Anne-Marie Bonde".

SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Mi, Securitas AB, akcionarsko društvo organizovano u skladu sa propisima Švedske, registarski broj 556302-7241, sa registrovanim sjedištem na adresi Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, Kraljevina Švedska („Vlastodavac“) ovlašćujemo

Marcus Andersson iz ul Västmannagatan 93, 113 43 Stockholm, Švedska, broj pasoša 34254083, izdatog od strane Police authority in Sweden

(u daljem tekstu „Zastupnik“) da u naše ime i za naš račun kao osivača „Društva za obezbjeđenje lica i imovine“ Securitas Montenegro“ D.O.O. Nikšić osnovnim u skladu sa pravom Crne Gore, sa sjedištem u Ul. Alekse Backovića 105 upisanim u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod registrarskim brojem 50186713 („Društvo“)

1. Potpiše i ovjeri potpis na Statutu Društva ;
2. Potpiše Odluku o promjeni pretežne djelatnosti Društva.
3. Potpiše Odluku o promjeni pretežne djelatnosti poslovne jedinice Društva.
4. Preduzme sve pravne i fizičke radnje i da potpiše sva dokumenta u vezi sa radnjama iz tačaka 1. , 2., 3.
5. Dalje prenese svako i bilo koje pravo koje mu je ovim ovlašćenjem dato.

Ovim Specijalnim punomoćjem se potvrđuje ovlašćenje Zastupnika da u ime Vlastodavca potpiše Statut i Odluku o promjeni pretežne šifre djelatnosti Društva i poslovne jedinice

SPECIAL POWER OF ATTORNEY


We, SECURITAS AB, joint stock company organized under laws of Sweden, with corporate ID number, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE- 102 28 Stockholm), Kingdom of Sweden (“Principal“), hereby authorize

Marcus Andersson, from str. Västmannagatan 93, 113 43 Stockholm, Sweden, passport number 34254083, issued by Police authority in Sweden

(hereinafter referred to as “Attorney“)to in our name and our behalf as a shareholder of the company “Društvo za obezbjeđenje imovine i lica Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić“, organized under laws of Montenegro, with its seat at Alekse Backovica 105, Nikšić registered in the Central Registry with the Commercial Court in Podgorica under registration number 50186713 (the “Company“)

1. Sign and certify its signature on the Statute of the Company;
2. Sign a Decision on change of principle business activity of the Company.
3. Sign a Decision on change of the Company’s branch offices’ principle business activity.
4. Perform all legal and factual acts and to sign all documents related to points 1 and 2 above;
5. Further assign all and any of the rights granted to them herewith.

This Special Power of Attorney confirms the authorization of the Attorney to on behalf of the Principal, sign the Statute and Decision on



Društva i potvrđuje se pravna snaga i pravosnažnost navedenih dokumenata potpisanih od strane Zastupnika dana, 24. Avgusta 2012. godine.

Potpisom ovog punomoćja potpisnici potvrđuju da je Vlastovac pravno lice osnovno i koje validno posluju u skladu sa zakonima Švetske i da su potpisnici ovlašćena lica za zastupanje ovog pravnog lica i da mogu davati izjave i preduzimati druge pravne radnje u ime i za račun ovog pravnog lica.

Vlastodavac se obavezuje da naknadno odobri bilo šta što Zastupnik učini ili zakonito izdejstvuje da se učini na osnovu ovlašćenja koja su mu data ili koja proizilaze iz ovog punomoćja.

Ovo punomoćje važi za sve instance.

U Stokholmu, Kraljevina Švedska 2012-08-27

change of principle business activity of the Company and Branch office of the Company and also confirms the legal effect and validity of said documents signed by the Attorney on 24 August 2012.

The undersigned declares in lieu of an oath that Principal is a legal entity duly established and existing under the laws of Sweden and that they are authorized to represent this legal entity by their signature on this very day and to make legally binding declarations on behalf of this legal entity.

Principal undertakes to ratify whatever the Attorney does or lawfully causes to be done under the authority or purported authority of this power of attorney.

This power of attorney is valid for all instances.

In Stockholm, Kingdom of Sweden, on 2012-08-27.

SECURITAS AB



Alf Göransson, President and CEO

I, the undersigned, Björn Sandin, Notary Public of the City of Stockholm, Sweden, hereby certify that ALF GÖRANSSON, President & CEO, duly authorized to sign for SECURITAS AB,


has issued and signed the foregoing document.

Fee 400:-

Stockholm 28.08.2012

Crowns

Ex officio:





Registration number: 556302-7241
 Date of registration: 1987-08-19
 Company name: Securitas AB
 Address: Box 12307
 102 28 STOCKHOLM
 Registered office: Stockholm



The company is registered as a public limited liability company

THE COMPANY WAS FORMED
 1987-06-29

SHARE CAPITAL

Share capital...: SEK 365,058,897

Number of shares: 365,058,897

Min...: SEK 200,000,000
 Max...: SEK 800,000,000
 Min...: 200,000,000
 Max...: 800,000,000

BOARD MEMBER, MANAGING DIRECTOR

571209-3995 Göransson, Alf Göran, Rosbackestigen 5, 181 46 LIDINGÖ

BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD

470515-6638 Schörling, Melker Yngve Georg, Strandvägen 49,
 115 23 STOCKHOLM

BOARD MEMBERS

580109-6982 Bergman Israelsson, Susanne E, Sigfrid Edströms gata 36,
 724 66 VÄSTERÅS

570429-6259 Cappelen, Ulf Fredrik, Strandvägen 59 5tr, 115 23 STOCKHOLM
 Employee representative

650505-1075 Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A, Rydboholms Gård,
 184 94 ÅKERSBERGA

550505-6621 Ehrling, Marie Elisabeth, Birger Jarlsgatan 69,
 113 56 STOCKHOLM

620412-0148 Falkengren, Annika Katarina, c/o SEB, 106 40 STOCKHOLM

CONTD.



Bolagsverket
Swedish Companies Registration Office



CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration number: 556302-7241

Date of registration: 1987-08-19

Company name: Securitas AB

621114-0303 Hjälms, Åse Elisabet, Tranebergsvägen 50, 167 44 BROMMA
Employee representative
460817-3557 Palmstierna, Carl Fredrik Otto, Strandvägen 59,
115 23 STOCKHOLM
591210-5037 Prang, Jan Martti, Allhelgonagatan 14, 415 13 GÖTEBORG
Employee representative
781207-0329 Schörling Högberg, Kerstin Sofia M, F:m Franzéns gata 11B,
254 40 HELSINGBORG

DEPUTY BOARD MEMBERS

611220-0115 Fanberg, Rolf Thomas, Klippgatan 1 Bv, 856 32 SUNDSVALL
Employee representative

SPECIALLY AUTHORIZED SIGNATORIES

661003-0154 Lindström, Jan Axel, Åsgatan 72, 741 45 KNIVSTA

AUDITORS

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM
Represented by: 661113-2934

PRINCIPALLY RESPONSIBLE AUDITOR

661113-2934 Nyllinge, Ulf Peter, Valkyriavägen 7 B, 182 67 DJURSHOLM

SIGNATORY POWER

In addition to the board of directors,
any two jointly of

Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A

Göransson, Alf Göran

Lindström, Jan Axel

Schörling, Melker Yngve Georg

are entitled to sign on behalf of the company.

Furthermore, the Managing Director, in his normal business activities,
is also entitled to sign on behalf of the company.

ARTICLES OF ASSOCIATION

Date of the latest change: 2009-05-07

FINANCIAL YEAR

Registered financial year: 0101 - 1231

Latest annual report submitted covers financial
period 20110101-20111231

CONTD.

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration number: 556302-7241
Date of registration: 1987-08-19
Company name: Securitas AB

DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS COMPANY NAMES
1995-06-02 Securitas AB
1988-03-04 Securitas Aktiebolag
1987-08-19 Securitas Holding Aktiebolag

SUNDSVALL 2012-09-28
Ex officio


Bente Ohlsson




Исправљено се да је овај крешко изписан са
места _____ (или: са његовим _____ про-
ста: _____ или фотокопијом), а _____ састо-
ји од _____ табака, односно листова.

Изворна исправа (или овјерен крешко фотоко-
пија), налази се код Secretos Montenegro

Такса за овјеру у износу од 6,00 еура
наплаћена је и помиштена.

Такса за овјеру није наплаћена сходно одре-
дби члана _____ ЗЗГ-а, а _____ за регулисање

СКИП ДИНА _____
Са. бр. 07/19 970 _____
Норматив 03.10.21 _____




CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 20.03.2013.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ** broj 197642 od 20.03.2013.god. podnosioca

Ime i prezime: Božana Tomić

dana 20.03.2013.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :osnivača, statuta **DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ** - registarski broj 5-0186713/ 018.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (osnivača, statuta) u privrednom društvu **DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Ovlašćeno lice

Milo Paunović
Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

02.04.2013.god.

Božana Tomić



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

5-0186713/ 018
02387620

Datum promjene podataka: 20.03.2013

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: osnivača, statuta

Datum zaključivanja ugovora: 01.09.2003

Datum donošenja Statuta: 01.09.2003

Datum izmjene Statuta: 18.03.2013

Adresa obavljanja djelatnosti: UL.ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: UL.ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: 8010 Djelatnost privatnog obezbeđenja

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1.00€

(Novčani 1.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

SECURITAS AB, Akcionarsko društvo

Adresa:

LINDHAGENSPLAN 70, PO BOX 12307, SE-102 28,
ŠTOKHOLM, ŠVEDSKA

Registarski broj: 556302-7241

Udio: 100%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Darko Perović

Ovlašćeni zastup

Pojedinačno- ()

Izvršni direktor - ograniceno(Ograničenja ovlašćenja u prometu izvršnog direktora privrednog društva "GUARDIAN" D.O.O. mogu se saznati javnim uvidom u dokumentaciju dostavljenoj Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore)

Pojedinačno- ()

Djelovi društva

Naziv:

POSLOVNA JEDINICA "SECURITAS MONTENEGRO"
BUDVA 02387620

Darko Perović 2707971260010

8020 Usluge sistema obezbeđenja


Adresa:

JADRANSKI PUT BB, PC "BSP" LOKAL BROJ 12 BUDVA

Izdato 25.03.2013.god.

Ovlašćeno lice

Milo Paunović





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

5-0186713/ 017
02387620

Datum promjene podataka: 14.09.2012

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LIČA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: pretežne djelatnosti, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, statuta

Datum zaključivanja ugovora: 01.09.2003

Datum donošenja Statuta: 01.09.2003

Datum izmjene Statuta: 14.09.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: UL. ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: UL. ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: 8010 Djelatnost privatnog obezbeđenja

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1.00€

(Novčani 1.00 , nenovčani .00)

Osnivači	
Ime i prezime/Naziv DARKO PEROVIĆ-	
Udio: 25%	
Uloga: Osnivač	
Ime i prezime/Naziv SECURITAS AB, A	
Registarski broj:	
Udio: 75%	
Uloga: Osnivač	
Lica u društvu	
Ime i prezime: Darko Perović -	Adresa:
Ovlašćeni zastupnik Pojedinačno- ()	
Izvršni direktor - ograniceno(Ograničenja ovlašćenja u prometu izvršnog direktora privrednog društva "GUARDIAN" D.O.O. mogu se saznati javnim uvidom u dokumentaciju dostavljenoj Centralnom	



registru Privrednog suda Crne Gore)
Pojedinačno- ()

Djelovi društva

Naziv:

POSLOVNA JEDINICA "SECURITAS MONTENEGRO"

BUDVA 02387620

Darko Perović

8020 Usluge sistema obezbedenja

Izdato 20.03.2013.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Božana Tomić

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanj

 Označiti podatak koji se mijenja /

PROMJENA PODATAKA [A]

Privredni subjekt

Matični broj:

02387620

Registarski broj:

50186713/017

Puni naziv:

Društvo za obezbjeđenje imovine i lica Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština


4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

X 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

a strano fizičko lice unijeti broj pasoša
a strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

SECURITAS AB

10.4. Sjedište / Adresa:

Država Švedska

Opština


Mje

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

X 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

Darko Perović

10.4. Sjedište / Adresa:

Država


Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Sweden

This public document

2. has been signed by Christina Andersson

3. acting in the capacity of Officer

4. bears the seal/stamp of Bolagsverket,

The Swedish Companies Registration Office

Certified

5. at Stockholm

6. the 21.01.2013


7. by Anne-Marie Bonde

Notary Public

8. No 111

9. Seal/stamp:

10. Signature:



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anne-Marie Bonde".



Registration number: 556302-7241
 Date of registration: 1987-08-19
 Company name: Securitas AB
 Address:
 Box 12307
 102 28 STOCKHOLM
 Registered office: Stockholm



The company is registered as a public limited liability company

THE COMPANY WAS FORMED
 1987-06-29

SHARE CAPITAL

Share capital...: SEK 365,058,897	Min...: SEK 200,000,000
	Max...: SEK 800,000,000
Number of shares: 365,058,897	Min...: 200,000,000
	Max...: 800,000,000

BOARD MEMBER, MANAGING DIRECTOR

571209-3995 Göransson, Alf Göran, Rosbackestigen 5, 181 46 LIDINGÖ

BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD

470515-6638 Schörling, Melker Yngve Georg, Strandvägen 49,
115 23 STOCKHOLM

BOARD MEMBERS

580109-6982 Bergman Israelsson, Susanne E, Sigfrid Edströms gata 36,
724 66 VÄSTERÅS
Employee representative

570429-6259 Cappelen, Ulf Fredrik, Strandvägen 59 5tr, 115 23 STOCKHOLM

650505-1075 Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A, Rydboholms Gård,
184 94 ÅKERSBERGA

550505-6621 Ehrling, Marie Elisabeth, Birger Jarlsgatan 69,
113 56 STOCKHOLM

620412-0148 Falkengren, Annika Katarina, c/o SEB, 106 40 STOCKHOLM

CONTD.



Registration number: 556302-7241
 Date of registration: 1987-08-19
 Company name: Securitas AB

621114-0303 Hjälms, Åse Elisabet, Tranebergsvägen 50, 167 44 BROMMA
 Employee representative
 460817-3557 Palmstierna, Carl Fredrik Otto, Strandvägen 59,
 115 23 STOCKHOLM
 591210-5037 Prang, Jan Martti, Allhelgonagatan 14, 415 13 GÖTEBORG
 Employee representative
 781207-0329 Schörling Högberg, Kerstin Sofia M, F:m Franzéns gata 11B,
 254 40 HELSINGBORG

DEPUTY BOARD MEMBERS

611220-0115 Fanberg, Rolf Thomas, Klippgatan 1 Bv, 856 32 SUNDSVALL
 Employee representative

SPECIALLY AUTHORIZED SIGNATORIES

661003-0154 Lindström, Jan Axel, Åsgatan 72, 741 45 KNIVSTA

AUDITORS

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM
 Represented by: 661113-2934

PRINCIPALLY RESPONSIBLE AUDITOR

661113-2934 Nyllinge, Ulf Peter, Valkyriavägen 7 B, 182 67 DJURSHOLM

SIGNATORY POWER

In addition to the board of directors,
 any two jointly of

Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A

Göransson, Alf Göran

Lindström, Jan Axel

Schörling, Melker Yngve Georg

are entitled to sign on behalf of the company.

Furthermore, the Managing Director, in his normal business activities,
 is also entitled to sign on behalf of the company.

ARTICLES OF ASSOCIATION


Date of the latest change: 2009-05-07

FINANCIAL YEAR

Registered financial year: 0101 - 1231

Latest annual report submitted covers financial
 period 20110101-20111231

CONTD.



Registration number: 556302-7241
Date of registration: 1987-08-19
Company name: Securitas AB

DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS COMPANY NAMES

1995-06-02 Securitas AB
1988-03-04 Securitas Aktiebolag
1987-08-19 Securitas Holding Aktiebolag

SUNDSVALL 2013-01-16
Ex officio


Christina Andersson



CRPS

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODJEL ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj 5046

Podgorica, 25.03 2013 god.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 20.03.2013.god. PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO "Securitas Montenegro"
Višić SA DOKUMENTACIJOM ZA promjenu udjela u Društvu
(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEJA 197642

MOLIMO DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

Statut Društva

"Securitas Montenegro" D.O.O. Višić

dana; 25.03.2013.god.

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

Jane Bazar



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 197642

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Božana Tomić dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **SECURITAS MONTENEGRO** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Nikšić, registarski broj 50186713 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Obrazac

Punomoćje

Taksa za službeni list

Ugovor o promjeni osnivača

Izvod iz registra osnivača sa prevodom

Zahtijeva izmjenu:

OSNIVAČA

Dokumentacija je podnijeta dana 20.03.2013.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 20.03.2013.god.

M.P.

Overeni prevod sa engleskog na srpski jezik



ŠVEDSKA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

UVERENJE O REGISTRACIJI

Registracioni br.: 556302-7241
Datum registracije: 19.08.1987
Naziv privrednog subjekta: SECURITAS AB
Adresa: P.O.B. 12307
102 28 Stockholm
Registrovano sedište: Stockholm

Kompanija je registrovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

KOMPANIJA JE OSNOVANA
29.06.1987

DEONIČKI KAPITAL

Deonički kapital	SEK 365.058.897	Min.....: SEK 200.000.000
		Mals...: SEK 800.000.000
Broj deonica:	SEK 365.058.897	Min.....: SEK 200.000.000
		Maks...: SEK 800.000.000

ČLAN UPRAVNOG ODBORA, DIREKTOR

571209-3995 Goransson, Alf Goran, Rosbackestigen 5, 181 46 Lidingo

ČLAN UPRAVNOG ODBORA, PREDSEDAVAJUĆI ODBORA

470515-6638 Schorling, Melker Yngve Georg, Strandvagen 49, 115 23 Stockholm

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

580109-6982 Bergman Israelson, Susanne E, Sigfrid Edstroms gata 36, 724 66 Vasteras
Predstavnik zaposlenih

570429-6259 Cappelen, Ulf Fredrik, Strandvagen 59 Str., 115 23 Stockholm

650505-1075 Douglas, Carl Frederik Wilhelm A, Rydboholms Gard, 184 94 Akersberga

550505-6621 Ehrling, Marie Elisabeth, Birger Jarlsgatan 69, 113 56 Stockholm

620412-0148 Falkengren, Annika Katarina, c/o SEB, 106 40 Stockholm

621114-0303 Hjalm, Ase Elisabet, Tranebergsvagen 50, 167 44 Bromma
Predstavnik zaposlenih

460817-3557 Palmstierna, Carl Frederik Otto, Strandvagen 59, 115 23 Stockholm

591210-5037 Prang, Jan Martti, Allhelgonagatan 14, 415 13 Goteborg
Predstavnik zaposlenih

781207-0329 Schorling, Hogberg, Kerstin Sofia M, F:m Franzens gata 11B,
254 40 Helsingborg

ZAMENIK ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
611220-0115 Fanberg, Rolf Thomas, Klippgatan 1 Bv, 856 32 Sundsvall
Predstavnik zaposlenih



SPECIJALNO OVLAŠĆENI POTPISNICI
661003-0154 Lindstrom, Jan Axel, Asgatan 72, 741 45 Knivsta

REVIZORI
55067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm
kojeg predstavlja: 661113-2934

GLAVNI ODGOVORNI REVIZOR
661113-2934 Nyllinge, Ulf Peter, Valkyriavagen 7 b, 67 Djursholm

OVLAŠĆENJE POTPISNIKA

Uz Upravni odbor,
bilo koji dvoje zajedno
Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A
Goransson, Alf Goran
Lindstrom, Jan Axel
Schorling, Melker Yngve Georg
ovlašćeni su da potpišu u ime kompanije.

Nadalje, direktor, uz svoje normalne poslovne aktivnosti, takođe je ovlašćen da potpiše u ime kompanije.

OSNIVAČKI AKT

Datum poslednje promene: 07.05.2009

FISKALNA GODINA

Registrovana fiskalna godina: 0101 – 1231

Poslednji podneti godišnji izveštaj odnosi se na fiskalni period 01.01.2011 – 31.12.2011

DATUM REGISTRACIJE TEKUĆEG I PRETHODNOG NAZIVA KOMPANIJE

02.06.1995 Securitas AB

04.03.1988 Securitas Aktiebolag

19.08.1987 Securitas Holding Aktiebolag

Sundsvall, 16.01.2013

Pečat Švedske Agencije za privredne registre

Christina Andersson

Potpis: Christina Andersson



APOSTIL

Overa potpisa

(Haska konvencija od 05.10.1961)

1. Država: Švedska
Ovaj dokument
2. potpisala je: Christina Andersson
3. u svojstvu: službenik
4. i pečatom: Bolagsverket, Švedska
Agencija za privredni registar
- overeno
5. u: Stokholmu
6. dana: 21.01.2013
7. od: Anne-Marie Bonde,
Javni beležnik
8. br.: 111
9. pecat: Anne-Marie Bonde,
Javni beležnik
10. potpis: nečitak

* Kraj prevoda *

Beograd, 24.01.2013

Br. 63/13

OVIM POTVRDJUJEM da je ovo veran prevod na srpski jezik dokumenta dobijenog elektronskom poštom na engleskom jeziku kojeg potpisujem i stavljam pečat kancelarije.

Odobreno Odlukom
Republičkog ministra za pravosuđe
Beograd, Srbija
Br. 740-02-220/91-03
od 9.12.1991


Slobodan Stojanović

SLOBODAN STOJANOVIĆ, dipl. filolog
Stalni sudski prevodilac za engleski jezik



CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration number: 556302-7241
 Date of registration: 1987-08-19
 Company name: Securitas AB
 Address:
 Box 12307
 102 28 STOCKHOLM
 Registered office: Stockholm



The company is registered as a public limited liability company

THE COMPANY WAS FORMED
1987-06-29

SHARE CAPITAL

Share capital...: SEK 365,058,897	Min...: SEK 200,000,000
	Max...: SEK 800,000,000
Number of shares: 365,058,897	Min...: 200,000,000
	Max...: 800,000,000

BOARD MEMBER, MANAGING DIRECTOR

571209-3995 Göransson, Alf Göran, Rosbackestigen 5, 181 46 LIDINGÖ

BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD

470515-6638 Schörling, Melker Yngve Georg, Strandvägen 49,
115 23 STOCKHOLM

BOARD MEMBERS

580109-6982 Bergman Israelsson, Susanne E, Sigfrid Edströms gata 36,
724 66 VÄSTERÅS

Employee representative

570429-6259 Cappelen, Ulf Fredrik, Strandvägen 59 5tr, 115 23 STOCKHOLM

650505-1075 Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A, Rydboholms Gård,
184 94 ÅKERSBERGA

550505-6621 Ehrling, Marie Elisabeth, Birger Jarlsgatan 69,
113 56 STOCKHOLM

620412-0148 Falkengren, Annika Katarina, c/o SEB, 106 40 STOCKHOLM

CONTD.

Bolagsverket

Swedish Companies Registration Office

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration number: 556302-7241
Date of registration: 1987-08-19
Company name: Securitas AB

621114-0303 Hjälms, Åse Elisabet, Tranebergsvägen 50, 167 44 BROMMA
Employee representative
460817-3557 Palmstierna, Carl Fredrik Otto, Strandvägen 59,
115 23 STOCKHOLM
591210-5037 Prang, Jan Martti, Allhelgonagatan 14, 415 13 GÖTEBORG
Employee representative
781207-0329 Schörling Högberg, Kerstin Sofia M, F:m Franzéns gata 11B,
254 40 HELSINGBORG

DEPUTY BOARD MEMBERS

611220-0115 Fanberg, Rolf Thomas, Klippgatan 1 Bv, 856 32 SUNDSVALL
Employee representative

SPECIALLY AUTHORIZED SIGNATORIES

661003-0154 Lindström, Jan Axel, Åsgatan 72, 741 45 KNIVSTA

AUDITORS

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM
Represented by: 661113-2934

PRINCIPALLY RESPONSIBLE AUDITOR

661113-2934 Nyllinge, Ulf Peter, Valkyriavägen 7 B, 182 67 DJURSHOLM

SIGNATORY POWER

In addition to the board of directors,
any two jointly of
Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A
Göransson, Alf Göran
Lindström, Jan Axel
Schörling, Melker Yngve Georg
are entitled to sign on behalf of the company.

Furthermore, the Managing Director, in his normal business activities,
is also entitled to sign on behalf of the company.

ARTICLES OF ASSOCIATION

Date of the latest change: 2009-05-07

FINANCIAL YEAR

Registered financial year: 0101 - 1231
Latest annual report submitted covers financial
period 20110101-20111231

CONTD.

Bolagsverket
Swedish Companies Registration Office

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration number: 556302-7241
Date of registration: 1987-08-19
Company name: Securitas AB

DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS COMPANY NAMES

1995-06-02 Securitas AB
1988-03-04 Securitas Aktiebolag
1987-08-19 Securitas Holding Aktiebolag

SUNDSVALL 2013-01-16
Ex officio

Christina Andersson
Christina Andersson



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Sweden

This public document

2. has been signed by Christina Andersson

3. acting in the capacity of Officer

**4. bears the seal/stamp of Bolagsverket,
The Swedish Companies Registration Office**

Certified

5. at Stockholm

6. the 21.01.2013


7. by Anne-Marie Bonde

Notary Public

8. No 111

9. Seal/stamp:

10. Signature:



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Anne-Marie Bonde".

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Sweden

This public document

2. has been signed by Anne-Marie Bonde

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of

Notary Public in Stockholm

Certified

5. at Stockholm

6. the 27.02.2013

7. by Björn Sandin

Notary Public

8. No 706

9 Seal/stamp:

10. Signature:



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Björn Sandin".



SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Mi, **SECURITAS AB**, akcionarsko društvo organizovano u skladu sa propisima Švedske, registarski broj 556302-7241, sa registrovanim sjedištem na adresi Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stokholm, Kraljevina Švedska, ("**Vlastodavac**") ovlašćujemo

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

We, **SECURITAS AB**, joint stock company organized under laws of Sweden, with corporate ID number 556302-7241, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm), Kingdom of Sweden ("**Principal**"), hereby authorize

Page 1 of 3

Zdravković & Partneri

Zdravković & Partneri

odnosno

advokatske pripravnike

trainee attorneys separately

Relju Zdravkovića,

Relja Zdravković,

Vuka Vasiljevića,

Vuk Vasiljević,

(u daljem tekstu: **Advokati**)

(hereinafter: **Attorneys**)


1. da izrade, pregovaraju, potpišu i kod notara ovjere potpis na ugovoru o prenosu udela u društvu za obezbjeđenje imovine i lica Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić ("**Ugovor**"), osnovanim u skladu sa pravom Crne Gore, sa sedištem u ulici Alekse Backovića 105, Nikšić, upisanim u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 50186713/017 ("**Društvo**"), koji Ugovor će se zaključiti sa gospodinom Darkom Perovićem, [redacted] prebivalištem na adresi Zarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Crna Gora ("**gospodin Perović**") u vezi sticanja 25% udjela i glasačkih prava u Društvu od strane Vlastodavca bez naknade ("**Udeo**");

1 draft, negotiate, sign and authenticate its signature on agreement on transfer of shares in a company Društvo za obezbjeđenje imovine i lica Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić (an "**Agreement**"), organized under laws of Montenegro, with its seat at Alekse Backovića 105, Nikšić registered in the Central Registry of Commercial Entities in Podgorica under registration number 50186713/017 (the "**Company**") which Agreement shall be concluded with **Mr. Darko Perović**, personal Identification N [redacted] residence at Zarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Montenegro (the "**Mr. Perović**"), as concerns acquisition of 25% of shares and voting rights in the Company by the Principal without consideration ("**Share**");


Securitas AB (publ.)
P.O. Box 12307
S-102 28 Stockholm
Sweden

Visiting address /
Besöksadress
Lindhagensplan 70
Telephone / Telefon
+46 (0) 10 470 30 00
Facsimile / Telefax
+46 (0) 10 470 31 21
www.securitas.com

Corp. ID no / Org.nr
556302-7241



2. da zastupaju Vlastodavca prilikom vršenja ovlaštenja skupštine Društva isključivo radi potpisivanja i overe pred notarom potpisa na novom statutu Društva, koji statut će biti izmenjen tako što će: (i) odraziti činjenicu da će postojati samo jedan član Društva umesto dva, (ii) odraziti obavezujuće izmene u primenjivim zakonima Crne Gore, i (iii) odraziti promenu poslovnog imena Društva;
3. da potpišu svaku izjavu ili dokument koji su potrebni radi sprovođenja upisa Vlastodavca u Centralni Registar Privrednih Subjekata kao vlasnika 100% udela i glasačkih prava u Društvu;
4. da preuzmu sve pravne i faktičke radnje i da potpišu sva dokumenta i druge akte potrebne radi sticanja Udela od strane Vlastodavca, pod uslovima navedenim u tački 1. ovog punomoćja;
5. da u naše ime i za naš račun, u svojstvu Vlastodavca kao zalogoprimalca u skladu sa ugovorom o zalozi koji je zaključen dana 9. Avgusta 2010. godine između Gospodina Perovića i Vlastodavca, , daju pisanu saglasnost gospodinu Peroviću za prodaju i prenos Udela, koja saglasnost može biti data u Ugovoru ili u odvojenom dokumentu;
6. Da potpišu i podnesu prijavu prestanka zaloge na Udelu, registrovane u Registru zaloge Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem R-10092300028;
7. preuzmu sve pravne i faktičke radnje i da potpišu sve izjave, dokumenta i druge akte potrebne radi registracije prijave prestanka zaloge na Udelu;
- 2 to represent the Principal in exercising of the competences of Shareholders' Meeting of Company exclusively for the purpose of signing and certification at the public notary of the new Statute of Company, which Statute will be changed insofar to (i) to reflect fact that there will be only one shareholder instead of two, (ii) to reflect mandatory changes in applicable laws of Montenegro, and (iii) to reflect the change of the name of the Company;
- 3 to sign any statement or document required for the implementation of registration of Principal in the court registry of the Central Registry of the Commercial Entities as an owner of 100% of shares and voting rights in the Company;
- 4 to perform all legal and factual actions and sign any and all documents and other acts needed for the acquisition of the Share by the Principal, under terms mentioned in point 1 hereof;
- 5 to, in our name and on our behalf, in the Principal's capacity of the pledgee in accordance with the pledge agreement concluded on 9. August 2010. between Mr. Perovic and the Principal, issue the written consent to Mr. Perović for sale and transfer of Share, which consent may be issued in the Agreement or in the separate document;
- 6 to sign and file an application for the termination of the pledge over Share, registered within the Pledge Registry of the Commercial Court in Podgorica under the registration number R-10092300028;
- 7 to perform all legal and factual actions and sign any and all statements, documents and other acts needed for registration of the termination of the pledge over Share;



8. da preduzmu sve pravne i faktičke radnje i da potpišu sva dokumenta u vezi sa radnjama iz tačaka 1 – 7. iznad;
9. da dalje prenesu svako i bilo koje pravo koje im je ovim ovlašćenjem dato.

- 8 to perform all legal and factual acts and to sign all documents related to points 1-7 above;
- 9 to further assign all and any of the rights granted to them herewith.

Potpisom ovog punomoćja potpisnici potvrđuju da je Vlastodavac pravno lice osnovano i koje validno posluje u skladu sa zakonima Švedske i da su potpisnici ovlašćena lica za zastupanje ovog pravnog lica i da mogu davati izjave i preduzimati druge pravne radnje u ime i za račun ovog pravnog lica.

The undersigned declares in lieu of an oath that Principal is a legal entity duly established and existing under the laws of Sweden and that they are authorized to represent this legal entity by their signature on this very day and to make legally binding declarations on behalf of this legal entity.

Vlastodavac se obavezuje da naknadno odobri bilo šta što Zastupnik učini ili zakonito izdejstvuje da se učini na osnovu ovlašćenja koja su mu data ili koja proizilaze iz ovog punomoćja.

Principal undertakes to ratify whatever the Attorney does or lawfully causes to be done under the authority or purported authority of this power of attorney.

Ovo punomoćje važi za sve instance.

This power of attorney is valid for all instances.

U Stokholmu, Kraljevina Švedska,
2013-02-26

In Stockholm, Kingdom of Sweden, on
2013-02-26

SECURITAS AB





Alf Göransson
President and CEO

I, the undersigned, Anne-Marie Bonde, Notary Public of the City of Stockholm, Sweden, hereby certify that ALF GÖRANSSON, President and CEO, duly authorized to sign for SECURITAS AB,

has issued and signed the foregoing document.

Fee 400:- Stockholm 27.02.2013

Crowns Ex officio:



UGOVOR O PRENOSU UDELA

zaključen između

SECURITAS AB, akcionarskog društva osnovanog u skladu sa zakonima Švedske, registrovanog u Registru privrednih društava pri Trgovinskom sudu pod brojem 556302-7241, sa sedištem u Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Štokholm, Kraljevina Švedska ("**Kupac**") i

gospodina Darka Perovića, JMBG

TRANSFER DEED

by and between

SECURITAS AB, joint stock company organized under laws of Sweden, registered in the Companies' Registry of the Commercial Court under number 556302-7241, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm), Kingdom of Sweden ("**Purchaser**") and

Mr. Darko Perović. Personal Identification

(u daljem tekstu, Kupac i Prodavac se pojedinačno označavaju kao "**Ugovorna Strana**", a zajedno kao "**Ugovorne Strane**").

(hereinafter, Purchaser and the Seller are also individually referred to as a "**Party**" and jointly as the "**Parties**").

1. Preambula i tumačenje

1.1 Ugovorne Strane su zaključile ovaj Ugovor o prenosu udela (u daljem tekstu: "**Ugovor**") imajući posebno u vidu sledeće:

(A) Društvo za obezbjeđenje imovine i lica Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić, registracioni broj 50186713, sa sedištem u Nikšiću, Crna Gora, na adresi Alekse Backovića 105 (u daljem tekstu: "**Društvo**") je privredno društvo osnovano u skladu sa pravom Crne Gore i koje posluje u skladu sa pravom Crne Gore;

1. Preamble and interpretation

1.1 The Parties have entered into this Transfer Deed (hereinafter: the "**Transfer Deed**") especially having in mind that:

(A) the Company for Security of Persons and Property Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić, registration number 50186713, seated in Nikšić, Montenegro at the address Alekse Backovića 105 (hereinafter: the "**Company**") is a company incorporated in accordance to Montenegrin law which does business in accordance with

the laws of Montenegro;

- (B) Dana 15. jula 2010. godine Kupac sa jedne strane, i Prodavac, u to vreme vlasnik 100% udela i glasačkih prava u Društvu, sa druge strane, su zaključili Okvirni ugovor o kupoprodaji udela u vezi kupoprodaje udela u Društvu (u daljem tekstu: "**Okvirni Ugovor**");
- (C) u skladu sa Okvirnim Ugovorom, Kupac i Prodavac su dana 08. avgusta 2010. godine zaključili ugovor o kupoprodaji udela na osnovu koga je Prodavac na Kupca preneo 75% udela i glasačkih prava u Društvu;
- (D) na osnovu navedenog ugovora o kupoprodaji, i odgovarajućih izmena statuta Društva, Kupac je postao član Društva i vlasnik udela koji predstavlja 75% udela i glasačkih prava u Društvu ("**Prvobitno Stečeni Udeo**"), a Prodavac je ostao vlasnik preostalih 25% udela i glasačkih prava u Društvu;
- (E) U skladu sa obavezama Ugovornih Strana predviđenim
- (B) On 15 July 2010, the Purchaser on one side, and the Seller at that time owner of 100% shares and voting rights in the Company, on the other side concluded the "Framework agreement on sale and purchase of shares" in the Company in respect to the acquisition of the shares in the Company (hereinafter: the "**Framework Agreement**");
- (C) in accordance to the Framework Agreement, the Purchaser and the Seller entered on 08 August 2010 into a share purchase agreement by which the Seller transferred to the Purchaser 75% of shares and voting rights in the Company;
- (D) based on the said share purchase agreement and appropriate amendments to the statute of the Company, the Purchaser became a shareholder of the Company and the owner of 75% of shares and voting rights in the Company (the "**Share of Initial Acquisition**"), whereas Seller remained as the owner of 25% of shares and voting rights in the Company,
- (E) In accordance with undertakings of the Parties stipulated in

Okvirnim Ugovorom, Prodavac i Kupac su dana 09. avgusta 2010. godine zaključili i sudski overili potpise na Call Opcionom Predugovoru ("**Predugovor**"), koji Predugovor predstavlja predugovor u odnosu na ovaj Ugovor koji predstavlja glavni ugovor u smislu odredbi člana 40. Zakona o obligacionim odnosima. Predugovorom su među Ugovornim Stranama određeni osnovni elementi, odnosno uslovi i način prodaje i prenosa 25% udela i glasačkih prava koje Prodavac ima Društvu (u daljem tekstu 25% udela i glasačkih prava koje Prodavac ima u Društvu: "**Udeo koji se Prodaje**");

the Framework Agreement, the Purchaser and the Seller on 09 August 2010 concluded and certified their signatures at the court on a Call Option Pre-agreement ("**Pre-Agreement**"), which Pre-Agreement represents the pre-agreement in respect to this Transfer Deed in a sense of the provisions of Article 40 of Obligations Act. The Parties stipulated by the Pre-Agreement the basic elements i.e. the conditions and manner of sale and transfer of 25% of shares and voting rights of the Seller in the Company (hereinafter the 25% of share and voting rights of the Seller in the Company is referred to as: the "**Sale Share**").

(F) Zaključenjem Predugovora, Ugovorne Strane su se dogovorile da će kupoprodajna cena za sticanje Udela koji se Prodaje iznositi 25% od Konačne Vrednosti Društva, pri čemu će se Konačna Vrednost Društva (kako je definisano niže) prvo umanjiti za bilo koji iznos Neto Duga (kako je Neto Dug određen Predugovorom) Društva na 31. januar 2012. godine. Predugovorom je dalje utvrđeno da će Konačna Vrednost Društva biti jednaka Prosečnoj Normalizovanoj EBITA-i pomnoženoj sa multiplikatorom 7,5;

(F) By virtue of the conclusion of Pre-Agreement, the Parties agreed that the purchase price for the acquisition of Sale Share will amount to 25% of Final Enterprise Value, whereby the Final Enterprise Value (as defined below) will be firstly decreased for the amount of Net Debt (as Net Debt is defined in the Pre-Agreement) as at 31 January 2012. The Pre-Agreement further determined that the Final Enterprises Value will correspond to the Average Normalized EBITA multiplied with multiplier 7.5.

(G) Predugovorom je dalje utvrde-

(G) The Pre-Agreement, further

no da će Prosečna Normalizovana EBITA biti jednaka iznosu koji se dobija kada se Normalizovana EBITA (kako je definirano Predugovorom) za 2010, 2011. i 2012. godinu saberu i podele sa tri (3);

determines that the Average Normalized EBITA will be equal to the sum of Normalized EBITA (as defined in the Pre-Agreement) for 2010, 2011 and 2012 divided with three (3);

(H) Ugovorne Strane saglasno konstatuju da: (a) Normalizovana EBITA za 2010-u iznosi EUR 263,000.00, (b) Normalizovana EBITA za 2011-u je negativna i iznosi minus EUR 261,000.00, (c) Normalizovana EBITA za 2012-u je negativna i iznosi minus EUR 1,014,000.00;

(H) Parties mutually acknowledge that: (a) Normalized EBITA for 2010 amounts EUR 263,000.00 (b) Normalized EBITA for 2011 is negative and amounts to minus EUR 261,000.00, (c) Normalized EBITA for 2012 is negative and amounts to minus EUR 1,014,000.00;

(I) U skladu sa prethodnim stavom, Ugovorne Strane nadalje konstatuju da je Prosečna Normalizovana EBITA negativna i iznosi minus EUR 1,012,000.00;

(I) In accordance with the previous paragraphs, the Parties further acknowledge that the Average Normalized EBITA is negative and amounts to minus EUR 1,012,000.00;

(J) Ugovorne Strane saglasno konstatuju da iznos Neto Duga (kako je Neto Dug određen Predugovorom) Društva na 31. januar 2012. godine iznosio EUR 1,971,000.00;

(J) Parties mutually acknowledge that the Net Debt (as Net Debt is determined in the Pre-Agreement) of the Company on 31 January 2012 amounted to EUR 1,971,000.00;

(K) U skladu sa prethodnim stavovima, Ugovorne Strane saglasno konstatuju da kupoprodajna cena izračunata u skladu odredbama Predugovora iznosi **minus EUR 2,983,000.00**. U skladu sa prethodnim, Ugovor-

(K) In accordance to the previous paragraphs, the Parties mutually acknowledge that the purchase price calculated pursuant to the provisions of the Pre-Agreement **amounts to minus EUR 2,983,000.00**. In

ne Strane saglasno konstatuju da se Udeo koji se Prodaje, prodaje i prenosi Kupcu bez naknade;

accordance with previously mentioned, the Parties mutually acknowledge that the Sale Share will be sold and transferred to the Purchaser without consideration;

(L) Ugovorne Strane su dana 9. avgusta 2010. godine zaključile ugovor o zalozi na udelu ("Ugovor o Zalozi"), kojim Ugovorom o Zalozi je predviđeno zasnivanje založnog prava na Udela koji se Prodaje ("Zaloga") kao instrument obezbeđenja Potraživanja (kako je taj termin definisan Ugovorom o Zalozi) Kupca prema Prodavcu. Ugovorom o Zalozi je nadalje predviđena zabrana prodaje Udela koji se Prodaje bez pisane saglasnosti Kupca;

(L) The Parties concluded on 09 August 2010 the agreement on pledge over shares ("**Pledge Agreement**") which Pledge Agreement stipulates the constitution of the pledge over the Sale Share (the "**Pledge**") as a collateral for the Claims (as it is defined in the Pledge Agreement) of the Purchaser towards the Seller. Pledge Agreement further stipulates the prohibition of sale of Sale Share without the consent of Purchaser;

(M) na osnovu Ugovora o Zalozi, izvršena je registracije Zaloge pod registracionim brojem R-10092300028;

(M) On a basis of the Pledge Agreement, the registration of Pledge was executed under the registration number R-10092300028;

(N) Supruga Prodavca je dala svoju saglasnost na zaključenje ovog Ugovora i ta saglasnost se nalazi u Prilogu 1 ovog Ugovora;

(N) The Seller's spouse has given her consent to the execution of this Agreement, and such consent is enclosed herewith as Schedule 1 hereof;

1.2 Izrazi napisani velikim slovom u ovom Ugovoru smatraju se definicijama i, kada se koriste u ovom Ugovoru, imaju ono značenje kako je

1.2 The expressions written in capital letters in this Agreement are considered as definitions and, when used in this Agreement, shall have

određeno u Predugovoru, osim ako je izričito određeno drugačije u ovom Ugovoru.

the same meaning as dedicated to them in the Pre-Agreement, unless expressly stated otherwise in this Agreement.

2. Predmet Ugovora

- 2.1 Potpisom ovog Ugovora Prodavac prodaje i prenosi Kupcu, a Kupac kupuje, preuzima i prihvata Udeo koji se Prodaje koji predstavlja 25% udela i glasačkih prava u Društvu.
- 2.2 Potpisom ovog Ugovora, Kupac, u svojstvu Zalogoprimca u skladu sa Ugovorom o Zalozi, daje pisanu saglasnost Prodavcu da proda i prenese Udeo koji se Prodaje Kupcu, u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

2. Subject of the Agreement

- 2.1 By signing this Transfer Deed, the Seller sells and transfers to the Purchaser, and the Purchaser buys, takes over and accepts the Sale Share representing 25% of shares and voting rights in the Company.
- 2.2 By the signing of this Transfer Deed, the Purchaser, in a role of Pledgee pursuant to the Pledge Agreement, issues the written consent to the Seller for the sale and transfer of Sale Share to the Purchaser, pursuant to the provisions of this Transfer Deed.

3. Naknada

- 3.1 U skladu sa konstatacijama Ugovornih Strana iznetih u članu 1. Preambule ovog Ugovora, Ugovorne strane se dogovaraju i saglasno izjavljuju da se Udeo koji se Prodaje prenosi sa Prodavca na Kupca bez naknade.

3. Consideration

- 3.1 Pursuant to the declarations of the Parties stated in Article 1 of the Preamble of this Transfer Deed, the Parties herewith agree and mutually declare that the Sale Share shall be transferred from the Seller to the Purchaser without consideration.

4. Posledice prenosa

- 4.1 Prenosom Udela koji se Prodaje sa Prodavca na Kupca, Prodavac prestaje biti član Društva i gubi sva prava koja mu iz tog članstva proizilaze, dok Kupac postaje vlasnik 100% udela i glasačkih prava u Društvu.

4. Effects of the Transfer

- 4.2 Istovremeno sa potpisivanjem ovog Ugovora, Kupac će, vršeći ovlašćenja

- 4.1 By virtue of transfer of Sale Share from the Seller to the Purchaser, the Seller ceases to be the shareholder in the Company and loses all rights derived from the shareholding, while the Purchaser becomes an owner of 100% of shares and voting rights in the Company.

- 4.2 Simultaneously with the conclusion of this Transfer Deed, the Purchaser

skupštine Društva; usvojiti novi statut Društva, kojim će biti zamenjen statut Društva na snazi na dan potpisivanja ovog Ugovora.

5. Izjave i Garancije

5.1 Prodavac izjavljuje i garantuje Kupcu da svaka i bilo koja izjava i garancija data Kupcu u Okvirnom Ugovoru u vezi Prvobitno Stečenog Udela takođe važi i primenjuje se i na Udeo koji se Prodaje.

5.2 Prodavac takođe izjavljuje i garantuje da Prodavac niti bilo koje lice povezano sa Prodavcem:

- nema osnov za bilo kakav zahtev prema Društvu, ne duguje bilo kakav iznos Društvu niti mu Društvo duguje bilo kakav iznos, osim ako je do takvih situacija došlo u okvirima redovnog poslovanja i pod tržišnim uslovima;
- nema nikakav interes u, niti poseduje, bilo kakvu imovinu ili pravo koje koristi Društvo u svom poslovanju;
- nije ugovorna strana bilo kakvog ugovora, zakupa, sporazuma, ili se na bilo koji način obavezao Društvu, osim ukoliko drugačije nije dogovoreno od strane Ugovornih Strana u pisanoj formi i isključujući ugovor o radu zaključen između Društva sa jedne strane kao poslodavca i Prodavca sa druge strane u svojstvu izvršnog direktora;
- nije primio od Društva niti isporučio Društvu, bilo kakva dobra

shall, by performing the competences of the Shareholders' Meeting of the Company, adopt a new statute of the Company, thereby replacing the statute of the Company effective on the date hereof.

5. Representations and Warranties

5.1 Seller represents and warrants to the Purchaser that each and any representation and warranty given in the Framework Agreement in respect to the Share of Initial Acquisition is also valid and applicable to the Sale Share.

5.2 Seller also represents and warrants that neither Seller nor any of its affiliated entity or person

- has any cause of action or other claim against or owes any amount to, or is owed any amount by, the Company, unless such situations occurred within the regular course of business and under market conditions;
- has any interest in or owns any property or right used in the conduct of the business of the Company;
- is a party to any contract, lease, agreement, arrangement or commitment with the Company unless otherwise agreed by the Parties in writing and excluding the employment agreement concluded by the Company on one side as employer and the Seller on the other side as executive director;
- has received from or furnished to the Company any goods or ser-

niti pružio usluge bez naknade.

vices without consideration.

6. Stupanje na snagu

6. Effective Date

6.1 Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu danom overe potpisa Ugovornih Strana pred notarom.

6.1 This Transfer Deed comes to legal effects on the day of certification of the signatures at the public notary.

6.2 Pravo svojine na Udelu koji se Prodaje u odnosima između Ugovornih Strana prelazi na Kupca trenutkom potpisa i overe ovog Ugovora, a dejstvo prema trećim licima nastaje registracijom Kupca kao vlasnika 100% udela i glasačkih prava u Društvu i novog statuta Društva pomenutog u članu 4.2 iznad u CRPS-u.

6.2 In relation between the Parties, the ownership on the Sale Share will be transferred to the Purchaser at the moment of signing and certification of this Transfer Deed, and in relation to third parties, on the day when the new statute of the Company mentioned under 4.2 above and the Purchaser as a holder of 100% of shares and voting rights in the Company are registered with the CRPS.

7. Primena i rešavanje sporova

7. Application and dispute resolution

7.1 U pogledu odnosa između Ugovornih Strana u vezi kupoprodaje Udela koji se Prodaje, za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primenjuju se odredbe Predugovora.

7.1 In respect to the relations between the Parties in connection to the sale and purchase of Sale Share, for everything not determined in this Transfer Deed, the provisions of the Pre-Agreement are applicable.

7.2 Ugovorne Strane se obavezuju da potpišu i dostave sva dokumenta (u bilo kojoj formi koja je zahtevana, u formi overene isprave ili drugoj formi) da daju izjave i izjave volje kao i da preuzmu sve druge radnje potrebne ili korisne kako bi se izdejsstvovao prenos Udela koji se Prodaje u skladu sa ovim Ugovorom i Predugovorom.

7.2 The Parties hereby undertake to execute and deliver all documents (in any form that may be required, as a deed or otherwise), to give statements and declarations and to perform all other actions which are deemed as necessary or useful in order to complete the transfer of the Sale Share in accordance with this Transfer Deed and the Pre-Agreement.

7.3 Ovaj Ugovor podleže obaveznoj overi potpisa pred notarom.

7.3 This Transfer Deed is subject to mandatory authentication at the public notary.

7.4 Svaki eventualni nesporazum u vezi

7.4 Any possible dispute in connection to

sa ovim Ugovorom, Ugovorne Strane će rešiti zajednički i sporazumno, u maniru očuvanja dobrih poslovnih odnosa.

7.5 Svi sporovi koji proizilaze iz ovog Ugovora ili u vezi sa njegovim kršenjem, raskidom ili ništavošću biće konačno razrešeni u skladu sa Pravilima arbitraže i mirenja Međunarodnog arbitražnog centra Austrijske Savezne trgovinske komore u Beču (Bečka pravila) od strane jednog ili tri arbitra imenovanih u skladu sa pomenutim pravilima. Presuda koja bude doneta u skladu sa takvim postupkom biće konačna. Jezik postupka će biti engleski. Mesto arbitraže je Beč. Ukoliko arbitražna odluka doneta u skladu sa prethodnom rečenicom ovog člana ne bude podobna za izvršenje u državi sedišta Ugovorne Strane protiv koje je zahtev pokrenut ili u bilo kojoj državi gde Ugovorna Strana obavlja svoje poslovanje, ni arbitražna odluka niti ova arbitražna klauzula neće sprečiti takvu Ugovornu Stranu da preduzme radnje pred sudovima koji imaju nadležnost nad drugom Ugovornom Stranom.

7.6 Na ovaj Ugovor i njegovo tumačenje primenjuje se pravo Crne Gore isključujući pravila rešavanju sukoba zakona i isključujući Konvenciju o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe Ujedinjenih Nacija (CISG).

8. Razno

8.1 Celokupnost dogovora

Ovaj Ugovor predstavlja celokupan dogovor i razumevanje između Ugo-

this Transfer Deed shall be jointly and amicably resolved by the Parties, in the manner of maintaining good business relations.

7.5 All disputes arising out of this Transfer Deed or connected to its violation, termination or nullity shall be finally settled under the Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber in Vienna (Vienna Rules) by one or three arbitrators appointed in accordance with such rules. The judgement reached in accordance with such proceedings shall be final. Proceedings shall be in English. Place of arbitration shall be Vienna. If any award rendered in accordance with the previous sentence of this Article would not be capable of being executed in the country of domicile of a Party against whom a claim is made or in any country where that Party resides or carries on business, neither the award nor this arbitration clause shall bar such Party from taking action before the courts of any country having jurisdiction over the other Party.

7.6 This Transfer Deed shall be governed by, and interpreted in accordance with Montenegrin law, without giving effect to the choice of law principles thereof and excluding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

8. Miscellaneous

8.1 Entire agreement

This Transfer Deed embodies the entire agreement and understanding

vornih strana u pogledu predmeta uređenog ovim Ugovorom, osim ako je drugačije izričito utvrđeno ovim Ugovorom, i zamenjuje sve prethodne ugovore i dogovore u vezi sa tim predmetom.

8.2 Ustupanje

Ni jedna Ugovorna strana ne može da ustupi, podugovori ili na drugi način prenese ili založi ili izdati bilo kakvu hartiju od vrednosti u vezi sa ili u pogledu bilo kog prava ili obaveze iz ovog Ugovora bez pisanog odobrenja druge odnosno Ugovorne strane, osim što Kupac može ustupiti ili preneti, u celini ili delimično, na jedno ili više Povezanih Lica, sa vremena na vreme, pravo kupovine Udela koji se Prodaje ili njegovog dela, pod uslovom da takav prenos ili ustupanje neće osloboditi Kupca svojih obaveza ili uticati na prava Prodavca, na osnovu Ugovora i pod dodatnim uslovom da se odnosni prijemnik slaže u odnosu na Prodavca da će ovaj Ugovor biti obavezujući kao da je prijemnik Kupac.

8.3 Izmene i dopune

Ovaj Ugovor se može izmeniti i dopuniti samo u pisanom obliku potpisanom od strane svih Ugovornih strana.

8.4 Pojedinačno važenje odredaba

Ukoliko bilo koja odredba ovog Ugovora postane nevažeća ili protivna zakonskim propisima, to neće uticati na validnost i izvršivost drugih odredaba ovog Ugovora. Ugovorne strane biće u obavezi da izmene nevažeće ili odredbe koje su protivne zakonskim propisima pravnovaljanim

between the Parties hereto with respect to the subject matter hereof, unless expressly determined to a contrary in this Transfer Deed, and supersedes all prior agreements and understandings relating to subject matter.

8.2 Assignment

No Party may assign, delegate sub-contract, or otherwise transfer or pledge or grant any other security interest in or over any of its rights or obligations under this Transfer Deed without the prior written consent of the respective other Party, except that the Purchaser may transfer or assign, in whole or in part, to one or more of its Affiliates from time to time the right to purchase all or a portion of the Sale Share, provided that no such transfer or assignment will relieve the Purchaser of its obligations, or affect the rights of the Seller, under this Transfer Deed and provided further that the respective transferee agrees vis-à-vis the Seller to be bound by this Transfer Deed as if it were the Purchaser.

8.3 Amendments

This Transfer Deed may be amended only by a written instrument executed by all Parties hereto.

8.4 Severability

If a provision of this Transfer Deed is or shall become void or illegal, this shall not affect the validity, or enforceability of any other provision of this Transfer Deed. The Parties shall be obliged to substitute the void or illegal provision by a valid and enforceable provision, the economic

i izvršivim odredbama, čiji će ekonomski rezultat biti što bliži ekonomskim rezultatima odredbama koje su ništave ili protivne zakonskim propisima. Gore navedeno će se primeniti *mutatis mutandis* na bilo koji pravne praznine u ovom Ugovoru.

8.5 Značenje izraza "izdejstvovati"

Gde god je u ovom Ugovoru navedeno da će Ugovorna strana izdejstvovati nešto, ta Ugovorna strana biće obavezna da iskoristi sva sredstva koja su joj dostupna u skladu sa primenjivim propisima, uključujući bez ograničenja, bilo koje pravo da upravlja ili da izazove upravljanje radnjama bilo kog lica ili osobe (bilo na osnovu prava svojine na hartijama od vrednosti ili po bilo kom drugom osnovu).

8.6 Jezik

Ovaj Ugovor sačinjen je na crnogorskom i na engleskom jeziku. U slučaju bilo kakvog neslaganja između teksta ovog Ugovora na crnogorskom i na engleskom jeziku, važeća će biti engleska verzija. Crnogorski tekst je samo prevod i ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo.

8.7 Troškovi

Prodavac i Kupac će snositi svako svoje troškove i izdatke, uključujući ali ne ograničavajući se na pravne troškove i izdatke, nastale u vezi sa pregovorima, pripremom i izvršenjem ovog Ugovora i transakcija ovim predviđenim i ovim se posebno slažu da Društvo neće snositi bilo kakve troškove i izdatke.

result of which shall come as close as possible to the economic result intended by the void or illegal provision. The aforesaid shall apply *mutatis mutandis* to any omission in this Transfer Deed.

8.5 Meaning of the expression "to procure"

Wherever in this Transfer Deed it is mentioned that a Party shall procure for something such Party shall be obliged to use all means available to it under applicable law, including, without limitation, any right to direct or cause the direction of another Person (whether conferred to it through the ownership of securities, contract or otherwise).

8.6 Language

This Transfer Deed was made in Montenegrin and in English. In case of any discrepancy between Montenegrin and English version of this Agreement, the English version shall prevail. The Montenegrin version is only a translation and does not have any legal effect.

8.7 Costs

The Seller and the Purchaser shall each bear its own fees and expenses, including but not limited to legal fees and expenses, incurred in connection with the negotiations, preparation and execution of this Transfer Deed and the transactions contemplated hereby, and it is specifically agreed that the Company shall not

bear any such fees and expenses.

8.8 Obaveštenja

Sva obaveštenja, zahtevi ili druge vrste komunikacije u vezi sa ovim Ugovorom biće u pisanoj formi i smatraće se uručenim ukoliko su lično dostavljeni, poslate preko ugledne kurirske službe koja vrši isporuke i tokom noći, poslate faksimilom ili elektronskom poštom (sa pribavljenjem povratnice ili potvrde o prijemu) ili u roku od pet (5) Radnih Dana nakon slanja registrovanom ili preporučenom poštom, sa pribavljenom povratnicom ili potvrdom o prijemu, sa unapred plaćenom poštarijom i upućeno na Ugovorne strane na adrese navedene u nastavku:

za Prodavca:

Attn: Darko Perović

8.8 Notices

Any notice, request or other communication with respect to this Pre-Agreement shall be in writing and shall be deemed to have been duly given if delivered personally, sent by reputable international overnight courier, facsimile or E mail (with return or delivery receipt obtained) or five (5) Business Days after sent by registered or certified mail, return or delivery receipt requested, postage prepaid to the Parties at the respective addresses set forth below:

for the Seller:

Attn: Darko Perović

Za Kupca:

Attn: Pawel Rafalski

for the Purchaser:

Attn: Pawel Rafalski

Adresa:

ili na drugu adresu koju Prodavac ili Kupac, kakav god bude bio slučaj, obavestiti u pisanoj formi drugu Ugo-

or to such other addresses that the Seller or the Purchaser, as the case may be, shall specify in writing to

vornu stranu u skladu sa ovim Članom 8.8. Sva komunikacija između Prodavca i Kupca biće na engleskom jeziku, osim ukoliko drugačije ne bude dogovoreno.

the other Party in accordance with the provisions of this Article 8.8. All communication between the Seller and the Purchaser shall be in English, unless otherwise agreed.

8.9 Primerci

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka.


8.9 Counterparts

This Transfer Deed is made in 6 (six) identical counterparts.

U Podgorici, 18 mart 2013. godine


In Podgorica, 18 March 2013

SECURITAS AB




Relja Zdravković
po punomoćju / under Power of Attorney

Darko Perović



lično / personally

ZDRAVKOVIĆ & PARTNERI
ADVOKATSKO POSREDOVAČKO DRUŠTVO

E 

CRNA GORA
NOTAR
ĆURIĆ DARKO
PODGORICA

Ja, NOTAR Darko Ćurić, sa službenim sjedištem u Podgorici, ul. Slobode br.5, potvrđujem da su advokat Relja Zdravković iz Rep. [REDACTED]

[REDACTED] Perović Darko [REDACTED]

[REDACTED] mojoj prisutnosti priznali potpise kao svoje na ispravi Ugovor o prenosu udjela.-----

Ovlašćenja za potpisivanje u ime pravnog lica utvrdio sam za Securitas AB Stockholm Kraljevina Švedska na osnovu Specijalnog punomoćja ovjerenog od strane notara iz Stockholma Kraljevina Švedska Anne-Marie Bonde od 27.02.2013.godine i ovjerenog prevoda Uvjerenja o registraciji Švedske agencije za privredne registre br. 536302-7241 od 16.01.2013.godine. -----

Identitet lica koja su priznala potpise na ispravi utvrdio sam za Zdravković Relju na osnovu lične karte. Republike Srbije broj 000648991 izdatu od MUP-a R. Srbije PU za grad Beograd, dana 14.05.2009. godine sa rokom važenja do 14.05.2014. godine, a za Perović Darka na osnovu lične karte br. 075449528 izdate od MUP-a CG FL Budva dana 15.12.2009.godine sa rokom važenja do 15.12.2019.godine.-----

Potpisi na ispravi su istiniti.-----

Potpisi su ovjereni na pet istovjetnih primjerka isprave.-----

Na osnovu čl.62.Zakona o notarima, notar ne odgovara za istinitost sadržaja isprave.-----

Naknada za rad i naknada troškova notara, za ovjeru 2 potpisa na pet primjeraka istovjetne isprave po tarifnom broju 9 i 22 TN obračunata je u iznosu od 26,00€.-----

PDV je obračunat po stopi od 17 % u iznosu od 4,42€.-----


Ukupna naknada za rad notara sa PDV-om 17% u iznosu od 30,42€, naplaćena je.-----

Broj:OVP-133/2013

U Podgorici, 18.03.2013.godine

NOTAR
DARKO ĆURIĆ

D. Ćurić



"SECURITAS MONTENEGRO"

d.o.o.
Broj 297/13

Nikšić, dana 18.03.2013 god.

IMAJUĆI U VIDU da je gospodin Darko Perović JMBG 2707971260010, sa prebivalištem na adresi Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Crna Gora, **prodao svoj udio** u društvu za obezbjeđenje imovine i lica Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić, registracioni broj 50186713, sa sjedištem u Nikšiću, Crna Gora, na adresi Alekse Backovića 105 ("**Društvo**") i time prestao biti član Društva i izgubio sva prava koja iz tog članstva proizilaze,

IMAJUĆI U VIDU da je gospodin Darko Perović prodao i prenio svoj udio u Društvu drugom članu Društva - privrednom društvu **SECURITAS AB**, registrovano u Registru privrednih društava pri Trgovinskom sudu pod brojem 556302-7241, sa sjedištem u Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Štokholm, Kraljevina Švedska ("**Član Društva**"),

IMAJUĆI U VIDU da je Član Društva nakon sticanja udjela od strane gospodina Darka Perovića postao jedini član Društva i vlasnik 100% udjela i glasačkih prava u Društvu,

SADA, PREMA TOME Član Društva, vršeći ovlaštenja skupštine Društva, donosi novi Statut Društva ("**Statut**") kako slijedi:

STATUT

**DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I
LICA**

"Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić

1. Osnovne odredbe

1.1 Ovim Statutom bliže se uređuje poslovanje i upravljanje Društvom.

WHEREAS Mr. Darko Perović. Personal Identification Number 2707971260010, with residence at Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Montenegro, sold its share in the Company for Security of Persons and Property Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić, registration number 50186713, seated in Nikšić, Montenegro at the address Alekse Backovića 105 ("**Company**") and therefore ceased to be the shareholder in Company and ceased to have all rights which accrue from the status of shareholder,

WHEREAS Mr. Darko Perović sold and transferred its share in the Company to the another shareholder of Company - company **SECURITAS AB**, joint stock company organized under laws of Sweden, registered in the Companies' Registry of the Commercial Court under number 556302-7241, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, Kingdom of Sweden ("**Shareholder**"),

WHEREAS the Shareholder after the acquisition of share in the Company from Mr. Darko Perović became sole shareholder of the Company and an owner of 100% of the shares and voting rights in the Company,

NOW, THEREFORE, Shareholder, performing the competences of the shareholders' meeting of the Company, declares and signs the Statute as follows:

STATUTE

**OF THE COMPANY FOR SECURITY OF
PROPERTY AND PEOPLE**

"Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić

1. Basic Provisions

1.1 Business operations and management of the Company are more closely regulated with this Statute.

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 1.2 | Ovim Statutom mjenjaju se sve odredbe statuta Društva koji je bio na snazi do dana usvajanja ovog Statuta. | 1.2 | This Statute replaces all provisions of the statute of the Company which was in force until the date of adoption hereof. |
| 1.3 | Društvo je pravno lice osnovano Odlukom o osnivanju od 01. septembra 2003. u formi društva sa ograničenom odgovornošću sa kapitalom od EUR 1,00 i sa pravima i obavezama u skladu sa zakonom i Statutom. | 1.3 | The Company is a legal entity founded by a Decision on Incorporation of 01 September 2003 in the form of a limited liability company with a share capital of EUR 1.00 and with rights and obligations in accordance with the law and the Statute. |
| 1.4 | Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u Centralni Registar Privrednih Subjekata pri Ministarstvu finansija u Podgorici (" CRPS "). | 1.4 | The Company gains a status of a legal entity through registration in the Central Registry of the Commercial Entities kept with Ministry of Finance in Podgorica (" CRPS "). |
| 1.5 | Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme. | 1.5 | The Company is founded for an unlimited time period. |
| 2. | Naziv i sjedište društva | 2. | Name and Company Seat |
| 2.1 | Pun naziv Društva glasi:

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | 2.1 | Full name of the Company is:

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU |
| 2.2 | Skraćeni naziv Društva glasi:

"SECURITAS MONTENEGRO" d.o.o. | 2.2 | Short name of the Company is:

"SECURITAS MONTENEGRO" d.o.o. |
| 2.3 | Sjedište Društva je u Nikšiću, na adresi Alekse Backovića br. 105, Nikšić, Crna Gora, što predstavlja i zvaničnu adresu na koju Društvo prima poštu i zvanične dopise. | 2.3 | The seat of the Company shall be located in Nikšić, on address Alekse Backovića br. 105, Nikšić, Montenegro, which also represent the official address of Company for the receipt of mails and official letters. |
| 2.4 | Naziv i sjedište Društva može mijenjati Član Društva svojom odlukom prilikom vršenja ovlašćenja skupštine Društva. Promjena naziva i sjedišta se prijavljuje CRPS-u. Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv, zavisno od potrebe. | 2.4 | Name and seat of the Company can be changed by the decision of Shareholder performing the competences of Shareholders' Meeting. Change of name and seat of the Company must be reported to CRPS. The Company shall use in its work, full and short name of |

- | | | |
|---|-------|--|
| | | the Company, depending on need. |
| 3. Djelatnost Društva | | 3. Business Activity of the Company |
| 3.1 Pretežna djelatnost Društva je | 3.1 | The principal business activity of the Company is: |
| 8010 - djelatnost privatnog obezbeđenja; | | 8010 - private security business; |
| 3.2 Pretežna djelatnost dijela Društva, poslovna jedinica "Securitas Montenegro" Budva je 8020 - usluge sistema obezbeđenja. | 3.2 | The principal business activity of the branch office, business unit Securitas Montenegro Budva, is 80.20 - system security services. |
| 3.3 Ostale djelatnosti Društva u cjelini su: | 3.3 | Other activities of the Company are: |
| 3.3.1 43.21 - postavljanje sistema obezbjeđenja kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, bez kasnijeg nadgledanja; | 3.3.1 | 43.21 - Installation of security systems such as anti-theft and anti-fire alarm systems without surveillance; |
| 3.3.2 47.59 - trgovina na malo zaštićenim sistemima, mehaničkim ili elektronskim uređajima na zaključavanje, bezbjedonosnim i zaštitnim sefovima u specijalizovanim radnjama, bez nadgledanja, instaliranja i usluga održavanja; | 3.3.2 | 47.59 - Retail trade with security systems, mechanical and electrical key devices, secure and protected safes in specialized shops without surveillance, installation and maintain of services; |
| 3.3.3 74.90 - davanje savjeta u vezi sa bezbjednošću; | 3.3.3 | 74.90 - providing advices in relation to security; |
| 3.3.4 85.32 - tehničko i stručno obrazovanje; | 3.3.4 | 85.32 - technical and vocational education; |
| 3.3.5 85.51 - sportsko i rekreativno obrazovanje; | 3.3.5 | 85.51 - sports and recreation education; |
| 3.3.6 85.59 - ostalo obrazovanje. | 3.3.6 | 85.59 - Other education; |
| 3.4 Osim gore navedene, Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa zakonom. | 3.4 | Besides the above-mentioned, the Company can also perform all other business activities pursuant to law. |
| 3.5 Društvo je ovlašćeno za poslove spoljnotrgovinskog prometa. | 3.5 | The Company shall be authorized to perform foreign trade transactions. |
| 3.6 Djelatnost Društva može da se promeni | 3.6 | The business activity of the Company |

odlukom Člana Društva prilikom vršenja ovlaštenja skupštine Društva, koja odluka mora biti prijavljena CRPS-u.

can be changed by the decision of the Shareholder performing the competences of the shareholders' meeting, which decision must be reported to CRPS.

4. Organizaciona struktura

4. Organizational Structure

4.1 Društvo posluje kao jedinstvena poslovna i ekonomska organizaciona cjelina.

4.1 The Company is acting as a unique business and economic organizational entity.

4.2 Društvo djelatnost obavlja prema organizaciji koja obezbeđuje optimalno korišćenje kadrovske i tehničke osposobljenosti Društva u pružanju usluga na teritoriji Crne Gore.

4.2 Company conducts the activity according to the organization that provides optimal use of personnel and technical abilities of the Company in providing services on the territory of Montenegro.

4.3 Organizacioni djelovi Društva, poslovi i broj izvršilaca utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i aktom o sistematizaciji koje donosi Skupština Društva.

4.3 The organizational parts of the Company, the business and the number of the executors are defined within the act on internal organization and within the act on the systematization which shall be adopted by the / Shareholders' Meeting of the Company

5. Djelovi

5. Branch Offices

Društvo može organizovati djelove u skladu sa zakonom.

The Company can organize branch offices in accordance with the law.

6. Član Društva

6. Shareholder of the Company

6.1 Društvo može imati najviše 30 članova.

6.1 The Company may have up to 30 shareholders.

6.2 Jedini član Društva je SECURITAS AB, akcionarsko društvo osnovano u skladu sa zakonima Švedske, registarski broj 556302-7241, sa sjedištem u Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stokholm, Kraljevina Švedska

6.2 The sole shareholder of the Company is SECURITAS AB, joint stock company organized under laws of Sweden, registration number 556302-7241, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm), Kingdom of Sweden.

6.3 Društvo nema pravo da uputi javni poziv za sticanje svojih udjela. Prenos udjela u Društvu vrši se u skladu sa odredbama

6.3 The Company is not entitled to make a public invitation for acquisition of its shares. Transfer of shares in the

ovog Statuta i zakona.

Company is performed in line with this Statute and the law.

7. Osnovni kapital, ulogi i udjeli

7. Base share capital, shares, contribution in Share capital

7.1 Osnovni kapital Društva iznosi 1 (jedan) EUR.

7.1 The share capital of the Company amounts to 1 (one) EUR.

7.2 Ulog člana Društva u osnovni kapital Društva iznosi 1 (jedan) EUR.

7.2 The contribution of the Shareholder into the share capital of the Company amounts to 1 (one) EUR.

7.3 Na osnovu uloga iz člana 7.2. Statuta, Član Društva je vlasnik 100% udjela i glasačkih prava u Društvu.

7.3 Pursuant to the contribution stated in Article 7.2 of the Statute, the Shareholder is an owner of 100% of the shares and voting rights in the Company.

8. Prava Člana Društva po osnovu udjela

8. Rights of Shareholder deriving from Shares

Na osnovu vlasništva na udjelu u Društvu, Član Društva ima pravo da upravlja Društvom, pravo na isplatu dobiti, kao i pravo na raspodjelu likvidacionog viška.

On a basis of the ownership over shares in the Company, Shareholder has the right to manage the Company, the right of distribution of profit and the right of distribution of liquidation surplus.

9. Odgovornost

9. Liability

9.1 Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti, zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti.

9.1 The Company is entitled to conclude the agreements and perform other activities within its business activity.

9.2 Društvo odgovara za svoje obaveze iz poslovanja svojom celokupnom imovinom.

9.2 The Company is liable with its entire property for the obligations arising from business activity.

9.3 Član Društva odgovara za obaveze Društva do iznosa svog uloga unijetog u kapital Društva.

9.3 The Shareholder is liable for the obligations of the Company up to the amount of its contribution into the share capital of Company.

10. Povećanje osnovnog kapitala

10. Increase of the Base Share Capital

10.1 Osnovni kapital Društva može biti povećan na osnovu odluke Člana Društva prilikom vršenja ovlašćenja skupštine Društva, novim ulozima ili konvertovanjem raspoloživih rezervi i

10.1 The base share capital of the Company may be increased, based on the resolution of the Shareholder performing the competences of the Shareholders' Meeting, with new contributions or by

neraspoređene dobiti, pod uslovom da to nije suprotno sa namjenom sredstava rezervi i ako Društvo po posljednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Pored navedenog, osnovni kapital Društva može biti povećan i na drugi način, u skladu sa zakonom.

converting available reserves and undistributed profits, provided this is not contrary to the purpose of the reserves, and provided the Company does not have any non-settled losses according to its last annual financial statements. Besides the above, the base share capital may be increased via other means, in compliance with the law.

10.2 Kapital Društva će se povećati pod uslovom da Član Društva prilikom vršenja ovlašćenja skupštine Društva donese odluku o povećanju kapitala i, shodno tome, izmjeni Statut.

10.2 The Company's capital shall be increased provided that a Shareholder performing the competences of the Shareholders' Meeting resolves to increase it and to amend the Statute accordingly.

10.3 Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-u.

10.3 The capital shall be considered increased only after registration of the amendments of the Statute in CRPS.

11. Smanjenje osnovnog kapitala

11. Decrease of the Base Share Capital

11.1 Osnovni kapital Društva može biti smanjen na osnovu odluke Člana Društva prilikom vršenja ovlašćenja skupštine Društva, ali ne može biti smanjen ispod zakonski propisanog minimalnog iznosa osnovnog kapitala.

11.1 The base share capital of the Company can be decreased by the resolution of the Shareholder performing the competences of the Shareholders' Meeting, but it cannot go below the legally proscribed minimal amount of base share capital.

11.2 Na postupak smanjenja osnovnog kapitala primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima ("Sl. List CG" no. br. 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011, 40/2011) ("Zakon").

11.2 The Companies Act ("Official Gazette of CG" nos. 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011, 40/2011) (the "Act") shall apply to the procedure of base share capital decrease.

12. Organi Društva

12. Bodies of the Company

12.1 Organi Društva su:

12.1 The bodies of the Company shall be:

- (i) Skupština Društva;
- (ii) Izvršni direktor;

- (i) Shareholders' Meeting;
- (ii) Executive Director;

13. Skupština Društva

13. Shareholders' Meeting

13.1 Član Društva vrši ovlašćenja skupštine Društva ("Skupština").

13.1 The Shareholder performs the competences of the shareholders' meeting ("Shareholders' Meeting").

13.2 Odluka koju donese Član Društva vršeći ovlašćenje Skupštine je punovažna ukoliko je potpiše Član Društva ili lice koje ovlasti Član Društva.

13.3 Po donošenju odluka iz nadležnosti Skupštine, Član Društva, ili lice koje Član Društva ovlasti, je obavezan da sačini i potpiše zapisnik (izvještaj) i da zavede tako donete odluke u Knjigu odluka.

13.4 Nadležnosti Skupštine Društva

Član Društva, vršeći ovlašćenja Skupštine, odlučuje o sledećem:

- (i) imenovanju i razrešenju Izvršnog direktora;
- (ii) uslovima ugovora zaključenih sa Izvršnim direktorom, uključujući bonuse, penzije i druge dopunske aranžmane koji se tiču privilegija;
- (iii) odobrenju uslova i rokova u pogledu zaposlenja lica koja su odgovorna direktno Izvršnom direktoru;
- (iv) odobravanju finansijskih izvještaja, blagovremenom donošenju odluka i iznosima isplata Članu Društva;
- (v) imenovanju internih revizora ili nezavisnih revizora Društva, odobravanju njihovih nalaza i mišljenja, kao i njihovih naknada i drugih uslova

13.2 The resolution adopted by the Shareholder within the competences of Shareholders' meeting, shall be valid if signed by the Shareholder or the person designated by the Shareholder.

13.3 The Shareholder or the person designated by the Shareholder is obliged to make and sign minutes when reaching decisions from the competencies of the Shareholders' Meeting and to insert those decisions in the Book of decisions.

13.4 The competences of Shareholders Meeting

The Shareholder, performing the competencies of the Shareholders' Meeting shall make decisions on the following:

- (i) the appointment and removal of Executive Director;
- (ii) the terms and conditions of agreements entered with Executive Director, including bonus, pension and other subsidiary arrangements concerning benefits;
- (iii) The approval of employment and all the terms and conditions of the employees directly reporting to the Executive Director;
- (iv) the approval of financial statements, delivering the resolutions on time and amount of payments to the Shareholder;
- (v) the appointment of internal auditors or independent auditors of the Company, the approval of their findings and opinions, and their

- | | |
|--|---|
| njihovog angažovanja; | remuneration and other conditions of their engagement; |
| (vi) imenovanju likvidacionih upravnika i potvrđivanju likvidacionih bilansa; | (vi) the appointment of liquidators and the confirmation of liquidation balance sheets; |
| (vii) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju, povlačenju ili ukidanju sopstvenih udjela, kao i izdavanju hartija od vrijednosti; | (vii) an increase or decrease of the share capital of the Company, the acquisition, withdrawal or cancellation of own shares, and the issuance of securities; |
| (viii) statusnim promjenama, promjenama pravne forme Društva i prestanku Društva; | (viii) changes of the status, the legal form of the Company and the termination of the Company; |
| (ix) odobranju transakcija između Društva sa jedne strane i Izvršnog direktora i drugih lica, sa druge strane; | (ix) approval on legal transactions between the Company, on the one hand, and Executive Director and other persons on the other hand; |
| (x) sticanju, prodaji, davanju u zakup, opterećivanju i drugim oblicima raspolaganja imovinom čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti); | (x) the acquisition, sale, lease, pledge, and other disposals of assets value of which exceeds 20% of the Company's accounting value (property with great value); |
| (xi) raspodjeli dobiti; | (xi) distribution of profits; |
| (xii) izmjenama ovog Statuta; | (xii) amendments to this Statute; |
| (xiii) odlučivanje o dopunskim uplatama od strane člana Društva; | (xiii) deciding upon the additional contributions by the Shareholders that are proportional to shares; |
| (xiv) isključenju članova Društva, prijemu novog člana i prenosu udjela na treća lica u slučajevima kada je potrebno odobrenje Društva; | (xiv) removal of shareholders, acceptance of new shareholders and transfer of the shares on third parties when the approval of the Company is needed; |

(xv) donošenje pravilnika o svom radu;

(xvi) svim ostalim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom i/ili ovim Statutom u nadležnosti Skupštine.

(xv) delivering the rule book on its work;

(xvi) any other matters foreseen in the Act and/or this Statute as competence of Shareholders' Meeting.

13.5 Sazivanje Skupštine

13.5 Convening of the Shareholders' Meeting

13.5.1 Sjednice Skupštine saziva Izvršni direktor ili Član Društva u skladu sa potrebama, ali u svakom slučaju u slučajevima propisanim Zakonom.

13.5.1 Sessions of the Shareholders' Meeting shall be convened by the Executive Director or the Shareholder in accordance with need, but mandatory in cases proscribed by the Act.

13.5.2 Godišnja Skupština održava se najkasnije tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

13.5.2 Annual Shareholders' Meeting shall be held no later than three months as of end of a financial year.

13.5.3 Izuzetno od gore navedenog, Član Društva može odluke iz nadležnosti Skupštine donijeti i van sjednice Skupštine. U tom slučaju, odluka se smatra usvojenom ako je potpiše Član Društva.

13.5.3 Notwithstanding the above, the Shareholder may reach decisions from the competence of the Shareholders' Meeting outside of its sessions. In that case, a decision is deemed adopted if signed by Shareholder.

13.6 Punomoćnici

13.6 Proxies

13.6.1 Član Društva može da ovlasti bilo koje drugo lice u skladu sa Zakonom da glasa umjesto njega na Skupštini davanjem punomoćja u pismenoj formi.

13.6.1 A Shareholder may authorize any other person in accordance with the Act to vote at the Shareholders' Meeting instead of it by granting a written power of attorney.

13.6.2 Osim ukoliko se drugačije ne navodi u punomoćju, smatra se da je punomoćje iz člana 13.6.1 dato isključivo za sjednicu Skupštine Društva koja je navedena u odgovarajućem punomoćju.

13.6.2 Unless otherwise stated in the power of attorney, it shall be considered that the power of attorney from Article 13.6.1 is given only for the session of the Shareholders' Meeting mentioned in the respective power of attorney.

14. Izvršni direktor

14. Executive Director

14.1 Izvršni direktor Društva ("**Izvršni direktor**") predstavlja izvršni organ Društva.

14.1 Executive Director of the Company ("**Executive Director**") is an executive body of the Company.

14.2 Imenovanje

14.2 Appointment

Izvršnog direktora imenuje i razrešava Skupština.

Executive Director is appointed and dismissed by the Shareholders' Meeting.

14.3 Mandat

14.3 Mandate

Izvršni direktor se bira na period od tri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

The Executive Director shall be elected for a term of three years, with possibility of re-election, but he can be relieved of duties to which he was appointed before that time.

14.4 Nadležnosti

14.4 Competencies

14.4.1 Izvršni direktor operativno rukovodi Društvom i sprovodi odluke Skupštine odnosno Člana Društva.

14.4.1 Executive Director operatively manages the Company and enforces decisions of the Shareholders' Meeting i.e. the Shareholder.

14.4.2 Nadležnost Izvršnog direktora uključuje sprovođenje odluka Skupštine, sva pitanja koja su povezana sa vođenjem poslova Društva i tekućim poslovima Društva osim pitanja koja su u nadležnosti Skupštine.

14.4.2 The competence of the Executive Director include enforcement of decisions of the Shareholders' Meeting, all matters related to the handling of the Company's business and on-going business of the Company, except matters which are in the competence of the Shareholders Meeting.

14.4.3 Izvršni direktor je naročito nadležan za:

14.4.3 Executive Director is especially entrusted with:

- (i) zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
- (ii) utvrđivanje Poslovnog plana Društva;
- (iii) sprovođenje odluka donijetih od strane Skupštine;
- (iv) praćenje ispravnosti finansijskih izvještaja i informacija;
- (v) upravljanje razvojem Društva;
- (vi) utvrđivanje predloga dnevnog

- (i) representing the Company and managing of Company's affairs in accordance to the Act and this Statute;
- (ii) determining of the Business plan of the Company;
- (iii) carrying out decisions of the Shareholders' Meeting;
- (iv) monitoring the accuracy of financial reports and information;
- (v) managing the development of the Company;
- (vi) determining the proposal of the

reda sjednica Skupštine;	agenda of sessions of the Shareholders' Meeting;
(vii) utvrđivanje predloga odluka koje donosi Skupština;	(vii) determining proposals of the Shareholders' Meeting decisions;
(viii) predlaganje iznosa i datuma dividendi, datuma i načina isplate dividendi;	(viii) proposing of the amount and date of the dividend, date and manner of payment of the dividends;
(ix) podnošenje finansijskih izvještaja i poslovnih izvještaja, izvještaja revizora i drugih izvještaja u skladu sa zakonom na godišnjoj Skupštini;	(ix) submission of the financial reports and business reports, auditor reports and other reports in accordance with the law to the annual Shareholders Meeting;
(x) osnivanje i gašenje dijela Društva;	(x) the establishment and termination of branch offices;
(xi) druga pitanja u skladu sa ovim Statutom i zakonom.	(xi) other matters in accordance with this Statute and the law.

14.5 Odgovornost izvršnog direktora

14.5 Responsibility of the Executive Director

14.5.1 Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva.

14.5.1 The Executive Director is responsible for the performance of the Company's business in accordance to the law.

14.5.2 Izvršni direktor je odgovoran Članu Društva za svoj rad i obavezan je da, najmanje jednom godišnje ili češće, ukoliko je potrebno ili ukoliko to zahtjeva Član Društva, dostavlja izvještaj o svom radu.

14.5.2 Executive Director is responsible to the Shareholder for its work and he is obliged to, at least once a year and if necessary or requested by the Shareholder more often, submit the report on his work.

15. Zastupanje

15. Representation

15.1 Društvo zastupa Izvršni direktor, tako što može da zastupa Društvo bez ograničenja, izuzev u slučaju iz člana 15.2 ovog Statuta, u kom slučaju mu je potrebna prethodna pismena saglasnost Skupštine odnosno Člana Društva za zaključivanje takvih ugovora, aranžmana

15.1 The Company is represented by the Executive Director, so that he represents the Company without limitation except as mentioned in Article 15.2 hereof, in which case he will need a prior written approval of the Shareholders' Meeting i.e. the

i/ili investicija.

Shareholder to enter into such agreements, arrangements and/or investments.

15.2 Izvršnom direktoru biće potrebno prethodno odobrenje Skupštine u slučaju:

15.2 Executive Director need a prior approval of the Shareholders' Meeting in cases of:

a) zaključenja, izmena ili raskida ponuda, proračuna i ugovora sa:

a) execution, amending or termination offers, quotes and agreements with:

(i) klijentima, čak i kada se odnose na poslovne potrebe Društva, čiji iznos premašuje EUR 300.000,00 (godišnji iznos u slučaju ugovora na neodređeno vrijeme odnosno ukupan iznos u slučaju jednokratnih ugovora);

(i) clients, even if related to the business purposes of the Company, which amount involved exceeds EUR 300,000.00 (annual amount in case of agreements with indefinite duration and the total amount in case of fixed agreements);

(ii) dobavljačima, čak i kada se odnose na poslovne potrebe Društva, čiji iznos premašuje EUR 100.000,00 (godišnji iznos u slučaju ugovora na neodređeno vrijeme odnosno ukupan iznos u slučaju jednokratnih ugovora);

(ii) suppliers, even if related to the business purposes of the Company, amount involved exceeds EUR 100,000.00 (annual amount in case of agreements with indefinite duration and the total amount in case of fixed agreements);

b) zaključenja, izmjena ili raskida bilo kog ugovora o zajmu ili finansijskog ugovora čiji iznos premašuje EUR 50.000,00 po transakciji, ili koji zajedno premašuju EUR 100.000,00 tokom perioda od jedne fiskalne godine;

b) execution, amending or termination of any loan or financing agreements which amount involved exceeds EUR 50,000.00 per transaction, or an equivalent amount in RSD, or that jointly exceed more than EUR 100,000.00 within the period of one fiscal year;

c) izvršavanja (i) garancija, obveznica ili izdavanje bilo kojih kreditnih instrumenata (izuzev čekova), čiji iznos

c) performance of (i) guarantees, bonds or issue any instrument of credit (except checks), which amount exceeds EUR

- | | |
|--|--|
| premašuje EUR 50.000,00 pojedinačno, i (ii) založnih prava; | 50,000.00 each, and (ii) pledges; |
| d) ugovornog osiguranja koje nije odobreno godišnjim budžetom; | d) contract insurance not approved in the annual budget |
| e) zaključenja ugovora o međunarodnoj razmeni; | e) execution of foreign exchange contracts; |
| f) zaključenja svih ugovora i preuzimanje obaveza između Društva i izvršnih službenika, zaposlenih ili bilo kog povezanog lica Društva; | f) execution of any agreements and undertaking of obligations by and between the Company and any of its Executive Officers, employees or any other related party to the Company; |
| g) odustajanje od bilo kog prava Društva ili kredita, kao i oslobađanje trećih lica njihovih dugovanja i/ili obaveza koje imaju prema Društvu; | g) waive any Company rights or credits, as well as release third parties from their debts and/or obligations to the Company; |
| h) zaključivanja poravnanja sa povjeriocima u cilju izbegavanja stečaja Društva, kao i pokretanja stečajnog postupka; | h) making settlements with creditors to avoid bankruptcy of the Company, as well as file for bankruptcy; |
| i) osnivanja, gašenja ili likvidacije zavisnih društava Društva; | i) incorporating, dissolving or liquidating subsidiary companies; |
| j) sponzorstva, donacija ili uplata u korist političkih stranaka i nevladinih organizacija, pod uslovom da je takva radnja dozvoljena zakonom; | j) sponsorship of, donation or contribution to political parties and non governmental organizations, provided such act is authorized by law; |
| k) zaključivanja ugovora o lizingu koji nisu uključeni u godišnji budžet, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00; | k) concluding leasing agreements not included in the annual budget which amount involved exceeds EUR 50,000.00; |
| l) zaključivanja ugovora o zakupu koji nisu uključeni u godišnji budžet, čiji iznos premašuje | l) conclusion of leasing agreements not included in the annual budget which amount involved exceeds EUR |

- | | |
|---|---|
| EUR 50.000,00; | 50,000.00; |
| m) zaključivanja bilo kog ugovora, transakcije ili finansijskih obaveza, izvršavanja bilo koje bankarske transakcije, uključujući bez ograničenja izdavanje čekova, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00; | m) entering into any agreement, transaction or commitment, execute any banking transactions, including but not limited to the issuance of checks, which amount exceeds EUR 50,000.00; |
| n) kupovine, zalaganja kao garancije odnosno sredstva obezbeđenja, prodaje, prenosa ili raspolaganja, na bilo koji način, bilo kojim učešćem Društva u kapitalu drugih društava; | n) purchase, pledge as collateral guarantee, sell, transfer or dispose of in anyway, any equity participation held by the Company in other companies; |
| o) glasanja na sjednicama skupštine članova drugih društava u kojim Društvo ima učešće u kapitalu, bez obzira na to da li su njegova zavisna društva; | o) voting in shareholders' meetings of other companies in which the Company has equity participation, whether or not they are Company subsidiaries; |
| p) zaključenja u svojstvu zastupnika Društva bilo kog ugovora članova društva u kojim Društvo ima učešće u kapitalu, bez obzira na to da li su njegova zavisna društva; | p) execution, as Company representative, of any shareholders agreements in which the Company has equity interest, whether they are Company subsidiaries or not; |
| r) pokretanja stečajnog postupka ili zaključivanje poravnanja sa povjericima; | r) filing for bankruptcy or entering into composition with creditors; |
| s) pokretanja postupka spajanja, integracija, odvajanja ili bilo koje druge korporativne reorganizacije Društva; | s) initiation of merger, amalgamation, spin-off or any other corporate reorganization of the Company; |
| t) stvaranja svake nove klase ili vrste udijela / kvota ili bilo koja izmena prava i privilegija postojećih udijela / kvota; | t) creation of any new class or kind of shares / quotas or any modification to the rights and privileges of the existing shares / quotas; |
| u) bilo kog umanjenja kapitala | u) any capital reduction of the any |

- | | | | |
|--------------------|---|--|---|
| | bilo kog zavisnog društva; | | subsidiary of the Company; |
| v) | prodaje, prenosa, kupovine, isporuke i opterećenja nepokretnosti i druge imovine Društva; | v) | sale, transfer, purchase, delivery and encumbrance of real estate and other assets of the Company; |
| (w) | zaključenja ugovora o radu i/ili ugovora o pružanju usluga, kao i drugih ugovora koji su slični ugovorima o radu i/ili ugovorima o pružanju usluga, u smislu kojih Društvo ima obavezu plaćanja iznosa koji je jednak ili veći od EUR 1.250,00 na mesečnom nivou, ili iznosa većih od EUR 15.000,00 u slučaju pojedinačnih isplata. | (w) | concluding employment and/or service agreements, as well as other agreements similar to employment and/or service agreements, pursuant to which the Company is obliged to pay an amount equal or greater than EUR 1,250.00 per month, or an amount of more than EUR 15,000.00 in case single payment is arranged. |
| 15.3 | Ograničenja u zastupanju iz članova 13.1 i 13.2 biće registrovana u CRPS-u, ukoliko to bude moguće. | 15.3 | The representation limitation from Articles 13.1 and 13.2 shall be registered with CRPS, if possible. |
| 16. Prokura | | 16. Statutory Power of Attorney | |
| 16.1 | Skupština Društva može dati prokuru trećim licima. | 16.1 | The Shareholder's Meeting can grant statutory power of attorney to third parties. |
| 16.2 | Prokurista je ovlašćen da zastupa Društvo u svim sudskim i vansudskim pitanjima, izuzev u pogledu transakcija koje se odnose na raspolaganje i opterećivanje nepokretne imovine. | 16.2 | The holder of a statutory power of attorney is entitled to represent the Company in all in and out of court matters, except for transactions relating to the disposal and encumbrance of real estate. |
| 16.3 | Prokura može biti data jednom ili više lica. | 16.3 | Statutory powers of attorney can be granted to one or more persons. |
| 16.4 | Prokurista ne može ustupati prokuru drugim licima. | 16.4 | A holder of statutory power of attorney cannot assign statutory power of attorney to another person. |
| 16.5 | Prokura može biti opozvana od strane Skupštine u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga za njeno opozivanje. | 16.5 | A statutory power of attorney can be recalled by the Shareholders' Meeting at any time without disclosing the reasons for such recalling. |
| 16.6 | Prilikom potpisivanja, prokurista će | 16.6 | When signing, the holder of a statutory |

identifikovati svoje svojstvo stavljanjem oznake "PP" pored svog potpisa.

17. Organizaciona pitanja

Organizacijska pitanja Društva biće utvrđena internim aktima Društva.

18. Dobit

18.1 Dobit Društva predstavlja finansijski rezultat poslovnih operacija tokom jedne poslovne godine, koji je postignut nakon umanjenja na ime svih poslovnih rashoda, uključujući sve zarade zaposlenih i sva druga plaćanja koja su učinjena na ime doprinosa, poreza i drugih poreskih obaveza. Član Društva vršeći ovlašćenja Skupštine Društva raspolaze i odlučuje o raspodjeli dobiti.

19. Zaštita na radu i zaštita čovjekove sredine

19.1 Član Društva, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

19.2 Društvo i djelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbeđuju potrebne uslove za zaštitu i unapređenje čovjekove sredine i da sprečavaju uzroke i otklanjaju posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

20. Pečat i Štambilj

power of attorney shall identify its capacity by adding the letters "PP" to its signature.

17. Organizational Issues

The organizational issues of the Company shall be determined by internal acts of the Company.

18. Profit

18.1 The Company's profit is a financial result in business operations during one business year which is achieved after deduction of all business costs, including all employees' incomes and all other payments made in the name of contributions, taxes and other fiscal obligations. The Shareholder performing the competences of the Shareholders' Meeting disposes and decides upon allocation of profit.

19. Occupational Health and Safety and Environmental Protection

19.1 Shareholder of the Company, bodies and employees of the Company are required to organize activities in a way that ensures safety at work and to undertake and implement necessary safety measures and environmental protection in accordance with the laws regulating this area.

19.2 Company and parts of the Company are obliged to carry out their activities, preserve value and ensure the necessary conditions for the protection and promotion of environmental causes and to prevent and eliminate the consequences of which threaten the natural and the work created value of environment.

20. Seal and stamp

- | | |
|---|---|
| <p>20.1 Društvo ima pečat koji je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekстом po obodu: društvo za obezbjeđenje imovine i lica. Po sredini pečata piše ime društva "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić. Pečat je pisan latinicom.</p> | <p>20.1 The Company has a seal that is of a round shape, with a diameter of 3 cm, with text on the edge: društvo za obezbjeđenje imovine i lica. In the middle of the seal reads name of the Company "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić. The seal is written in Latin script.</p> |
| <p>20.2 Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika sa tekстом po gornjoj ivici: "Securitas Montenegro" d.o.o. U sredini je oznaka "Broj", a pri dnu je oznaka "Nikšić, dana". Štambilj je pisan latinicom.</p> | <p>20.2 The company has its stamp that is rectangular shape with text on the top edge: "Securitas Montenegro" d.o.o. In the middle of the stamp is label "Number", and in the bottom of the stamp is label "Nikšić, date". The stamp is written in Latin script.</p> |
| <p>21. Memorandum Društva</p> | <p>21. Letterhead of the Company</p> |
| <p>21.1 U pravnom prometu, službenim odnosima i u prepisci sa pravnim i fizičkim licima Društvo koristi memorandum, koji sadrži elemente u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.</p> | <p>21.1 In legal transactions, official relations and in correspondence with legal entities and natural persons, the Company shall use a letterhead, containing elements in accordance with the law and the provisions of this Statute.</p> |
| <p>21.2 Sadržaj i oblik memoranduma utvrđuje Izvršni Direktor Društva.</p> | <p>21.2 The content and form of letterhead is established by the Executive Director of the Company.</p> |
| <p>22. Knjiga isprava</p> | <p>22. Book of Received Documents</p> |
| <p>22.1 Društvo vodi knjigu primljenih isprava, u koji se uvode sve isprave koje su adresirane na Društvo.</p> | <p>22.1 Company has a book of received documents in which all documents addressed to the Company are recorded.</p> |
| <p>22.2 Društvo vodi knjigu izdatih isprava u koji se uvode sve isprave koje su izdate od strane Društva.</p> | <p>22.2 Company has a book of issued documents in which all documents issued by the Company are recorded.</p> |
| <p>22.3 Postupak zavođenja poslatih i izdatih isprava preciznije se reguliše odlukom Izvršnog direktora.</p> | <p>22.3 Procedure of recording issued and received documents shall be more precisely regulated by a decision of the Executive Director.</p> |
| <p>22.4 Društvo može imati i druge djelovodne knjige, u skladu sa zakonom i odlukom Izvršnog direktora.</p> | <p>22.4 Company may have other books of records, in accordance to law and decisions of the Executive Director.</p> |

23. Prijmena zakona

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom direktno će se primenjivati odredbe Zakona.

24. Izmene i dopune

Sve izmene i dopune ovog Statuta vršiće se posredstvom odluka Skupštine Društva u skladu sa ovim Statutom.

25. Stupanje na snagu

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva kod CRPS-a.

23. Application of the law

The Act shall apply directly on issues that are not defined in this Statute.

24. Changes and Amendments

All changes and amendments to this Statute shall be effected by the resolution delivered by the Shareholders' Meeting in accordance with this Statute.

25. Coming into force

This Statute shall come into force on the day of its adoption, and begins to produce legal effects as of the date of registration of the Company with CRPS.

SECURITAS AB




Relja Zdravković

po punomoćju / under Power of Attorney

ZDRAVKOVIĆ & PARTNERI
ADVOKATSKO ORTAČKO DRUŠTVO
Relja Zdravković





Ja, NOTAR Darko Ćurić, sa službenim sjedištem u Podgorici, ul. Slobode br. 5, potvrđujem da je Relja advokat Zdravković iz Republike Srbije, Beograd, Zemun, ul. Jovana Subotića 005 JMB 2912976710041 u ime Securitas AB Stokholm Kraljevina Švedska u mojoj prisutnosti priznao potpis kao svoj na ispravi Statut društva za obezbjeđenje imovine i lica .-----

Ovlašćenja za potpisivanje u ime pravnog lica utvrdio sam za Securitas AB Stokholm Kraljevina Švedska na osnovu Specijalnog punomoćja ovjerenog od strane notara iz Stockholma Kraljevina Švedska Anne-Marie Bonde od 27.02.2013. godine i ovjerenog prevoda Uvjerenja o registraciji Švedske agencije za privredne registre br. 536302-7241 od 16.01.2013. godine. -----

Identitet lica koje je priznalo potpis na ispravi utvrdio sam za Zdravković Relju na osnovu lične karte Republike Srbije broj 000648991 izdatu od MUP-a R. Srbije PU za grad Beograd, dana 14.05.2009. godine sa rokom važenja do 14.05.2014. godine.-----

Potpis na ispravi je istiniti.-----

Potpis je ovjeren na pet istovjetnih primjerka isprave.-----

Na osnovu čl. 62. Zakona o notarima, notar ne odgovara za istinitost sadržaja isprave.-----


Naknada za rad i naknada troškova notara, za ovjeru 1 potpisa na pet primjeraka istovjetne isprave po tarifnom broju 9 i 22 TN obračunata je u iznosu od 13,50€.-----

PDV je obračunat po stopi od 17 % u iznosu od 2,30€.-----

Ukupna naknada za rad notara sa PDV-om 17% u iznosu od 15,80€, naplaćena je.-----

Broj: OVP-134/2013

U Podgorici, 18.03.2013. godine



NOTAR
DARKO ĆURIĆ

D. Ćurić

Overeni prevod sa engleskog na srpski jezik



**IZVADAK IZ DOKUMENTA
PREVOD OVERE JAVNOG BELEŽNIKA**

Ja, dole potpisana Anne-Marie Bonde, javni beležnik iz grada Stokholma ovim potvrđujem da je Alf Göransson, predsednik i glavni izvršni direktor, koji je valjano ovlašćen da potpisuje za SECURITAS AB, izdao i potpisao gornji dokument.

Naknada: 400 kruna.

Stokholm 27.02.2013

Potpis: Anne-Marie Bonde

Okrugli pečat stavljen

* Kraj prevoda *

Beograd, 03.03.2013

Br. 171/13

OVIM POTVRDJUJEM da je ovo veran prevod na srpski jezik dokumenta dobijenog elektronskom poštom na engleskom jeziku kojeg potpisujem i stavljam pečat kancelarije.

Odobreno Odlukom
Republičkog ministra za pravosuđe
Beograd, Srbija
Br. 740-02-220/91-03
od 9.12.1991

Slobodan Stojanović

SLOBODAN STOJANOVIĆ, dipl. filolog



Overeni prevod sa engleskog na srpski jezik



**IZVADAK IZ DOKUMENTA
PREVOD APOSTILA**

APOSTIL

Overa potpisa

(Haska konvencija od 05.10.1961)

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Država: | Švedska |
| Ovaj dokument | |
| 2. potpisala je: | Anne-Marie Bonde |
| 3. u svojstvu: | javni beležnik |
| 4. i pečatom: | javnog beležnika u Stokholmu |
| overeno | |
| 5. u: | Stokholmu |
| 6. dana: | 27.02.2013 |
| 7. od: | Björn Sandin,
Javni beležnik |
| 8. br.: | 706 |
| 9. pecat: | stavljen |
| 10. potpis: | nečitak |


* Kraj prevoda *

Beograd, 03.03.2013
Br. 170/13

OVIM POTVRDJUJEM da je ovo veran prevod na srpski jezik dokumenta dobijenog elektronskom poštom na engleskom jeziku kojeg potpisujem i stavljam pečat kancelarije.

Odobreno Odlukom
Republičkog ministra za pravosuđe
Beograd, Srbija
Br. 740-02-220/91-03
od 9.12.1991

Slobodan Stojanović
SLOBODAN STOJANOVIĆ, dipl. filolog



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Sweden

This public document

2. has been signed by Anne-Marie Bonde

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of

Notary Public in Stockholm

Certified

5. at Stockholm

6. the 27.02.2013

7. by Björn Sandin

Notary Public

8. No 706

9 Seal/stamp:

10. Signature:



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Björn Sandin".



SPECIJALNO PUNOMOĆJE

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Mi, **SECURITAS AB**, akcionarsko društvo organizovano u skladu sa propisima Švedske, registarski broj 556302-7241, sa registrovanim sjedištem na adresi Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, Kraljevina Švedska, ("Vlastodavac") ovlašćujemo

We, **SECURITAS AB**, joint stock company organized under laws of Sweden, with corporate ID number 556302-7241, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, Kingdom of Sweden ("Principal"), hereby authorize

Page 1 of 3

Zdravković & Partneri

Zdravković & Partneri



odnosno ponaosob sedeće advokate i advokatske pripravnike

i.e. to the each of following attorneys and trainee attorneys separately

Relju Zdravkovića,

Relja Zdravković



(u daljem

1. da izrade, pregovaraju, potpišu i kod notara ovjere potpis na ugovoru o prenosu udela u društvu za obezbjeđenje imovine i lica Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić ("Ugovor"), osnovanim u skladu sa pravom Crne Gore, sa sedištem u ulici Alekse Backovića 105, Nikšić, upisanim u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 50186713/017 ("Društvo"), koji Ugovor će se zaključiti sa gospodinom Darkom Perovićem,

1 draft, negotiate, sign and authenticate its signature on agreement on transfer of shares in a company Društvo za obezbjeđenje imovine i lica Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić (ari "Agreement"), organized under laws of Montenegro, with its seat at Alekse Backovića 105, Nikšić registered in the Central Registry of Commercial Entities in Podgorica under registration number 50186713/017 (the "Company") which Agreement shall be concluded with Mr.




u vezi sticanja 25% udjela i glasačkih prava u Društvu od strane Vlastodavca bez naknade ("Udeo");

Darkom Perovićem, (the "Mr. Perović"), as concerns acquisition of 25% of shares and voting rights in the Company by the Principal without consideration ("Share");

Securitas AB (publ.)
P.O. Box 12307
S-102 28 Stockholm
Sweden

Visiting address / Besöksadress:
Lindhagensplan 70
Telephone / Telefon:
+46 (0) 8 470 30 00
Facsimile / Telefax:
+46 (0) 8 470 31 21
www.securitas.com

Corp. ID no. Org.nr.
556302-7241



2. da zastupaju Vlastodavca prilikom vršenja ovlašćenja skupštine Društva isključivo radi potpisivanja i overe pred notarom potpisa na novom statutu Društva, koji statut će biti izmenjen tako što će: (i) odraziti činjenicu da će postojati samo jedan član Društva umesto dva, (ii) odraziti obavezujuće izmene u primenjivim zakonima Crne Gore, i (iii) odraziti promenu poslovnog imena Društva;
3. da potpišu svaku izjavu ili dokument koji su potrebni radi sprovođenja upisa Vlastodavca u Centralni Registar Privrednih Subjekata kao vlasnika 100% udela i glasačkih prava u Društvu;
4. da preduzmu sve pravne i faktičke radnje i da potpišu sva dokumenta i druge akte potrebne radi sticanja Udela od strane Vlastodavca, pod uslovima navedenim u tački 1. ovog punomoćja;
5. da u naše ime i za naš račun, u svojstvu Vlastodavca kao zalogoprimaca u skladu sa ugovorom o zalozi koji je zaključen dana 9. Avgusta 2010. godine između Gospodina Perovića i Vlastodavca, daju pisanu saglasnost gospodinu Peroviću za prodaju i prenos Udela, koja saglasnost može biti data u Ugovoru ili u odvojenom dokumentu;
6. Da potpišu i podnesu prijavu prestanka zaloge na Udelu, registrovane u Registru zaloge Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem R-10092300028;
7. preduzmu sve pravne i faktičke radnje i da potpišu sve izjave, dokumenta i druge akte potrebne radi registracije prijave prestanka zaloge na Udelu;
- 2 to represent the Principal in exercising of the competences of Shareholders' Meeting of Company exclusively for the purpose of signing and certification at the public notary of the new Statute of Company, which Statute will be changed insofar to (i) to reflect fact that there will be only one shareholder instead of two, (ii) to reflect mandatory changes in applicable laws of Montenegro, and (iii) to reflect the change of the name of the Company;
- 3 to sign any statement or document required for the implementation of registration of Principal in the court registry of the Central Registry of the Commercial Entities as an owner of 100% of shares and voting rights in the Company;
- 4 to perform all legal and factual actions and sign any and all documents and other acts needed for the acquisition of the Share by the Principal, under terms mentioned in point 1 hereof;
- 5 to, in our name and on our behalf, in the Principal's capacity of the pledgee in accordance with the pledge agreement concluded on 9. August 2010. between Mr. Perovic and the Principal, issue the written consent to Mr. Perović for sale and transfer of Share, which consent may be issued in the Agreement or in the separate document;
- 6 to sign and file an application for the termination of the pledge over Share, registered within the Pledge Registry of the Commercial Court in Podgorica under the registration number R-10092300028;
- 7 to perform all legal and factual actions and sign any and all statements, documents and other acts needed for registration of the termination of the pledge over Share;



8. da preduzmu sve pravne i faktičke radnje i da potpišu sva dokumenta u vezi sa radnjama iz tačaka 1 – 7. iznad;

8 to perform all legal and factual acts and to sign all documents related to points 1-7 above;

9. da dalje prenesu svako i bilo koje pravo koje im je ovim ovlašćenjem dato.

9 to further assign all and any of the rights granted to them herewith.

Potpisom ovog punomoćja potpisnici potvrđuju da je Vlastodavac pravno lice osnovano i koje validno posluje u skladu sa zakonima Švedske i da su potpisnici ovlašćena lica za zastupanje ovog pravnog lica i da mogu davati izjave i preduzimati druge pravne radnje u ime i za račun ovog pravnog lica.

The undersigned declares in lieu of an oath that Principal is a legal entity duly established and existing under the laws of Sweden and that they are authorized to represent this legal entity by their signature on this very day and to make legally binding declarations on behalf of this legal entity.

Vlastodavac se obavezuje da naknadno odobri bilo šta što Zastupnik učini ili zakonito izdejstvuje da se učini na osnovu ovlašćenja koja su mu data ili koja proizilaze iz ovog punomoćja.

Principal undertakes to ratify whatever the Attorney does or lawfully causes to be done under the authority or purported authority of this power of attorney.

Ovo punomoćje važi za sve instance.

This power of attorney is valid for all instances.

U Stockholmu, Kraljevina Švedska,
2013-02-26

In Stockholm, Kingdom of Sweden, on
2013-02-26

SECURITAS AB





Alf Göransson
President and CEO

I, the undersigned, Anne-Marie Bonde, Notary Public of the City of Stockholm, Sweden, hereby certify that ALF GÖRANSSON, President and CEO, duly authorized to sign for SECURITAS AB,

has issued and signed the foregoing document.

Fee 400:- Stockholm 27.02.2013

Crowns Ex officio:

SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Mi, društvo za obezbjeđenje imovine i lica **Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić**, sa sedištem u ulici Alekse Backovića 105, Nikšić, upisanim u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 50186713/017, matični broj 02387620 (u daljem tekstu "**Društvo**"), ovim ovlašćujemo

gospođicu Božanu Tomić,

zaposlenu u Društvu ("**Punomoćnik**")

da nas u potpunosti zastupa u svim pravnim i drugim radnjama pred svim organima i trećim licima, u preduzimanju svih radnji i potpisivanju sve dokumentacije neophodne za registraciju promene podataka - promene osnivača/člana Društva u Centralnom registru privrednih subjekata pri Poreskoj upravi Republike Crne Gore.

Punomoćnik je naročito ovlašćen (uključujući, ali ne ograničavajući):

1. da nas zastupa i potpisuje bilo koje druge akte neophodne ili potrebne u cilju registracije promene podataka - promene osnivača/člana Društva, u naše ime i za naš račun;
2. da dostavi i primi sve dokumente, kao i da obavi sve druge pravne i faktičke radnje koje su neophodne ili prikladne u vezi sa pitanjima navedenim u tački 1, u naše ime i za naš račun;

Potpisom ovog punomoćja potpisnik potvrđuje da je Društvo društvo sa ograničenom odgovornošću sa sedištem u Nikšiću na adresi Alekse Backovića br. 105, 81400 Nikšić, Crna Gora, privredno društvo osnovano i koje validno posluje u skladu sa zakonima Crne Gore i da je potpisnik

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

We, društvo za obezbjeđenje imovine i lica **Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić**, with its seat at Alekse Backovića 105, Nikšić registered in the Central Registry of Commercial Entities in Podgorica under registration number 50186713/017, company number: 02387620 (the "**Company**") hereby the grant power of attorney to

Mrs. Božana Tomić, personal number:

employed in the Company ("**Proxy**")

to fully represent us in all legal and other matters in front of all authorities and third parties, in performing all activities and signing all documents necessary for the registration of change of data - the change of founder/shareholder of the Company in the Central Registry of Commercial Entities within the Tax Authority of the Republic of Montenegro.

Proxy is in particular authorized (including but not limited):

1. to represent us and to sign any other act necessary or required for the goal of registration of a change of data - the change of founder/shareholder of the Company, in our name and on our behalf;
2. to deliver and receive all documents, as well as to perform all other legal and factual acts necessary or advisable in connection with the issues mentioned in item 1, in our name and on our behalf;

The undersigned declares in lieu of an oath that the Company is a company duly established and existing under the laws of Montenegro and that he is authorized to represent this company by its signature on this very day, and to make legally binding declarations on behalf of this company.

ovlašćeno lice za zastupanje ovog privrednog društva i da može davati izjave i preduzimati druge pravne radnje u ime i za račun ovog privrednog društva.

Ovo ovlašćenje sastavljeno je na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju nesaglasnosti između tekstova ovog ovlašćenja na crnogorskom i engleskom jeziku, primeniće se tekst ovog ovlašćenja na crnogorskom jeziku. Engleski tekst ovog ovlašćenja je samo prevod i nema pravno dejstvo.

Ovo ovlašćenje je samostalno i neograničeno, i važi do opoziva istog.

U Nikšiću, 18. marta 2013. godine.

This Power of Attorney has been written in Montenegrin and English languages. In case of discrepancies between the English and Montenegrin texts hereof, the Montenegrin text hereof shall be applied. The English text hereof is only a translation and has no legal effect.

This power of attorney is independent and unlimited, and is valid until its cancellation.

Nikšić, 18 March 2013

SECURITAS MONTENEGRO d.o.o Nikšić


Darko Perović
Izvršni direktor / Executive Director



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 236162-1/16
U Podgorici, dana 15.04.2016. godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 86 stav 4 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11) rješavajući po prijavi za registraciju izmijenjenog statuta i dijela DRUŠTVA ZA OBEZBEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ, broj 236162 od 11.04.2016. godine, podnijetoj preko punomoćnika Marije Miljanić JMB 2105984265143, donosi

RJEŠENJE

ODBIJA SE prijava za registraciju izmijenjenog statuta i promjene dijela DRUŠTVA ZA OBEZBEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ, registarski broj 5-0186713.

Obrazloženje

Dana 11.04.2016. godine Centralnom registru privrednih subjekata podnešena je prijava za registraciju izmijenjenog statuta i dijela DRUŠTVA ZA OBEZBEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ, registarski broj 5-0186713. Uz registracioni obrazac PS-02 (Promjena podataka) podnijeta je sljedeća dokumentacija: Statut društva od 18.03.2013.g. Odluka o osnivanju poslovne jedinice i imenovanju ovlašćenog zastupnika, Odluka o izmjenama i dopunama statuta, Odluka o brisanju poslovne jedinice i razrešenju ovlašćenog zastupnika poslovne jedinice, Potvrda o registraciji društva Securitas AB sa prevodom, Apostil i Specijalno punomoćje, Punomoćje za Mariju Miljanić, dokaz o uplati naknade za registraciju u iznosu od 10€ i dokaz o uplati naknade za objavljivanje podataka u Službenom listu Crne Gore u iznosu od 12€.

Odredbama člana 86 stav 4 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11) propisano je da će Poreska uprava odbiti registraciju ako dokumentacija nije kompletna, odnosno nije dostavljena u propisanoj formi, ako su podaci nepotpuni, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti ili ako se radi o povredi nekog drugog propisa.


U konkretnom slučaju ovaj organ je rješavajući po prijavi za registraciju izmijenjenog statuta i dijela DRUŠTVA ZA OBEZBEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ utvrdio da nisu ispunjeni zakonski uslovi za registraciju tražene promjene jer dokumentacija nije kompletna odnosno nije dostavljena u propisanoj formi. Naime, imajući u vidu da je osnivač predmetnog društva dana 04.04.2016. godine donio Odluku o izmjenama i dopunama statuta, društvo je shodno članu 70 stav 6 i 70 stav 1 tačka 1 bilo dužno da CRPS-u dostavi izmijenjeni tekst statuta od 04.04.2016. godine, a ne statut od 18.03.2013. godine koji je već registrovan rješenjem CRPS-a broj 5-0186713/018 od 20.03.2013. godine. Članom 70 stav 6 Zakona o privrednim društvima propisano je da se uz svaku izmjenu statuta CRPS-a dostavlja kompletan tekst izmjena dok je članom 71 stav 1 tačka 1 istog zakona propisano da je društvo sa ograničenom odgovornošću dužno dostaviti CRPS-a izmjene statuta.

*preuzet dana 27.05.'16.
Ladislav R.*

Takođe, registracija se odbija i iz razloga što ovom organu nije dostavljen prevod notarske ovjere i apostila koji se nalazi na specijalom punomoćju od 21.03.2016. godine, urađen od strane sudskog tumača iz Crne Gore.

S obzirom na naprijed iznešeno ovaj organ je u skladu sa članom 86 stav 4 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11) odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

M.P.

NAČELNIK

Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0186713 / 018
PIB: 02387620

Datum registracije: 01.09.2003.
Datum promjene podataka: 20.03.2013.

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ

Broj važeće registracije: /018

Skraćeni naziv: SECURITAS MONTENEGRO
Telefon:
eMail:
Datum zaključenja ugovora: 01.09.2003.
Datum donošenja Statuta: 01.09.2003. Datum promjene Statuta: 18.03.2013.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: UL.ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105 NIKŠIĆ
Adresa sjedišta: UL.ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105 NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 8010 Djelatnost privatnog obezbeđenja
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Mješoviti
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

SECURITAS AB, Akcionarsko društvo 556302-7241

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: LINDHAGENSPLAN 70, PO BOX 12307, SE-102 28,
ŠTOKHOLM, ŠVEDSKA ŠTOKHOLM ŠVEDSKA

LICA U DRUŠTVU:

DARKO PEROVIĆ [redacted]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

DARKO PEROVIĆ [redacted]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Ograničenja ovlašćenja u prometu izvršnog direktora privrednog društva "GUARDIAN" D.O.O. mogu se saznati javnim uvidom u dokumentaciju dostavljenoj Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

DIJELOVI DRUŠTVA:

POSLOVNA JEDINICA "SECURITAS MONTENEGRO" BUDVA

8020 Usluge sistema obezbedenja

Ovlašćeni zastupnik: DARKO PEROVIĆ [redacted]

Adresa: BUDVA CRNA GORA

Securitas Montenegro - Poduzeće

Izdato: 11.04.2016 godine u 11:12h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 236162

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je **MARIJA MILJANIĆ** dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SECURITAS MONTENEGRO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz NIKŠIĆ, registarski broj:50186713 sa sljedećim prilogima:

Odluka o osnivanju P.J.

Odluka o brisanju P.J.

Izvod o registraciji matičnog društva

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS


Punomoćje

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 11.4.2016. god.


Podgorica, dana: 11.4.2016. god.

Dokument primio/la



Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.

Broj 608/16

PORESKA UPRAVA - CRPS

Nikšić, dana 11.04. 2016. god.

PS-01d - Registracija dijela društva

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

Zastupnika



Punomoćnika

JMB:

Država

Ime i prezime:

Marija Miljanic

Opština

Telefon:

Mjesto

e-mail:

Ulica:

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

REGISTRACIJA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02387620

Registarski broj:

5-0186713/018

Puni naziv:

Društvo za obezbjeđenje imovine i lica „SECURITAS MONTENEGRO“
d.o.o.Nikšić

1. OSNOVNI PODACI O DIJELU DRUŠTVA

1.1. Ime dijela društva:

Poslovna jedinica „SECURITAS MONTENEGRO“ PODGORICA

2. ADRESA SJEDIŠTA DIJELA DRUŠTVA

2.1. Država

Crna Gora

2.2. Opština

Podgorica

2.3. Mjesto:

Podgorica

2.4. Ulica:

Moskovska

2.5. Broj:

2b

3. PRETEŽNA DJELATNOST DIJELA DRUŠTVA

8 0 . 2 0

Poslovna jedinica „SECURITAS MONTENEGRO“ PODGORICA

4. PODACI O ZASTUPNIKU

4.1. Status:



Zastupnik

4.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

4.3. Ime i prezime:

Darko Perovic

4.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Broj 609/16^{d.p.o.}

Nikšić, dana 11.04. 2016. god.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

Zastupnika

Punomoćnika

JMB:

D

Ime i prezime:

Marija Miljanic

O

Telefon:

M

e-mail:

U

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

PRESTANAK DJELATNOSTI [X]

Privredni subject - Dio društva

Matični broj:

02387620

Registarski broj:

5-0186713/018

Puni naziv:

Društvo za obezbjeđenje imovine i lica „SECURITAS MONTENEGRO“ d.o.o. Nikšić


Ime dijela društva:

Poslovna jedinica „SECURITAS MONTENEGRO“ Budva

1. PRESTANAK DIJELA DRUŠTVA

1.1. Datum odluke:

04.04.2016.godine



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Marija Miljanic

CRNA GORA
NOTAR
ĆURIĆ DARKO
PODGORICA

Ja, NOTAR Darko Ćurić, sa službenim sjedištem u Podgorici, ul. Slobode br. 5, potvrđujem da je Relja
advokat Zdravković iz Republike Srbije [redacted] [redacted]

[redacted] uritas AB Stokholm Kraljevina Švedska u mojoj prisutnosti,
potpis kao svoj na ispravi Statut društva za obezbjeđenje imovine i lica. -----

Ovlašćenja za potpisivanje u ime pravnog lica utvrdio sam za Securitas AB Stokholm Kraljevina
Švedska na osnovu Specijalnog punomoćja ovjerenog od strane notara iz Stockholma Kraljevina
Švedska Anne-Marie Bonde od 27.02.2013. godine i ovjerenog prevoda Uvjerenja o registraciji
Švedske agencije za privredne registre br. 536302-7241 od 16.01.2013. godine. -----

Identitet lica koje je priznalo potpis na ispravi utvrdio sam za Zdravković Relju na osnovu lične
karte Republike Srbije broj 000648991 izdatu od MUP-a R. Srbije PU za grad Beograd, dana
14.05.2009. godine sa rokom važenja do 14.05.2014. godine. -----

Potpis na ispravi je istiniti. -----
Potpis je ovjeren na pet istovjetnih primjerka isprave. -----


Na osnovu čl. 62. Zakona o notarima, notar ne odgovara za istinitost sadržaja isprave. -----

Naknada za rad i naknada troškova notara, za ovjeru 1 potpisa na pet primjeraka istovjetne
isprave po tarifnom broju 9 i 22 TN obračunata je u iznosu od 13,50€. -----

PDV je obračunat po stopi od 17 % u iznosu od 2,30€. -----

Ukupna naknada za rad notara sa PDV-om 17% u iznosu od 15,80€, naplaćena je. -----

Broj: OVP-134/2013
U Podgorici, 18.03.2013. godine



NOTAR
DARKO ĆURIĆ

D. Ćurić

nal
ith
ić,
or
as
er
ne
)
in
h

d
e
y
l

Ov.br. 0709-85/16

... se da je ovaj prepis izvjestan sa
... izvornikom-ovjerenim prostim
... ili fotokopijom, a koji se sastoji od
... tabaka.

... isprava-ovjere... prepis nalazi se kod

... za ovjeru od 38,00 € naplaćena je i
... konfiskata.

... za ovjeru nije naplaćena shodno članku
... ZAKONA, i služi za regulisanje

... OPSTINE NIŠ
0709 / 16 / 9 ...



"SECURITAS MONTENEGRO"

Broj

^{d.o.o.}
297/13

Nikšić, dana 18.03. 2013 god.

IMAJUĆI U VIDU da je gospodin Darko Perović JMBG 2707971260010, sa prebivalištem na adresi Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Crna Gora, **prodao svoj udio** u društvu za obezbjeđenje imovine i lica Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić, registracioni broj 50186713, sa sjedištem u Nikšiću, Crna Gora, na adresi Alekse Backovića 105 ("**Društvo**") i time prestao biti član Društva i izgubio sva prava koja iz tog članstva proizilaze,

IMAJUĆI U VIDU da je gospodin Darko Perović prodao i prenio svoj udio u Društvu drugom članu Društva - privrednom društvu **SECURITAS AB**, registrovano u Registru privrednih društava pri Trgovinskom sudu pod brojem 556302-7241, sa sjedištem u Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Štokholm, Kraljevina Švedska ("**Član Društva**"),

IMAJUĆI U VIDU da je Član Društva nakon sticanja udjela od strane gospodina Darka Perovića postao jedini član Društva i vlasnik 100% udjela i glasačkih prava u Društvu,

SADA, PREMA TOME Član Društva, vršeci ovlašćenja skupštine Društva, donosi novi Statut Društva ("**Statut**") kako slijedi:

STATUT

DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA

"Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić

1. **Osnovne odredbe**
- 1.1 Ovim Statutom bliže se uređuje poslovanje i upravljanje Društvom.

WHEREAS Mr. Darko Perović. Personal Identification Number 2707971260010, with residence at Žarka Zrenjanina 3, 81400 Nikšić, Montenegro, sold its share in the Company for Security of Persons and Property Securitas Montenegro d.o.o. Nikšić, registration number 50186713, seated in Nikšić, Montenegro at the address Alekse Backovića 105 ("**Company**") and therefore ceased to be the shareholder in Company and ceased to have all rights which accrue from the status of shareholder,

WHEREAS Mr. Darko Perović sold and transferred its share in the Company to the another shareholder of Company - company **SECURITAS AB**, joint stock company organized under laws of Sweden, registered in the Companies' Registry of the Commercial Court under number 556302-7241, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, Kingdom of Sweden ("**Shareholder**"),

WHEREAS the Shareholder after the acquisition of share in the Company from Mr. Darko Perović became sole shareholder of the Company and an owner of 100% of the shares and voting rights in the Company,

NOW, THEREFORE, Shareholder, performing the competences of the shareholders' meeting of the Company, declares and signs the Statute as follows:

STATUTE

OF THE COMPANY FOR SECURITY OF PROPERTY AND PEOPLE

"Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić

1. **Basic Provisions**
- 1.1 Business operations and management of the Company are more closely regulated with this Statute.



- 1.2 Ovim Statutom mjenjaju se sve odredbe statuta Društva koji je bio na snazi do dana usvajanja ovog Statuta.
- 1.3 Društvo je pravno lice osnovano Odlukom o osnivanju od 01. septembra 2003. u formi društva sa ograničenom odgovornošću sa kapitalom od EUR 1,00 i sa pravima i obavezama u skladu sa zakonom i Statutom.
- 1.4 Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u Centralni Registar Privrednih Subjekata pri Ministarstvu finansija u Podgorici ("CRPS").
- 1.5 Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.
- 2. **Naziv i sjedište društva**
- 2.1 Pun naziv Društva glasi:
DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
- 2.2 Skraćeni naziv Društva glasi:
"SECURITAS MONTENEGRO" d.o.o.
- 2.3 Sjedište Društva je u Nikšiću, na adresi Alekse Backovića br. 105, Nikšić, Crna Gora, što predstavlja i zvaničnu adresu na koju Društvo prima poštu i zvanične dopise.
- 2.4 Naziv i sjedište Društva može mijenjati član Društva svojom odlukom prilikom vršenja ovlašćenja skupštine Društva. Promjena naziva i sjedišta se prijavljuje CRPS-u. Društvo će u svom radu koristiti puni i skraćeni naziv, zavisno od potrebe.

- 1.2 This Statute replaces all provisions of the statute of the Company which was in force until the date of adoption hereof.
- 1.3 The Company is a legal entity founded by a Decision on Incorporation of 01 September 2003 in the form of a limited liability company with a share capital of EUR 1.00 and with rights and obligations in accordance with the law and the Statute.
- 1.4 The Company gains a status of a legal entity through registration in the Central Registry of the Commercial Entities kept with Ministry of Finance in Podgorica ("CRPS").
- 1.5 The Company is founded for an unlimited time period.
- 2. **Name and Company Seat**
- 2.1 Full name of the Company is:
DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
- 2.2 Short name of the Company is:
"SECURITAS MONTENEGRO" d.o.o.
- 2.3 The seat of the Company shall be located in Nikšić, on address Alekse Backovića br. 105, Nikšić, Montenegro, which also represent the official address of Company for the receipt of mails and official letters.
- 2.4 Name and seat of the Company can be changed by the decision of Shareholder performing the competences of Shareholders' Meeting. Change of name and seat of the Company must be reported to CRPS. The Company shall use in its work, full and short name of



3. Djelatnost Društva

3.1 Pretežna djelatnost Društva je

8010 - djelatnost privatnog obezbeđenja;

3.2 Pretežna djelatnost dijela Društva, poslovna jedinica "Securitas Montenegro" Budva je **8020** - usluge sistema obezbeđenja.

3.3 Ostale djelatnosti Društva u cjelini su:

3.3.1 **43.21** - postavljanje sistema obezbjeđenja kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, bez kasnijeg nadgledanja;

3.3.2 **47.59** - trgovina na malo zaštićenim sistemima, mehaničkim ili elektronskim uređajima na zaključavanje, bezbjedonosnim i zaštitnim sefovima u specijalizovanim radnjama, bez nadgledanja, instaliranja i usluga održavanja;

3.3.3 **74.90** - davanje savjeta u vezi sa bezbjednošću;

3.3.4 **85.32** - tehničko i stručno obrazovanje;

3.3.5 **85.51** - sportsko i rekreativno obrazovanje;

3.3.6 **85.59** - ostalo obrazovanje.

3.4 Osim gore navedene, Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa zakonom.

3.5 Društvo je ovlašćeno za poslove spoljnotrgovinskog prometa.

3.6 Djelatnost Društva može da se promeni

the Company, depending on need.

3. Business Activity of the Company

3.1 The principal business activity of the Company is:

8010 - private security business;

3.2 The principal business activity of the branch office, business unit Securitas Montenegro Budva, is **80.20** - system security services.

3.3 Other activities of the Company are:

3.3.1 **43.21** - Installation of security systems such as anti-theft and anti-fire alarm systems without surveillance;

3.3.2 **47.59** - Retail trade with security systems, mechanical and electrical key devices, secure and protected safes in specialized shops without surveillance, installation and maintain of services;

3.3.3 **74.90** - providing advices in relation to security;

3.3.4 **85.32** - technical and vocational education;

3.3.5 **85.51** - sports and recreation education;

3.3.6 **85.59** - Other education;

3.4 Besides the above-mentioned, the Company can also perform all other business activities pursuant to law.

3.5 The Company shall be authorized to perform foreign trade transactions.

3.6 The business activity of the Company



odlukom Člana Društva prilikom vršenja ovlašćenja skupštine Društva, koja odluka mora biti prijavljena CRPS-u.

can be changed by the decision of the Shareholder performing the competences of the shareholders' meeting, which decision must be reported to CRPS.

4. Organizaciona struktura

4. Organizational Structure

4.1 Društvo posluje kao jedinstvena poslovna i ekonomska organizaciona cjelina.

4.1 The Company is acting as a unique business and economic organizational entity.

4.2 Društvo djelatnost obavlja prema organizaciji koja obezbeđuje optimalno korišćenje kadrovske i tehničke osposobljenosti Društva u pružanju usluga na teritoriji Crne Gore.

4.2 Company conducts the activity according to the organization that provides optimal use of personnel and technical abilities of the Company in providing services on the territory of Montenegro.

4.3 Organizacioni djelovi Društva, poslovi i broj izvršilaca utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i aktom o sistematizaciji koje donosi Skupština Društva.

4.3 The organizational parts of the Company, the business and the number of the executors are defined within the act on internal organization and within the act on the systematization which shall be adopted by the / Shareholders' Meeting of the Company

5. Djelovi

5. Branch Offices

Društvo može organizovati djelove u skladu sa zakonom.

The Company can organize branch offices in accordance with the law.

6. Član Društva

6. Shareholder of the Company

6.1 Društvo može imati najviše 30 članova.


6.1 The Company may have up to 30 shareholders.

6.2 Jedini član Društva je SECURITAS AB, akcionarsko društvo osnovano u skladu sa zakonima Švedske, registarski broj 556302-7241, sa sjedištem u Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stokholm, Kraljevina Švedska

6.2 The sole shareholder of the Company is SECURITAS AB, joint stock company organized under laws of Sweden, registration number 556302-7241, with a registered seat at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, Kingdom of Sweden.

6.3 Društvo nema pravo da uputi javni poziv za sticanje svojih udjela. Prenos udjela u Društvu vrši se u skladu sa odredbama

6.3 The Company is not entitled to make a public invitation for acquisition of its shares. Transfer of shares in the



ovog Statuta i zakona.

7. Osnovni kapital, ulogi i udjeli

7.1 Osnovni kapital Društva iznosi 1 (jedan) EUR.

7.2 Ulog člana Društva u osnovni kapital Društva iznosi 1 (jedan) EUR.

7.3 Na osnovu uloga iz člana 7.2. Statuta, Član Društva je vlasnik 100% udjela i glasačkih prava u Društvu.

8. Prava člana Društva po osnovu udjela

Na osnovu vlasništva na udjelu u Društvu, Član Društva ima pravo da upravlja Društvom, pravo na isplatu dobiti, kao i pravo na raspodjelu likvidacionog viška.

9. Odgovornost

9.1 Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti, zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti.

9.2 Društvo odgovara za svoje obaveze iz poslovanja svojom celokupnom imovinom.

9.3 Član Društva odgovara za obaveze Društva do iznosa svog uloga unijetog u kapital Društva.

10. Povećanje osnovnog kapitala

10.1 Osnovni kapital Društva može biti povećan na osnovu odluke člana Društva prilikom vršenja ovlašćenja skupštine Društva, novim ulozima ili konvertovanjem raspoloživih rezervi i

Company is performed in line with this Statute and the law.

7. Base share capital, shares, contribution in Share capital

7.1 The share capital of the Company amounts to 1 (one) EUR.

7.2 The contribution of the Shareholder into the share capital of the Company amounts to 1 (one) EUR.

7.3 Pursuant to the contribution stated in Article 7.2 of the Statute, the Shareholder is an owner of 100% of the shares and voting rights in the Company.

8. Rights of Shareholder deriving from Shares

On a basis of the ownership over shares in the Company, Shareholder has the right to manage the Company, the right of distribution of profit and the right of distribution of liquidation surplus.

9. Liability

9.1 The Company is entitled to conclude the agreements and perform other activities within its business activity.

9.2 The Company is liable with its entire property for the obligations arising from business activity.

9.3 The Shareholder is liable for the obligations of the Company up to the amount of its contribution into the share capital of Company.

10. Increase of the Base Share Capital

10.1 The base share capital of the Company may be increased, based on the resolution of the Shareholder performing the competences of the Shareholders' Meeting, with new contributions or by

neraspoređene dobiti, pod uslovom da to nije suprotno sa namjenom sredstava rezervi i ako Društvo po poslednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Pored navedenog, osnovni kapital Društva može biti povećan i na drugi način, u skladu sa zakonom.

10.2 Kapital Društva će se povećati pod uslovom da Član Društva prilikom vršenja ovlašćenja skupštine Društva donese odluku o povećanju kapitala i, shodno tome, izmjeni Statut.

10.3 Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-u.

11. Smanjenje osnovnog kapitala

11.1 Osnovni kapital Društva može biti smanjen na osnovu odluke Člana Društva prilikom vršenja ovlašćenja skupštine Društva, ali ne može biti smanjen ispod zakonski propisanog minimalnog iznosa osnovnog kapitala.

11.2 Na postupak smanjenja osnovnog kapitala primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima ("Sl. List CG" no. br. 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011, 40/2011) ("Zakon").

12. Organi Društva

12.1 Organi Društva su:

- (i) Skupština Društva;
- (ii) Izvršni direktor;

13. Skupština Društva

13.1 Član Društva vrši ovlašćenja skupštine Društva ("Skupština").

converting available reserves and undistributed profits, provided this is not contrary to the purpose of the reserves and provided the Company does not have any non-settled losses according to its last annual financial statements. Besides the above, the base share capital may be increased via other means, in compliance with the law.

10.2 The Company's capital shall be increased provided that a Shareholder performing the competences of the Shareholders' Meeting resolves to increase it and to amend the Statute accordingly.

10.3 The capital shall be considered increased only after registration of the amendments of the Statute in CRPS.

11. Decrease of the Base Share Capital

11.1 The base share capital of the Company can be decreased by the resolution of the Shareholder performing the competences of the Shareholders' Meeting, but it cannot go below the legally proscribed minimal amount of base share capital.

11.2 The Companies Act ("Official Gazette of CG" nos. 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011, 40/2011) (the "Act") shall apply to the procedure of base share capital decrease.


12. Bodies of the Company

12.1 The bodies of the Company shall be:

- (i) Shareholders' Meeting;
- (ii) Executive Director;

13. Shareholders' Meeting

13.1 The Shareholder performs the competences of the shareholders' meeting ("Shareholders' Meeting").



13.2 Odluka koju donese Član Društva vršeći ovlašćenje Skupštine je punovažna ukoliko je potpiše Član Društva ili lice koje ovlasti Član Društva.

13.3 Po donošenju odluka iz nadležnosti Skupštine, Član Društva, ili lice koje Član Društva ovlasti, je obavezan da sačini i potpiše zapisnik (izvještaj) i da zavede tako donete odluke u Knjigu odluka.

13.4 Nadležnosti Skupštine Društva

Član Društva, vršeći ovlašćenja Skupštine, odlučuje o sledećem:

- (i) Imenovanju i razrešenju Izvršnog direktora;
- (ii) uslovima ugovora zaključenih sa Izvršnim direktorom, uključujući bonuse, penzije i druge dopunske aranžmane koji se tiču privilegija;
- (iii) odobrenju uslova i rokova u pogledu zaposlenja lica koja su odgovorna direktno Izvršnom direktoru;
- (iv) odobravanju finansijskih izvještaja, blagovremenom donošenju odluka i iznosima isplata Članu Društva;
- (v) imenovanju internih revizora ili nezavisnih revizora Društva, odobravanju njihovih nalaza i mišljenja, kao i njihovih naknada i drugih uslova

13.2 The resolution adopted by the Shareholder within the competences of Shareholders' meeting, shall be valid if signed by the Shareholder or the person designated by the Shareholder.

13.3 The Shareholder or the person designated by the Shareholder is obliged to make and sign minutes when reaching decisions from the competences of the Shareholders' Meeting and to insert those decisions in the Book of decisions.

13.4 The competences of Shareholders Meeting

The Shareholder, performing the competencies of the Shareholders' Meeting shall make decisions on the following:

- (i) the appointment and removal of Executive Director;
- (ii) the terms and conditions of agreements entered with Executive Director, including bonus, pension and other subsidiary arrangements concerning benefits;
- (iii) The approval of employment and all the terms and conditions of the employees directly reporting to the Executive Director;
- (iv) the approval of financial statements, delivering the resolutions on time and amount of payments to the Shareholder;
- (v) the appointment of internal auditors or Independent auditors of the Company, the approval of their findings and opinions, and their

njihovog angažovanja;

remuneration and other conditions of their engagement;

(vi) imenovanju likvidacionih upravnika i potvrđivanju likvidacionih bilansa;

(vi) the appointment of liquidators and the confirmation of liquidation balance sheets;

(vii) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju, povlačenju ili ukidanju sopstvenih udjela, kao i izdavanju hartija od vrijednosti;

(vii) an increase or decrease of the share capital of the Company, the acquisition, withdrawal or cancellation of own shares, and the issuance of securities;

(viii) statusnim promjenama, promjenama pravne forme Društva i prestanku Društva;

(viii) changes of the status, the legal form of the Company and the termination of the Company;

(ix) odobravanju transakcija između Društva sa jedne strane i Izvršnog direktora i drugih lica, sa druge strane;

(ix) approval on legal transactions between the Company, on the one hand, and Executive Director and other persons on the other hand;

(x) sticanju, prodaji, davanju u zakup, opterećivanju i drugim oblicima raspolaganja imovinom čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti);

(x) the acquisition, sale, lease, pledge, and other disposals of assets value of which exceeds 20% of the Company's accounting value (property with great value);

(xi) raspodjeli dobiti;

(xi) distribution of profits;

(xii) izmjenama ovog Statuta;

(xii) amendments to this Statute;

(xiii) odlučivanje o dopunskim uplatama od strane Člana Društva;

(xiii) deciding upon the additional contributions by the Shareholders that are proportional to shares;

(xiv) isključenju članova Društva, prijemu novog člana i prenosu udjela na treća lica u slučajevima kada je potrebno odobrenje Društva;

(xiv) removal of shareholders, acceptance of new shareholders and transfer of the shares on third parties when the approval of the Company is needed;

(xv) donošenje pravilnika o svom radu;

(xvi) svim ostalim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom i/ili ovim Statutom u nadležnosti Skupštine.

(xv) delivering the rule book on its work;

(xvi) any other matters foreseen in the Act and/or this Statute as competence of Shareholders' Meeting.

13.5 Sazivanje Skupštine

13.5 Convening of the Shareholders' Meeting

13.5.1 Sjednice Skupštine saziva Izvršni direktor ili Član Društva u skladu sa potrebama, ali u svakom slučaju u slučajevima propisanim Zakonom.

13.5.1 Sessions of the Shareholders' Meeting shall be convened by the Executive Director or the Shareholder in accordance with need, but mandatory in cases proscribed by the Act.

13.5.2 Godišnja Skupština održava se najkasnije tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

13.5.2 Annual Shareholders' Meeting shall be held no later than three months as of end of a financial year.

13.5.3 Izuzetno od gore navedenog, Član Društva može odluke iz nadležnosti Skupštine donijeti i van sjednice Skupštine. U tom slučaju, odluka se smatra usvojenom ako je potpiše Član Društva.

13.5.3 Notwithstanding the above, the Shareholder may reach decisions from the competence of the Shareholders' Meeting outside of its sessions. In that case, a decision is deemed adopted if signed by Shareholder.

13.6 Punomoćnici

13.6 Proxies

13.6.1 Član Društva može da ovlasti bilo koje drugo lice u skladu sa Zakonom da glasa umjesto njega na Skupštini davanjem punomoćja u pismenoj formi.

13.6.1 A Shareholder may authorize any other person in accordance with the Act to vote at the Shareholders' Meeting instead of it by granting a written power of attorney.

13.6.2 Osim ukoliko se drugačije ne navodi u punomoćju, smatra se da je punomoćje iz člana 13.6.1 dato isključivo za sjednicu Skupštine Društva koja je navedena u odgovarajućem punomoćju.

13.6.2 Unless otherwise stated in the power of attorney, it shall be considered that the power of attorney from Article 13.6.1 is given only for the session of the Shareholders' Meeting mentioned in the respective power of attorney.

14 Izvršni direktor

14. Executive Director

14.1 Izvršni direktor Društva ("Izvršni direktor") predstavlja izvršni organ Društva.

14.1 Executive Director of the Company ("Executive Director") is an executive body of the Company.

14.2 Imenovanje

14.2 Appointment

Izvršnog direktora imenuje i razrešava Skupština.

14.3 Mandat

Izvršni direktor se bira na period od tri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, s tim da može i prije vremena biti razriješen dužnosti na koju je postavljen.

14.4 Nadležnosti

14.4.1 Izvršni direktor operativno rukovodi Društvom i sprovodi odluke Skupštine odnosno Člana Društva.

14.4.2 Nadležnost Izvršnog direktora uključuje sprovođenje odluka Skupštine, sva pitanja koja su povezana sa vođenjem poslova Društva i tekućim poslovima Društva osim pitanja koja su u nadležnosti Skupštine.

14.4.3 Izvršni direktor je naročito nadležan za:

- (i) zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
- (ii) utvrđivanje Poslovnog plana Društva;
- (iii) sprovođenje odluka donijetih od strane Skupštine;
- (iv) praćenje ispravnosti finansijskih izvještaja i informacija;
- (v) upravljanje razvojem Društva;
- (vi) utvrđivanje predloga dnevnog

Executive Director is appointed and dismissed by the Shareholders' Meeting.

14.3 Mandate

The Executive Director shall be elected for a term of three years, with possibility of re-election, but he can be relieved of duties to which he was appointed before that time.

14.4 Competencies

14.4.1 Executive Director operatively manages the Company and enforces decisions of the Shareholders' Meeting i.e. the Shareholder.

14.4.2 The competence of the Executive Director include enforcement of decisions of the Shareholders' Meeting, all matters related to the handling of the Company's business and on-going business of the Company, except matters which are in the competence of the Shareholders Meeting.

14.4.3 Executive Director is especially entrusted with:

- (i) representing the Company and managing of Company's affairs in accordance to the Act and this Statute;
- (ii) determining of the Business plan of the Company;
- (iii) carrying out decisions of the Shareholders' Meeting;
- (iv) monitoring the accuracy of financial reports and information;
- (v) managing the development of the Company;
- (vi) determining the proposal of the

reda sjednica Skupštine;

- (vii) utvrđivanje predloga odluka koje donosi Skupština;
- (viii) predlaganje iznosa i datuma dividendi, datuma i načina isplate dividendi;
- (ix) podnošenje finansijskih izvještaja i poslovnih izvještaja, izvještaja revizora i drugih izvještaja u skladu sa zakonom na godišnjoj Skupštini;
- (x) osnivanje i gašenje dijela Društva;
- (xi) druga pitanja u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

agenda of sessions of the Shareholders' Meeting;

- (vii) determining proposals of the Shareholders' Meeting decisions;
- (viii) proposing of the amount and date of the dividend, date and manner of payment of the dividends;
- (ix) submission of the financial reports and business reports, auditor reports and other reports in accordance with the law to the annual Shareholders Meeting;
- (x) the establishment and termination of branch offices;
- (xi) other matters in accordance with this Statute and the law.

14.5 Odgovornost izvršnog direktora

14.5.1 Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva.

14.5.2 Izvršni direktor je odgovoran Članu Društva za svoj rad i obavezan je da, najmanje jednom godišnje ili češće, ukoliko je potrebno ili ukoliko to zahtjeva Član Društva, dostavlja izvještaj o svom radu.

15. Zastupanje

15.1 Društvo zastupa Izvršni direktor, tako što može da zastupa Društvo bez ograničenja, izuzev u slučaju iz člana 15.2 ovog Statuta, u kom slučaju mu je potrebna prethodna pismena saglasnost Skupštine odnosno Člana Društva za zaključivanje takvih ugovora, aranžmana

14.5 Responsibility of the Executive Director

14.5.1 The Executive Director is responsible for the performance of the Company's business in accordance to the law.

14.5.2 Executive Director is responsible to the Shareholder for its work and he is obliged to, at least once a year and if necessary or requested by the Shareholder more often, submit the report on his work.

15. Representation

15.1 The Company is represented by the Executive Director, so that he represents the Company without limitation except as mentioned in Article 15.2 hereof, in which case he will need a prior written approval of the Shareholders' Meeting i.e. the

/ili investicija.

15.2 Izvršnom direktoru biće potrebno prethodno odobrenje Skupštine u slučaju:

- a) zaključenja, izmena ili raskida ponuda, proračuna i ugovora sa:
 - (i) klijentima, čak i kada se odnose na poslovne potrebe Društva, čiji iznos premašuje EUR 300.000,00 (godišnji iznos u slučaju ugovora na neodređeno vrijeme odnosno ukupan iznos u slučaju jednodratnih ugovora);
 - (ii) dobavljačima, čak i kada se odnose na poslovne potrebe Društva, čiji iznos premašuje EUR 100.000,00 (godišnji iznos u slučaju ugovora na neodređeno vrijeme odnosno ukupan iznos u slučaju jednodratnih ugovora);
- b) zaključenja, izmjena ili raskida bilo kog ugovora o zajmu ili finansijskog ugovora čiji iznos premašuje EUR 50.000,00 po transakciji, ili koji zajedno premašuju EUR 100.000,00 tokom perioda od jedne fiskalne godine;
- c) izvršavanja (i) garancija, obveznica ili izdavanje bilo kojih kreditnih instrumenata (izuzev čekova), čiji iznos

Shareholder to enter into such agreements, arrangements and/or investments.

15.2 Executive Director need a prior approval of the Shareholders' Meeting in cases of:

- a) execution, amending or termination offers, quotes and agreements with:
 - (i) clients, even if related to the business purposes of the Company, which amount involved exceeds EUR 300,000.00 (annual amount in case of agreements with indefinite duration and the total amount in case of fixed agreements);
 - (ii) suppliers, even if related to the business purposes of the Company, amount involved exceeds EUR 100,000.00 (annual amount in case of agreements with indefinite duration and the total amount in case of fixed agreements);
- b) execution, amending or termination of any loan or financing agreements which amount involved exceeds EUR 50,000.00 per transaction, or an equivalent amount in RSD, or that jointly exceed more than EUR 100,000.00 within the period of one fiscal year;
- c) performance of (i) guarantees, bonds or issue any instrument of credit (except checks), which amount exceeds EUR

premašuje EUR 50.000,00 pojedinačno, i (ii) založnih prava;

- d) ugovornog osiguranja koje nije odobreno godišnjim budžetom;
- e) zaključenja ugovora o međunarodnoj razmeni;
- f) zaključenja svih ugovora i preuzimanje obaveza između Društva i izvršnih službenika, zaposlenih ili bilo kog povezanog lica Društva;
- g) odustajanje od bilo kog prava Društva ili kredita, kao i oslobađanje trećih lica njihovih dugovanja i/ili obaveza koje imaju prema Društvu;
- h) zaključivanja poravnanja sa povjericima u cilju izbegavanja stečaja Društva, kao i pokretanja stečajnog postupka;
- i) osnivanja, gašenja ili likvidacije zavisnih društava Društva;
- j) sponzorstva, donacija ili uplata u korist političkih stranaka i nevladinih organizacija, pod uslovom da je takva radnja dozvoljena zakonom;
- k) zaključivanja ugovora o lizingu koji nisu uključeni u godišnji budžet, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00;
- l) zaključivanja ugovora o zakupu koji nisu uključeni u godišnji budžet, čiji iznos premašuje

50,000.00 each, and (ii) pledges;

- d) contract insurance not approved in the annual budget;
- e) execution of foreign exchange contracts;
- f) execution of any agreements and undertaking of obligations by and between the Company and any of its Executive Officers, employees or any other related party to the Company;
- g) waive any Company rights or credits, as well as release third parties from their debts and/or obligations to the Company;
- h) making settlements with creditors to avoid bankruptcy of the Company, as well as file for bankruptcy;
- i) incorporating, dissolving or liquidating subsidiary companies;
- j) sponsorship of, donation or contribution to political parties and non governmental organizations, provided such act is authorized by law;
- k) concluding leasing agreements not included in the annual budget which amount involved exceeds EUR 50,000.00;
- l) conclusion of leasing agreements not included in the annual budget which amount involved exceeds EUR

EUR 50.000,00;

- m) zaključivanja bilo kog ugovora, transakcije ili finansijskih obaveza, izvršavanja bilo koje bankarske transakcije, uključujući bez ograničenja izdavanje čekova, čiji iznos premašuje EUR 50.000,00;
- n) kupovine, zalaganja kao garancije odnosno sredstva obezbeđenja, prodaje, prenosa ili raspolaganja na bilo koji način, bilo kojim učešćem Društva u kapitalu drugih društava;
- o) glasanja na sjednicama skupštine članova drugih društava u kojim Društvo ima učešće u kapitalu, bez obzira na to da li su njegova zavisna društva;
- p) zaključenja u svojstvu zastupnika Društva bilo kog ugovora članova društva u kojim Društvo ima učešće u kapitalu, bez obzira na to da li su njegova zavisna društva;
- r) pokretanja stečajnog postupka ili zaključivanje poravnanja sa povjericima;
- s) pokretanja postupka spajanja, integracija, odvajanja ili bilo koje druge korporativne reorganizacije Društva;
- t) stvaranja svake nove klase ili vrste udijela / kvota ili bilo koja izmena prava i privilegija postojećih udijela / kvota;
- u) bilo kog umanjenja kapitala

50,000.00;

- m) entering into any agreement, transaction or commitment, execute any banking transactions, including but not limited to the issuance of checks, which amount exceeds EUR 50,000.00;
- n) purchase, pledge as collateral guarantee, sell, transfer or dispose of in anyway, any equity participation held by the Company in other companies;
- o) voting in shareholders' meetings of other companies in which the Company has equity participation, whether or not they are Company subsidiaries;
- p) execution, as Company representative, of any shareholders agreements in which the Company has equity interest, whether they are Company subsidiaries or not;
- r) filing for bankruptcy or entering into composition with creditors;
- s) initiation of merger, amalgamation, spin-off or any other corporate reorganization of the Company;
- t) creation of any new class or kind of shares / quotas or any modification to the rights and privileges of the existing shares / quotas;
- u) any capital reduction of the any



bilo kog zavisnog društva;

v) prodaje, prenosa, kupovine, isporuke i opterećenja nepokretnosti i druge imovine Društva;

(w) zaključenja ugovora o radu i/ili ugovora o pružanju usluga, kao i drugih ugovora koji su slični ugovorima o radu i/ili ugovorima o pružanju usluga, u smislu kojih Društvo ima obavezu plaćanja iznosa koji je jednak ili veći od EUR 1.250,00 na mesečnom nivou, ili iznosa većih od EUR 15.000,00 u slučaju pojedinačnih isplata.

15.3 Ograničenja u zastupanju iz članova 13.1 i 13.2 biće registrovana u CRPS-u, ukoliko to bude moguće.

16. Prokura

16.1 Skupština Društva može dati prokuru trećim licima.

16.2 Prokurista je ovlašćen da zastupa Društvo u svim sudskim i vansudskim pitanjima, izuzev u pogledu transakcija koje se odnose na raspolaganje i opterećivanje nepokretne imovine.

16.3 Prokura može biti data jednom ili više lica.

16.4 Prokurista ne može ustupati prokuru drugim licima.

16.5 Prokura može biti opozvana od strane Skupštine u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga za njeno opozivanje.

16.6 Prilikom potpisivanja, prokurista će

v) sale, delivery real estate the Company;

(w) concluding service agreements and other agreements employment and/or agreements, pursuant to the Company is obliged to pay an amount equal to or more than EUR 1,250.00 per month or an amount of more than EUR 15,000.00 in case a lump sum payment is arranged.

15.3 The representation limitation from Articles 13.1 and 13.2 shall be registered with CRPS, if possible.

16. Statutory Power of Attorney

16.1 The Shareholder's Meeting can grant statutory power of attorney to third parties.

16.2 The holder of a statutory power of attorney is entitled to represent the Company in all in and out of court matters, except for transactions relating to the disposal and encumbrance of real estate.

16.3 Statutory powers of attorney can be granted to one or more persons.

16.4 A holder of statutory power of attorney cannot assign statutory power of attorney to another person.

16.5 A statutory power of attorney can be recalled by the Shareholders' Meeting any time without disclosing the reason for such recalling.

16.6 When signing, the holder of a statutory

identifikovati svoje svojstvo stavljanjem oznake "PP" pored svog potpisa.

17. Organizaciona pitanja

Organizaciona pitanja Društva biće utvrđena internim aktima Društva.

18. Dobit

18.1 Dobit Društva predstavlja finansijski rezultat poslovnih operacija tokom jedne poslovne godine, koji je postignut nakon umanjenja na ime svih poslovnih rashoda, uključujući sve zarade zaposlenih i sva druga plaćanja koja su učinjena na ime doprinosa, poreza i drugih poreskih obaveza. Član Društva vršeći ovlašćenja Skupštine Društva raspolaže i odlučuje o raspodjeli dobiti.

19. Zaštita na radu i zaštita čovjekove sredine

19.1 Član Društva, organi i radnici Društva su dužni da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osiguravaju bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

19.2 Društvo i djelovi Društva su dužni da obavljaju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbeđuju potrebne uslove za zaštitu i unapređenje čovjekove sredine i da sprečavaju uzroke i otklanjaju posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

20. Pečat i Štambilj

power of attorney shall identify its capacity by adding the letters "PP" to its signature.

17. Organizational Issues

The organizational issues of the Company shall be determined by internal acts of the Company.

18. Profit


18.1 The Company's profit is a financial result in business operations during one business year which is achieved after deduction of all business costs, including all employees' incomes and all other payments made in the name of contributions, taxes and other fiscal obligations. The Shareholder performing the competences of the Shareholders' Meeting disposes and decides upon allocation of profit.

19. Occupational Health and Safety and Environmental Protection

19.1 Shareholder of the Company, bodies and employees of the Company are required to organize activities in a way that ensures safety at work and to undertake and implement necessary safety measures and environmental protection in accordance with the laws regulating this area.

19.2 Company and parts of the Company are obliged to carry out their activities, preserve value and ensure the necessary conditions for the protection and promotion of environmental causes and to prevent and eliminate the consequences of which threaten the natural and the work created value of environment.

20. Seal and stamp



- 20.1 Društvo ima pečat koji je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom po obodu: društvo za obezbjeđenje imovine i lica. Po sredini pečata piše ime društva "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić. Pečat je pisan latinicom.
- 20.2 Društvo ima svoj štambilj, koji je pravougaonog oblika sa tekstom po gornjoj ivici: "Securitas Montenegro" d.o.o. U sredini je oznaka "Broj", a pri dnu je oznaka "Nikšić, dana". Štambilj je pisan latinicom.
- 21. Memorandum Društva**
- 21.1 U pravnom prometu, službenim odnosima i u prepisci sa pravnim i fizičkim licima Društvo koristi memorandum, koji sadrži elemente u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.
- 21.2 Sadržaj i oblik memoranduma utvrđuje Izvršni Direktor Društva.
- 22. Knjiga isprava**
- 22.1 Društvo vodi knjigu primljenih isprava, u koji se uvode sve isprave koje su adresirane na Društvo.
- 22.2 Društvo vodi knjigu izdatih isprava u koji se uvode sve isprave koje su izdate od strane Društva.
- 22.3 Postupak zavođenja poslatih i izdatih isprava preciznije se reguliše odlukom Izvršnog direktora.
- 22.4 Društvo može imati i druge djelovodne knjige, u skladu sa zakonom i odlukom Izvršnog direktora.
- 20.1 The Company has a seal that is of a round shape, with a diameter of 3 cm, with text on the edge: društvo za obezbjeđenje imovine i lica. In the middle of the seal reads name of the Company "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić. The seal is written in Latin script.
- 20.2 The company has its stamp that is rectangular shape with text on the top edge: "Securitas Montenegro" d.o.o. In the middle of the stamp is label "Number", and in the bottom of the stamp is label "Nikšić, date". The stamp is written in Latin script.
- 21. Letterhead of the Company**
- 21.1 In legal transactions, official relations and in correspondence with legal entities and natural persons, the Company shall use a letterhead, containing elements in accordance with the law and the provisions of this Statute.
- 21.2 The content and form of letterhead is established by the Executive Director of the Company.
- 22. Book of Received Documents**
- 22.1 Company has a book of received documents in which all documents addressed to the Company are recorded.
- 22.2 Company has a book of issued documents in which all documents issued by the Company are recorded.
- 22.3 Procedure of recording issued and received documents shall be more precisely regulated by a decision of the Executive Director.
- 22.4 Company may have other books of records, in accordance to law and decisions of the Executive Director.

23. **Prijmena zakona**

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom direktno će se primenjivati odredbe Zakona.

24. **Izmene i dopune**

Sve izmene i dopune ovog Statuta vršiče se posredstvom odluka Skupštine Društva u skladu sa ovim Statutom.

25. **Stupanje na snagu**

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a počinje da proizvodi pravno dejstvo od dana registrovanja Društva kod CRPS-a.

23. **Application of the law**

The Act shall apply directly on issues that are not defined in this Statute.

24. **Changes and Amendments**

All changes and amendments to this Statute shall be effected by the resolution delivered by the Shareholders' Meeting in accordance with this Statute.

25. **Coming into force**

This Statute shall come into force on the day of its adoption, and begins to produce legal effects as of the date of registration of the Company with CRPS.

SECURITAS AB

Relja Zdravković

po punomoćju / under Power of Attorney

ZDRAVKOVIĆ & PARTNERI
ADVOKATSKO ORTAČKO DRUŠTVO
Relja Zdravković
Advokat
Beograd, Francuska 27

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore („Sl. List RCG“ br. 06/02, br. 17/07, br. 80/08, br. 40/10, br. 36/11 i br. 40/11), te odredbi Statuta društva D.O.O. „SECURITAS MONTENEGRO“ Nikšić br.297/13 od 18.03.2013.godine, Reg.br.5-0186713/018, PIB:02387620 Skupština Društva „SECURITAS AB“, A.D., Lindhagensplan 70 .PO BOX 12307, SE-102 28, Stokholm Švedska, dana: 04.04.2016.g. donosi sledeću:

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA

“Securitas Montenegro” d.o.o. Nikšić

Član 1.

Statut društva za obezbjeđenje imovine i lica “Securitas Montenegro” d.o.o. Nikšić br. 297/13 od 18.03.2013. godine, se mijenja i dopunjuje, tako što se posle čl.2.4 dodaje: čl. 2.5 koji glasi: “U okviru Društva će poslovati poslovna jedinica “Securitas Montenegro” Podgorica sa adresom u ul. Moskovska br. 2b, Podgorica, a ovlašćeni zastupnik poslovne jedinice je Darko Perović, sa adresom u ul. Žarka Zrenjanina br.3 u

Čl.2.6 Poslovna jedinica je dio privrednog društva “Securitas Montenegro” d.o.o. Nikšić i nema svojstvo pravnog lica i nema svoj pečat i štambilj.

Čl.2.7 Poslovna jedinica će obavljati djelatnost 8020 - Usluge sistema obezbjeđenja.

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Nikšić, April 04, 2016

Pursuant to the provisions of the Law on Business Organizations of Montenegro ("Official Gazette of Montenegro" No. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) and the provisions of the Statute of the company D.O.O. "SECURITAS MONTENEGRO" NIKŠIĆ No. 297/13 of March 18, 2013, registration no. 5-0186713/018, TIN: 02387620, General Meeting of "Securitas AB", AD, Lindhagensplan 70, PO Box 12307, SE-102 28, Stockholm, Sweden, on April 04, 2016, issues the following:

DECISION

ON AMENDMENTS TO THE STATUTE

OF THE COMPANY FOR PROTECTION OF PROPERTY AND INDIVIDUALS

“Securitas Montenegro” d.o.o. Nikšić

Article 1

The Statute of the company for protection of property and individuals "Securitas Montenegro" doo Nikšić No. 297/13 of March 18, 2013, is amended and after Art. 2.4, it is added Art. 2.5 which reads: "The business unit "Securitas Montenegro" Podgorica, with address Moskovska 2b, Podgorica, and the authorized representative of the business unit Darko Perovic, with address Žarka Zrenjanin No.3 in Nikšić, and unique citizen number: [REDACTED]

Art. 2.6 A Business unit is a part of the company "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić and has no status of a legal entity, and therefore it does not have its own stamp and seal.

Art.2.7 A Business unit shall perform 8020-Security systems service activities



Član 2.


Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja, a počinju da proizvode pravno dejstvo od dana prijave u CRPS-u u Podgorici.

Dostavljeno:

-a/a

-CRPS

OSNIVAČI
„SECURITAS AB“, A.D.



Pawel Rafalski

Article 2


The amendments to the Statute shall enter into force upon its adoption and they shall have legal effect from the date of its registration in the Central Registry of Business Entities in Podgorica.

Cc:

-a / a

- The Central Registry of Business Entities

FOUNDERS
„SECURITAS AB“, A.D.



Pawel Rafalski

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.


Nikšić, April 04, 2016



za engleski jezik, postavljen rješenjem ministra
pravda Crno Gore broj: 03 - 138 / 10 od 19. marta 2010.
godino, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troskovi prevoda iznose 15,00 €.

U Nišiću, dana 4.04.2018.



Pučković
Potpis

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore („Sl. List RCG“ br. 06/02, br. 17/07, br. 80/08, br. 40/10, br. 36/11 i br. 40/11), te odredbi Statuta društva D.O.O. „SECURITAS MONTENEGRO“ Nikšić br.297/13 od 18.03.2013.godine ,Reg.br.5-0186713/018, PIB:02387620, osnivači „SECURITAS AB“, A.D., Lindhagensplan 70 .PO BOX 12307, SE-102 28, Stockholm Švedska, dana: 04.04.2016.godine donose sledeću:

ODLUKU

**O BRISANJU POSLOVNE JEDINICE I
RAZRJEŠENJU OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA
POSLOVNE JEDINICE**

Član 1.

Izvršiče se brisanje dijela društva- poslovne jedinice „Securitas Montenegro“ Budva,djelatnost -8020 usluge sistema obezbjeđenja, sa adresom u ul.Jadranski put bb,PC“BSP“ Lokal br.12, Budva, Crna Gor [redacted] ovlašćeni zastupnik Darko Perović, jmbg: [redacted]

Član 2.

Zbog prestanka sa obavljanjem poslovne aktivnosti u poslovnoj jedinici „Securitas Montenegro“ Budva, Jadranski put bb, PC“BSP“, Budva, Crna Gora, osnivači su donijeli odluku o brisanju predmetne poslovne jedinice iz Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.

Član 3.

Razrješava se ovlašćeno lice poslovne jedinice iz čl.1, Darko Perović, [redacted] adresom [redacted]

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Nišić, April 04, 2016

Pursuant to the provisions of the Law on Business Organizations of Montenegro ("Official Gazette of Montenegro" No. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) and the provisions of the Statute of the company D.O.O. "SECURITAS MONTENEGRO" Nikšić No. 297/13 of March 18, 2013, registration no. 5-0186713/018, TIN: 02387620, the founders "Securitas AB", AD, Lindhagensplan 70, PO Box 12307, SE-102 28, Stockholm, Sweden, on April 04, 2016, issues the following:

DECISION

**ON REMOVING THE BUSINESS UNIT AND
DISMISAL OF THE AUTHORIZED
REPRESENTATIVE OF THE BUSINESS UNIT**

Article 1

A part of the company i.e. a business unit "Securitas Montenegro" Budva, 8020 Security systems service activities, with the address Jadranski put bb, PC "BSP" Local No. 12, Budva, Montenegro, whose authorized representative is Darko Perovic, with unique citizen number [redacted]


Article 2

Due to the cessation of conducting the business activities in the business unit "Securitas Montenegro" Budva, Jadranski put, PC "BSP", Budva, Montenegro, the founders have issued a decision on removing the respective business unit from the Central Register of Business Entities in Podgorica.

Article 3

The authorized person of the business unit referred to in Article 1, Darko Perovic with [redacted]

dismissed.



Član 4.

Navedena promjena prijavit će se CRPS-u Podgorica, u roku od 7(sedam) dana od dana donošenja odluke.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Nikšić, 04.04.2016.

Dostavljeno:

-a/a

-CRPS-u

OSNIVAČI



Pawel Rafalski

Article 4

This change will be registered in the Central Registry of Business Entities in Podgorica, within 7 (seven) days from the date of the adoption of the decision.

Article 5

The decision shall enter into force upon its adoption.


Niksic, on April 04, 2016

Cc:

-a / a

- The Central Registry of Business Entities

FOUNDERS



Pawel Rafalski

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Niksic, April 04, 2016



STALNI SUDSKI TUMAČ

Snežana Bulajić

za engleski jezik, postavljen rješenjem ministra
pravde Crno Gore broj: 03 - 133 / 10 od 19. marta 2010.
godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose 15,00 €.

U 15.07.2016, dana 4.04.2016.



Snežana Bulajić
Potpis

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore („Sl. List RCG“ br. 06/02, br. 17/07, br. 80/08, br. 40/10, br. 36/11 i br. 40/11), te odredbi Statuta društva D.O.O. „SECURITAS MONTENEGRO“ Nikšić br.297/13 od 18.03.2013.godine, Reg.br.5-0186713/018, PIB:02387620 osnivači „SECURITAS AB“, A.D., Lindhagensplan 70 .PO BOX 12307, SE-102 28, Stokholm Švedska, dana: 04.04.2016.g. donose sledeću:

ODLUKU

O OSNIVANJU POSLOVNE JEDINICE I IMENOVANJU OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA POSLOVNE JEDINICE

Član 1.

Osniva se dio društva - poslovna jedinica privrednog društva “Securitas Montenegro” d.o.o Nikšić. Poslovna jedinica ima naziv “Securitas Montenegro” Podgorica, sa sjedištem u ul.Moskovska br.2b, Podgorica.

Član 2.

Ovlašćeni zastupnik poslovne jedinice je izvršni direktor “Securitas Montenegro” d.o.o. Nikšić, Darko Perović, JMBG

Član 3.

Poslovna jedinica je dio privrednog društva “Securitas Montenegro” d.o.o.Nikšić i nema svojstvo pravnog lica, i nema svoj pečat i štambilj.

Član 4.

Poslovna jedinica počinje sa radom 04.04.2016.godine.

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Nikšic, April 04, 2016

Pursuant to the provisions of the Law on Business Organizations of Montenegro ("Official Gazette of Montenegro" No. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) and the provisions of the Statute of the company D.O.O. "SECURITAS MONTENEGRO" Nikšic No. 297/13 of March 18, 2013, registration no. 5-0186713/018, TIN: 02387620, the founders "Securitas AB", AD, Lindhagensplan 70, PO Box 12307, SE-102 28, Stockholm, Sweden, on April 04, 2016, issues the following:

DECISION

ON ESTABLISHING A BUSINESS UNIT AND APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE BUSINESS UNIT

Article 1

A part of the company i.e. a business unit of the company "Securitas Montenegro" doo Nikšic is being established. The name of the business unit shall be "Securitas Montenegro" Podgorica, with its registered office in Moskovska 2b, Podgorica.

Article 2


The authorized representative of the business unit is the Executive director of "Securitas Montenegro" doo Nikšic, Darko Perović, with unique citizen number

Article 3

The business unit is a part of the company "Securitas Montenegro" doo Nikšić and it has no status of a legal entity, and therefore it does not have its own stamp and seal.

Article 4

The business unit shall start its operations on April 04, 2016.



Član 5.

Poslovna jedinica će obavljati djelatnosti – 8020 Usluge sistema obezbjeđenja.

Član 6.

Navedena promjena prijavit će se CRPS-u Podgorica, u roku od 7(sedam) dana od dana donošenja odluke.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nikšić, dana 04.04.2016.


Dostavljeno:

-a/a

-CRPS

OSNIVAČI

„SECURITAS AB“, A.D.



Pawel Rafalski

Article 5

The business unit shall perform 8020 Security systems service activities.

Article 6

This change will be registered in the Central Registry of Business Entities in Podgorica, within 7 (seven) days from the date of the adoption of the decision.

Article 7

The decision shall enter into force upon its adoption.

Niksic, on April 04, 2016


Cc:

-a / a

- The Central Registry of Business Entities

FOUNDERS


„SECURITAS AB“, A.D.



Pawel Rafalski

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Niksic, April 04, 2016



STALNI SUDSKI TUMAČ

Snežana Bulajić

za engleski jezik, postavljen rješenjem ministra
pravde Crne Gore broj: 03 - 133 / 10 od 19. marta 2010.
godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose 1500 €.

U Podgorici, dana 4.04.2018.



Snežana Bulajić
Poipis

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Sweden

This public document

2. has been signed by Anne-Marie Bonde

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of

Notary Public in Stockholm

Certified

5. at Stockholm

6. the 22.03.2016

7. by Björn Sandin

Notary Public

8. No 519

9 Seal/stamp:

10. Signature:



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Björn Sandin".



SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Mi, SECURITAS AB, akcionarsko društvo organizovano u skladu sa propisima Švedske, registarski broj 556302-7241, sa registrovanim sjedištem na adresi Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, Kraljevina Švedska, ("Vlastodavac") ovlašćujemo:

Pawel Rafalski, iz ul. Jesionona 26, 05-506 Magdalena Varšava, Poljska broj pasoša ED 5705460 izdatog od strane Wojewoda Mazowiecki

(u daljem tekstu "Zastupnik")

da u naše ime i za naš račun kao osnivača Društva za obezbjeđenje imovine i lica "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić, osnovanim u skladu sa zakonom Crne Gore, sa sjedištem u ulici Alekse Backovića 105, Nikšić, upisanim u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 50186713 ("Društvo")

- ✓ 1. Potpiše i ovjeri Odluku o brisanju poslovne jedinice „Securitas Montenegro“ Budva, Djelatnost - 8020 usluge sistema obezbjeđenja, sa adresom u ul. Jadranski put bb, PC "BSP" Lokal br.12, Budva, Crna Gora, i razrješenju ovlašćenog zastupnika poslovne jedinice Darka Perovića,

poslovne jedinice privrednog društva "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić, sa nazivom "Securitas Montenegro" Podgorica, sa adresom u ul. Moskovska br.2 u Podgorici, čija je šifra djelatnosti 8020 usluge sistema obezbjeđenja, i imenovanju ovlašćenog zastupnika poslovne jedinice, Darka

3. „Securitas Montenegro“ d.o.o. Nikšić.

4. Preduzme sve pravne i faktičke radnje i da potpiše sva dokumenta u vezi sa radnjama iz tačaka 1. 2. i 3. ovog punomoćja.

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

We, SECURITAS AB, a joint stock company established in accordance with the regulations of Sweden, with registration number 556302-7241, and a registered office at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, the Kingdom of Sweden, (hereinafter the "Principal"), hereby authorize

Pawel Rafalski, from Jesionona 26, 05-506 Magdalena Warsaw, Poland, passport number ED 5705460, issued by Wojewoda Mazowiecki

(hereinafter "Attorney-in-fact")

in our name and on our behalf as a founder of the Company for protection of property and individuals "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić, which was founded in accordance with the law of Montenegro, with its seat at Alekse Backovića 105, Nikšić registered in the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica under registration number 50186713 (hereinafter the "Company")

1. To sign and certify the Decision on removing a business unit "Securitas Montenegro" Budva, 8020 Security systems service activities, with the address Jadranski put bb, PC "BSP" Local No. 12, Budva, Montenegro, and dismissal of the authorized representative of the business unit Darko Perović, with unique citizen number


2. To sign and certify the Decision on establishing a new business unit of the company "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić, nsmed "Securitas Montenegro" Podgorica, with the address Moskovska 2, Podgorica, whose activity code is 8020 Security systems service activities, and the appointment of Darko Perović, with unique

3. To sign and certify the Amendments to the Statute of "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić.

4. To take all legal and factual actions and sign all documents relating to the actions referred to in items 1, 2 & 3 of this Power of attorney.

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Nikšić, March 17, 2016



My signature

[Handwritten signature]


Ovim specijalnim punomoćjem se potvrđuje ovlaštenje Zastupnika da u ime Vlastodavca potpiše Odluku o brisanju poslovne jedinice i Odluku o upisu poslovne jedinice i potvrđuje se pravna snaga i punovažnost navedenih dokumenata potpisanih od strane Zastupnika.

Potpisom ovog punomoćja potpisnici potvrđuju da je Vlastodavac pravno lice osnovano i koje validno posluje u skladu sa zakonima Švedske i da su potpisnici ovlašćena lica za zastupanje ovog pravnog lica i da mogu davati izjave i preduzimati druge pravne radnje u ime i za račun ovog pravnog lica.

Ovo punomoćje važi za sve instance.

U Stockholmu, Kraljevina Švedska,

dana 21/3 2016.godine.



Alf Göransson


CEO SECURITAS AB

This special power of attorney authorizes the Attorney-in-fact to sign the Decision on removing the business unit and the Decision on registration of the business unit on behalf of the Principal and it confirms the legal force and validity of the said documents signed by the Attorney-in-fact.

By signing this power of attorney, the signatories confirm that the Principal is a legal entity established and operating in accordance with the laws of Sweden and that the signatories are persons authorized to represent this legal entity and make statements and take other legal actions in the name and on behalf of this legal entity.

This power of attorney is valid for all instances.

In Stockholm, the Kingdom of Sweden,
on 21/3 2016.



Alf Göransson


CEO SECURITAS AB


The undersigned, Anne-Marie Bonde, Notary Public of the City of Stockholm, Sweden, hereby certify that ALF GÖRANSSON, CEO, is fully authorized to sign for SECURITAS AB,

and that he has issued and signed the foregoing document.

Stockholm 22.03.2016

Ex officio:






I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Nikšić, March 17, 2016

My signature



Swedish Companies Registration Office



Registration number: 556302-7241
 Date of registration: 1987-08-19
 Company name: Securitas AB
 Address:
 Box 12307
 102 28 STOCKHOLM
 Registered office: Stockholm



The company is registered as a public limited liability company

THE COMPANY WAS FORMED
 1987-06-29

SHARE CAPITAL

Share capital...: SEK 365,058,897	Min...: SEK 200,000,000
	Max...: SEK 800,000,000
Number of shares: 365,058,897	Min...: 200,000,000
	Max...: 800,000,000

BOARD MEMBER, MANAGING DIRECTOR

571209-3995 Göransson, Alf Göran, Nybergsgatan 7, 114 45 STOCKHOLM

BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD

470515-6638 Schörling, Melker Yngve Georg, Strandvägen 49,
115 23 STOCKHOLM

BOARD MEMBERS

580109-6982 Bergman Israelsson, Susanne E, Sigfrid Edströms gata 36,
724 66 VÄSTERÅS
Employee representative

570429-6259 Cappelen, Ulf Fredrik, Strandvägen 59 5tr, 115 23 STOCKHOLM

650505-1075 Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A, Rydboholms Gård,
184 94 ÅKERSBERGA

550505-6621 Ehrling, Marie Elisabeth, Birger Jarlsgatan 69,
113 56 STOCKHOLM

620412-0148 Falkengren, Annika Katarina, c/o SEB, 106 40 STOCKHOLM


CONTD.

Bolagsverket
Swedish Companies Registration Office
SE-851 81 Sundsvall
Sweden

Registration number: 202100-5489
Phone: +46 771 670 670

E-mail:
bolagsverket@bolagsverket.se

Web site:
www.bolagsverket.se



Registration number: 556302-7241
Date of registration: 1987-08-19
Company name: Securitas AB

621114-0303 Hjälms, Åse Elisabet, Tranebergsvägen 50, 167 44 BROMMA
Employee representative
460817-3557 Palmstierna, Carl Fredrik Otto, Strandvägen 59,
115 23 STOCKHOLM
591210-5037 Prang, Jan Martti, Allhelgonagatan 14, 415 13 GÖTEBORG
Employee representative
781207-0329 Schörling Högberg, Kerstin Sofia M, c/o Melker Schörling AB,
Birger Jarlsgatan 13, 4 tr, 111 45 STOCKHOLM

DEPUTY BOARD MEMBERS

611220-0115 Fanberg, Rolf Thomas, Klippgatan 1 Bv, 856 32 SUNDSVALL
Employee representative
790411-4027 Nilsson, Mirja, Hjortronstigen 8 F, 271 38 YSTAD
Employee representative

SPECIALLY AUTHORIZED SIGNATORIES

650216 Adam, Bart, Oude Booischotsebaan 69, 2820 BOHEIDEN, BELGIEN
661003-0154 Lindström, Jan Axel, Åsgatan 72, 741 45 KNIVSTA

AUDITORS

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM
Represented by: 730301-8977

PRINCIPALLY RESPONSIBLE AUDITOR

730301-8977 Adolfsson, Leif Patrik, Carl-gustaf Lindstedts gata 6,
112 69 STOCKHOLM

SIGNATORY POWER

In addition to the board of directors,
any two jointly of
Adam, Bart
Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A
Göransson, Alf Göran
Lindström, Jan Axel
Schörling, Melker Yngve Georg
are entitled to sign on behalf of the company.

Furthermore, the Managing Director, in his normal business activities,
is also entitled to sign on behalf of the company.

ARTICLES OF ASSOCIATION

Date of the latest change: 2009-05-07

CONTD.

Bolagsverket
Swedish Companies Registration Office
SE-851 81 Sundsvall
Sweden

Registration number: 202100-5489
Phone: +46 771 670 670

E-mail:
bolagsverket@bolagsverket.se

Web site:
www.bolagsverket.se


CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration number: 556302-7241
Date of registration: 1987-08-19
Company name: Securitas AB

FINANCIAL YEAR

Registered financial year: 0101 - 1231
Latest annual report submitted covers financial
period 20140101-20141231

DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS COMPANY NAMES

1995-06-02 Securitas AB
1988-03-04 Securitas Aktiebolag
1987-08-19 Securitas Holding Aktiebolag

SUNDSVALL 2016-03-18

Ex officio


Carolina Cardell

Bolagsverket
Swedish Companies Registration Office
SE-851 81 Sundsvall
Sweden

Registration number: 202100-5489
Phone: +46 771 670 670

E-mail:
bolagsverket@bolagsverket.se

Web site:
www.bolagsverket.se

Bolagsverket

Švedska kancelarija za registraciju preduzeća

POTVRDA O REGISTRACIJI

Registarski broj: 556302-7241
Datum registracije: 19.08.1987.
Naziv preduzeća: Securitas AB
Adresa: Poštansko sanduče 12307
102 28 STOKHOLM
Mjesto registracije: Stokholm

Preduzeće je registrovano kao javno društvo sa ograničenom odgovornošću

PREDUZEĆE JE OSNOVANO
29.06.1987

DIONIČKI KAPITAL

Dionički kapital...: SEK 365.058.897	Min...: SEK 200.000.000
	Max...: SEK 800.000.000
Broj dionica: 365.058.897	Min...: 200.000.000
	Max...: 800.000.000

ČLAN ODBORA, GENERALNI DIREKTOR
571209-3995 Göransson, Alf Göran, Nybergsgatan 7, 114 45 STOKHOLM


ČLAN ODBORA, PREDSEDNIK ODBORA
470515-6638 Schörling, Melker Yngve Geörg, Strandvägen 49,
115 23 STOKHOLM

ČLANOVI ODBORA

580109-6982 Bergman Israelsson, Susanne E, Sigfrid Edströms gata 36,
724 66 VÄSTERÅS
Predstavnik zaposlenih
570429-6259 Cappelen, Ulf Fredrik, Strandvägen 59 5tr, 115 23 STOKHOLM
650505-1075 Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A, Rydboholms Gård,
184 94 ÅKERSBERGA
550505-6621 Ehrling, Marie Elisabeth, Birger Jarlsgatan 69,
113 56 STOKHOLM
620412-0148 Falkengren, Annika Katarina, c/o SEB, 106 40 STOKHOLM

Ja, Snežana Bulajić, stalni sudski tumač za engleski jezik,
ovim potvrđujem da sam tačno i potpuno prevela ovaj dokument
sa engleskog na crnogorski jezik.

Nikšić, 07.04.2016



Bolagsverket

Švedska kancelarija za registraciju preduzeća

POTVRDA O REGISTRACIJI

Registarski broj: 556302-7241

Datum registracije: 19.08.1987.

Naziv preduzeća: Securitas AB

621114-0303 Hjålm, Åse Elisabet, Tranebergsvägen 50, 167 44 BROMMA
Predstavnik zaposlenih

460817-3557 Palmstierna, Carl Fredrik Otto, Strandvägen 59,
115 23 STOKHOLM

591210-5037 Prang, Jan Martti, Allhelgonagatan 14, 415 13 GETEBORG
Predstavnik zaposlenih

781207-0329 Schörling Högberg, Kerstin Sofia M, c/o Melker Schörling AB,
Birger Jarlsgatan 13, 4 tr, 111 45 STOKHOLM

ZAMJENICI ČLANOVA ODBORA

611220-0115 Fanberg, Rolf Thomas, Klippgatan 1 Bv, 856 32 SUNDSVALL
Predstavnik zaposlenih

790411-4027 Nilsson, Mirja, Hjortronstigen 8 F, 271 38 YSTAD
Predstavnik zaposlenih

POSEBNO OVLAŠĆENI POTPISNICI

650216 Adam, Bart, Oude Booschootsebaan 69, 2820 BOHEIDEN, BELGIJA

661003-0154 Lindström, Jan Axel, Åsgatan 72, 741 45 KNIVSTA

REVIZORI

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOKHOLM
Kojeg zastupa: 730301-8977

PRVENSTVENO ODGOVORAN REVIZOR

730301-8977 Adolfsson, Leif Patrik, Carl-gustaf Lindstedts gata 6,
112 69 STOKHOLM

OVLAŠĆENI POTPISNIK

Osim Borda direktora,

bilo koja dva su zajednički

Adam, Bart

Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A

Göransson, Alf Göran


Lindström, Jan Axel

Schörling, Melker Yngve Georg

ovlašćena da potpišu u ime preduzeća.

Ja, Snežana Bulajić, stalni sudski tumač za engleski jezik,
ovim potvrđujem da sam tačno i potpuno prevela ovaj dokument
sa engleskog na crnogorski jezik.

Nikšić, 07.04.2016



Bolagsverket

Švedska kancelarija za registraciju preduzeća

POTVRDA O REGISTRACIJI

Registarski broj: 556302-7241

Datum registracije: 19.08.1987.

Naziv preduzeća: Securitas AB

Osim toga, Generalni Direktor, tokom svojih uobičajenih poslovnih aktivnosti, ima pravo da potpiše u ime preduzeća.

STATUT PREDUZEĆA

Datum poslednje izmjene: 07.05.2009

FINANSIJSKA GODINA

Registrovana finansijska godina: 0101 – 1231

Poslednji godišnji izvještaj pokriva finansijski period 20140101-20141231

DATUM REGISTRACIJE SADAŠNJEG I PRETHODNIH NAZIVA PREDUZEĆA

02.06.1995. – Securitas AB

04.03.1988. – Securitas Aktiebolag

19.08.1987. – Securitas Holding Aktiebolag


SUNDSVALL, 18.03.2016

Po službenoj dužnosti

Carolina Cardell
(pečat i potpis)

Ja, Snežana Bulajić, stalni sudski tumač za engleski jezik, ovim potvrđujem da sam tačno i potpuno prevela ovaj dokument sa engleskog na crnogorski jezik.

Nikšić, 07.04.2016



STALNI SUDSKI TUMAČ

Snežana Bulajić

za engleski jezik, postavljen rješenjem ministra
pravde Crne Gore broj: 03 - 133 / 10 od 19. marta 2010.
Uzime, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose 30,00 €.

U Niški, dana 7.04.2016.



Snežana Bulajić
Potpis



Punomoćje

Page 1 of 1

Ja, Perović Darko, [redacted] a adresom prebivališta u ul.Žarka Zrenjanina br.3 u Nikšiću, ovlašćujem dipl.pravnika Mariju Milianić.

[redacted] ože u ime i za račun d.o.o. "[redacted]

Montenegro" Nikšić, PIB: 02387620, sa poslovnom adresom u ul.Alekse Backovića br. 105 u Nikšiću, predstavljati pravno lice i preduzimati sve potrebne radnje kod CRPS-a Podgorica vezano za brisanje poslovne jedinice "Securitas Montenegro" Budva i upis nove poslovne jedinice "Securitas Montenegro" Podgorica.

U Nikšiću, dana 11.04.2016.godine

Davalac punomoćja
d.o.o. "Securitas Montenegro" Nikšić

Izvršni direktor, Darko Perović



Securitas Montenegro
Ul. Alekse Backovića 105
814000 Nikšić
Montenegro

Phone + 382040241001
Fax + 382040200545
info@securitas.me
www.securitas.me

Žiro računi:
KBB: 525-785-17
NLB: 530-15134-17
Atlas: 505-82140-31
Prva banka: 535-4848-85
First Financial Bank: 560-302-85

PDV 40/31-01741-1

"SECURITAS MONTENEGRO"

d.o.o.
Broj 1015/16

Nikšić, dana 26.05.2016. god.



Punomoćje

Page 1 of 1

Ja, Perović Darko, [redacted], sa adresom [redacted],
[redacted] Radojku Kadović [redacted]
iz Nikšića, da može u ime "Securitas Montenegro" d.o.o. [redacted], ID: 62567020,
Registarski broj 5-0186713/018, sa poslovnom adresom u ul. Alekse Backovića
br. 105 u Nikšiću, preuzeti rješenje iz Centralnog registra privrednih subjekata
Crne Gore, a sve vezano za upis poslovne jedinice u Podgorici.

Nikšić, dana 26.05.2016. godine

Davalac punomoćja
d.o.o. "Securitas Montenegro" Nikšić

Izvršni direktor, Darko Perović



Securitas Montenegro
Ul. Alekse Backovića 105
814000 Nikšić
Montenegro

Phone + 382040241001
Fax + 382040200545
info@securitas.me
www.securitas.me

Žiro računi:
KBB: 525-785-17
NLB: 530-15134-17
Atlas: 505-82140-31
Prva banka: 535-4848-85
First Financial Bank: 560-302-85

PDV 40/31-01741-1

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore („Sl. List RCG“ br. 06/02, br. 17/07, br. 80/08, br. 40/10, br. 36/11 i br. 40/11), te odredbi Statuta društva D.O.O. „SECURITAS MONTENEGRO“ Nikšić br.297/13 od 18.03.2013.godine, Reg.br.5-0186713/018, PIB:02387620 Skupština Društva „SECURITAS AB“, A.D., Lindhagensplan 70 .PO BOX 12307, SE-102 28, Stokholm Švedska, dana: 04.04.2016.g. donosi sledeću:

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA

“Securitas Montenegro” d.o.o. Nikšić

Član 1.

Statut društva za obezbjeđenje imovine i lica “Securitas Montenegro” d.o.o. Nikšić br. 297/13 od 18.03.2013. godine, se mijenja i dopunjuje, tako što se posle čl.2.4 dodaje: *čl. 2.5 koji glasi: “U okviru Društva će poslovati poslovna jedinica “Securitas Montenegro” Podgorica sa adresom u ul. Moskovska br. 2b, Podgorica, a ovlašćeni zastupnik poslovne jedinice je Darko Perović, sa adresom u t*

Čl.2.6 Poslovna jedinica je dio privrednog društva “Securitas Montenegro” d.o.o. Nikšić i nema svojstvo pravnog lica i nema svoj pečat i štambilj.

Čl.2.7 Poslovna jedinica će obavljati djelatnost 8020 - Usluge sistema obezbjeđenja.

Pursuant to the provisions of the Law on Business Organizations of Montenegro ("Official Gazette of Montenegro" No. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) and the provisions of the Statute of the company D.O.O. "SECURITAS MONTENEGRO" Nikšić No. 297/13 of March 18, 2013, registration no. 5-0186713/018, TIN: 02387620, General Meeting of "Securitas AB", AD, Lindhagensplan 70, PO Box 12307, SE-102 28, Stockholm, Sweden, on April 04, 2016, issues the following:

DECISION

ON AMENDMENTS TO THE STATUTE

OF THE COMPANY FOR PROTECTION OF PROPERTY AND INDIVIDUALS

“Securitas Montenegro” d.o.o. Nikšić

Article 1


The Statute of the company for protection of property and individuals "Securitas Montenegro" doo Nikšić No. 297/13 of March 18, 2013, is amended and after Art. 2.4, it is added Art. 2.5 which reads: *"The business unit "Securitas Montenegro" Podgorica, with address Moskovska 2b, Podgorica, and the authorized representative of the business unit Darko Perovic, with*

Art. 2.6 A Business unit is a part of the company "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić and has no status of a legal entity, and therefore it does not have its own stamp and seal.

Art.2.7 A Business unit shall perform 8020-Security systems service activities

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Nikšić, April 04, 2016



Član 2.


Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja, a počinju da proizvode pravno dejstvo od dana prijave u CRPS-u u Podgorici.

Dostavljeno:

-a/a

-CRPS

OSNIVAČI
„SECURITAS AB“, A.D.



Pawel Rafalski

Article 2


The amendments to the Statute shall enter into force upon its adoption and they shall have legal effect from the date of its registration in the Central Registry of Business Entities in Podgorica.

Cc:

-a / a

- The Central Registry of Business Entities

FOUNDERS
„SECURITAS AB“, A.D.



Pawel Rafalski

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Nikić, April 04, 2016



STALNI SUDSKI TUMAČ

Snežana Bulajić

za engleski jezik, postavljen rješenjem ministra
pravde Omo Gore broj: 03 - 136 / 10 od 19. marta 2010.
godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose 1500 €.

U Nišu, dana 4.04.2016.



Snežana Bulajić
Potpis

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore („Sl. List RCG“ br. 06/02, br. 17/07, br. 80/08, br. 40/10, br. 36/11 i br. 40/11), te odredbi Statuta društva D.O.O. „SECURITAS MONTENEGRO“ Nikšić br.297/13 od 18.03.2013.godine, Reg.br.5-0186713/018, PIB:02387620 Skupština Društva „SECURITAS AB“, A.D., Lindhagensplan 70 .PO BOX 12307, SE-102 28, Stokholm Švedska, dana: 04.04.2016.g. donosi sledeću:

ODLUKU

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA**

**DRUŠTVA ZA OBEZBJEĐENJE
IMOVINE I LICA**

“Securitas Montenegro” d.o.o. Nikšić

Član 1.

Statut društva za obezbjeđenje imovine i lica “Securitas Montenegro” d.o.o. Nikšić br. 297/13 od 18.03.2013. godine, se mijenja I dopunjuje, tako što se posle čl.2.4 dodaje: čl. 2.5 koji glasi: “U okviru Društva će poslovati poslovna jedinica “Securitas Montenegro” Podgorica sa adresom u ul. Moskovska br. 2b, Podgorica, a ovlašćeni zastupnik poslovne jedinice je Darko Perović, sa

Čl.2.6 Poslovna jedinica je dio privrednog društva “Securitas Montenegro” d.o.o. Nikšić i nema svojstvo pravnog lica i nema svoj pečat i štambilj.

Čl.2.7 Poslovna jedinica će obavljati djelatnost 8020 - Usluge sistema obezbjeđenja.

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Niksic, April 04, 2016

Pursuant to the provisions of the Law on Business Organizations of Montenegro ("Official Gazette of Montenegro" No. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) and the provisions of the Statute of the company D.O.O. "SECURITAS MONTENEGRO" Niksic No. 297/13 of March 18, 2013, registration no. 5-0186713/018, TIN: 02387620, General Meeting of "Securitas AB", AD, Lindhagensplan 70, PO Box 12307, SE-102 28, Stockholm, Sweden, on April 04, 2016, issues the following:

DECISION

ON AMENDMENTS TO THE STATUTE

**OF THE COMPANY FOR
PROTECTION OF PROPERTY AND
INDIVIDUALS**


“Securitas Montenegro” d.o.o. Nikšić

Article 1

The Statute of the company for protection of property and individuals "Securitas Montenegro" doo Nikšić No. 297/13 of March 18, 2013, is amended and after Art. 2.4, it is added Art. 2.5 which reads: "The business unit "Securitas Montenegro" Podgorica, with address Moskovska 2b, Podgorica, and the authorized representative of the business unit Darko Perovic, with

Art. 2.6 A Business unit is a part of the company "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić and has no status of a legal entity, and therefore it does not have its own stamp and seal.

Art.2.7 A Business unit shall perform 8020-Security systems service activities



Član 2.


Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja, a počinju da proizvode pravno dejstvo od dana prijave u CRPS-u u Podgorici.

Dostavljeno:

-a/a

-CRPS

OSNIVAČI
„SECURITAS AB“, A.D.



Pawel Rafalski

Article 2


The amendments to the Statute shall enter into force upon its adoption and they shall have legal effect from the date of its registration in the Central Registry of Business Entities in Podgorica.

Cc:

-a / a

- The Central Registry of Business Entities


FOUNDERS
„SECURITAS AB“, A.D.



Pawel Rafalski

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Nikšić, April 04, 2016




STALNI SUDSKI TUMAC

Snežana Bulajić

za engleski jezik, postavljen rješenjem ministra
pravde Crne Gore broj: 03 - 188 / 10 od 19. marta 2010.
godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose 1500 €.

U Niški, dana 4.04.2016.



Snežana Bulajić
Poipis



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0186713 / 019

U Podgorici, dana 03.06.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ, broj 238303 podnijetoj dana 02.06.2016 u 11:54:14, preko

Ime i prezime: RADOJKA JERETIN

IBAN: 3401077365130

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ - registarski broj 5 - 0186713, PIB 02387620 , i to:

Adresa - Izvršnog direktora i Ovlašćenog zastupnika DARKO PEROVIĆ

Briše se: BUDVA CRNA GORA

Registruje se - upisuje se: ŽARKA ZRENJANINA 3 NIKŠIĆ CRNA GORA

Dio društva:

Briše se: POSLOVNA JEDINICA "SECURITAS MONTENEGRO" BUDVA

Registruje se - upisuje se: POSLOVNA JEDINICA "SECURITAS MONTENEGRO" PODGORICA

Adresa: MOSKOVSKA 2B PODGORICA


Pretežna djelatnost: 8020 Usluge sistema obezbedenja

Ovlašćeni zastupnik: DARKO PEROVIĆ

Obrazloženje

Podnosilac je dana 02.06.2016 u 11:54:14 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SECURITAS MONTENEGRO. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).



M.P.

Načelnik

Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0186713 / 019

U Podgorici, dana 03.06.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ, broj 238303 podnijetoj dana 02.06.2016 u 11:54:14, preko

Ime i prezime: RADOJKA JERETIN

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ - registarski broj 5 - 0186713, PIB 02387620 , i to:

Adresa - Izvršnog direktora i Ovlašćenog zastupnika DARKO PEROVIĆ

Briše se: BUDVA CRNA GORA

Registruje se - upisuje se: ŽARKA ZRENJANINA 3 NIKŠIĆ CRNA GORA

Dio društva:

Briše se: POSLOVNA JEDINICA "SECURITAS MONTENEGRO" BUDVA

Registruje se - upisuje se: POSLOVNA JEDINICA "SECURITAS MONTENEGRO" PODGORICA

Adresa: MOSKOVSKA 2B PODGORICA

Pretežna djelatnost: 8020 Usluge sistema obezbedenja

Ovlašćeni zastupnik: DARKO PEROVIĆ

JMBG/BR. PASOŠA: 1602968210010

ŽARKA ZRENJANINA 3 NIKŠIĆ CRNA GORA

Obrazloženje

Podnosilac je dana 02.06.2016 u 11:54:14 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SECURITAS MONTENEGRO. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list" br. 40/11).



Načelnik
Milo Paunović
Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

5.3.3

Registarski broj 5 - 0186713 / 018

PIB: 02387620

Datum registracije: 01.09.2003.

Datum promjene podataka: 20.03.2013.

DRUŠTVO ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE I LICA "SECURITAS MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆ

Broj važeće registracije: /018

Skraćeni naziv: SECURITAS MONTENEGRO
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 01.09.2003.
Datum donošenja Statuta: 01.09.2003. Datum promjene Statuta: 18.03.2013.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: UL.ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105 NIKŠIĆ
Adresa sjedišta: UL.ALEKSE BACKOVIĆA BR. 105 NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 8010 Djelatnost privatnog obezbeđenja
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Mješoviti
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

SECURITAS AB, Akcionarsko društvo 556302-7241

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: LINDHAGENSPLAN 70, PO BOX 12307, SE-102 28,
ŠTOKHOLM,ŠVEDSKA ŠTOKHOLM ŠVEDSKA

LICA U DRUŠTVU:

DARKO PEROVIĆ

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

DARKO PEROVIĆ

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Ograničenja ovlašćenja u prometu izvršnog direktora privrednog društva "GUARDIAN" D.O.O. mogu se saznati javnim uvidom u dokumentaciju dostavljenoj Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

DIJELOVI DRUŠTVA:

POSLOVNA JEDINICA "SECURITAS MONTENEGRO" BUDVA

8020 Usluge sistema obezbedenja

JADRANSKI PUT BB, PC"BSP" LOKAL BROJ 12 BUDVA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: DARKO PEROVIĆ

*Securitas Montenegro
Perović*

Izdato: 02.06.2016 godine u 11:57h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 238303

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je RADOJKA JERETIN dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SECURITAS MONTENEGRO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz NIKŠIĆ, registarski broj:50186713 sa sljedećim prilogima:

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Odluka o brisanju P.J.

Odluka o osnivanju P.J.

Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 2.6.2016. god.

Podgorica, dana: 2.6.2016. god.

Dokument primio/la

Gorana Abramović, Samostalna referentkinja

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

Zastupnika

Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Opština:

Telefon:

sto:

e-mail:

n:

lavanja

REGISTRACIJA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

PIB:02387620

Registarski broj:

5-0186713/018

Puni naziv:

Društvo za obezbjeđenje imovine i lica „Securitas Montenegro“ d.o.o.Nikšić

1. OSNOVNI PODACI O DIJELU DRUŠTVA

1.1. Ime dijela društva:

Poslovna jedinica „Securitas Montenegro“ Podgorica

2. ADRESA SJEDIŠTA DIJELA DRUŠTVA

2.1. Država

Crna Gora

2.2. Opština

Podgorica

2.3. Mjesto:

Podgorica

2.4. Ulica:

Moskovska

2.5. Broj:

2 b

3. PRETEŽNA DJELATNOST DIJELA DRUŠTVA

8 0 . 2 0

Usluge sistema obezbjeđenja

4. PODACI O ZASTUPNIKU

4.1. Status:

Zastupnik

4.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

4.3. Ime i prezime:

Darko Perović

4.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:


Potpis:

[Signature]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Kadovic Radojka



PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

JMB: Država:

Ime i prezime: Kadovic Radojka Opština:

Telefon: Mjesto:

e-mail: Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

PRESTANAK DJELATNOSTI [X]

Privredni subject - Dio društva

Matični broj: 02387620 Registarski broj: 5-0186713/018

Puni naziv: Društvo za obezbjeđenje imovine i lica „Securitas Montenegro“ d.o.o.Nikšić

Ime dijela društva: Poslovna jedinica „Securitas Montenegro“ Budva

1. PRESTANAK DIJELA DRUŠTVA

1.1. Datum odluke: 04.04.2016.godine

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

Radojka Kadovic



APOSTIL

(Haška konvencija 5. 10. 1961)

1. **Država:** Švedska

Ovaj javni dokument

2. **Je potpisan od strane** Anne-Marie Bonde

3. **Koja djeluje u svojstvu** Javnog bilježnika

4. **I ima pečat**

Javnog bilježnika u Stokholmu

Ovjereno

5. **U** Stokholmu

6. 22.03.2016

7. **Od strane** Björn Sandin

Javnog bilježnika

8. **Br.** 519

9. **Pečat/ štambilj:** javni bilježnik Björn Sandin

10. **Potpis:** nečitak

Ja, dolje potpisani sudski tumač za engleski jezik, postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore broj: 03-138/10 od 18. marta 2010. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.

Nikšić, 31.05.2016



SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Mi, SECURITAS AB, akcionarsko društvo organizovano u skladu sa propisima Švedske, registarski broj 556302-7241, sa registrovanim sjedištem na adresi Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, Kraljevina Švedska, ("Vlastodavac") ovlašćujemo:

Pawel Rafalski, iz ul. Jesionona 26, 05-506 Magdalenska Varšava, Poljska broj pasoša ED 5705460 izdatog od strane Wojewoda Mazowiecki

(u daljem tekstu "Zastupnik")

da u naše ime i za naš račun kao osnivača Društva za obezbjeđenje imovine i lica "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić, osnovanim u skladu sa zakonom Crne Gore, sa sjedištem u ulici Alekse Backovića 105, Nikšić, upisanim u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 50186713 ("Društvo")

1. Potpiše i ovjeri Odluku o brisanju poslovne jedinice „Securitas Montenegro“ Budva, Djelatnost - 8020 usluge sistema obezbjeđenja, sa adresom u ul. Jadranski put bb, PC "BSP" Lokal br.12, Budva, Crna Gora, i razrješenju ovlašćenog zastupnika poslovne jedinice Darka Perovića, [redacted]
2. Potpiše i ovjeri Odluku o osnivanju nove poslovne jedinice privrednog društva "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić, sa nazivom "Securitas Montenegro" Podgorica, sa adresom u ul. Moskovska br.2 u Podgorici, čija je šifra djelatnosti 8020 usluge sistema obezbjeđenja, i imenovanju ovlašćenog zastupnika poslovne jedinice, Darka Perovića, [redacted]
3. Potpiše i ovjeri Izmjene i dopune Statuta „Securitas Montenegro“ d.o.o. Nikšić.
4. Preduzme sve pravne i faktičke radnje i da potpiše sva dokumenta u vezi sa radnjama iz tačaka 1. 2. i 3. ovog punomoćja.

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

We, SECURITAS AB, a joint stock company established in accordance with the regulations of Sweden, with registration number 556302-7241, and a registered office at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, the Kingdom of Sweden, (hereinafter the "Principal"), hereby authorize

Pawel Rafalski, from Jesionona 26, 05-506 Magdalenska Warsaw, Poland, passport number ED 5705460, issued by Wojewoda Mazowiecki

(hereinafter "Attorney-in-fact")

in our name and on our behalf as a founder of the Company for protection of property and individuals "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić, which was founded in accordance with the law of Montenegro, with its seat at Alekse Backovića 105, Nikšić registered in the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica under registration number 50186713 (hereinafter the "Company")

1. To sign and certify the Decision on removing a business unit "Securitas Montenegro" Budva, 8020 Security systems service activities, with the address Jadranski put bb, PC "BSP" Local No. 12, Budva, Montenegro, and dismissal of the authorized representative of the business unit Darko Perović, with unique citizen number [redacted]
2. To sign and certify the Decision on establishing a new business unit of the company "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić, named "Securitas Montenegro" Podgorica, with the address Moskovska 2, Podgorica, whose activity code is 8020 Security systems service activities, and the appointment of Darko Perović, with unique citizen number [redacted] authorized representative of the business unit.
3. To sign and certify the Amendments to the Statute of "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić.
4. To take all legal and factual actions and sign all documents relating to the actions referred to in items 1, 2 & 3 of this Power of attorney.

Ja, dolje potpisani sudski tumač za engleski jezik, postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore broj: 03-138/10 od 18. marta 2010. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.

Nikšić, 31.05.2016



Snežana Bulajić


Sudski tumač za engleski jezik

<p>Ovim specijalnim punomoćjem se potvrđuje ovlaštenje Zastupnika da u ime Vlastodavca potpiše Odluku o brisanju poslovne jedinice i Odluku o upisu poslovne jedinice i potvrđuje se pravna snaga i punovažnost navedenih dokumenata potpisanih od strane Zastupnika.</p> <p>Potpisom ovog punomoćja potpisnici potvrđuju da je Vlastodavac pravno lice osnovano i koje validno posluje u skladu sa zakonima Švedske i da su potpisnici ovlašćena lica za zastupanje ovog pravnog lica i da mogu davati izjave i preduzimati druge pravne radnje u ime i za račun ovog pravnog lica.</p> <p>Ovo punomoćje važi za sve instance.</p> <p>U Stokholmu, Kraljevina Švedska, dana 21.03.2016.godine.</p> <p>Alf Göransson</p> <p>Izvršni director, SECURITAS AB</p> <p>Ja dolje potpisana Anne-Marie Bonde, javni bilježnik grada Stokholm, Švedska ovim potvrđujem da je ALF GORANSSON, izvršni direktor propisno ovlašćen da potpiše za SECURITAS AB gore navedeni document.</p> <p>Stokholm 22.03.2016</p> <p>Po službenoj dužnosti: potpis nečitak</p> <p>Pečat javnog bilježnika ANNE-MARIE BONDE</p>	<p>This special power of attorney authorizes the Attorney-in-fact to sign the Decision on removing the business unit and the Decision on registration of the business unit on behalf of the Principal and it confirms the legal force and validity of the said documents signed by the Attorney-in-fact.</p> <p>By signing this power of attorney, the signatories confirm that the Principal is a legal entity established and operating in accordance with the laws of Sweden and that the signatories are persons authorized to represent this legal entity and make statements and take other legal actions in the name and on behalf of this legal entity.</p> <p>This power of attorney is valid for all instances.</p> <p>In Stockholm, the Kingdom of Sweden, on March 21, 2016.</p> <p>Alf Göransson</p> <p>CEO SECURITAS AB</p>
---	---

-kraj prevoda-

Ja, dolje potpisani sudski tumač za engleski jezik, postavljenoj izjavi ministara pravde Crne Gore broj: 03-138/10 od 18. marta 2010. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeren originalu.

Nikšić, 31.05.2016



Snežana Bulajić
Sudski tumač za engleski jezik

STALNI SUDSKI TUMAČ

Snežana Bulajić

za engleski jezik, postavljen rješenjem ministra
pravde Crne Gore broj: 03 - 138 / 10 od 19. marta 2010.
godino, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.

Broj prevoda iznosi _____ 3.

U Ništinju, dana 31.05.2016.



Snežana Bulajić
Potpis



"SECURITAS MONTENEGRO"
d.o.o.
Broj 1081/16
Nikšić, dana 01.06.2016. god.

Punomoćje

Page 1 of 1

Ja Perović Darko-izvršni direktor, [redacted]
dipl.pravnika Kadović Radojku, [redacted] resom prebivališta u
ul. Njegoševa br.8 u Nikšiću, da može u ime "Securitas Montenegro"
d.o.o.Nikšić, PIB: 02387620, RegistarSKI broj 5-0186713/018, sa poslovnom
adresom u ul.Alekse Backovića br. 105 u Nikšiću, predati potrebnu
dokumentaciju za upis I brisanje poslovne jedinice kod CRPS-a.

Podgorica, dana 01.06.2016.g.

Davalac punomoćja
d.o.o. "Securitas Montenegro" Nikšić

Izvršni direktor Darko Perović



Securitas Montenegro
Ul. Alekse Backovića 105
814000 Nikšić
Montenegro

Phone + 382040241001
Fax + 382040200545
info@securitas.me
www.securitas.me

Žiro računi:
KBB: 525-785-17
NLB: 530-15134-17
Atlas: 505-82140-31
Prva banka: 535-4848-85
First Financial Bank: 560-302-85

PDV 40/31-01741-1

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore („Sl. List RCG“ br. 06/02, br. 17/07, br. 80/08, br. 40/10, br. 36/11 i br. 40/11), te odredbi Statuta društva D.O.O. „SECURITAS MONTENEGRO“ Nikšić br.297/13 od 18.03.2013.godine ,Reg.br.5-0186713/018, PIB:02387620, osnivači „SECURITAS AB“, A.D., Lindhagensplan 70 .PO BOX 12307, SE-102 28, Stokholm Švedska, dana: 04.04.2016.godine donose sledeću:

ODLUKU

**O BRISANJU POSLOVNE JEDINICE I
RAZRJEŠENJU OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA
POSLOVNE JEDINICE**

Član 1.

Izvršiće se brisanje dijela društva- poslovne jedinice „Securitas Montenegro“ Budva, djelatnost -8020 usluge sistema obezbjeđenja, sa adresom u ul.Jadranski put bb,PC“BSP“ Lokal br.12, Budva, Crna Gora, čiji je ovlašćeni zatupnik Darko Perović, jmbg:

[Redacted]

Član 2.

Zbog prestanka sa obavljanjem poslovne aktivnosti u poslovnoj jedinici „Securitas Montenegro“ Budva, Jadranski put bb, PC“BSP“, Budva, Crna Gora, osnivači su donijeli odluku o brisanju predmetne poslovne jedinice iz Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.

Član 3.

Razrješava se ovlašćeno lice poslovne jedinice iz čl.1, Darko Perović,

[Redacted]

Pursuant to the provisions of the Law on Business Organizations of Montenegro ("Official Gazette of Montenegro" No. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) and the provisions of the Statute of the company D.O.O. "SECURITAS MONTENEGRO" Niksic No. 297/13 of March 18, 2013, registration no. 5-0186713/018, TIN: 02387620, the founders "Securitas AB", AD, Lindhagensplan 70, PO Box 12307, SE-102 28, Stockholm, Sweden, on April 04, 2016, issues the following:

DECISION

**ON REMOVING THE BUSINESS UNIT AND
DISMISAL OF THE AUTHORIZED
REPRESENTATIVE OF THE BUSINESS UNIT**

Article 1

A part of the company i.e. a business unit "Securitas Montenegro" Budva, 8020 Security systems service activities, with the address Jadranski put bb, PC "BSP" Local No. 12, Budva, Montenegro, whose authorized representative is Darko Perovic, with unique citizen number

[Redacted]

Article 2

Due to the cessation of conducting the business activities in the business unit "Securitas Montenegro" Budva, Jadranski put, PC "BSP", Budva, Montenegro, the founders have issued a decision on removing the respective business unit from the Central Register of Business Entities in Podgorica.


Article 3

The authorized person of the business unit referred to in Article 1, Darko Perovic with unique

[Redacted]

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Nikšić, April 04, 2016

My signature
Bulajić


Član 4.

Navedena promjena prijavit će se CRPS-u Podgorica, u roku od 7(sedam) dana od dana donošenja odluke.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Nikšić, 04.04.2016.

Dostavljeno:

-a/a

-CRPS-u

OSNIVAČI



Pawel Rafalski

Article 4

This change will be registered in the Central Registry of Business Entities in Podgorica, within 7 (seven) days from the date of the adoption of the decision.

Article 5

The decision shall enter into force upon its adoption.


Niksic, on April 04,2016

Cc:

-a / a

- The Central Registry of Business Entities

FOUNDERS



Pawel Rafalski

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Niksic, April 04, 2016



STALNI SUDSKI TUMAČ

Snežana Buljčić

za anglaški jezik, postavljen rješenjem ministra
pravde Ouz. Ouz. broj 03 - 126 / 16 od 19. marta 2016.
godine, prilikom čega je ovaj proved vjeren originalu.

Troškovi proveda iznose 15,00 €.

U Minsku, dana 4.04.2016.



Snežana Buljčić

Pečat

Notar Anka Stojković, sa službenim sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadžića broj 17, potvrđuje da je ovo **FOTOKOPIJA izvorne isprave » Dvojezični dokument - Odluka o brisanju poslovne jedinice i razrješenju ovlaštenog zastupnika poslovne jedinice, preveden od strane Stalnog sudskog tumača za engleski jezik Snežane Bulajić, postavljene rješenjem ministra pravde Crne Gore broj 03-138/10 od 19.03.2010. godine. «**

Ispisana je rukopisom/ mašinski i ima 3 (tri) strane.

Ovjeren je 1 (jedan) primjerak.


Identitet lica koje je prezentiralo ispravu – Radojka Kadović, utvrdila sam uvidom u ličnu kartu broj 014744743, izdatu od MUP-a Crne Gore – PJ Nikšić, dana 02.07.2009. godine sa rokom važenja do 02.07.2019. godine.

Napomena: Ovim ovjeravanjem se ne potvrđuje istinitost sadržaja Isprave (Član 62 stav 7 Zakona o notarima).

Naknada za rad Notara za ovjeru po tarifnom broju 7 i 21 Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova Notara (SI.list CG 06/12) naplaćena je u iznosu od 2,50 eura za prve 3 strane dokumenta, i 1,25 eura za svaku narednu, troškovi u iznosu od 1,60 eura i PDV po stopi od 19%, u iznosu od 0,78 eura, što ukupno iznosi 4,88 eura.

Broj : **OVP 4743/2016**
U Podgorici, **27.05.2016.** godine.

Notar,
Anka Stojković



U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore („Sl. List RCG“ br. 06/02, br. 17/07, br. 80/08, br. 40/10, br. 36/11 i br. 40/11), te odredbi Statuta društva D.O.O. „SECURITAS MONTENEGRO“ Nikšić br.297/13 od 18.03.2013.godine, Reg.br.5-0186713/018, PIB:02387620 osnivači „SECURITAS AB“, A.D., Lindhagensplan 70 .PO BOX 12307, SE-102 28, Stockholm Švedska, dana: 04.04.2016.g. donose sledeću:

ODLUKU

O OSNIVANJU POSLOVNE JEDINICE I IMENOVANJU OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA POSLOVNE JEDINICE

Član 1.

Osniva se dio društva - poslovna jedinica privrednog društva "Securitas Montenegro" d.o.o Nikšić. Poslovna jedinica ima naziv "Securitas Montenegro" Podgorica, sa sjedištem u ul.Moskovska br.2b, Podgorica.

Član 2.

Ovlašćeni zastupnik poslovne jedinice je izvršni direktor "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić, Darko Perović, JMBG

Član 3.

Poslovna jedinica je dio privrednog društva "Securitas Montenegro" d.o.o.Nikšić i nema svojstvo pravnog lica, i nema svoj pečat i štambilj.

Član 4.

Poslovna jedinica počinje sa radom 04.04.2016.godine.

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Niksic, April 04, 2016

Pursuant to the provisions of the Law on Business Organizations of Montenegro ("Official Gazette of Montenegro" No. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) and the provisions of the Statute of the company D.O.O. "SECURITAS MONTENEGRO" Niksic No. 297/13 of March 18, 2013, registration no. 5-0186713/018, TIN: 02387620, the founders "Securitas AB", AD, Lindhagensplan 70, PO Box 12307, SE-102 28, Stockholm, Sweden, on April 04, 2016, issues the following:

DECISION

ON ESTABLISHING A BUSINESS UNIT AND APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE BUSINESS UNIT

Article 1

A part of the company i.e. a business unit of the company "Securitas Montenegro" doo Niksic is being established. The name of the business unit shall be "Securitas Montenegro" Podgorica, with its registered office in Moskovska 2b, Podgorica.

Article 2


The authorized representative of the business unit is the Executive director of "Securitas Montenegro" doo Niksic, Darko Perović, JMBG, unique citizen number and address Žarka

Article 3

The business unit is a part of the company "Securitas Montenegro" doo Nikšić and it has no status of a legal entity, and therefore it does not have its own stamp and seal.

Article 4

The business unit shall start its operations on April 04, 2016.


My signature

Član 5.

Poslovna jedinica će obavljati djelatnosti –
8020 Usluge sistema obezbjeđenja.

Član 6.

Navedena promjena prijaviti će se CRPS-u
Podgorica, u roku od 7(sedam) dana od dana
donošenja odluke.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nikšić, dana 04.04.2016.


Dostavljeno:

-a/a

-CRPS

OSNIVAČI

„SECURITAS AB“, A.D.



Pawel Rafalski

Article 5

The business unit shall perform 8020
Security systems service activities.

Article 6

This change will be registered in the Central
Registry of Business Entities in Podgorica,
within 7 (seven) days from the date of the
adoption of the decision.

Article 7

The decision shall enter into force upon its
adoption.

Niksic, on April 04, 2016


Cc:

-a / a

- The Central Registry of Business Entities

FOUNDERS


„SECURITAS AB“, A.D.



Pawel Rafalski

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Niksic, April 04, 2016




STALNI SUDESKI TUMAČ

Sanjka Buljig

za engleski jezik, postavljen rješavanjem ministara
pravde Broj Odluka: 03 - 100 / 10 od 19. marta 2010.
godine, potpisan od strane ovog privrednog suda.

Trošak prevodilaca _____ 15,00 €.

U Kršini, dana 4.04.2016.



Sanjka Buljig
Potpis

Notar Anka Stojković, sa službenim sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadžića broj 17, potvrđuje da je ovo **FOTOKOPIJA izvorne isprave » Dvojezični dokument - Odluka o osnivanju poslovne jedinice i imenovanju ovlašćenog zastupnika poslovne jedinice, preveden od strane Stalnog sudskog tumača za engleski jezik Snežane Bulajić, postavljene rješenjem ministra pravde Crne Gore broj 03-138/10 od 19.03.2010. godine. «**

Ispisana je rukopisom/ mašinski i ima 3 (tri) strane.

Ovjeren je 1 (jedan) primjerak.


Identitet lica koje je prezentiralo ispravu – Radojka Kadović, utvrdila sam uvidom u ličnu kartu broj 014744743, izdatu od MUP-a Crne Gore – PJ Nikšić, dana 02.07.2009. godine sa rokom važenja do 02.07.2019. godine.

Napomena: Ovim ovjeravanjem se ne potvrđuje istinitost sadržaja Isprave (Član 62 stav 7 Zakona o notarima).

Naknada za rad Notara za ovjeru po tarifnom broju 7 i 21 Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova Notara (Sl.list CG 06/12) naplaćena je u iznosu od 2,50 eura za prve 3 strane dokumenta, i 1,25 eura za svaku narednu, troškovi u iznosu od 1,60 eura i PDV po stopi od 19%, u iznosu od 0,78 eura, što ukupno iznosi 4,88 eura.

Broj : **OVP 4744/2016**
U Podgorici, **27.05.2016.** godine.

Notar,
Anka Stojković




CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration number: 556302-7241
 Date of registration: 1987-08-19
 Company name: Securitas AB
 Address:
 Box 12307
 102 28 STOCKHOLM
 Registered office: Stockholm



The company is registered as a public limited liability company

THE COMPANY WAS FORMED

1987-06-29

SHARE CAPITAL

Share capital...: SEK 365,058,897	Min...: SEK 200,000,000
	Max...: SEK 800,000,000
Number of shares: 365,058,897	Min...: 200,000,000
	Max...: 800,000,000

BOARD MEMBER, MANAGING DIRECTOR

571209-3995 Göransson, Alf Göran, Nybergsgatan 7, 114 45 STOCKHOLM

BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD

 470515-6638 Schörling, Melker Yngve Georg, Strandvägen 49,
 115 23 STOCKHOLM

BOARD MEMBERS

580109-6982 Bergman Israelsson, Susanne E, Sigfrid Edströms gata 36,
 724 66 VÄSTERÅS
 Employee representative

570429-6259 Cappelen, Ulf Fredrik, Strandvägen 59 5tr, 115 23 STOCKHOLM

650505-1075 Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A, Rydboholms Gård,
 184 94 ÅKERSBERGA

550505-6621 Ehrling, Marie Elisabeth, Birger Jarlsgatan 69,
 113 56 STOCKHOLM

620412-0148 Falkengren, Annika Katarina, c/o SEB, 106 40 STOCKHOLM

CONTD.


CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration number: 556302-7241
Date of registration: 1987-08-19
Company name: Securitas AB

621114-0303 Hjälms, Åse Elisabet, Tranebergsvägen 50, 167 44 BROMMA
Employee representative
460817-3557 Palmstierna, Carl Fredrik Otto, Strandvägen 59,
115 23 STOCKHOLM
591210-5037 Prang, Jan Martti, Allhelgonagatan 14, 415 13 GÖTEBORG
Employee representative
781207-0329 Schörling Högberg, Kerstin Sofia M, c/o Melker Schörling AB,
Birger Jarlsgatan 13, 4 tr, 111 45 STOCKHOLM

DEPUTY BOARD MEMBERS

611220-0115 Fanberg, Rolf Thomas, Klippgatan 1 Bv, 856 32 SUNDSVALL
Employee representative
790411-4027 Nilsson, Mirja, Hjortronstigen 8 F, 271 38 YSTAD
Employee representative

SPECIALLY AUTHORIZED SIGNATORIES

650216 Adam, Bart, Oude Booschootsebaan 69, 2820 BOHEIDEN, BELGIEN
661003-0154 Lindström, Jan Axel, Åsgatan 72, 741 45 KNIVSTA

AUDITORS

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM
Represented by: 730301-8977

PRINCIPALLY RESPONSIBLE AUDITOR

730301-8977 Adolfsson, Leif Patrik, Carl-gustaf Lindstedts gata 6,
112 69 STOCKHOLM

SIGNATORY POWER

In addition to the board of directors,
any two jointly of

Adam, Bart
Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A
Göransson, Alf Göran
Lindström, Jan Axel
Schörling, Melker Yngve Georg

are entitled to sign on behalf of the company.

Furthermore, the Managing Director, in his normal business activities,
is also entitled to sign on behalf of the company.

ARTICLES OF ASSOCIATION

Date of the latest change: 2009-05-07

CONTD.


CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration number: 556302-7241
Date of registration: 1987-08-19
Company name: Securitas AB

FINANCIAL YEAR


Registered financial year: 0101 - 1231
Latest annual report submitted covers financial
period 20140101-20141231

DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS COMPANY NAMES

1995-06-02 Securitas AB
1988-03-04 Securitas Aktiebolag
1987-08-19 Securitas Holding Aktiebolag

SUNDSVALL 2016-03-18

Ex officio



Carolina Cardell



Bolagsverket

Švedska kancelarija za registraciju preduzeća

POTVRDA O REGISTRACIJI

Registarski broj: 556302-7241
Datum registracije: 19.08.1987.
Naziv preduzeća: Securitas AB
Adresa: Poštansko sanduče 12307
102 28 STOKHOLM
Mjesto registracije: Stokholm

Preduzeće je registrovano kao javno društvo sa ograničenom odgovornošću

PREDUZEĆE JE OSNOVANO
29.06.1987

DIONIČKI KAPITAL

Dionički kapital...: SEK 365.058.897	Min...: SEK 200.000.000
	Max...: SEK 800.000.000
Broj dionica: 365.058.897	Min...: 200.000.000
	Max...: 800.000.000


ČLAN ODBORA, GENERALNI DIREKTOR
571209-3995 Göransson, Alf Göran, Nybergsgatan 7, 114 45 STOKHOLM

ČLAN ODBORA, PREDSJEDNIK ODBORA
470515-6638 Schörling, Melker Yngve Georg, Strandvägen 49,
115 23 STOKHOLM

ČLANOVI ODBORA
580109-6982 Bergman Israelsson, Susanne E, Sigfrid Edströms gata 36,
724 66 VÄSTERÅS
Predstavnik zaposlenih
570429-6259 Cappelen, Ulf Fredrik, Strandvägen 59 5tr, 115 23 STOKHOLM
650505-1075 Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A, Rydboholms Gård,
184 94 ÅKERSBERGA
550505-6621 Ehrling, Marie Elisabeth, Birger Jarlsgatan 69,
113 56 STOKHOLM
620412-0148 Falkengren, Annika Katarina, c/o SEB, 106 40 STOKHOLM

Ja, Snežana Bulajić, stalni sudski tumač za engleski jezik,
ovim potvrđujem da sam tačno i potpuno prevela ovaj dokument
sa engleskog na crnogorski jezik.

Nikšić, 07.04.2016



Bolagsverket

Švedska kancelarija za registraciju preduzeća

POTVRDA O REGISTRACIJI

Registarski broj: 556302-7241

Datum registracije: 19.08.1987.

Naziv preduzeća: Securitas AB

621114-0303 Hjälms, Åse Elisabet, Tranebergsvägen 50, 167 44 BROMMA
Predstavnik zaposlenih

460817-3557 Palmstierna, Carl Fredrik Otto, Strandvägen 59,
115 23 STOKHOLM

591210-5037 Prang, Jan Martti, Allhelgonagatan 14, 415 13 GETEBORG
Predstavnik zaposlenih

781207-0329 Schörling Högberg, Kerstin Sofia M, c/o Melker Schörling AB,
Birger Jarls gatan 13, 4 tr, 111 45 STOKHOLM

ZAMJENICI ČLANOVA ODBORA

611220-0115 Fanberg, Rolf Thomas, Klippgatan 1 Bv, 856 32 SUNDSVALL
Predstavnik zaposlenih

790411-4027 Nilsson, Mirja, Hjortronstigen 8 F, 271 38 YSTAD
Predstavnik zaposlenih

POSEBNO OVLAŠĆENI POTPISNICI

650216 Adam, Bart, Oude Booschootsebaan 69, 2820 BOHEIDEN, BELGIJA

661003-0154 Lindström, Jan Axel, Åsgatan 72, 741 45 KNIVSTA

REVIZORI

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOKHOLM
Kojeg zastupa: 730301-8977

PRVENSTVENO ODGOVORAN REVIZOR

730301-8977 Adolfsson, Leif Patrik, Carl-gustaf Lindstedts gata 6,
112 69 STOKHOLM

OVLAŠĆENI POTPISNIK

Osim Borda direktora,
bilo koja dva su zajednički

Adam, Bart

Douglas, Carl Fredrik Wilhelm A

Göransson, Alf Göran


Lindström, Jan Axel

Schörling, Melker Yngve Georg

ovlašćena da potpišu u ime preduzeća.

*Ja, Snežana Bulajić, stalni sudski tumač za engleski jezik,
ovim potvrđujem da sam tačno i potpuno prevela ovaj dokument
sa engleskog na crnogorski jezik.*

Nikšić, 07.04.2016



Bolagsverket

Švedska kancelarija za registraciju preduzeća

POTVRDA O REGISTRACIJI

Registarski broj: 556302-7241

Datum registracije: 19.08.1987.

Naziv preduzeća: Securitas AB

Osim toga, Generalni Direktor, tokom svojih uobičajenih poslovnih aktivnosti, ima pravo da potpiše u ime preduzeća.

STATUT PREDUZEĆA

Datum poslednje izmjene: 07.05.2009

FINANSIJSKA GODINA

Registrovana finansijska godina: 0101 – 1231

Poslednji godišnji izvještaj pokriva finansijski period 20140101-20141231

DATUM REGISTRACIJE SADAŠNJEG I PRETHODNIH NAZIVA PREDUZEĆA

02.06.1995. – Securitas AB

04.03.1988. – Securitas Aktiebolag

19.08.1987. – Securitas Holding Aktiebolag


SUNDSVALL, 18.03.2016

Po službenoj dužnosti

Carolina Cardell
(pečat i potpis)

Ja, Snežana Bulajić, stalni sudski tumač za engleski jezik, ovim potvrđujem da sam tačno i potpuno prevela ovaj dokument sa engleskog na crnogorski jezik.

Nikšić, 07.04.2016



Notar Anka Stojković, sa službenim sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadžića broj 17, potvrđuje da je ovo **FOTOKOPIJA izvorne isprave » Dokument na engleskom jeziku – Potvrda o registraciji, sa prevodom od strane Stalnog sudskog tumača za engleski jezik Snežane Bulajić, postavljene rješenjem ministra pravde Crne Gore broj 03-138/10 od 19.03.2010. godine. «**

Ispisana je rukopisom/ mašinski i ima 7 (sedam) strana.


Ovjeren je 1 (jedan) primjerak.

Identitet lica koje je prezentiralo ispravu – Radojka Kadović, utvrdila sam uvidom u ličnu kartu broj 014744743, izdatu od MUP-a Crne Gore – PJ Nikšić, dana 02.07.2009. godine sa rokom važenja do 02.07.2019. godine.

Napomena: Ovim ovjeravanjem se ne potvrđuje istinitost sadržaja Isprave (Član 62 stav 7 Zakona o notarima).

Naknada za rad Notara za ovjeru po tarifnom broju 7 i 21 Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova Notara (Sl.list CG 06/12) naplaćena je u iznosu od 2,50 eura za prve 3 strane dokumenta, i 1,25 eura za svaku narednu, troškovi u iznosu od 2,40 eura i PDV po stopi od 19%, u iznosu od 1,78 eura, što ukupno iznosi 11,78 eura.

Broj : **OVP 4745/2016**
U Podgorici, **27.05.2016.** godine.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Sweden

This public document

2. has been signed by Anne-Marie Bonde

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of

Notary Public in Stockholm

Certified

5. at Stockholm


6. the 22.03.2016

7. by Björn Sandin

Notary Public

8. No 519

9 Seal/stamp:



10. Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Björn Sandin".

SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Mi, SECURITAS AB, akcionarsko društvo organizovano u skladu sa propisima Švedske, registarski broj 556302-7241, sa registrovanim sjedištem na adresi Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, Kraljevina Švedska, ("Vlastodavac") ovlašćujemo:

Pawel Rafalski, iz ul. Jesionona 26, 05-506 Magdalena Varšava, Poljska broj pasoša ED 5705460 izdatog od strane Wojewoda Mazowiecki

(u daljem tekstu "Zastupnik")

da u naše ime i za naš račun kao osnivača Društva za obezbjeđenje imovine i lica "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić, osnovanim u skladu sa zakonom Crne Gore, sa sjedištem u ulici Alekse Backovića 105, Nikšić, upisanim u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 50186713 ("Društvo")

✓ 1. Potpiše i ovjeri Odluku o brisanju poslovne jedinice „Securitas Montenegro“ Budva, Djelatnost - 8020 usluge sistema obezbjeđenja, sa adresom u ul. Jadranski put bb, PC "BSP" Lokal br.12, Budva, Crna Gora, i razrješenju ovlašćenog zastupnika poslovne jedinice Darka Perovića,

✓ 2. Potpiše i ovjeri Odluku o osnivanju nove poslovne jedinice privrednog društva "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić, sa nazivom "Securitas Montenegro" Podgorica, sa adresom u ul. Moskovska br.2 u Podgorici, čija je šifra djelatnosti 8020 usluge sistema obezbjeđenja, i imenovanju ovlašćenog zastupnika poslovne jedinice, Darka Perovića, j

3. Potpiše i ovjeri Izmjene i dopune Statuta „Securitas Montenegro“ d.o.o. Nikšić.

4. Preduzme sve pravne i faktičke radnje i da potpiše sva dokumenta u vezi sa radnjama iz tačaka 1. 2. i 3. ovog punomoćja.

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

We, SECURITAS AB, a joint stock company established in accordance with the regulations of Sweden, with registration number 556302-7241, and a registered office at Lindhagensplan 70, PO BOX 12307, SE-102 28 Stockholm, the Kingdom of Sweden, (hereinafter the "Principal"), hereby authorize

Pawel Rafalski, from Jesionona 26, 05-506 Magdalena Warsaw, Poland, passport number ED 5705460, issued by Wojewoda Mazowiecki

(hereinafter "Attorney-in-fact")

in our name and on our behalf as a founder of the Company for protection of property and individuals "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić, which was founded in accordance with the law of Montenegro, with its seat at Alekse Backovića 105, Nikšić registered in the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica under registration number 50186713 (hereinafter the "Company")

1. To sign and certify the Decision on removing a business unit "Securitas Montenegro" Budva, 8020 Security systems service activities, with the address Jadranski put bb, PC "BSP" Local No. 12, Budva, Montenegro, and dismissal of the authorized representative of the business unit Darko Perović, with unique citizen number


2. To sign and certify the Decision on establishing a new business unit of the company "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić, named "Securitas Montenegro" Podgorica, with the address Moskovska 2, Podgorica, whose activity code is 8020 Security systems service activities, and the appointment of Darko Perović, with unique citizen number as an authorized representative of the business unit.

3. To sign and certify the Amendments to the Statute of "Securitas Montenegro" d.o.o. Nikšić.

4. To take all legal and factual actions and sign all documents relating to the actions referred to in items 1, 2 & 3 of this Power of attorney.

I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Nikšić, March 17, 2016



My signature

[Handwritten signature]

Ovim specijalnim punomoćjem se potvrđuje ovlaštenje Zastupnika da u ime Vlastodavca potpiše Odluku o brisanju poslovne jedinice i Odluku o upisu poslovne jedinice i potvrđuje se pravna snaga i punovažnost navedenih dokumenata potpisanih od strane Zastupnika.

This special power of attorney authorizes the Attorney-in-fact to sign the Decision on removing the business unit and the Decision on registration of the business unit on behalf of the Principal and it confirms the legal force and validity of the said documents signed by the Attorney-in-fact.

Potpisom ovog punomoćja potpisnici potvrđuju da je Vlastodavac pravno lice osnovano i koje validno postuje u skladu sa zakonima Švedske i da su potpisnici ovlašćena lica za zastupanje ovog pravnog lica i da mogu davati izjave i preduzimati druge pravne radnje u ime i za račun ovog pravnog lica.

By signing this power of attorney, the signatories confirm that the Principal is a legal entity established and operating in accordance with the laws of Sweden and that the signatories are persons authorized to represent this legal entity and make statements and take other legal actions in the name and on behalf of this legal entity.

Ovo punomoćje važi za sve instance.


This power of attorney is valid for all instances.

U Stockholm, Kraljevina Švedska,

In Stockholm, the Kingdom of Sweden,

dana 21/3 2016.godine.

on 21/3 2016.





Alf Göransson

Alf Göransson

CEO SECURITAS AB


CEO SECURITAS AB


I, signed, Anne-Marie Bonde, Notary Public of Stockholm, Sweden, hereby certify that ANSSON, CEO, is authorized to sign for SECURITAS AB,

and signed the foregoing document.

Stockholm 22.03.2016

Ex officio:





I, Snežana Bulajić, permanent court interpreter, hereby certify that I have accurately and completely translated this document from Montenegrin into English.

Nikšić, March 17, 2016

My signature

Notar Anka Stojković, sa službenim sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadžića broj 17, potvrđuje da je ovo **FOTOKOPIJA ovjerene kopije » Dvojezični dokument - Specijalno punomoćje, sa apostolom, ovjeren od strane Sekretarijata za lokalnu samoupravu Skuštine opštine Nikšić, pod oznakom Ov.br. 05/9786/2016, dana 07.04.2016. godine «**

Ispisana je rukopisom/ mašinski i ima 4 (četiri) strane.

Ovjeren je 1 (jedan) primjerak.

Identitet lica koje je prezentiralo ispravu – Radojka Kadović, utvrdila sam uvidom u ličnu kartu broj 014744743, izdatu od MUP-a Crne Gore – PJ Nikšić, dana 02.07.2009. godine sa rokom važenja do 02.07.2019. godine.

Napomena: Ovim ovjeravanjem se ne potvrđuje istinitost sadržaja Isprave (Član 62 stav 7 Zakona o notarima).

Naknada za rad Notara za ovjeru po tarifnom broju 7 i 21 Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova Notara (Sl.list CG 06/12) naplaćena je u iznosu od 2,50 eura za prve 3 strane dokumenta, i 1,25 eura za svaku narednu, troškovi u iznosu od 1,80 eura i PDV po stopi od 19%, u iznosu od 1,05 eura, što ukupno iznosi 6,60 eura.

Broj : **OVP 4746/2016**
U Podgorici, **27.05.2016.** godine.

